པོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་བཀྲུར་ཞིབ་སྟན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མ།

(སྤྱི་ཚེས་༣༠/༧༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་གནས་སྟངས།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

ཆ་རས་༡ པ: ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་བསྡུར་ཞིབ་སྟན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་བཤད་བསྡུ

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞུ་༢༠༢༠ ཅན་མའི་ བསྡུར་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་བོད་ ཟླ་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་བ་༧༧ བའི་ནང་ ཟླ་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་མཇལ་བ་ལ་ བ་ནང་ཕྱལ་ཡོད་པ་མིན། བསྡུར་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཀྱི་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྱི་མ་ཡིན་༣.༥༥ ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲེལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༢༤ ཅན་མའི་ ལེའུ་༧ པ་ ངོས་ཚན་༧༧། ལས་ ༧༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྱོལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཚད་སྟར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཛིན་སྐྱེ་ཡོད་རྒྱང་ ཟླ་ཚེས་༡༠/༠༧/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ར་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཕྲེམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

རིགས་ཕྲུམ: *ཟླ་ཚེས་༡༠/༠༧/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ ལས་རྩེ་ལས་གྱི་ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་མི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཨ་མིན།*

རེམ་མང།	ལས་རྩེ	ཟླ་ཚེས་༡༠/༧༧/༢༠༢༠ ལུ་ ཟླ་ཚོགས་ལུ་སྐྱན་ཞུལུ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འདོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་༡༠/༠༧/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
༡	ལྷན་ལས་ཚུ།	3.053	-	3.053	0
༢	རྩོང་ལས་ཚུ།	0.105		0.105	0
	བཅོམས།	**3.158**	**-**	**3.158**	

གོང་གི་ཐིག་ཕྲེམ་ནང་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ལྷན་ལས་དང་ ཡང་ན་ རྩོང་ལས་གྱི་ཁོ། ཟླ་ཚེས་༡༠/༠༧/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཚུལ་མིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག

གོང་གི་ཐིག་ཕྲེམ་ནང་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ འཆར་དངུལ་ལས་སྟེ་གིས་ ཟླ་ཚེས་༡༠/༠༧/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཅ་ཅ་ཀ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ཕྱག་ལུས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༧༥.᠐᠐᠑ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག

ཆ་རས་༢ པ: བསྡུར་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་པར་གསལ།

༡. ལྷན་ལས་ཚུ།

༡.༡ གསོ་བའི་ལྷན་ལས

ཟླ་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་ཟླ་༧༧ བའི་ནང་ ཟླ་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.᠐᠐᠔ ལྷན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ ཟླ་ཚེས་༣༠/༧༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ གསོ་བའི་ལྷན་ལས་ཚུ་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།ཁ

རེམ་ཨང	དངུལ་སྒྲ	ཟླ་ཚེས་༡༠/༧༧/༢༠༧ ཚུན་ ཟླ་ཚོགས་ལུ་ལྷན་ཞུལུ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འདོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་༡༠/༠༧/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་ ཡོད་པ། %
༡	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ གཙོད་སྐྱོན།	०.᠐᠐᠔	-	०.᠐᠐᠔	-
	བཅོམས།	**०.᠐᠐᠔**	-	**०.᠐᠐᠔**	-

ཟླ་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་ཟླ་༧༧ བའི་ནང་ ཟླ་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་པ་གསལ་ ལྷན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ ཟླ་ཚེས་༡༠/༠༧/༢༠༢༠ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་ འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོད:

༡. ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གཙོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་०.᠐᠐᠔

༡.༡ ཐོན་ཕྱིན་རྩིས་ལྷག – དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་०.᠐᠐᠔

ཟླ་ཚོགས་ལུ་ལྷན་ཞུལུ་བའི་ཟླ་ཚེ་ཁར་ དེ་ལྟ་ཡིན་ཡིན་དེ་ནང་ ལས་གཡོགས་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ ཐོན་ཕྱིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༧.᠑᠔᠔ རྩིས་ལྷག་འབད་བཤད་འདུག *(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ᠢ᠑᠔᠗ དོན་ཚན་᠗᠓) རྩིས་ འགན་ཐད་ཀར་ ཚེས་འཛིན་པ་དང་ པཎ་དབང་འདུག ཨཱོང་གཤེར། ཕྱ་བཀོད་རྩིས་འགན། གནས་དོ་འབྲག་པ། ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དབོན།)*

གཞན་རྒྱུངས། གནས་དོན་འདི་རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ། དངུལ་གྱི་མ་ས་ཡ་༠.᠓᠓᠒ ཕོ་དེ་ འགན་འཛིན་ཕོག་མིའི་མི་ངོམ་ཀྱི་རྒྱ་དངོས་ཀུ་ རིན་བསྡུར་འབད་དེ་ ལོག་ལེན་ཅུང་ དེ་གིས་ལང་མ་ཆུགས་ པར་ཡོད་པ་དང་ གནས་དོན་འདི་ ཁྱིམས་ཀྱི་འཛིན་སར་བསྐྱལ་ནི་སྒེ་བཞག་ཡོད་པ་མིན། དེ་མ་ཚད་ ཤུན་གག་འདོ་གིས་ ཕྱི་ལོ་༢༠᠓᠓ ཟླ་᠓᠒ པའི་ནང་འགོད་ ཁྱིམས་ཀྱི་འཛིན་སར་ལྷ་བསྐྱལ་ཅེ་ དེ་འཕེལ་ཀྱི་སྟེན་ཞུ་ རྩིས་ཞིབ་དཔང་འཛིན་ལྷ་ལྷལ་ནི་སྒེ་བཞག་སྟེ་ཡོད། མིན་ཅུང་ ཕྱི་ཚེས་᠓᠓/᠐᠓/᠒᠐᠒᠐ ཚུན་ དེའི་རྒྱོར་ ཤུན་ཞུ་ཀི་ཡང་མ་རྟོད།

᠓.᠒ ཕྱི་འཕྲིལ་ལྷན་ཁག

ཕྱི་ལོ་᠒᠐᠓᠓ ཕྱི་ཟླ་᠓᠓ པའི་ནང་ ཕྱི་ཚོགས་ལྷ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱི་མ་ས་ཡ་᠒.᠓᠓ ཤུན་ཞུ་ལྷལ་ས་ལས་ ཕྱི་ཚེས་᠓᠐/᠓᠐/᠒᠐᠒᠐ ཚུན་ལྷ་ ཕྱི་འཕྲིལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལྷ་བཅུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང་	དངོས་སྐྱེ	ཕྱི་ཚེས་᠓᠐/᠓᠓/᠒᠐᠓᠓ ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ལྷ་ལྷན་ཞུ་ལྷལ་མི་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྱི་ཐམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་བའི་དངུལ་འབོར། (དངུལ་གྱི་མ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚེས་᠓᠐/᠐᠓/᠒᠐᠒᠐ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱི་ཐམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་ཡོད་པ། %
᠓	གཡོ་ཐོག་དང་ ངན་ལྟང་ གློག་རྫ	2.391	-	2.391	-
	བསྡོམས།	**2.391**	**-**	**2.391**	**-**

ཕྱི་ལོ་᠒᠐᠓᠓ ཕྱི་ཟླ་᠓᠓ པའི་ནང་ ཕྱི་ཚོགས་ལྷ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ལྷན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ ཕྱི་ཚེས་᠓᠐/᠐᠓/᠒᠐᠒᠐ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་ འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལྷ་ཐོག་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

᠓. གཡོ་ཐོག་དང་ ངན་ལྟང་ གློག་རྫ – དངུལ་གྱི་མ་ས་ཡ་᠒.᠓᠓

᠓.᠓ ཝེང་ཀོག་ འབྲག་གཞུང་སྒྲ་ཚན་ཡིག་ཚང་ཡིག་ཁྱོད་ལས་ དངུལ་ཆུང་ལོག་ཁྱོད་ཡོད་པ – དངུལ་གྱི་མ་ས་ཡ་᠒.᠓᠓

དངུལ་དེབ་ནང་ཡུ་ དངུལ་ཆུང་སྒྲག་ལུས་ཚུ་ཤུང་སུ་འབད་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཚད་དངུལ་གྱི་མ་ས་ཡ་᠒.᠓᠓ ཐོན་ཏེ་འདུག (*རྩིས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཨང་᠓᠓᠓᠓᠐ / དོན་ཚན་᠓ པ*) *རྩིས་འགན་ཐང་ ཀར་ཤ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།* Third Secretary *དངུལ་རྩིས། ཕྱ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཤ་ བཙན་ཐག་ལས་རྒྱོབས་ཆུས།*

གཞན་རྒྱུངས། *གནས་དོན་འདི་རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་དང་ ཕྱི་འཕྲིལ་ལྷན་ཁག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འཛིན་ས་ལས་ ངོམ་བཙན་ཐག་ལས་ཆུས་འདི་ ཤེས་འཇུག་ལས་ཀྱལ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ བཙོན་ཁྱིམས་ལོ་ངོ་᠓ ཀི་རིང་འགྲེ་པའི་ འཛུན་ཚོད་ཀན་ཤེ། མིན་ཅུང་ བཙོད་དཔོན་ཡོངས་ཐུབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས། ཕྱི་ཚེས་᠓/᠓᠐/᠒᠐᠒᠐ ལུ་ དེའི་རྒྱོར་བཤད་དོན་ཚུ་ལེན་མི་ དང་འགྲེལ་ལས་ཁ་ ཤེས་འཇུག་ལས་ཅན་ ཕྱིས་ ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འཛིན་ས་མཐོ་ཀུན་ཀ་ཐུ་སྒེ་ཡོད་པ་ལས། དེའི་འཛུན་ཚད་ལུ་འགྱག་སྒེ་ཡོད།*

᠒. ཇོངས་ལས་ཚུ།

᠒.᠓ བསམ་ཟེ་ཇོངས་ལས།

ཕྱི་ལོ་᠒᠐᠓᠓ ཕྱི་ཟླ་᠓᠓ པའི་ནང་ བསམ་ཟེ་ཇོངས་ལས་བར་གྱི་རྒྱུང་གིས། ཕྱི་ཚོགས་ལྷ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱི་མ་ས་ཡ་᠐.᠓᠐᠔ ཤུན་ཞུ་ལྷལ་མི་འདི་ ཕྱི་ཚེས་᠓᠐/᠓᠐/᠒᠐᠒᠐ ཚུན་ལྷ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་མི་དེ་ ལོག་ལྷ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང་	དངོས་སྐྱེ	ཕྱི་ཚེས་᠓᠐/᠓᠓/᠒᠐᠓᠓ ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ལྷ་ལྷན་ཞུ་ལྷལ་མི་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྱི་ཐམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་བའི་དངུལ་འབོར། (དངུལ་གྱི་ཐམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚེས་᠓᠐/᠐᠓/᠒᠐᠒᠐ ཚུན་ལྷག་ མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱི་ཐམ་ས་ཡ་ ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་ ཡོད་པ། %
᠓	ཚད་སྒྲོན་དང་ནོར་འཛུལ་ གནོད་སྒྲོན།	0.105	-	0.105	
	བསྡོམས།	**0.105**	**-**	**0.105**	

ཕྱི་ལོ་᠒᠐᠓᠓ ཕྱི་ཟླ་᠓᠓ པའི་ནང་ ཕྱི་ཚོགས་ལྷ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ལྷན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ ཕྱི་ཚེས་᠓᠐/᠐᠓/᠒᠐᠒᠐ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་ འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལྷ་ཐོག་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༡. ཚད་སྒྲིག་དང་ནོར་འཛིན་གཞོད་སྒྲིག་ – དཏྲལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༡༠༤

༡.༡ སྤོན་ཕྱིན་ཁྱིས་ལྷག་ - དཏྲལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༡༠༤

སྒྲ་ཚོགས་ཀྱ་སྐན་ཞུ་ཕུལ་བའི་རྒྱ་ཚོས་ལར་ རྩོང་གསག་བདག་སྒྲོང་ནང་ ལས་གཡོགས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ལར་ སྤོན་ཕྱིན་དཏྲལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༡༠༤ ཁྱིས་ལྷག་འབད་འདུག (*ཁྱིས་ཞིབ་བརྗ་དོན་ཨང་་དཀ/ དོན་ཚན་ ༢.ཅ*) *ཐད་ཀར་དང་ཕྱ་བཀོད་ཁྱིས་འགན་ཟ། འཛིན་ཡོད་མི་ངོམ་ཀྱི)*

གནས་སྟངས: *དོན་ཚན་འདི་ ཁྱིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་མིན། ཕྱི་ཚོས་ཟླ་༠/ཌ་ ཁས་ ༠ཌ/ ༡༠/ ༡ཌ ཚུན་ བསམ་ཁྱེ་ཡུ་ དམངས་ཁྱིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཡོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ /ས་རའི་ (རྒྱ་མཚོ་ཚེ་རིང་། ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་བཟོས། བསམ་ཁྱེ་ཚོང་གས) མ་ལེན་པར་ཡོད་པའི་ དགོངས་ཞུའི་འཕྲས་ནང་ལས་ ཁྱིས་སྟོམས་འབད་ནི་སྒེ་བཞག་ཡོད་ཅུང་ གཡོག་ནང་ལས་ ཐོག་ཁྲངས་གང་ཡང་མེད་པར་དགོངས་ཞུ་འབད་བཏང་ནུག ད་མ་ཚད་ ཚོང་ཁང་ཀུན་ ཁ་ཁྲམ་འགོ་དཔོན་བཟོས། ཕམ་ཟླ་ཀོ་ཚེ་རིང་དང་གཅིག་ལར་ ཡོས་བསྒྲན་འབད་ཡོད་པ་ད་ /ས་ཡིས་དཏྲལ་འགོར་ ལོག་བཏབ་མ་བཏུབ་པར་ཡོད་པ་སྒེ་བཤད་ཅི)*

****

པོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་བསྒྲུར་ཞིབ་སྟན་ཞུ་༢༠༢༢ ཅན་མ།

(སྒྲིག་ཚོགས་༣༠/༧༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་གནས་སྟངས།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

ཆ་རས་༡ པ་ ལོ་བསྡུར་རྩིས་ཞིབ་སྐོན་ཞུའི་བསྡུར་ཞིབ་སྐོན་ཞུ་༢༠༢༢ ཟླ་མའི་བཞུང་བསྡུ

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྡུར་རྩིས་ཞིབ་སྐོན་ཞུ་༢༠༢༢ ཟླ་མའི་ བསྡུར་ཞིབ་སྐོན་ཞུ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢། སྤྱི་བཙན་༢༢ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་༢ པ་ནང་ཕྱལ་ཡོངས་མིན། བསྡུར་ཞིབ་སྐོན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༧།།.།།༥ ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲེལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༧། ཟླ་མའི་ ལེའུ་༧ པ་ དོན་ཚན་༢༢། ལས་ ༢༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྱོལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་བསྡུར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཛིན་སྐྱེ་ཡོད་རྒྱང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.།།ཅ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢། སྤྱི་བཙན་།། པའི་ནང་ ལས་སྡེ་རང་སོའི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་མི་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ ལྷག་ལུས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་ འགོད་ལུས་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ: *སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ ལས་སྡེ་འགག་གི་ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་མི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཨ་མིན།*

རིམ་གྲངས།	ལས་སྡེ།	**སྤྱི་ལོ་༢༠༢། སྤྱི་བཙན་།། ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྐྱན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)**	**རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འབོར།** (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	**སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོངས།** (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	**རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོངས།** %
༡	ཕྱན་ལས་ཚུ།	189.607	-	189.607	-
༢	ཕྱོང་ལས་ཚུ།	0.143	0.143	-	100
༣	ཁེད་འོག་ཚུ།	-	-	-	-
	བཟོོམས།	**189.750**	**0.143**	**189.607**	

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.།།ཅ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ ༧།།.།།༥ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འཛུག

ཆ་རས་༢ པ: བསྡུར་ཞིབ་སྐོན་ཞུའི་བཀལ་ཡ

༡. ཕྱན་ལས་ཚུ།

༡.༡ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ལས

སྤྱི་ལོ་༢༠༢། སྤྱི་བཙན་།། པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༧།།.།།༤ ལྷན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ལས་ཀྱི་ཚུལ་མིན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཏུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་གྲངས།	དངུལ་སྡེ།	**སྤྱི་ཚེས་༣༠/།།/༢༠༢། ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ལྷན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)**	**རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་ འབོར།** (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	**སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་ མ་ལུས་ཡོངས།** (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ ནང་)	**རྩིས་འགྲིག་ འབད་ཡོངས།** %
༡	གཡོ་ཟོལ་དང་ཏན་ལྷང་ ཟོགས་ཟ།	5.438	-	5.438	-
༢	ཚང་སྤྱོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གནོད་ཁྱེན།	183.940	-	183.940	-
	བཟོོམས།	**189.378**		**189.378**	

སྤྱི་ལོ་༢༠༢། སྤྱི་བཙན་།། པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ལྷན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་ འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད:

༡. གཡོ་རྩལ་དང་བན་རྩད། རྩོ�sa – དངུལ་གྱམ་ས་ཡ།.ཇ༢།

༡.༡ ཡུ་ཞེས་དྲི་གི་དམིགས་བསལ་རྩིས་ཁྲ་ཕྲིས་སྟོན་མ་འབད་ཤ/ཕྲིས་ཚད་ཡས་ཡོད་པ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ།.༢།།

བོད་ཀོག་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཕྲིས་ལོ་༢༠༠།-༠། དང་ ༢༠༠།-༡༠ དེ་ལས་ ༢༠༡༠-༡༡ ཆུ་ནང་ བོད་ཀོག་དངུལ་གང་ནང་ དམིགས་བསལ་ཕྲིས་ཁ་རྒྱན་སྒྲོང་འབད་མི་ནང་ ཕྲིས་སྟོན་མ་འབད་བའི་ཁྱད་པར་/ཕྲིས་ཚད་ ཡུ་ཞེས་དེ།.༡༠༠,།།ས.ཇ། ཐོན་ཏེ་འདུག གནད་དོན་འདི་ བར་ཁ་ལག་ལེན་ཡོད་པ་ཞིན། (*ཕྲིས་ཞིབ་བརྗ་དོན་མང་།ས།ས་ཇ / དོན་ཚན་ །.།*) *ཕྲིས་འགན་ཐད་ཀར། ཚན་བ་སྟོར་གྱུས། བདག་སྒྲོང་གི་ཁངས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་།།ས།།ཡ། ཚན་མ། ཕྱ་བཀོད་ཕྲིས་འགན། ཚན་བ་སྟོར་གྱུས། བདག་སྒྲོང་གི་ཁངས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་།།ས།།ཡ། ཚན་མ།*)

གནས་སྟངས། དོན་ཚན་འདི་ཕྲིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་བ་ ཕྱི་འཛིལ་ལྷན་ལག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ངོམ་བཙན་ཐུགས་སྟོར་གྱུས་འདི་ ཉེས་འཇུགས་བཀལ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ བཙོན་ཁྲིམས་ལོ་ངོ།། གི་རིང་འཛིན་པའི་ འཚུན་ཚོད་གནང་སྟེ་འདུག ཚེན་ཅང་ བཟོད་དཀའ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ བཤད་དོན་ཕྱིན་མི་དང་འཁྲིལ་ཤད་བ་ ཉེས་འཇུགས་ཅན་ཁྱིས་ཕྱི་ཚེས།།/།། ལོ་ ༢༠།། ཉི་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ འཚུན་ཚོད་ཡ་འགྱུག་སྟེ་ཡོད།

༡.༢ ཡུ་ཞེས་ཀྱི་ཕྲིས་ཁྲའི་ཕྲིས་དེབ་རྒྱུན་སྒྲོང་འཕགས་ནི་ནང་མ་མཐུན་མ་དང་ དངུལ་ཚད་ཐོན་ཡོད་པ- དངུལ་གྱམ་ས་ཡ།.།།༠

བོད་ཀོག་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཕྲིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་ཟླ་ལོ་ །།ཟླ་ །།ཚེས་ །། ཡུ་ཞེས་ཀྱི་ ཕྲིས་ཁྲའི་ནང་ ཡུ་ཞེས་ཀྱི་ལས་འཁོར་ །,།།ས།ས.ཇ།) ཕྲིས་ཚད་ཐོན་ཏེ་འདུག གནད་དོན་འདི་ བར་ཁ་ལག་ལེན་ཡོད་པ་ཞིན། (*ཕྲིས་ཞིབ་བརྗ་དོན་མང་།ས།ས་ཇ / དོན་ཚན་ །*) *ཕྲིས་འགན་ཐད་ཀར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། དངུལ་ཕྲིས་འགྲོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ །།ཅ།།ཡ།།། ཚན་མ། ཕྱ་བཀོད་ཕྲིས་འགན། ཚན་བ་སྟོར་གྱུས། བདག་སྒྲོང་གི་ཁངས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་།།ས།།ཡ།*)

གནས་སྟངས། དོན་ཚན་འདི་ཕྲིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་བ་ ཕྱི་འཛིལ་ལྷན་ལག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ངོམ་བཙན་ཐུགས་སྟོར་གྱུས་འདི་ ཉེས་འཇུགས་བཀལ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ བཙོན་ཁྲིམས་ལོ་ངོ།། གི་རིང་འཛིན་པའི་ འཚུན་ཚོད་གནང་སྟེ་འདུག ཚེན་ཅང་ བཟོད་དཀའ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ བཤད་དོན་ཕྱིན་མི་དང་འཁྲིལ་ཤད་བ་ ཉེས་འཇུགས་ཅན་ཁྱིས་ཕྱི་ཚེས།།/།། ལོ་ ༢༠།། ཉི་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ འཚུན་ཚོད་ཡ་འགྱུག་སྟེ་ཡོད།

༡.།། ལྷན་བཙོས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་ཚོག་ལྟར་འབད་ལྷོད་ཡོད་པ

བོད་ཀོག་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ལས་གཡོགས་པ་དང་ ནང་མི་བཟའ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ལྷན་བཙོས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་ཐའ་ཀ་ །,།།།.།། ཐམ་པ་ ལོག་ལྟར་འབད་ལྷོད་ནུག ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡིག་ གཅིགོ་དེ་ ཚར་གཉིས་དེ་རེ་དངུལ་ལྷོད་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་ཆུང་ཡི། གནད་དོན་འདི་ ཐད་ལྷན་བཙོས་ཀྱི་ཟད་ཀར་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱིས་ཀྱི་ཁ་ཤས་ ཁ་ཤས་ ཡོ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། དངུལ་ཕྲིས་འགྲོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ །།ཅ།།ཡ།།། ཚན་མ། ཕྱ་བཀོད་ཕྲིས་འགན། ཚན་བ་སྟོར་གྱུས། བདག་སྒྲོང་གི་ཁངས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་།།ས།།ཡ།)

གནས་སྟངས། གནད་དོན་འདི་ཆ་ཤས་ཅིག་ ཕྲིས་འགྲིག་འབད་ཏེ་ཡོད། དངུལ་འབོར་འདི་ ལག་ཟླར་ཆུར་ཏེད་ལས་ ཕྲིས་ཞིབ་ལག་ཟླར་ཆུར་ཏེད་ཕྲིས་ཀྱི་ནང་ཚན་ཁག་ཡོད་ཅིང་ འཛིལ་ཡོད་འགན་ཁྱེད་པ་ཡི་ཐོག་ལུ་ བདག་སྒྲོང་གི་ངོས་ལེན་འབད་ནི་ལུ་ འགྱུག་སྟེ་ཡོད།

།། ཚད་སྒྲོན་དང་ནོར་འཛིན་ གནོད་སྒྲོན་ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ།།།.།ཇ།

།།.།། ཐོན་ཕྱིན་ཕྲིས་ལྟག - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ།.།ཇ།

ཀ) བོད་ཀོག་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་ སྒེར་སྡེ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཐོན་ཕྱིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ།.།ཇ། ཕྲིས་ལྟག་འབད་འདུག (*ཕྲིས་ཞིབ་བརྗ་དོན་མང་།ས།ས་ཇ / དོན་ཚན་ །།*) *ཕྲིས་འགན་ཐད་ཀར། འཛིལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ཕྱ་བཀོད་ཕྲིས་འགན། འཛིལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ།*)

གནས་སྟངས། དོན་ཚན་འདི་ཕྲིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་བ་ ཕྱི་འཛིལ་ལྷན་ལག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ ངོམ་བཙན་ཐུགས་སྟོར་གྱུས་འདི་ ཉེས་འཇུགས་བཀལ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ བཙོན་ཁྲིམས་ལོ་ངོ།། གི་རིང་འཛིན་པའི་ འཚུན་ཚོད་གནང་སྟེ་འདུག ཚེན་ཅང་ བཟོད་དཀའ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ བཤད་དོན་ཕྱིན་མི་དང་འཁྲིལ་ཤད་བ་ ཉེས་འཇུགས་ཅན་ཁྱིས་ཕྱི་ཚེས།།/།། ལོ་ ༢༠།། ཉི་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་ འཚུན་ཚོད་ཡ་འགྱུག་སྟེ་ཡོད།

།།.།། རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་བཏོན་ནི་མེད་པ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ།.།ཇ.།ཀ

ཀ) བོད་ཀོག་ འབྲུག་གི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཕྲིས་ལོ་།།།ཇ.ཇ.ཇ.

གཞན་སྒྲུ�sag *དོན་ཚན་འདི་རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་དང་ཕྱི་འཛིན་སྒྲན་ལག་གི་ས་འབད་པ་ཅིན་ ཆེ་མཛོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདྲན་ས་ལས་ དོམ་བཙན་ཐུགས་རྒྱོས་ཆུས་འདི་ ཉེས་འཇུགས་བཀག་ཡོད་པ་མ་ཚད་ བཙོན་ཁྱིམས་ཡོ་ངོ་ཁ་ གི་རིང་འཛིན་པའི་ འཕྲུན་ཚོད་གནང་སྟེ་འདུག ཕིན་ཅང་ བཙོད་དགོས་ཡོངས་ཐུབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ བང་དོན་ཕྱིན་ཕི་དང་འཛིལཁ་ད་ ཉེས་འཇུགས་ཅན་ཐིུས་ ཕྱི་ཚེས་༤/༡༥/ ༢༠༢༠ ཕྱི་ ཆེ་མཛོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདྲན་ས་མཛོ་གཏུག་ཞུ་སྟེ་ཡོད་པ་ལས་ ཁྱིམས་ཀྱི་འདྲན་ས་ལས་ འཕྲུན་ཚོད་ཕྱི་ལག་ཏུ་ཡོད།*

༡.༢ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ ཕྱི་ཚོགས་ཡུ་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༢༢༨ སྒྲན་ཞུ་ཕྱལ་ས་ལས་ ཕྱི་ཚེས་༣༠/༠༨/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ཚུལ་མིན་ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོཐ་ལུ་བཙུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང་	བཀྲེས་ཕྱི	ཕྱི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༡༨ ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ཡུ་སྒྲན་ཞུ་ཕྱལ་མི་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཆེས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འབོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚེས་༣༠/༠༨/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ཕལ་ཡོངས། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཆེས་འགྲིག་འབད་ཡོངས། %
༡	ཆང་ཟླུན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གཅོང་ཟླུན།	0.229	-	0.229	-
	བཅོམས།	**0.229**	**-**	**0.229**	**-**

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ ཕྱི་ཚོགས་ཡུ་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ལྷན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ ཕྱི་ཚེས་༣༠/༠༨/༢༠༢༠ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོཐ་ལུ་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོད།

༡. ཆང་ཟླུན་དང་ནོར་འཛུལ་ གཅོང་ཟླུན་ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༢༢༨

༡.༢ དངུལ་འཕེལ་སྤོང་འབད་ཡོད་པ་ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༢༢༨

བོས་གས་ལ་སྦང་ སྒོ་ནོར་གསོ་ཟླུང་ལས་རིམ་ཀྱིས་ ཁང་མིག་གཉིས་འབད་མི་ ལས་ཆྱེད་པའི་ཐོང་ཁྱིམ་བཟོ་སྒྲན་འབད་ནི་ནང་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༢༢༨ འཕེལ་སྤོང་འབད་ནུག *(ཆེས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཚན་/༢༢/ དོན་ཚན་ཆུ.ཇ) ཆེས་འགན་ཐད་ཀར་ཅན་ལེགས་དངོས་ལྷུག་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན (ཆུ་གཤུང་འལས་འགུལ། ཟླ་ནོར་གསོ་ཟླུང་ལས་ཁྲུངས)། མི་ཁྲུངས་ལག་ཕྱེར་ཨང་/ཀ/༠༠ཅ/ཀ/ ཅན་མ། ཕྱ་བཀོད་ཆེས་འགན་ཟློ་ཁོག་ཀུར་དྲི་པི་ར་ཧའི། ལས་རིམ་མདོ་ཚེན། ཞི་གཡོག་ངོ་ཏ་ཁུགས་ཨང་/ཤ/ཀ/ཅ/ཀ ཅན་མ།)*

ཁྱད་གཞན་ཐུགས: *དོན་ཚན་འདི་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་པ་ཨིན། ཕྱི་ཚེས་༢༥-༢ཆ/ ༡/ ལུ་ ཐིམ་ལྷག་ ཆུལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་བི་ཞལ་འཛོམས་གང་ནང་ དམངས་ཆེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལྷོག་ཟློན་ཞལ་འཛོམས་ཕྱལས་ ལྷན་ཁག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱིམས་ཀྱི་འདྲན་ས་ལས་ འཕྲུན་ཚོད་ཡོད་ཅང་ གནད་དོན་ཆུ་ཆེ་ཆེས་འགྲིག་འབད་མ་ཆུགས་པར་ལུས་མི་འདི་ ངོམ་ཀུན་ལེགས་ཚོ་ རིང་ ཀ་ས་ཧེང་ཨེད་པར་ཡོད་པ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་བརྗོད་ཅི། ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལྷན་ཁག་ལུ་བཀོད་མི་ནང་ དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཆུ་ འཛེལ་ཡོད་ལས་ལྟེ་ དཔེར་ན་ ངང་ཁྱིམས་ལྷན་ལྟེ་ངང་ ཁྱིམས་ཐུང་འབྱུག་ཀྱི་འགག་ལྟེ་ དེ་ལས་ ཚོད་དགག་ཡོངས་ཐུབ་ཡིག་ཚང་ངང་ བན་ཕྱད་བགག་ཟློས་ལྷན་ཚོགས་ ཆུལ་ཡུན་ཆེས་འགྲིག་ངང་ ངམངས་ཆེས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཁ་ཡིག་ལྷོག་ཟློ་ཞལ་ཁ་ཕྱལ་ལས་ ལྷན་ཁག་ལུ་ ཁ་ཡིག་ཕྱལ་ཡ་ཡ་ཁ་ ཁ་ལས

༧. ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིན་གཙོ་སྐྱོན།

༧.༧ སྤོན་ཕྱིན་ཅིས་ལྟ།

རྩོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ལས་ཆེད་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལར་ སྤོན་ཕྱིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༠༣/ ཅིས་ལྟ་འབད་འདུག (*ཅིས་ཞིབ་བརྗ་དོན་ཆང་(ཀ)དང་། དོན་ཚན་༢.༧) ཅིས་འགན་ཐད་ཀར་ འཛིལ་ཡོད་ཚུ། ཐུ་བཀོད་ཅིས་འགན། སངས་ཆུས་དོན་གྱུལ། ཏི་ས་ཝེ། ཞི་གཡོག་ཆང་།༢༠༠༧།༠༧།༧ ཅན་མ།)*

གཙོ་སྐྱོན: *དོན་ཚན་འདི་ ཅིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། མ་རྒྱ་ཡོངས་བཟློས་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠. ༠༣/ ཅིས་ཞིབ་བརྒྱར་ཆ་ཅིས་ཐུ་ནང་ བཏུགས་ཡོད་ཅང་ ཉེས་ཚད་བཆུ་ཆ་ལ་ བརྒྱར་ཆ་ཅིས་མ་འབད་ བར་ཡུས་ཏེ་ཡོད།*

༢.༢ གཞལ་མས་སྒང་རྩོང་ལག་བདག་སྐྱོང་།

སྤྱི་ལོ་།།ལ/ ཟླ་།།/ ཉིས་ བདེ་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཅིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.།ཇ།ཅ ལྷན་ཁུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྤྱི་ཚོས་།༠/ ༠།/ །།།།ལ ཚུན་ལུ་ གཞལ་མ་སྒང་རྩོང་ལག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཚུལ་མེན་ཅིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དངོས་སྐྱེ	**སྤྱི་ཚོས་།།/ །།/ །།།ལ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྐྱན་ཁུ་ཕུལ་མི་ ཅིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ཚུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)**	**ཅིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་ འབོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)**	**སྤྱི་ཚོས་།།/ །/ །།།ལ ཚུན་ལྟག་མ་ ཕུས་ཡོད། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)**	**ཅིས་འགྲིག་ འབད་ཡོད།** **%**
།	ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛིལ་ གཙོ་ཁ་སྐྱོན།	0.143	0.143	-	100
	བསྡོམས།	**0.143**	**0.143**	**-**	

སྤྱི་ལོ་།།ལ/ ཟླ་།།/ །། བདེ་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཅིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མེན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ལྷན་ཁུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ སྤྱི་ཚོས་།།/ །/ །།།ལ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ ཅིས་ འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

།. ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིལ་ གཙོ་ཁ་སྐྱོན།

།.། སྤོན་ཕྱིན་ཅིས་ལྟ

རྩོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ལས་ཆེད་པ་དང་ ཕྲིན་ཀྱི་བཀྲམ་ཕྲེལ་བ་ དེ་ལས་ ཁག་འབགས་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལར་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.།ཇ།ཅ ཅིས་ལྟ་འབད་འདུག (*ཅིས་ཞིབ་བརྗ་དོན་ཆང་(ཁ)།ཀ།ཀ།) དོན་ཚན་།.།) ཅིས་འགན་ཐད་ཀར་ འཛིལ་ཡོད་མི་ཅོམ་ཚུ། ཐུ་བཀོད་ཅིས་འགན། ཏི་ལ་ཐ་ཏུ་ར་ཀ་ལས། ཅིས་འཛིན་ འགོ་ངོས་ཁག། ཞི་གཡོག་ཅོ་ཏ་ཁགས་ཆང་།།།ལ།ལ ཅན་མ།)*

གཙོ་སྐྱོན: *དོན་ཚན་འདི་ ཕྱི་ཚོས་།།/ ༠།/ །།།ལ ལུ་ ཅིས་ཞིབ་ཡོངས་བྱེད་དང་ ཁ་ཞལ་མ་སྒང་རྩོང་ལག་བདག་སྐྱོང་ཁ་ཤེས་ཀྱི་བར་ན་ བསྐྱར་ཞིབ་ཞལ་འཛོགས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ ཅིས་འགྲིག་ལས་འབད་ཡོད་པ་དེ་ཡང་ རྩོང་ལག་ཁྱིམས་ཀྱི་འཛིན་ས་ཡིས་ རྩོང་ལག་ལུ་ འཚོལ་དགོ་པའི་ཏྲན་ བསྐྱལ་ བོག་ཅི་ར་བཏང་ཡོད་བྱུང་ ལག་འབགས་འཚོལ་མ་ཐོབ་ལས་བརྟེན་ ཅིས་འགྲིག་ འབད་ཡི།*

།. ཤེད་བོག་ཁད་གསོ་ཚུ།

།.། ཆུ་ཤས་རྩོང་ལག་ཁ་ཤེད་ཁ་ཤེ་ལ་ཚུ།

།. ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཤེད་ཁ་ཤ

སྤྱི་ལོ་།།ལ/ ཟླ་།།/ །། བདེ་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིལ་ ཁ་ཤོ་ཀྱི་ལུ་ ཅིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ཁ་ཅིག་ ལྷན་ཁུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྤྱི་ཚོས་།།/ །/ །།།ལ ཚུན་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཤེད་ཁ་ཤ་ལ་ ཁ་ཤ་ཀྱི་ལུ་ ཅིས་འགྲིག་མ་འབད་ བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དངོས་སྐྱེ	**སྤྱི་ཚོས་།།/ །།/ །།།ལ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྐྱན་ ཁུ་ཕུལ་མི་ ཅིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ ཚུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)**	**ཅིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་ འབོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)**	**སྤྱི་ཚོས་།།/ །/ །།།ལ ཚུན་ལྟག་ཁ་ ཕུས་ ཡོད། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)**	**ཅིས་འགྲིག་ འབད་ཡོད།** **%**
།	ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛིལ་ གཙོ་ཁ་སྐྱོན།	-	-	-	-
	བསྡོམས།	-		-	

སྤྱི་བོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་པ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱིལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༢༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོགས་ལུ་ཕྱོས་བཤད་བགོངས་དེ་ཡོདཔ།

༧. ཚད་སྒྲོན་དང་ཞོར་འཕྲལ་ གནོད་སྒྲོག།

༧.༧ ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་སྤོན་ཁྱིན་སྒོང་ཡོད་པ་དང་ གོང་གསེས་སྒན་བཅོས་ཞུས་ཏོག་ཁང་གི་བཤོ་སྒྲན་ མཇུག་མ་བསྒྲ་བར་ཡོད་པ།

ཆེད་བོག་བདག་སྒྲོང་གིས་ ལྷན་བ་རི་ལུ་ ནད་པ་གང་ས་༢༠ འབད་མི་ གྲོང་གསེས་ཞབས་ཏོག་སྒན་བཅོས་ལང་བཤོ་སྒྲན་གྱི་ལྷ་ནང་ ཁག་འབགས་པ་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་སྤོན་ཁྱིན་དཀའ་ལས་བཤད་ནུག *(ཚེས་ཞིབ་བརྗ་དོན་ཨང་/ཅ/(པ) དོན་ཚན་/)* ཚེས་འགན་ཐད་ཀར་ཡོན་ཏན་ཞོར་ཐུ། བཤོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྩགས་ཨང་འ།།།ཅ/ཅ/ ཅན་མ། ཕྲ་བཀོད་ཚེས་འགན། ཁྱན་ད་ར་ཐྲ་ཏུར་ཀ་ལས། ཆུར། མི་ཁྱངས་ལས་ཁུངས་ཨང་/ཅ/ཏ//////////(ཅ/ཅ ཅན་མ)

གནས་སྐྱོང *དོན་ཚན་འདི་ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་པ་མིན། ཁྱིམས་གྱི་འཛིན་གཡོ་ ཤུལ་ཁ་ཕྱིན་ ཚེས་/ཅ-ཅ/ཅ ཐུ་ཚེས་ ཅ/ཅ/ཅ།ཅ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ /ལག་འབགས་ཀྱིས་ ཆེད་བོག་བདག་ཐུ་ཚེ་ནང་ དཏུལ་འབོར་དཏུལ་ཀྱམ་ཇ།།,།།།.།། བཏབ་མ་ཚར་ཚུན་ ཐ་ཚོ་རེ་ལུ་ དཏུལ་འབོར་དཏུལ་ཀྱམ་ཅ།,།།།.།། རེ་བཅུགས་དགོ་པའི་ ཤུལ་ཆོད་ཁག་ངང་ལོད་ཅུང་ /ལག་ འབགས་ཚོ་ལས་འདས་སོང་པ་ལས་ དཏུལ་འབོར་བཐུར་ཆ་ཤུར་ཁ་ནང་ཚུ་ ཚུལ་ཁག་པར་འདུག ཐུ་ཚེས་ཅ/ཅ ཟླ/ཅ/ཅ ལས་ ཟླ/ཅ/ཅ/ཅ ཚུན་ བསམ་ཟིན་ལུ་ དམངས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལོས་ ཐོན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱས་ལས་ ཆེད་བོག་བདག་སྒྲོང་གིས་ ཁྱིམས་གྱི་འཛིན་ལ་ལུ་ /ལག་འབགས་ཚོ་ལས་འབད་སོང་པའི་ཐོར་ཏད་ ཤེས་ཞལ་ ཁ་ཕོ་ཁ་ཤས་ ཁ་ཕོ་ཁ་ཤས་ ཁ་ཕོ་ཁ་ཤས

པོ་བསྐར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་བསྒྲུར་ཞིབ་སྟན་ཞུ་༢༠༢༢ ཅན་མ།

(སྒྲིལ་ཚོས་༣༠/༧༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་གནས་སྟངས།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

ཚ་ཤས་༢ པ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་བསྒྲར་ཞིབ་སྟན་ཞུ་༢༠༢༢ ཅན་མའི་བཅུད་བསྡུ

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞུ་༢༠༢༢ ཅན་མའི་ བསྒྲར་ཞིབ་སྟན་ཞུ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་བླ་།།། བར་ཞིའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་༢ པའི་ནང་ཕྱལ་ཡོད་པ་མིན། བསྒྲར་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་ནང་ རྩེ་བའི་གྲྭ་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་།།༢.༢༥༥ ཀྱོང་དེ་ཡོད། འཕྲག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༢༢ ཅན་མའི་ ལེའུ་༥ པ་ དོན་ཚན་།།།༡ ལས་ །།༢༣ ཀྱན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྱོལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཚད་སྟེ་ཚོགས་ནང་བསྒྲར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཛིན་པའི་ཕྱལ་ལུ་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༢༥།། རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ་ད་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/০৫/২০২০ ཀྱན་ལུ་ ལྷག་ལུས་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་།།༢.০৭৯ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་ཀྱང་ འོག་གི་ཕྱིག་ཁྲམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཕྱིག་ཁྲམ་༡ : *སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/০৫/ ২০২০ ཀྱན་གྱི་ ལས་རྩེ་གསལ་གྱི་རྒྱལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་ཀྱི་དངུལ་ ཕྱག་མ་ལུས་མི་ཀྱི་གསལ་རྩོམ་འབད་པ་མིན།*

རེ་མ་ཚང་།	ལས་རྩེ།	སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་།།། པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྐྱན་ཞུ་ཕྱལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་ཀྱི (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བཅོས་ (དངུལ་འབོར་ ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚེས་ ༣༠/।।।/ ২০২১ ཀྱན་ལུ་ལྷག་ མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་ ཡོད་པ། %
།	ལྷན་ལག་རྒྱ།	11.535	-	11.535	-
།	རྡོང་ལག་རྒྱ།	0.334	-	0.334	-
།	ཏེད་འོག་རྒྱ།	0.122	-	0.122	-
།	རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།	0.023	-	0.023	-
	འཚར་དངུལ་ལས་སྡེའི་བསྡོམས་-ཀ (།-།)	**12.014**	**-**	**2.014**	**-**
།	ལས་འཛིན་དང་ དངུལ་འཕྲོལ་གཙུག་སྡེ་ རྒྱ	0.251	0.251	-	100
	འཚར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེའི་བསྡོམས-ཁ (།)	**0.251**	**0.251**	**-**	
ཡོངས་བསྡོམས- ཀ+= ཀ + ཁ		**12.265**	**0.251**	**12.014**	**2.05**

གོང་གི་ཕྱིག་ཁྲམ་ནང་ལས་ཤེས་རྟོགས་ཐུང་དོ་བཟུམ་ འཚར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཀྱི་གཙོ་ རྒྱལ་མིན་ཀྱི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་''ཡོད་རུང་ འཚར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཀྱི་གཙོ་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/০৫/ ২০২০ ཀྱན་ལུ་ རྒྱལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༢༥། རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད།

༡ ལྷན་ཁག་ཚུ།

༡.༡ ཞབས་ཏོག་སྒྲུན་ཁག

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྟང་ ཟློག་ཟའི་འོག་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གཅིག་ ལྷན་ཞུ་ཕྱལ་ས་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀྲུད་བཐུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང་	དངུལ་སྒོ	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༢༢/༢༠༢༡ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ལྷན་ཞུ་ཕྱལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འདོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
༡	གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྟང་ ཟློག་ཟ།	–	–	–	–
	བཅོམས།	–		–	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ལྷན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༢. གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྟང་ ཟློག་ཟ།

༢.༡ བོང་འབབས་ལོག་སྤྱོད་འབད་བ

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ཕྱེ་གིས་ ཆུལ་གཞུང་བོང་འབབ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ ཚང་མ་ཕྱེ་བཙུག་ས་ཞཱ་ཁ་ཕུག་ལས་ བོང་འབབ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.५५५ ལོག་སྤྱོད་འབད་ནུག་ དེ་ཕྱེ་འཚུང་མི་འདི་ཡང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཕུག་ལས་ བོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་ བཙུག་ས་ཞཱ་ཁ་ཕུག་ཚུ་གི་ ངལ་ཆཚམས་ཀྱི་སྐོར་མས་རྩིས་སྐོར་ནི་ཚུ་ འགོ་འཛིན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ཚིན་བས། འབོར་ཚད་དང་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྩེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུག་ས་ཞཱ་ཁ་ཕུག་ལས་ཤར་རང་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྟང་བཀག་ཐོག་ལྟར་ཚུད་ཡོད། ཁེས་ཚད་ཚུ་མ་བཙུག་ས་ཤར་རང་ཡོད། གནད་ཀྱི་ལས་ཀར་ ཅིས་ཆད་ཚུ་མ་བཙུག་ས་ཤར་ཅང་ཡོད། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྟང་བཀག་ཐོག་ལྟར་ཚུད་ཡོ། *(རྩིས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཚད་ཀ་༥ཁ།ཅ དོན་ཚན་༢.ཁ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ དཀར་མཁོག་ རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་པ། པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཚང་ཅ།ཅ།ཀ།ཅ།ཁ) ཅན་མ་དང་ ཆུལ་མཚན་ངོ་ཕྲ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་པ། པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཚང་ཀ།ཀ།ཅ།ཅ ཅན་མ། ཕྱ་བགོད་ རྩིས་འགན་ཆུལ་མཚན་ངོ་ཕྲ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས་པ། པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཚང་ཀ།ཀ།ཅ།ཅ ཅན་མ།]*

གནས་སྟངས།ཁ ངོས་ཚན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༤/ ༠༧/ ༢༠༢༠ ལུ་ བཱཡུ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞབས་འཛིན་ཚོགས་པའི་མཁས་ཚོགས་ཀྱིས་ ཤོག་ཚད་ཆྱུང་མི་ཕྱར་ཏུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་བ། ལོག་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་ལས། ཡོག་ཐུ་ཟོ་ལས་ཀྱི་ལས་ཀར་ ཞིབ་ཞུ་ཐེབ་ཀྱི་ལས་ཀར་ ཡག་ཤུ་ཁ་ཕྱི་ཕོགས་མི་ ངོམ་དཀར་མཁོག་ཟེར་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༤ ལུ་ གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཀྱོལ་འབད་ཡི།

༢.༢ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢༠.৬༢༤ ལྷན་ཞུ་ཕྱལ་ས་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀྲུད་བཐུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང་	དངུལ་སྒོ	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༢༢/༢༠༢༡ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ལྷན་ཞུ་ཕྱལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འདོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
༡	ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གནོད་སྐྱོན།	10.618	–	10.618	–
	བཅོམས།	**10.618**	**–**	**10.618**	

༡. ཚད་སྟོན་དང་ནོར་འཛིན་གཞི་སྟོན་- དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༡༠.༧༡n

༡.༡ སྤོན་ཕྱིན་ཁེས་ལྷག- དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༡༠.༧༡

ཤེས་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་འགྱལ་ནང་ ལས་ཆེད་པ་ཚུ་དང་ ཁག་འབགས་པ་ཚུ་ དེ་ལས་ བཀྲམ་སྒྲིལ་བ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལར་ སྤོན་ཕྱིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༡༠.༧༡ ཁྱེས་ལྷག་སྒྲེ་འདུག (*ཁྱེས་ཤེབ་བཤད་དོན་མང་ ༡༠༧༧ དོན་ཚན་ཅ*) *ཁྱེས་འགན་ཐང་གཙུ་འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ཕྱ་བགོད་ཁྱེས་འགན་ཁུ། ཀན་བསོད་ནས་ལས་ བཐོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། སྨོལ་ལྟའི་འཚར་འགོད་དང་བཐོ་བསྐྱན་ཐེ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་(གཡ)/གཡ ཅན་མ།]*

གཞན་སྐྱོང་ལུ *དོན་ཚན་འདི་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཁྱེས་འགྲིག་འབད་མ་ཚུགས་པར་ ཡུན་རིང་ས་ཁོང་བའི་ ཨེམ་ཨེས་ འབྱུག་ཤེས་རིག་བཐོ་སྐྱན་ཀྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཡོད་པའི་ཐོབ་ཕྱིན་ཁེས་ལྷག་འདི་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཇོང་ཁག་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདྲན་མ་ལུ་བསྐྱལ་ཏེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཇོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདྲན་མ་ཡིག་ ཐོད་གཞི་མང་ ཐིམ་ཕུག/ ༢༠༢/༸.༢༧ ཕྱི་ཚེས་ ༢༥/ ༢༥/ ༢༠༢/ ཅན་མའི་ ཐོག་ལུ་ འཚུན་ཚོད་ཀྱི་ཐད་ ཚོང་ལས་ཀྱི་ཕྱིན་བདག་གི་གཙོ་ ངོ་མོང་བརྩི་ནས་ཆུལ་ལུ་ དངུལ་འབོར་དངུལ་གྱམ་༡༠,ཅ૨,૯૯ཅ.૨૪ ཐམ་པ་འདི་ འཚུན་ཚོད་བཏོན་པའི་ཉིན་ལས་འགོ་བཟུང་ ཏུས་ཡན་ཆ་ངོ་ཅ དེ་ཡང་ ཕྱི་ཚེས་ ༢༥/ ༢/ ༢༠༢/ གི་ནང་འགོད་ ཕྱན་གསལ་ཡུ་བཏབ་དགོས་ཕྱེ་འགོད་དེ་ཡོད་ཅང་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཕྱི་ཚེས་ ༢༥/ ০/ ༢০/ གི་ནང་འགོད་ཡུ་ མ་བཏབ་པར་འདུག*

༡.ཅ ཕྱི་འཛེལ་ལྷན་གསག

ཕྱི་ལོ་ ༢০/ ཕྱི་ཟླ་/ ཀ ལའི་ནང་ ཕྱི་ཆོགས་ཡུ་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་০.ཅ૨ཅ ལྷན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ ཕྱི་ཚེས་ ༣০/ ০/ ༢০૨০ ཚུན་ལུ་ ཕྱི་འཛེལ་ལྷན་གསག་གིས་ ཚུལ་མིན་ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་བཐུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང་	དངུལ་ཕྱེ	ཕྱི་ཚེས་ ༣০/ ༸/ ༢০/ ཚུན་ ཕྱི་ཆོགས་ཡུ་ལྷན་ཞུ་ཕུལ་མི་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁྱེས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འབོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚེས་ ༣০/ ০/ ༢০૨০ ཚུན་ལྷག་ མ་ཕུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ ནང་)	ཁྱེས་འགྲིག་ འབད་ཡོད་པ། %
༡	ཚད་སྟོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཞོད་ ལྷན།	০.ཅ૪ཅ	-	০.ཅ૪ཅ	-
	བསྡོམས།	**০.ཅ૪ཅ**	-	**০.ཅ૪ཅ**	

ཕྱི་ལོ་ ༢০/ ཕྱི་ཟླ་/ ཀ ལའི་ནང་ ཕྱི་ཆོགས་ཡུ་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ལྷན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ ཕྱི་ཚེས་ ༣০/ ০/ ༢০૨০ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་ཐོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༡. ཚད་ཐུན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཞོད་ཐུན- ০.ཅ૪ཅ

༡.༡ སྤོན་ཕྱིན་ཁེས་ལྷག- དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་০.ཅ૨ཀ

ཀ) ཕྱི་འཛེལ་ལྷན་གསག་ནང་ འགན་འཛིན་པ་གཙོག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ སྤོན་ཕྱིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་০.ཅ૨ཀ (ཡུ་ཨེས་ཏི་૧,૨૩૯.૨૯) ཁྱེས་ལྷག་སྒྲེ་འདུག (*ཁྱེས་ཤེབ་བཤད་དོན་མང་ ૧০ཅ૪૩ དོན་ཚན་ ૧*) *ཁྱེས་འགན་ཐང་གཙུ་ གཙ་ཐག་ལས་ཚུལ་ཁས་ ཨེ་ཅོ་མི་བཤེས་པ། ཤེང་ཁོག་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ལས་ཁུངས་ མི་ཇེ་ཕྱོན་ཝོ་ ཡོན་ཚེ་རིང་། ཕྱི་འཛེལ་ཕྱོན་ཝོ་དང་ ཚན་ཐག་ལས་ཚུལ་ཁས་ ཨེ་ཅོ་མི་བཤེས་པ། ཤེང་ཁོག་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ལས་འ།ཅ૦/ཅ૦ཅ૯ ཚན་མ།]*

གཞན་སྐྱོང་ལུ *ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཕྱི་འཛེལ་ལྷན་གསག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཚེ་མཇོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདྲན་མ་ལས་ ངོམ་བཙན་ཐག་ལས་ཆུལ་ལས་འདི་ ཤེས་འཇོག་ལས་བཀལ་ཡོད་པ་མ་ཚད། བཙོན་ཁྲིམས་ལོ་ངོ་ཅ་ གི་རིང་འཕྲི་པའི། འཚུན་ཚོད་ཡོད་ཅང་ ཚོད་དཔོན་ཡོངས་ཐུབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ བཤད་དོན་ལེན་མི་ཤུར་འབད་བ་ཅིན། ཤེས་འཇོག་ཅན་ ཀྱིས་ ཚེ་མཇོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདྲན་ལའི། ཁྲིམས་ཐུ་ཚེ་བའི་ནང་ མཇོ་གཏུགས་ཤུ་ཆེ་ཡོད་པ་ཕྱེ། ཕྱན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།*

༡.ཀ ཆུལ་ལམས་མཁོན་ཕྱིན་ཀྱི་ ཅ་དངོས་ཚུ་མ་འཐོབ་པ- དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་০.০/ཅ

ཁ) ཕྱི་འཛེལ་ལྷན་གསག་གིས་ ཐྲོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕྱོགས་མཐུན་འཛེལ་ཚོགས་པའི་ ཞལ་འཛིམས་ཕེངས་༡༧ པའི་དོན་ལུ་ རིན་གོང་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་০.০/ཅ (ཡུ་ཨེས་ཏི་૧,ઝઝ૫.০০) དང་མཉམ་པའི་ ཅ་དངོས་ ཚུ་ ཕེང་ཁོག་ལས་མ་འཐོབ་པས། ཨིན་དེ་འབད་ཅང་། ཁྱེས་དེབ་ནང་ལུ་ ཏེ་མ་ལས་ཁྱེས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི། ཁནད་དོན་ཚུ་ཡིན། ཁནད་ཏ་ལ་ ཕ་ཁ་ ཅ་ཅ ཡི། (*ཁྱེས་ཤེབ་བཤད་དོན་མང་ ૧০ཅ૪૩ དོན་ཚན་ ૨*) *ཁྱེས་འགན་ཐང་གཙུ་ ཀ་ཡས་ ཚུ་ ཐག་ལས་ཁྱེས་ལྷག་ལས་ ཨེ་ཅོ་མི་བཤེས་པ། ཤེང་ཁོག་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ལས་ ཁུངས་ མི་ཇེ་ཕྱོན་ཝོ་ ཡོན་ཚེ་རིང་། ཕྱི་འཛེལ་ཕྱོན་ཝོ་དང་ ཚན་ཐག་ལས་ཚུལ་ཁས་ ཨེ་ཅོ་མི་བཤེས་པ། ཤེང་ཁོག་ འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ལས་ ཁ་ཅ૦/ཅ૦ཅ૯ ཚན་མ།]*

.

གཞན་སྐྱོང་ལུ *ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཕྱི་འཛེལ་ལྷན་གསག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཚེ་མཇོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདྲན་མ་ལས་ ངོམ་བཙན་ཐག་ལས་ཆུལ་ལས་འདི་ ཤེས་འཇོག་ལས་བཀལ་ཡོད་པ་མ་ཚད། བཙོན་ཁྲིམས་ལོ་ངོ་ཅ་ གི་རིང་འཕྲི་པའི། འཚུན་ཚོད་ཡོད་ཅང་ ཚོད་དཔོན་ཡོངས་ཐུབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ ཕྱི་ཚེས་ ০ཅ/ ༢০/ ༢০૨০ ལུ་ བཤད་དོན་ལེན་མི་ཤུར་འབད་བ་ཅིན། ཤེས་འཇོག་ཅན་ ཀྱིས་ ཚེ་མཇོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདྲན་ལའི། ཁྲིམས་ཐུ་ཚེ་བའི་ནང་ མཇོ་གཏུགས་ཤུ་ཆེ་ཡོད་པ་ཕྱེ། ཕྱན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།*

༡.༤ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་སྐྱེན་ཁག

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཀྲ་༧༧ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་ ཁྲིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཁ་༩༧ སྐྱན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ཕྱེན་ཁག་གིས་ ཚུལ་མེན་ཁྲིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོཐ་ལུ་བཙུང་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང་	དངུལ་སྒྲ	སྤྱི་ཚེས་༡༠/༧༧/༢༠༢༡ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་སྐྱན་ཞུ་ཕུལ་མི་ ཁྲིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ཚུ། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁྲིས་འགྲིག་འབད་བའི་དཏུལ་འབོར། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་སྐྱག་མ་ཕུས་ཡོད་པ། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁྲིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
༡	གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྟད་ ཟོག་ཟ	༠.ཁ་༩༧	-	༠.ཁ་༩༧	-
	བསྡོམས།	**༠.ཁ་༩༧**		**༠.ཁ་༩༧**	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཀྲ་༧༧ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་ ཁྲིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མེན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ལས་ སྐྱན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཁྲིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོཐ་ལུ་གོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༡. གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྟད་ ཟོག་ཟ- དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཁ་༩༧

༡.༡ དཏུལ་ཡོས་སྟོན་འབད་ཡོད་པ- དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཁ་༩༧

ཏཱམ་ཐང་ལུ་ཡོད་མི་ དབང་ལྡན་ལོ་བཏུབ་ཀྱི་གླིང་ཀ་ཡིག་ཚང་ནང་ དཏུལ་ཆུང་ དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཁ་༩༧ ལོག་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་ཐུང་ཡི། ཏཱམ་ཐང་ ནགས་ཚལ་སྲུ་ཚན་ཡིག་ཚང་གི་ལས་གཡོགས་ཀྱི་ བཏུར་ཟླ་དཏུན་འབྱུལ་བསྡུ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱ་རྒྱག་འབད་མི་དང་ ཉིན་ཤུལ་བཞི་སྐོར་འབད་མི་གི་ཐད་ ཐེ་ཚན་གྱི་ཁྲིས་ཁྱབ་ནང་ལས་ འགྲུལ་སྟོན་གྱི་འཕྲུས་དང་ ཉིན་བཞུར་གྱི་འཚོ་འཕྲུས་ཀྱི་ བཏུལ་ཡོད་ཡོད་པའི་ ཏཱམ་ཐང་ཐེ་ཚན་ཐུང་ཡི། ཟད་ས་ཧོ་ལ་ཀྱི་ ཏཱམ་ལས་ལུ་ ཏཱམ་ཐང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཁ་ཡིག་ཀ་ཡ་ ཕྱ་ཆུ་ཏོག་ཏཱམ་ཐང་ལས་ ཏཱམ་ཐང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཁ་ཡིག་ཀ་ཡ་ ཕ་ཆ་ཏོ་ལ་ ཕ་ཆ་ཏོ་ལ་ ཏཱམ་ཐང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཁ་ཡིག་ཀ་ཡ་ ཁ་ཡ་ཀ་ཡ

གཞན་སྐྱོང་བཅུ *རྒྱལ་འཕྲིག་མ་འབངས་བར་ཡུས་ཏེ་ཡོད། ཁྲིམས་ཀྱི་འཚུན་ས་ལས་ འཕྲུན་ཚོད་ཙང་ དེ་ཀྱི/ ཁྲིམས་འཚུན-০৭/ ২০১৮-২০২০/ ২৮པ།ཡ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ གནང་མི་འཕྲུན་ཚོད་རྒྱར་དུ་ མི་ངོམ་ འདི་ཡུ་ དཏལ་འགོར་འདི་ ལོག་བཙུགས་དགོས་སྟེ་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོད་ཅང་ དཏལ་འགོར་འདི་ ཕྱི་ཚེས་༢༥/ ০৫/ ২০২০ ཡུ་ མ་ལེན་བར་འདུག*

༣. ཞིབ་འཚག་ཚུ།

༣.༡ ཆུ་བ་རྫོང་ལས་འཚོ་གི་ཞིབ་འཚག་ཚུ།

ལོག་ཅི་ན་ཞིབ་འཚག

ཕྱི་ལོ་༢০১৮ ཕྱི་བཙན་༡༡ བར་ནང་ ཕྱི་ཚོགས་ཡུ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབངས་བའི་ཚུལ་མེན་དཏལ་ཀྱམ་ས་ཡ་০.১২২ སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ ཕྱི་ཚེས་২০/০৫/২০২০ ཚུན་ཡུ་ ལོག་ཅི་ན་ཞིབ་འཚག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཚུལ་མེན་ཁེས་འགྲིག་མ་འབངས་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འཚག་ཡུ་བཙུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དངོས་སྐྱེ	ཕྱི་ཚེས་২০/১১/২০১৮ ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ཡུ་སྐྱན་ཞུ་ཕུལ་མི་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབངས་བའི་ཚུལ་མེན་ཚུ། (དཏལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་བདག་བའི་དཏལ་འགོར། (དཏལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚེས་২০/০৫/২০২০ ཚུན་སྒྲུབ་མ་ཕུས་ཡོད་པ། (དཏལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་འབངས་ཡོད་པ། %
১	ཆང་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གནོད་སྐྱོན།	০১২২	–	০১২২	–
	བཅོམས།	**০১২২**		**০১২২**	

ཕྱི་ལོ་২০১৮ ཕྱི་བཙན་১১ བར་ནང་ ཕྱི་ཚོགས་ཡུ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབངས་བའི་ ཚུལ་མེན་གྱི་གནས་རིམ་པ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབངས་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ ཕྱི་ཚེས་২০/০৫/২০২০ ཚུན་གྱི་ནང་འབོད་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབངས་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ ཅོག་ཡུ་གོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

১. ཆང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ གནོན་སྐྱོན་ - དཏལ་ཀྱམ་ས་ཡ་০.১২২

১.১ ལས་འཚམ་པས་ཡུ་ ཚོག་མེན/ དཏལ་འཛིན་སྒོང་འབངས་ཡོད་པ- ০.১২২

ངོ་ཤེས་ཅན་ཡུ་ སྒྲན་བཅོས་ལང(ཨོ་ཨར་ཁི་) བཟོ་བསྒྲན་འབངས་བའི་སྐབས་ཡུ་ ཞིང་ཅོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དཏལ་ཀྱམ་ས་ཡ་০.১২২ འཛིབ་སྒོང་ནུག་ དཏལ་འཛིབ་སྒོང་དེ་ཡང་ མགོ་སྒོང་མ་འབངས་མེའི་ཅ་ཆས་དང་ ལྷ་མ་འབངས་མེ་ཡུ་ དཏལ་སྒོང་འབངས་མེ་ལས་བཏེན་ཐུང་ནུག *(ཁེས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཆང་১০০২৬ དོན་ཚན་২) ཁེས་འགན་ཐང་ཀར་ཡོན་ཏན་ཞོར་ཐུ་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཆང་২০০৸০৷২৷০ ཅན་མ། ཐྲ་བགོད་ཁེས་འགན་ཐེ་ འཇང་དབྱངས་ངོ་ཇེ་ ཇོང་ལས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཆང་/১২০৷০৯৹৷ ཅན་མ།]*

ལས་ཀ་ཐུང་ཐུ *དོན་ཚན་འདི་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབངས་བར་ཡུས་ཏེ་ཡོད། བསམ་ཟེ་ཡུ་ ཕྱི་ཚེས་২০/ ০৫/ ১৮ ལས་ ০২/ ১০/ ১৮ ཚུན་ དགངས་ཁེས་ཚོགས་ཚུང་གི་ཐོས་སྒྲོན་ཞབས་ལས་ ས་ས་ངོས་བཟོ་རིག་ འགོ་དཔོན་ཡུ་ ཐུབ་ཏེན་ཡིག་ཚ/ཕ་སྐོང་ཚུ་འབགས་ཐེ་ བསྒྲར་ཞིབ་དང་དཔེ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ཡུ་ ཞབས་འཛིམས་འདི་གི་ཕྱུལ་ལས་ བཏུན་ཐག་གཉིས་ཀྱི་ནང་འགོད་ ཕྱན་ཚོགས་གྲིང་ ཐུལ་ གཞུང་ཁེས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཀྱི་ ལྷང་ཕྱོགས་ཡིག་ཚང་བཅར་གཡོར་ བགའ་གནང་ཡི། ཚེན་ཅང་ འགན་འཛིན་པ་འདི་གིས་ ངོམ་ཡོན་ཏན་ཞོར་ཐུ་གིས་ བསྒྲར་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ཡུ་ བཞུད་འཛིན་བཏུད་ཏེ་འདེན་བསྐྱལ་ ལོག་ཅིག་རང་བདག་ཅང་ འོང་མ་བཏུབ་པར་ཡོད་པ་ཚེན།*

১.২ དབར་དགར་ན་རྫོང་ལས་འཚོ་གི་ཞིབ་འཚག་ཚུ།

དེཁ་ར་ལི་ཞིབ་འཚག

ཕྱི་ལོ་২০১৮ ཕྱི་བཙན་১১ བར་ནང་ ཕྱི་ཚོགས་ཡུ་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྟང་ ཟློག་ཟའི་འཚག་ཡུ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབངས་བའི་ཚུལ་མེན་ ཕྱན་ཞུ་ཕུལ་ས་ལས་ ཕྱི་ཚེས་২০/০৫/২০২০ ཚུན་ཡུ་ དེཁ་ར་ལི་ཞིབ་འཚག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཚུལ་མེན་ཁེས་འགྲིག་མ་འབངས་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འཚག་ཡུ་བཙུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དངོས་སྐྱེ	ཕྱི་ཚེས་২০/১১/২০১৮ ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ཡུ་སྐྱན་ཞུ་ཕུལ་མི་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབངས་བའི་ཚུལ་མེན་ཚུ། (དཏལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་བདག་བའི་དཏལ་འགོར། (དཏལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚེས་২০/০৫/২০২০ ཚུན་ལྷག་མ་ཕུས་ཡོད་པ། (དཏལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་ འབངས་ཡོད་པ། %
১	གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྟང་ ཟློག་ཟ།	–	–	–	
	བཅོམས།	–	–	–	

ཕྱི་ལོ་২০১৮ ཕྱི་བཙན་১১ བར་ནང་ ཕྱི་ཚོགས་ཡུ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབངས་བའི་ ཚུལ་མེན་གྱི་གནས་རིམ་པ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབངས་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ ཕྱི་ཚེས་২০/০৫/২০২০ ཚུན་གྱི་ནང་འབོད་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབངས་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ ཅོག་ཡུ་གོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༧. གཡོ་རྩོལ་དང་ངན་སྤྱད་ཀྱི་ཐོག་ཁ - དངུལ་གྱི་སངས་ཡ་༠.༠༥༣

༧.༡ ཡོངས་འབྲས་ལས་རྒྱུན་འབད་ཡོད་པ།

ཤེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འདི་ནང་ བོང་འབས་དངུལ་གྱི་མངས་ཡ་༠.༠༥༣ ལོག་རྒྱུད་འབད་ནུག དངུལ་ཆུང་ལྟག་ལུས་དེ་ བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྒོམས་ལུ་ དངོས་གནས་ཐོག་མེད་པའི་ ཅོས་འཛིན་ཐུང་ཡི། ཆགས་གསར་གྱིས་འབད་བ་ཅིན་ ཁོ་ཡིག་ཚང་གི་འཁྱན་ལག་ལེན་པའི་སྒྲས་ དངུལ་ཆུང་ལྟག་ལུས་ཀྱི་ ཉེ་མའི་ཆགས་གྱིས་ ཁོ་ལུ་རྩིས་རྒྱུད་མ་འབད་ཟིར་བཤད་ཅི། *(རྩིས་ཞིབ་བཏང་དོན་མང་ཀ་༢༢། དོན་ཚན་༧)* *རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཡ་སངས་ཤེར་པ་ ཆགས་བསྒོམས། མི་ཁྱངས་ངོ་སྤྲོད་མང་ཀ་དེ།། ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཐུ་ཡ་སངས་ཤེར་པ་ ཆགས་བསྒོམས། མི་ཁྱངས་ངོ་སྤྲོད་མང་ཀ་ཁ་ཅོག་ཅན་མ།]*

གཞན་སྐྱོང་བཅུ *རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་པ། དངུལ་ཀྱི་མངས་ཡ་༠.༠༥༣ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྩེད་ རྩིས་ཐུ་ནང་བཅུགས་ཡོད་ཅིང་ འགན་འཛིན་པ་ལུ་ ཕྱིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡོད་པ་མི་ཚུ་ མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ལས་ དེ་འཕེལ་ཡྱི་ཡིག་ཚ་ལུ་བསྒྲུག་ཐུབ་ཡོད།*

༨. རང་སྐྱོང་ལས་སྒྲུ།

༨.༡ འབྲུག་ཀུང་རྩེད་ཚོགས་པ།

སྒྲུ་ལོ་༢༠༡༨ སྒྲུ་ཟླ་༡༡ བའི་ནང་ སྒྲུ་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་དངུལ་ཀྱི་མངས་ཡ་༠.༠༢༣ སྐྱན་ཞུ་ཕུལ་སས་ལས་ སྒྲུ་ཆོས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ འབྲུག་ཀུང་རྩེད་ཚོགས་པ་གིས་ ཚུལ་མེན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བགོཔ་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དངོས་སྒྲུ	སྒྲུ་ཆོས་༣༠/༡༡/༢༠༡༨ ཚུན་ སྒྲུ་ཚོགས་ལུ་སྐྱན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱི་སངས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་ འབོར། (དངུལ་ཀྱི་སངས་ཡ་ནང་)	སྒྲུ་ཆོས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་སྐྱག་མ་ ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱི་སངས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་ འབད་ཡོད་པ། %
༡	ཆང་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གཏོང་སྐྱོན།	༠.༠༢༣	-	༠.༠༢༣	-
	བསྡོམས།	༠.༠༢༣		༠.༠༢༣	

སྒྲུ་ལོ་༢༠༡༨ སྒྲུ་ཟླ་༡༡ བའི་ནང་ སྒྲུ་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མེན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྐྱན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ སྒྲུ་ཆོས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གློས་བཤད་བགོཔ་དེ་ཡོད།

༧. ཆང་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གཏོང་སྐྱོན- དངུལ་ཀྱི་སངས་ཡ་༠.༠༢༣

༧.༢ ཐོན་ཕྱིན་རྩིས་ལྟུགས - དངུལ་ཀྱི་སངས་ཡ་༠.༠༢༣

འབྲུག་ཀུང་རྩེད་ཚོགས་པའི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལས་ ཐོན་ཕྱིན་དངུལ་ཀྱི་མངས་ཡ་༧.༢༥།། རྩིས་ལྟུགས་འབད་འདུག *(རྩིས་ཞིབ་བཏང་དོན་མང་ཀ་༠༥/ཀ) དོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཕྱོགས་ དཔལ་ལྡན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཕྱད། མི་ཁྱངས་ངོ་སྤྲོད་མང་ཀ་༧།།།*]

གཞན་སྐྱོང་ཅ *ཅོ་ཀ་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ། རྩིས་ལྟུགས་འབད་ཡོད་པའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བཟོས་ཡོངས་ བཟོས་ཡོངས། ཐུ་ཚོགས་ལུ་ ཕྱིན་ཁ་ཕྱད་ཀ་ཡ་ ཕྱིས་ལྟུགས། ཆུལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞུལ་འཛོས་ལས་ཀར་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཟོས་ཐོན་ཞུ་ཞུ་ལས་ཁུངས། འབྲུག་ཀུང་རྩེད་ཚོགས་པ་ལུ་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཕྱིད་བཅུ་ཆ་༢༥ དང་ལྡན་གས་ ཐུ་ཚོགས་༣/ ༠ཁ/ ༢༠༢༠ གི་ནང་འཁོད་ བཅུགས་ཀྱེད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་ཆུ་གནང་ཡོད་པ་དེ་ ཉེ་ཡང་ འབྲུག་ཀུང་རྩེད་ཚོགས་པ་ཡིས་ མཁོ་བཀྲམ་པ་ལུ་ དངུལ་འབོར་བཅུགས་ཀྱེད་འབད་ཅིའི་དུས་ཡུན་ ཐུ་ཚོ་༢༠༡༨ མཇུག་ཚུན་ ཁོ་ངོ་བ ཕྱིན་ཏེ་འདུག ཕིན་ཅང་ ཐུ་ཚོས་༢༠/ ༠ཁ/ ༢༠༢༠ ཚུན་ གཞན་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།*

༥ ལས་འཛིན་ཚུ།

༥.༡ དཔལ་ལྡན་རྩེ་ས་དབང་འཛིན་ཚད།

སྒྲུ་ལོ་༢༠༡༨ སྒྲུ་ཟླ་༡༡ བའི་ནང་ སྒྲུ་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ སྐྱན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་འདི་ སྒྲུ་ཚོས་༣༠/༠ཁ/ ༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ དཔལ་ལྡན་རྩེས་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཚུལ་མེན་རྩིས་འགྲིག་མ་ འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བགོཔ་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དངོས་སྒྲུ	སྒྲུ་ཆོས་༣༠/༡༡/༢༠༡༨ ཚུན་ སྒྲུ་ཚོགས་ལུ་སྐྱན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱི་སངས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་ འབོར། (དངུལ་ཀྱི་སངས་ཡ་ནང་)	སྒྲུ་ཆོས་༣༠/༠ཁ/ ༢༠༢༠ ཚུན་སྐྱག་མ་ ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱི་སངས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་ འབད་ཡོད་པ། %
༡	ཚུལ་མེན་འཛིན་སྐྱོང།	–	–	–	–

	བསྡོམས།	–	–	–	

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༡ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྟན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱོགས་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འཚོང་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཞད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༡. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང།

༡.༡ བགོད་ཚོགས་མདོ་ཚེན་གྱི་གཞིན་ཐོག་གྱི་ མིང་ཐོག་ལར་ཡོད་པའི་ཁ་ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།

དཔལ་ལྡན་ཁེ་ས་དཔང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཆུལ་ཁབ་ནང་འཚོང་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ངོས་ལུ་གཏང་མི་ཁེ་ས་ཚུ་ ཆུ་གར་གྱི་ས་ཁོངས་བཏུད་དེ་སྐྱོལ་འདེན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཆུ་གར་གྱི་ཁྱོམ་ཚུ་ནང་ཕྱོགས་བསྡུར་འབད་མི་ལས་བཀག་སྟེ་ ནང་འཚོང་ཚོང་ཁྱོམ་ཚུ་ནང་ དུས་ནས་ཐུང་འབད་བཅུ་འཐོག་ཚུགས་པར་ཆེན་དོན་ལུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་ ཁེ་ས་མི་ཨང་ཕང་བཅོ་བསྡུན་འབད་ཆེའི་དོན་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ གི་ལོ་ནང་ མི་ངོམ་ རིན་འཛིན་རབ་ཀུས་ལས་ ས་མེ་གར་༡ ཐང་ཀར་དུ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནུས་ ས་བཅོང་མི་ཨེ་ཅེ་ བགོད་ཚོགས་གྱི་མཁོ་ཚེན་ ཀཱཊ་བསྐྱན་འཛིན་གྱི་ གཞིན་ཐོག་ལས་ཕེན་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ གི་ལོ་ནང་ མི་ངོམ་ རིན་འཛིན་རབ་ཀུས་ལས་ ཨ་ཅ་ཁ་ ཐང་ཀར་ཁ་ཏ་ ཀ་ལ་ཀ་ཏ་ ཨ་ལ་ཧ་ཕ་ད་ ཡོད་ཀྱི་ཡོད། ཤེས་ཡིན་ཐབས་ཀྱི་མཁོ་ཚེན་ ཀ་ལ་ཀ་ཏ་ ཨ་ལ་ཧ་ཕ་ད་ ཡོད་ཀྱི་ཡོད། ཤེས་ཡིན་ཐབས་ཀྱི་

པོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་བསྒྲུར་ཞིབ་སྟན་ཞུ་༢༠༢༣ ཅན་མ།

(སྤྱི་ཚེས་༣༠/༧༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་གནས་སྟངས།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིས་དབང་འཛིན།

ཆ་རྒས་༡ པ་ ལོ་བསྡུར་རྩིས་ཞིབ་སྒྲན་ཞུའི་བསྡུར་ཞིབ་སྒྲན་ཞུ་༢༠༢༣ ཙན་མའི་བཞུད་བསྡུ

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཀྱིས་ ལོ་བསྡུར་རྩིས་ཞིབ་སྒྲན་ཞུ་༢༠༢༣ ཙན་མའི་ བསྡུར་ཞིབ་སྒྲན་ཞུ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་རྒྱ་༡༩ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་༢ བའི་ནང་ཕྱལ་ཡོངས་མེན། བསྡུར་ཞིབ་སྒྲན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ཀྱི་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༧༥.།།།ཉ ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲེལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༢༤ ཙན་མའི་ ལེའུ་༥ པ་ དོན་ཚན་༡༡༨ ལས་ ༡།།༣ ཚུན་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྱོལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཀྱིས་ གནས་ཚད་སྒོ་ཚོགས་ནང་བསྡུར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འཛིན་འཛིན་པའི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༧།།.།།།ཉ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༣.།།/ཉ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་འདི་ ཞིག་ཁྱམ་ནང་བགོད་དེ་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་རྒྱ་༡༩ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་ས་སོའི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཀུ་ བོད་གཞི་ཞིག་ཁྱམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

རིགས་ཁྱམས་: *སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ཀྱི་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཚུལ་མེན་རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་ཀུ་དང་ ལྷག་མ་ལུས་མི་ཀུ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད།*

རིམ་མང།	ལས་སྡེ།	སྤྱི་བོ་༢༠༢༠ སྤྱི་རྒྱ་།།། པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ཀུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འགོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༣༠/།།/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོངས། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་ཁྱད། %
༡	ལྷན་ཁག་ཀུ།	9.107	8.841	0.266	97.08
༢	ཐོང་ལག་ཀུ།	3.377	-	3.377	-
༣	ནོད་འོག་ཀུ།	0.353	-	0.353	-
༤	རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།	-	-	-	-
	འཚར་དངུལ་ལས་སྡེའི་བཟོས་ཀ (༡-༤)	**12.837**	**8.841**	**3.996**	**68.87**
༥	ལས་འཛིན་དང་ དངུལ་འཕེལ་གཏུག་སྡེ་ཀུ།	3.387	3.387	-	100
	འཚར་དངུལ་མེན་པའི་ལས་སྡེའི་བཟོས་ཀ (༥)	**3.387**	**3.387**	**-**	
ཡོངས་བཟོས་ - ཀ + ཁ = ཀ		16.224	12.228	3.996	75.37

གོང་གི་ཐིག་ཁྱམ་ནང་ལས་ཤེས་རྟོགས་ཐུང་དོ་བཟུམ་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ འཚར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཀུ་གིས་ ཚུལ་མེན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ ༢.།།༩༧ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ་དང་ འཚར་དངུལ་མེན་པའི་ ལས་སྡེ་ཀུ་གིས་ ཚུལ་མེན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ ༣.།།།། རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད།

ཆ་རྒས་༢ ཡཿབསྡུར་ཞིབ་སྒྲན་ཞུ་ཁ་གསལ།

༡. ལྷན་ཁག་ཀུ།

༡ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་རྒྱ་།།། པའི་ནང་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ །.།།༩ གནས་པའི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་གཅིག་ ལྷན་ཞུ་ཕུལ་ཡི། སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མེན་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཀུ་ བོད་ལུ་བཙུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དཔྱི་སྡེ།	སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/།།/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ཀུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འགོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོངས། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོངས། %
༡	ཆང་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཙོང་སྐྱོན།	8.841	8.841	-	100
	བཟོས་པ།	**8.841**	**8.841**	**-**	**-**

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་རྒྱ་།།། པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མེན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ལྷན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཀུ་ བོད་ལུ་ཡོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༧. ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྱལ་གཙོད་སྐྱོན།

༧.༧ ཕྱིར་འགྱུར་གྱི་ཉེས་ཚད་མ་བཏོགས་པར་ཡོད་པ།

འཛམ་གླིང་དཔྱལ་ཁང་གི་མ་དཔྱལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད་མི་ ཤེས་རིག་གོང་འཕེལ་ལས་འགྱལ་གྱིས་ བཟོ་བསྒྲན་གྱི་ལུ་མཐུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱུར་ལུས་མི་དང་ ཅ་དངོས་འཛིན་བཀྲམ་སྒྲིལ་འབད་མི་གི་ བསྒྲར་རྟེད་ཚུ་གི་ཐད་ ཕྱིར་འགྱུར་གྱི་ཉེས་ཚད་ དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་༢.༢༩། བསྒྲར་རྟེད་མ་འབད་བས། *(ཉིས་ཤེལ་བཅུ་དོན་ཆང་།།།།/། དོན་ཚན་།)* ཉིས་འགན་ཐང་གཤཱ་ དེ་ལུ་ཀུ་ཟླ་མ་ བཀོད་ཕྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྩལ་ཨང་།།০২০০২ ཅན་མ། ཟླ་བཀོད་ཉིས་འགན་ཐང་ གཟུ་ཟ། ཟླ་ཁཀོད་ཉིས་འགན་ཐང་ ཐཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྩལ་ཨང་།།།০ཀ།།།། ཅན་མ།]

གཞན་སྐྱོང་བ། *དོན་ཚན་འདི་ ཕེམ་ལུག་ཕྲོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདྲན་ས་པའི་ འཕྲུན་ཚོད་ཆང་ ཕེམ་ཕུག།/ །།/ཅ/།།/ ཐུ་ཚེས་༢བ/།།/ །།།/ ཅན་མ་ཟླ་དུ་ ཉིས་འཕྲིག་འབད་དེ་ཡོད། དེ་ལས་ འཕྲུན་ཚོད་གཞན་མི་དང་འཕྲིལ་ དོན་ཚན་འདི་ ཆ་མེད་བཏང་ཡོད་པ་དང་ འཕྲུན་ཚོད་འདི་ ཐུ་ཚེས་།།པ/ །/ །།།། ལུ་ ཆུལ་གཱུང་ཉིས་ཤེལ་དབང་འཛིན་གྱི་ བསྒྲར་ཤེལ་ཚོགས་ཆུང་ཤུལ་འཛོམས་ ཐེངས་།་ པ་ཚོགས་པའི་སྒྲབས་ གཞང་ཡི།*

།། ཕྱི་འཛེལ་སྐྱན་ལག

ཕྱི་ལོ་།།།/ ཕྱི་ཟླ་།།། པའི་ནང་ ཕྱི་འཛེལ་སྐྱན་ལག་གིས་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་ ཉིས་འཕྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་།.ཅཅ། སྐྱན་ཞུ་ཐུལ་མི་འདི་ ཕྱི་ཚེས་།།/ །/ །།།། ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མེན་གཅིག་ཡང་ ཉིས་འཕྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཞུང་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་ཨང།	དངོས་སྒྲ།	ཕྱི་ཚེས་།།/ །།/ །།།། ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་སྐྱན་ཞུ་ཐུལ་མི་ ཉིས་འཕྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ཚུ (དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཉིས་འཕྲིག་འབད་བའི་དཔྱལ་འགོས (དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚེས་།།/ །/ །།།། ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ (དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཉིས་འཕྲིག་འབད་ཡོད་པ %
།	ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྱལ་ གཙོད་སྐྱོན།	།.།།།	–	།.།།།	–
	བསྡོམས།	།.།།།	-	།.།།།	

ཕྱི་ལོ་།།།/ ཕྱི་ཟླ་།།། པའི་ནང་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་ ཉིས་འཕྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མེན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྐྱན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ ཕྱི་ཚེས་།།/ །/ །།།། ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཉིས་འཕྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་ཡོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

། ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྱལ་གཙོད་སྐྱོན་- དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་།.།།།

ཝེང་ཀོག་ འབྲག་གཞུང་རྒྱ་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་འཁན་འཛིན་པ་དང་ ཐེ་ཚན་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལས་ ཐོན་ཐྲིན་དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་།.།།། ཉིས་ལྷག་འབད་འདུག *(ཉིས་ཤེལ་བཅུ་དོན་ཆང་།།།།/།/ དོན་ཚན་། པ)* ཉིས་འགན་ཐང་གཤཱ་ ཅན་ཀུལ་ཁ་ཉིས་ཤེལ་ཚུ། ཟླ་བཀོད་ཉིས་འགན་ཐང་ མཁོན་མ་པོ་ དཔྱལ་ཉིས་འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྩལ་ཨང་།/།།০০।/ ཅན་མ།]

གཞན་སྐྱོང་བ། *དོན་ཚན་འདི་ ཉིས་འཕྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། ཆ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདྲན་ས་གིས་ ངོམ་བཙན་ཀུལ་ཁ་ཉིས་ཤེལ་ཆུས་ལུ་ ཉིས་ལཱཏ་གས་བཀལ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ བཙོན་ཁྲིམས་པོ་ངོ།/ བཀལ་ཏེ་ཡོད། མིན་ ཟུང་ ཐུ་ཚེས་།།/ །/ །།།། ལུ་ ཆོད་ཏོན་ཡོར་ཐ་ཁྲབ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ བཤད་དོན་ གཙུ་ལེན་འབད་མི་དང་འཕྲིལ་ཤ་ད་ ཉིས་ལཱཏ་གས་ཅན་ཀྱིས་ གཞན་ དོན་འདི་ ཆ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདྲན་ས་པའི་ ཁྲིམས་ཀྱི་ཆ་བ་ནང་ མཐོ་གཏུ་ཀ་ཞུ་སྟེ་ ཡོད་ཟེར་མེན་པས།*

རྩོད་ལག

། བཟླ་དགའ་ཚལ་རྩོད་ལག་བདག་སྐྱོང་།

ཕྱི་ལོ་།།།/ ཕྱི་ཟླ་།།། པའི་ནང་ བཟླ་དགའ་ཚལ་རྩོད་ལག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་ ཉིས་འཕྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་།.།།། སྐྱན་ཞུ་ཐུལ་མི་འདི་ ཕྱི་ཚེས་།།/ །/ །།།། ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མེན་གཅིག་ཡང་ ཉིས་འཕྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཞུང་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་ཨང།	དངོས་སྒྲ།	ཕྱི་ཚེས་།།/ །།/ །།།། ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་སྐྱན་ཞུ་ཐུལ་མི་ ཉིས་འཕྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ཚུ (དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཉིས་འཕྲིག་འབད་བའི་དཔྱལ་འགོས (དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚེས་།།/ །/ །།།། ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ (དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཉིས་འཕྲིག་འབད་ཡོད་པ %
།	ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྱལ་ གཙོད་སྐྱོན།	2.970	–	2.970	–
	བསྡོམས།	2.970	-	2.970	-

ཕྱི་ལོ་།།།/ ཕྱི་ཟླ་།།། པའི་ནང་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་ ཉིས་འཕྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མེན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྐྱན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ ཕྱི་ཚེས་།།/ །/ །།།། ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཉིས་འཕྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་ཡོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༧. ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཙོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢.ཿ

༧.༡ སྤོན་ཕྱིན་དང་ ཉེས་ཚད་ཆུ་བཞུར་རྒྱུད་མ་འབད་ཕ- དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢.ཿ

རྩོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་གི་ལུ་དགོངས་གཏོར་བཏང་བའི་སྒོབས་ལུ་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢.ཿ གནས་པའི་ ཅ.དངོས་སྤོན་ཕྱིན་ཀྱི་བསྒྲུར་རྒྱུད་ དེ་ལས་ ཐྲག་འཕྲས་ཉེན་སྲུང་གི་ ཉེས་ཚད་དང་ གཞུང་བཞེས་ཆུ་ཚོག་སྒེ་མ་ལེན་པར་འདུག (རྒྱུད་ཁྲིས་བཏང་དོན་ཨང་༧༧།།དོན་ཚན་།) རྒྱུད་འགན་ཐད་ཀར་ཐུན་ཕྲོ་བཟང་ཚེ་རིང་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཁྲུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཨང་།།༢༠༡༠།།ཅ། ཅན་མ། ཐུ་བགོད་ རྒྱུད་འགན་ཡི་ཡེས་ཏོ་རྗེ་ རྩོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཨང་།།ར།།ཅ།།ཅ། ཅན་མ།]

གཞན་སྐྱོང་ངན /ཁག་འབགས་ལ་འདི་ གཙ་སོང་མེད་པ་ཡོད་གཙོ་ཡོད་པ་ལས་ དོན་ཚན་འདི་ རྒྱུད་འགན་གྱི་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་མིན། ཕྱི་ཚེས་།།-།།/།/།། ལུ་ བསམ་གྲྭབ་ཐྲོངས་མཁར་ དམངས་རྒྱུད་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ གི་ཡོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ དེ་བཤད་མའི་ མི་ངོམ་ཡོད་གཙོ་མི་ཆུ་གི་རྩོར་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྒེ་ དཔེར་ན་ ཕྲང་ཁྱིམས་རྒྱན་ཕྲེ་དང་ ཚོད་དཔོན་ཡོངས་བྱབ་ཡིག་ཚང་ ཆུལ་གཞུང་ཁྱིམས་ཐུག་དགག་ཕྲེ་དང་ ཆུལ་གཞུང་ཉེས་ཞིབ་དཔང་འཛིན་ཆུ་དང་གཅིག་པར་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ཏེ་ཡོས་བཟུང་འདས་ནི་ཟེར་ ཡོས་ཚོད་ཐུང་ཡི།

༢. བཀྲིས་སྒང་རྩོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

ཕྱི་ཟླ་།།༢།། ཕྱི་ཟླ་།།། བའི་ནང་ བཀྲིས་སྒང་རྩོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་ ཉེས་འཛིག་མ་འབད་བའི་ཆུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་།།.ཅ།། སྒྲན་ཞུ་ཐུལ་མི་འདི་ ཕྱི་ཚེས་།།-།/།/།།།། ཆུན་ལུ་ ཆུལ་མེན་གཅིག་ཡང་ ཉེས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཆུ་ དོག་ལུ་བཅུད་གསུལ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་	བཏོན་སྒྲ	ཕྱི་ཚེས་།།-།/།/།།།། ཆུན་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་སྒྲན་ཞུ་ཐུལ་མི་ ཉེས་འཛིག་མ་འབད་བའི་ཆུལ་མིན་ཆུ (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཉེས་འཛིག་འབད་བའི་དངུལ་འཕོར (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚེས་།།-།/།/།།།། ཆུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཉེས་འཛིག་འབད་ཡོད་པ %
༧	ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཙོད་སྐྱོན།	།.།།།	–	།.།།།	–
	བསྡོམས།	།.།།།	–	།.།།།	–

ཕྱི་ཟླ་།།༢།། ཕྱི་ཟླ་།།། བའི་ནང་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་ ཉེས་འཛིག་མ་འབད་བའི་ ཆུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ཕྱི་ཚེས་།།-།/།/།།།། ཆུན་གྱི་ནང་འབོད་ ཉེས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཆུ་ དོག་ལུ་ཐོག་བཀོད་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༧. ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཙོད་སྐྱོན- དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་།.།།།

1.1 ཐུང་བརན་འབད་བའི་སྒྲབས་ལུ་ དངུལ་ཐོག་ཕྱིན་མི་འདི་ ཅོག་སྟེ་མ་སྐོར་པ-།.།།།

རྩོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འགན་འཛིན་པ་ཆུ་ ཐུང་བརན་འབད་བའི་སྒྲབས་ལུ་ དངུལ་ཐོག་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་།.།།། དངུལ་སྐོར་འབད་མི་འདི་ ཅོག་སྟེ་མ་ལེན་ནུག འགན་འཛིན་པ་དེ་གིས་ ཐུང་བརན་བགོ་བཞགས་མི་ལས་བརྟེན་ བསྒྲུར་རྒྱུད་འབད་དགོ་པའི་ ངོས་འཛིན་ཡོད་ལུ།། (རྒྱུད་ཁྲིས་བཏང་དོན་ཨང་།།འ།།ཅ། དོན་ཚན་།) རྒྱུད་འགན་ཐད་ཀར་ ཕྱ་ནི་ཤ་ཚོས་ཐུང་ཤར་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཨང་།།༢།།ཅ།།ཅ། ཅན་མ། ཐུ་བགོད་ རྒྱུད་འགན་ཡི་ ཚོ་དབང་ཏོ་རྗེ་ རྩོང་ཁག་ལས་ཞི་ཞི་ཁ་ཚོས་ཐུང་ཤར་ཁ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཨང་།།ཅ།།ཅ།།ཅ ཅན་མ།]

གཞན་སྐྱོང་ངན དོན་ཚན་འདི་ རྒྱུད་འགན་ཐད་ཀར་ལུས་ཡོད་པ་ཡིན། ཕྱི་ཚེས་།།-།/།/།།། ལུ་ བསམ་གྲྭབ་ཐྲོངས་མཁར་ དམངས་རྒྱུད་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ གི་ཡོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ རྩོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ གི་ལས་ཁུངས་ཞིབ་ཆུ་འབད་ དེ་ གནད་དོན་ཉེས་འཛིག་འབད་ཐལས་ལུ་ དེ་འདྲེས་ཐྲི་ཡིག་ཆ་ཆུ་ ཆུལ་ གཞུང་ཉེས་ཞིབ་དཔང་འཛིན་དང་ དམངས་རྒྱུད་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ལུས་དགོ་ཟེར་ བགོད་ཆུ་གནང་ཡི། ཕྱི་ཚེས་།།-།/།/།།། ཆུན་ལུ་ དེའི་རྩོར་སྒྲན་ཞུ་ གཅི་ཡང་མ་ཐུགས།

༧. ཆེ་རང་རྩོང་ཁག་འོག་གི་ཁྱིད་འོག་ཆུ།

གེ་ས་ར་གླིང་ཁྱིད་འོག

ཕྱི་ཟླ་།།༢།། ཕྱི་ཟླ་།།། བའི་ནང་ གེ་ས་ར་གླིང་ཁྱིད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་ ཉེས་འཛིག་མ་འབད་བའི་ཆུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་།.།།། གནས་པའི་ ཕྱི་ཚེས་།།-།/།/།།།། ཆུན་ལུ་ ཆུལ་མེན་གཅིག་ཡང་ ཉེས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཆུ་ དོག་ལུ་བཅུད་གསུལ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་	བཏོན་སྒྲ	ཕྱི་ཚེས་།།-།/།/།།།། ཆུན་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་སྒྲན་ཞུ་ཐུལ་མི་ ཉེས་འཛིག་མ་འབད་བའི་ཆུལ་མིན་ཆུ (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཉེས་འཛིག་འབད་བའི་དངུལ་འཕོར (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚེས་།།-།/།/།།།། ཆུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཉེས་འཛིག་འབད་ཡོད་པ %
༧	ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཙོད་སྐྱོན།	།.།།།	–	།.།།།	–
	བསྡོམས།	།.།།།	–	།.།།།	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་རྒྱ་༢༢ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མེན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྟན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ སྤྱི་ཚོས་༣༠/༡/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོགས་ལྷགས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༧. ཚད་སྒྲོན་དང་ ནོར་འཕྲལ་ གཙོང་སྒྲོག — དངུལ་གྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༣

༧.༡ དངུལ་ཕེབས་སྒྲོང་ཡོད་པ — དངུལ་གྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༣

རྒྱང་འཕགཔ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལས་ས་ཡོ་ཏེ་སྒྲུང་ལས་ ཤུན་ཏ་ལེ་སྒྲུང་ཚུན་ ལྷང་ཅེ་ཁྲོམ་ལས་ གོ་གསལ་གླིང་མི་སྡེ་སོོག་ཐུ་མཐུད་འཛིལ་ཀྱི་ས་ནམ་ཞིང་ལམ་ རིང་ཚད་ཀྱི་མི་ཏར་༩.༥ ཅན་མ་སྒེ་མི་ བཟོ་སྒྲུན་ནང་ ས་གོང་ས་ནས་ནང་བཟོ་སྒྲུན་འབད་བའི་ལྷའི་འགོར་ཚད་དང་ དངུལ་སྒྲོང་ཀྱི་འགོར་ཚད་གཤིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཐྲུངམ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་གྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༣ དངུལ་ཕེབས་སྒྲོང་ནུག *(རྩིས་ཞིབ་བཏང་དོན་ཚད་ཀྱི་ཨང་གྲངས་ ཡི་ཀི་དེ། ས་གོང་ནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཚང་/༡/༠ཅ/༧༤༢ ཅན་མ། ཐུ་བགོད་རྩིས་འགན་ཁྲན་ཀ་ཐུ་དུར་ཏ་ཨང། ཚལ། མི་ཁྱངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཚང་/གཡ/ཅ/༠༠ཅ/ཅ༤ ཅན་མ།)*

གནས་སྟངས་ *དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་མིན། སྤྱི་ཚོས་༠༥-༡ཅ/༠ཅ/༡/ལ་ ལུ་ དགེ་ལེགས་ལུགས་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཡོོས་སྒོོཔ་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ ཆེ་རང་ ཕྲོང་ལག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ཞིབ་དང་འཛིན་དང་གཅིག་བར་ མཉམ་འཛེལ་ཀྱི་དཔྱི་ཞིབ་བདེན་དཔྱད་འབད་དེ་ དེའི་ལྟར་འཛིས་ཚུ་ ཐྲུན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་ཆུ་གནང་སྟེ་ཡོད། མིན་ཅང་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་རང་ཕྲོང་ལག་ཁྱེམས་ཀྱི་འཚུན་ས་ལུ་ བཏང་ཡོདཔ་སྟེ་བཀོད་ཅི།*

ཅ. རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས།

ཅ.༡ འབྲུག་བཞུ་བཤལ་ཚོགས་སྟེ།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་རྒྱ་༢༢ བའི་ནང་ འབྲུག་བཞུ་བཤལ་ཚོགས་སྟེ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་གཅིག་ ཐུན་ཞུ་ལས་མི་འདི་ སྤྱི་ཚོས་༣༠/༡/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་འདི་ འགྲུལ་ལྷན་ཁང་ལས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་བཙུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མཁན།	དཔྱད་སྒྲིལ	སྤྱི་ཚོས་༤༠/༢༢/ཅ/ཅ/ཅ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཐུན་ཞུ་ལུས་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ཚུ། (དངུལ་གྲམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འགོར། (དངུལ་གྲམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚོས་༤༠/༠/ཅ/ཅ/ཅ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ (དངུལ་གྲམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་ འབད་ཡོད་པ། %
༡	ཁྱིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་ གནས་པ།	–	–	–	–
	བཅོམ་པ།	–	–	–	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་རྒྱ་༢༢ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མེན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྟན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ སྤྱི་ཚོས་༣༠/༡/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོགས་ལྷགས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༧. ཁྱིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༧.༡ ཚོང་ཁྲལ་དང་ ཅ་ཁྲལ་ཡར་ཚགས་ཀག་གི་གནས་ཚོགས་ལུ་མ་གནས་པར་ཡོདཔ།

[illegible]
དགོས་འབད་འདུག ཚོང་ལས་པ་ཚུ་གིས་ གནས་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བསྟུན་འབད་མ་ཚུགས་རྩུང་ ཁྲལ་ཀྱི་ཡར་ཁ་ཀག་ཚུ་ཐོག་སྐྱེ་རང་ཡོད་པའི་ངོས་ལན་ཞུས་ཡི། དེ་འབད་ཁ་ལས་བཅིན་ བཅུ་བཅལ་ཚོང་ལས་པ་ ཚུ་ལས་ ཚོང་ཁྲལ་དང་ཅ་ཁྲལ་ཚུ་བསྡུར་བརྟེན་འབད་དགོས་པ་ཚུ་ དེ་གིས་མ་ཚད་ དངུལ་ལུང་ས་ཐོ་འཛུས་ཀྱི་འགན་ཡུ་ ཨགོ་སྒྲུབ་འབད་མི་སྡུམ་འགོར་ཚུ་ཡང་ འཆར་གཞི་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ ལས་སྟེ་གི་མིང་ ཐོག་བར་ མ་བཀོད་པར་ཡོད་པའི་ངོས་ཀན་ཐེངས་ཤུ་ཡི། *(རྩིས་ཞིབ་བཏང་དོན་ཚད་ཀྱི་ཨང་གྲངས་ ཀུན་ལེགས་དབང་འབྲུས་ གསོ་འཛིན་ངོ་རྒྱགས་ཚང་ ༢༠༠༧০৯ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཐུགས་ཇེ་ཏོ་ཇ་ཀ་ཡིག་ ཨངོན་སྒྲོང་མདོ་ཚན་ངོ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཚང་ ༢༧০৯০৬৸ ཅན་མ།)*

གནས་སྟངས་ *དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་མིན། སྤྱི་ཚོས་༢৸-২৬/ ১১/ ১/ ལ་ ཕེམ་ལུག་ ཆུལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས།ལང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཡོོས་སྒོོཔ་ཞལ་ཞལ་ཟློས་ཚོགས་ ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་ཉིན་ ལས་ཀའི་བཅུག་ཁ་ བདུན་ཕས་ལ་ ཀྱི་བར་ན་ འབྲུག་བཞུ་བཤལ་ཚོགས་སྟེ་དང་ ཆུལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གཅིག་ཀྱིས་བར་ན་ མཉམ་འཛེལ་ཡོོས་འཛོམས་ཚོགས་ཐོག་ལས་ བསྡུར་ཞིབ་དང་རྩིས་འགྲིག་བའད་དགོ་པའི་དཀའ་གནད་ཡི། མིན་ཅང་ སྤྱི་ཚོས་༢༥/ ০৸/ ২০২০ ཚུན་ལུ་ དེའི་རྐོར་སྟན་ཞུ་ ཀ་ནི་ཡང་མ་ཐོུད།*

༨. ཀཱཤུང་མི་ལས་སྟེ་ཚུ།

༨.༡ ཏུ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་རྒྱ་༢༢ བའི་ནང་ ཏུ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་དངུལ་གྲམ་ས་ཡ་༣.༢ཅ། གནས་བཤད་ སྟན་ཞུ་ལུས་མི་འདི་ སྤྱི་ཚོས་༣༠/০/ ২০২০ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མེན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོགས་ལྷགས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་གྲངས།	དངུལ་སྲོལ།	སྤྱི་ཚོས་༢༠/༧/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་ཁུངས་མི་ ཐེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐེས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འགོལ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚོས་༢༠/০৴/২০২০ ཚུན་ལྷག་མཁས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐེས་འགྲིག་འབད་པོད་པ། %
༧	ཚང་སྒོན་དང་ནོར་འཛིན་ཚུ།	3.387	3.387	-	100
	བསྡོམས།	3.387	3.387	-	-

སྤྱི་བོ་༢০৴ སྤྱི་ཟླ་৴৴ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཐེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ལྷན་ཁུངས་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ སྤྱི་ཚོས་༢০/০৴/২০২০ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཐེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གོས་བཞད་བགོད་དེ་ཡོད།

২. ཚང་སྒོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཞོད་སྒོན་- དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༣.৭২৶

২.৶ ཐོན་ཕྱིན་ཐེས་ལྷག- དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་৩.৭২৶

དཔྲ་ར་ཡ་ན་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ འཁན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་ ཐེ་ཚན་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལར་ ཐོན་ཕྱིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་৩.৭২৶ ཐེས་ལྷག་ཐེ་ *(ཐེས་ཞིབ་བརྟ་དོན་ཚང་།།৶৸৶৶ དོན་ཚན་།)* *ཐེས་འགན་ཐད་ཀར་ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོ་རྒྱུ། ཐུ་བགོད་ཐེས་འགན། དཔལ་ལྷན་དབང་འདུས་ ཡོངས་བྱུབ་ཏུང་ཚུ། མི་ཁྱངས་ངོ་སྤྲོད་ཚང་།།৶৹།০০০৩২৹৲ ཅན་མ།]*

གནས་སྟངས། *དོན་ཚན་འདི་ ཡིག་ཚང་གི་མེལ/ཚེ་ཏི་ཚེམ/ །৸/ ২০২০/ ২/৶ སྤྱི་ཚོས་২৸-।৵/ ০/৴ ২০২০ ལུ་གཞི་བཞག་ཐེ་ ཐེས་འགྲིགས་འབད་དེ་ཡོད།*

****

འོལ་བསྐར་རྩིས་ཞིབ་སྤྱན་ཞུའི་བཀྲིན་ཞིབ་སྤྱན་ཞུ་༢༠༢༤ ཙན་མ།

(སྤྱི་ཚེས་༣༠/༧༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་གནས་སྟངས།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

ཚ་རས་༡ པ། པོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞུ་༢༠༢༠ ཟླ་མའི་ བསྡུར་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་བཤད་དོན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ པོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞུ་༢༠༢༠ ཟླ་མའི་ བསྡུར་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་བར། སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧༧ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་༢ པ་ནང་ཕྱལ་ཡོད་པ་མིན། བསྡུར་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༧༥༢.९༥༤ ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༧༢ ཟླ་མའི་ ལེའུ་༤ པ་ ངོས་ཚན་༧༧༡ ལས་ ༧༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྱོལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་བསྡུར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་ འགོ་འཛིན་འཛིན་པའི་ཕྱལ་ལས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༧༧.[1,2] རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ ཕྱག་ལུས་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་५०.९२९ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༧/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཕྲག་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཕྲན: *སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠৲/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ ལས་རྒྱུ་གཞི་ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་མི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད།*

རིམ་མང།	ལས་རྒྱུ།	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༧/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་སྟན་ཞུ་ཕྱལ་མི་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འགོད། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༧/༢༠༢༠ ཚུན་ཕྱག་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
༡	ཕྱན་ལས་ཚུ།	31.751	1.608	30.143	5.06
༢	རྩོང་ལས་ཚུ།	16.851	0.411	16.440	2.44
༣	ཤེད་འགྲན་ཚུ།	0.045	-	0.045	-
९	རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།	115.962	115.962	-	100
	འཚར་དངུལ་ལས་སྡེའི་བཤོལས-ཀ (༡-९)	**164.609**	**117.981**	**46.628**	**71.67**
५	ལས་འཛིན་དང་ དངུལ་འཕྲོལ་ གཞུག་སྡེ་ཚུ།	3.856	-	3.856	-
	འཚར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེའི་ བཤོལས-ཁ (५)	**3.856**	**-**	**3.856**	**-**
པོང་བཤོལས- ག= (ཀ + ཁ)		**168.465**	**117.981**	**50.484**	**70.03**

གོང་གི་ཐིག་ཕྲན་ནང་ལས་གསལ་སྟོན་འཐུང་དོ་བཅུམ་ འཚར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༧༧.[1,2] རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ ཕྱག་མ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་९४.४२५ རྩིས་འགྲིག་མ་ འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད། འཚར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠৲/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཙུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཚ་རས་ཀ པ: བསྡུར་ཞིས་ཕྱན་ཞུ་པ་གསལ།

༡. ཕྱན་ལས་ཚུ།

९.༡.༡ བད་དོན་དང་བརྒྱུད་འཛིལ་ཕྱན་ལས

སྤྱི་པོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧༧ བར་ནང་ བད་དོན་དང་བརྒྱུད་འཛིལ་ཕྱན་ལས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༣༠.०५९ གནས་པའི་ ཕྱན་ཞུ་ལུལ་མི་འདི། སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/০৲/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཙུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཟོ་ལྟེ།	ཕྱག་ཞོ་ཟོས་དང་ངན་ཕྱིད་ ཁོག་ཕྲེ།	ཕྱི་ཚེས་ ३०/৲/ ২০২০ ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ཡུ ཕྱན་ཞུ་ལུལ་མི་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འགོད། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚེས་ ३०/০৲/ ২০২০ ཚུན་ ཕྱག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
1	གཡོ་ཟོས་དང་ངན་ཕྱིད་ ཁོག་ཕྲེ།	21.177	-	21.177	-	-
2	ཚུལ་མིན་འཛོན་ཁྱོང།	8.163	-	8.163	-	-
4	ཚད་ཁྱོན་དང་ནོར་འཛིལ་ཚུ།	0.714	-	0.714	-	-
	བཤོལས།	30.054	-	30.054	-	-

སྒྲ་ལོ་༢༠༡༨ སྒྲ་ཟླ་༧༧ པའི་ནང་ སྒྲ་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འཛིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྟན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ སྒྲ་ཚོས་༣༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོཐ་ལུ་གོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༧. གལོ་ཆོས་དང་ ངན་ལྟང་ གོག་ཅ་ — དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢༧.༧༷

༧.༧ ལྷག་ས་ཀུད་པ་མགོ་སྒྲོད་དང་ ཐོར་ནི་ནང་ ཚད་འཛལ་ནོར་འཕྲལ་འཚུང་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཛིས་སྒྲོད་ འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢༧.༧༷

ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལྷག་ས་ཀུད་པ་མགོ་སྒྲོད་དང་ ཐོར་ནི་གི་ ཚད་འཛལ་ནང་ནོར་འཕྲལ་འཚུང་མི་ལས་ བརྟེན་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནང་འགོད་གནས་ཐུ་ཐང་བཟོ་བསྐྱན་གྱི་ལུ་ནང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢༧.༧༷ ཐམ་པ་ འཛིར་སྒྲོད་འབད་ནུག ཨཱན̀ཨ་འཛེལ་ཐོག་དངོས་འཛེལ་བརྟེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ མི་ཀུར་ ༢,५५३.᳚᳚᳚ གི་ལུ་བསྡར་སྒྲོད་འབད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་འཚུང་ནུག ཀེ་དང་ འཁྱལ་གཤམ་ཁ་ལས་ ལུ་བསྡར་སྒྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ རིན་གོང་གནས་ཚད་ཀེ་ ཡང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᳚.᳚᳚᳚(མི་ཀུར2,583.70 x དངུལ་ཀྱམ 411.60) ཐམ་པ་གནས་ནི་མིན་རྩང་ ཁག་ འབགས་གིས་ ལུ་བསྡར་སྒྲོད་འབད་ཡོད་པའི་ རིན་གོང་གནས་ཚད་ཀེ་ ཡང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ22.240 ཐམ་པ་སྒྲོད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ འཛེལ་སྒྲོད་ཐུང་ནུག གནད་དོན་ཀེ་ ངན་ལྟང་བཀག་བསྒོམ་ལྟན་ཚོགས་ལུ་གཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ རྩོད་གཞི་དབྱེ་འཛིན་འབད་འདུག (*རྩིས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཨང་ ᳚᳚᳚᳚᳚ དོན་ཚན་᳚᳚; རྩིས་འཛིན་ཐད་ཀར་ མགོན་མ་ངོ་རྒྱ། བགོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་ མི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཨང་᳚᳚᳚᳚᳚

འབད་འདུག (*རྒྱལ་ཞིས་བཙན་དོན་མང་ཁག་ཅེ། དོན་ཚན་ཅ།; རྒྱལ་བཤད་ཐང་གར། བཙོ་རིག་ཁག་དཔོན་བོན་པོ། ཞི་རྒྱས་མང་ཁ་༢༠༠ཆ་༠༢༧ ཙན་མ། ཕྱ་བཀོད། རྒྱལ་བཤད། ཕ་ལོས་ཀུན་ལེགས་རྗེ། ཐུང་ཚན། ཞི་གཡོག་ཞི་རྒྱས། མང་ཆ་༤༠ཆ་༠༧། ཙན་མ། དབང་འདུས་ཆུ་ཚན། མཛོ་ཚན། ཞི་གཡོག་ཞི་རྒྱས་མང་ ༤༧༠༢༧ ཙན་མ། ཀན་དབང་ལྷག། བདག་ཐོང་ གསོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཞི་ རྒྱས་མང་།༠༠ཅ་ཅ།ཅ ཙན་མ། ཀན་བསྟན་འཛིན། བདག་ཐོང་ གསོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་ཚན། ཞི་གཡོག་ཞི་རྒྱས་ ཙན་མ། མགོན་མ་ཏོ་ཐེ། བཀོད་ ཁྱབ་བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན་འདོན་མ། ཞི་གཡོག་ཞི་རྒྱས་མང་།༠༠ཆ་༠༢༧ ཙན་མ། ཞང་ བསོད་ནམས་ཆུ་མཚོ། ཞིས་ རོགས་མགོ་ཐྲྱས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཞི་རྒྱས་མང་།༠༠ཅ་༠༢༠༧ ཙན་མ།)

གཞས་ཐུང་ཚན *དོན་ཚན་འདི། ཕྱིས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་མིན། ཐྱི་ཙེས་༢༤-༢ཅ/ ༧༩/ ༧ ཉ། ཐིམ་ལྷག། ཆུལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་གང་ནང། དམངས་ཕྱིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཡོས་ཐུན་ཞལ་ཞལ་ཐམས་ཅད་ལག་གིས་བཤད་མི་ནང། ཚོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས། ཁྱིམས་འགན་གྱི་གནད་དོན་འདི། དགེ་ལེགས་ལྷག་ཏུ་ལག་ལྟིམས་ཀྱི་འདུན་ས་དང་གཅིག་བར། ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོངས་བ། ཞི་བའི་ཆུང་འཐུས་ཆུ་དང་འཕེལ་བའི་གནད་དོན་ཆུ། བཅ་དོན་དང་བཅུད་འཕེལ་ཐུན་ལག་གིས། ཆ་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང། ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོངས་ཡིན་པས།*

༣.༤ རར་གསོ་ནི་གི་ལྟ་ནང། རིན་གོང་ཕྱི་འཚུར་བཀོད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན། ཐོབ་བཙོང་འཕེལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པ— བཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༢༥༥

ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས།ལྟར་ཀྱིས་ འཐོན་འཕུལ་སྒྲིང་ཁྱིམ་རར་གསོ་ནི་གི་ལྟ་ནང། རིན་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་གར་ བཏུལ་སྒྲོང་འབད་ཡོད་ལས་ བཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༢༥༥ ཐམ་པ་འཕེལ་སྒྲོང་ འབད་ནུག ཨ་གཞི་ བཏུལ་སྒྲོང་དེ་ཡང་ བཏེ་བཏྱང་བང་ ཡང་ནས་གནས་ཡུན་གོང་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ སྒྲོང་དགོས་ཨིན་པས། གནད་ཡོད་ཀ་ཤ། ཁ་ཕྱོ་ ཚོད་ གཞི་བཏེ་བཏེ་ཐོག་འབད་འདུག (*ཕྱིས་ཞིས་བཙན་དོན་མང་ཁག་ཅེ། དོན་ཚན་།།; རྒྱལ་བཤད་ཐང་གར། བཙོ་རིག་ཁག་དཔོན་ བོན་པོ། ཞི་གཡོག་ཞི་རྒྱས་མང་།།།ཅ་ཅ།ཅ ཙན་ མ། ཕྱ་བཀོད་ཕྱིས་བཤད་ཁ་ཕ། བཀོད་ཁ།ཁ ཙན་ ཁ། ཞི་ གཡོག་ ཞི་ ཤ ཙ ཙ ཙ

༤.༡.༢ དངུལ་རྩིས་ཞུན་ལག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༡ བར་ནང་ དངུལ་རྩིས་ཞུན་ལག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལ་ བདེ་རྒྱལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༡.༨༠༤ གནས་བའི་ ཐུན་ཞུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་ལུ་ རྒྱལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྒྱ་ བོག་ལུ་བསྒྲུང་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང་	བཏུས་སྒེ	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༢༠ རྒྱན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ཐུན་ཞུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་རྒྱ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐེངས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འབོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་ ཐུག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐེངས་འགྲིག་འབད་བའི་ཡོད་པ། %
༡	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིན།	1.608	1.608	-	100
	བསྡོམས།	1.608	1.608	-	

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༡ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཐུན་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ རྒྱལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ཐུན་ཞུབས་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་གྱི་ནང་འགོད་ ཐུན་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྒྱ་ བོག་ལུ་གོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༡. ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིན་ གནོད་སྐྱོན

༡.༡ སྤོན་ཕྱིན་ཐུན་ཞུག

དངུལ་ཐུན་ཞུག་ཁག་ཡིག་ཚང་ཆེ་བའི་ ལས་ཁྱིད་པ་དང་ འགན་འཛིན་པ་སོ་སོ་རྒྱ་གི་མིང་ཐོག་གར་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༡.༨༠༤ ཐམ་པ་ སྤོན་ཕྱིན་ཐུན་ཞུག་འདུག (*ཐུན་ཞིབ་བཏང་དོན་མང་༡༢༢༥༤ དོན་ཚན་ ༢; ཐུན་འགན་ཐང་གར་ གཟུ་ཆུ་མཚོ། གཏིམ་དཀར་ཁེར་གྱམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་༡༠༠/༡༢༠ ཅན་མ། ཆེ་དབང་བསྟན་འཛིན། ཞིབ་ཏོག་ཐུན་ཞུག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་༡༢༠/༡༠ ཅན་མ། དཔལ་ཚེས་ཚལ་ཏོ་ཕུ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་༢༠༠/༠།།০০৪ ཅན་མ། བསྟན་འཛིན་ཏོ་ཕུ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་༢༢০/১/০০ ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་འབྲུ། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་১/০০/০০ ཅན་མ། ཕྱ་བགོད་ཐུས་འགན། བསོད་ནམས་དབང་འབྲུ། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་১/০০/০০ ཅན་མ།)*

གནས་སྐྱོང *སྤོན་ཕྱིན་ཐུ་ཀ་ར་བསྐྱར་ཟློད་འབད་ཡོད་པ་ལས་ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ་ཨིན།*

༤.༡.༥ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ཞུན་ལག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༡ བར་ནང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ཞུན་ལག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༠༤/ གནས་བའི་ ཐུན་ཞུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་ལུ་ རྒྱལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྒྱ་ བོག་ལུ་བསྒྲུང་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང་	བཏུས་སྒེ	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༢༠ རྒྱན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཐུན་ཞུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ རྒྱལ་མིན་རྒྱ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་ བའི་དངུལ་འབོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་ ཐུག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐེངས་འགྲིག་ འབད་ཡོད་པ། %
༡	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིན།	0.089	-	0.089	-
	བསྡོམས།	0.089	-	0.089	

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༡ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ རྒྱལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ཐུན་ཞུལ་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་གྱི་ནང་འགོད་ ཐུན་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྒྱ་ བོག་ལུ་གོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༡. ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གནོད་སྐྱོན་ — དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༠༤/

༡.༡ རྩིས་ཁ་སྐོར་མས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་- དངུལ་གྱམ་༠.༠༤/

ཐུ་ར་ སོ་ནམ་འཕྱལ་ཆེ་བའི་ ཚོང་ལྷན་ཁེ་འབད་ནང་ ཅ་ཚས་མཇོད་ཐོ་ཀྱི་ རིམ་ལུགས་དང་ འཛེལ་ཡོད་ཁྱིས་ཁ་ཚུ་ ནང་བཙུགས་བཞག/འཐོབ་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཆུང་གཞིས་ཀྱི་བར་ན་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ ༠.༠༤/ སྐོར་མས་འགྲིག་མིན་འདུག ཁྱད་པར་དེ་ཡང་ མཇོད་ཚས་འཇོན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཚུར་ཁྱན་མེད་པའི་བར་དང་ ཐོན་ཕྱིན་ཀྱི་འཕྲོར་རྒྱགས་དང་ ཚོང་ལྷན་ཀྱི་ཁྱོར་ལས་ཀྱི་ ཆུན་ཐུགས་ལེགས་ཤོམ་སྒེ་ མ་འབད་མི་ལས་ལས་ཁཏེན་འཛིན་ཏུས། (*ཐུན་ཞིབ་བཏང་དོན་ མང་༡༢༢༥༤ དོན་ཚན་༡།) ཐུན་འགན་ཐང་གར་ ཁྱད་ཕུན་ཁ་ཤས་ལ་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་ ༢༠༠/༠/༠/༡ ཅན་མ། ཕྱ་བགོད་ཐུས་འགན། གཟུ་འཛིན་ལས། ལས་རིམ་མཇོ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་ ༡/১০/০১৮ ཅན་མ།]*

གནས་སྐྱོང *དོན་ཚན་འདི་ ཐུས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་ཨིན། སྤྱི་ཚེས་༢৮-২৬/ ১১/ ১/ ལུ་ ཐིམ་ལུགས་ ཆུལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས།གང་ནང་ དམངས་ཐུས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཡོས་ཐུན་ཞུས་ཞལ་ འཛོམས།སྐབས་ ཐུན་ཞལ་ལུ་ འཛེལ་ཡོད་འཛིན་འགན་ ཡོགས་མི་འགན་འཛིན་པ་གིས་ ཐུ་ཚེས་১৭/ ১২/ ২০১৮ ནང་འགོད་ གནད་དོན་ཐུས་འགྲིག་འབད་དགོས་པའི་བསྟོད་ཆུ་གནང་ཡོད་པ་ད་ གལ་ཐེངས་ དུས་ཡུན་དེ་གི་ནང་འགོད་ ཐུས་འགྲིག་མ་འབད་པ་ཅིན་ ཐུན་ལས་གིས་ དེ་འཛེལ་ཀྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་དགོས་པའི་བསྟོད་ཆུ་གནང་ཡི།*

*དྲན་སྐུལ་རྒྱ་ཡིག་མང་ མར་མེ་མེ།/ མེལ་ཡུ་སི་ཏྲི།/ བི་ཅ/ ཏྲི་ཚོ་ཚེ/ མེམ་ཚོ་མེ་མེལ་བ།/ ལ།ཟ་ཟ ཐྲི་ཚོས་།ཅ།/ །།/ །།/ ། ལ ཐྲི་ཚོ་ཚ/ ཚེ་ཚ/ ཚ ཚ ཚ

༡.༢ རྒྱལ་མིན་ཐོག་ཤིང་ཆས་མགོ་སྒྲིལ་དང་ ཚད་ཡུས་འཐོན་ཡོད་པ་ - དཏྲལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༡༤༢

དགེ་ལེགས་ཕུག་ རྒྱང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཐོ་གསལ་གྲོགས་བརྟན་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་ཅིའི་དོན་ལུ་ དཏྲལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༡༤༢ གནས་པའི་ཤིང་ཆས་ རྒྱལ་མིན་ཐོག་མགོ་སྒྲིལ་འབད་ཀྱི་ ཤུ་སམ་ ཚེམ་/ཚེས་ དང་པོ་མཐོ་ཏེ་ཤིང་དུ་འཕྱལ་ཁང་ནང་ལས་ ཤིང་ཆས་ སིམེས་ཏི་རེ་ལུ་ དཏྲལ་ཀྱམ་༣༠༠ རེ་སྒེ་ དཏྲལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢.༢༧ དང་ གནས་པའི་ཤིང་ཆས་ཡོངས་བསྡོམས་ སིམེས་ཏི་ཅ་དེ་ མགོ་སྒྲིལ་འབད་ཡོངས་སྒེ་བགོངས་ ཡོད་རྩང་ ཤིང་ཆས་རཀ་རོ་བཀྲ་ཆ་༢༠% བཏོར་སྒེ་ དཏྲལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠བ་ དང་ གནས་པའི་ཤིང་ཆས་ སིམེས་ཏི་ཅ་ཁ.ཁ.ཁ.ཅ་ ལས་བཤལ་ ས་ཁོངས་ནང་མ་བཀལ་བས། གནད་དོན་འདི་ ཏན་ལྷད་བཀག་ཐོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱ་བཏང་ཡོངས་མིན། *(ཅིས་ཤེད་བཤད་དོན་ཆང་ཀ.ཀ.ཁ.ཅ) ཅིས་འགན་ཐད་ཀྱི་ཆང་ཀ.ཀ.ཁ) ཅིས་ཤེད་ཐད

༧.༨ མ་དཀྱལ་ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་འདི་ རྩིས་ཁྱར་མ་བཀོད་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཤ།།

ཀ) དགེ་ལེགས་ཕུག་ རྒྱང་བཤད་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཨ་༠༠ ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་འདི་ དངུལ་དེབ་ནང་རྩིས་ཁྱར་མ་བཀོད་པར་འདུག་ གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྟད་བཀག་ཐོག་ལྟན་ ཚོགས་ལུང་ཡོད་པས་ཨིན། *(རྩིས་ཞིབ་བཤད་དོན་མང་ཀ།།ཤ།།ཨ་ དོན་ཚན་༧ དང་ཁ་ཀ། ཤ) རྩིས་འགན་ཁང་ཀུན་ བསོད་ནམས་ཆོར་ཐུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ ཤ།།།ཨ།།ཤ་ ནན་ལ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ ཤ།།ཀ།།།།ཤ ནན་ལ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཀ་ ཁྱིམས་ཁང་ཁག་བོད་ཀ་ ཁྱིམས་སྒྲུང་འགན་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ཁྱིམས་སྒྲུང་བཤད་དོན་མང་ །།།ཤ ནན་ལ།)*

གནས་སྐྱོང་བློ *དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ལོངས་པས་ཨིན། ཕེས་འཇུག་ལས་ཅན་ བྱང་པ་བཟོས་ཀི་ཁད་དུ་ གསར་ཐྲོང་ཕྱོང་ལས་ཀོགས་ ས་ངོ་ཤ་ ཀི་བཙོན་ཁྱིམས་ (ཐྲི་ཚོས་ །།ཤ/ཀ།/ཤ།།ཤ ཡུ་ ཀུན་ གསལ་གསར་ཕོགས་ཁོག་དང་འཛིལ་ཤུ་ད་ ས་ངོ་ཤ།ཤ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་ཅང་བ་དང་ ས་ངོ་ཤ་ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་མི་ཅང་བ།) འཛིན་ཆེ་ཡོད་པ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ཆོར་ཐབས་ཀི་ཁད་ཐུ་ བཙོན་ཁྱིམས་ངོ་ས་ཤ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་མི་ཅང་བ་འཛིལ་ཡོད་པ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཚོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཚོ་གཏུག་ཞུ་ཆེ་ཡོད་པ་ཨིན།*

ཁ) དགེ་ལེགས་ཕུག་ རྒྱང་བཤད་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཨ་༠༠ ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་འདི་ དངུལ་དེབ་ནང་རྩིས་ཁྱར་མ་བཀོད་པར་འདུག་ གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྟད་བཀག་ཐོག་ལྟན་ ཚོགས་ལུང་ཡོད་པས་ཨིན། *(རྩིས་ཞིབ་བཤད་དོན་མང་ཀ།།ཤ།།ཨ་ དོན་ཚན་༧ དང་ཁ་ཀ། ཤ) རྩིས་འགན་ཁང་ཀུན་ བསོད་ནམས་ཆོར་ཐུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ ཤ།།།ཨ།།ཤ་ ནན་ལ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཀ་ ཁྱིམས་ཁང་ཁག་བོད་ཀ་ ཁྱིམས་སྒྲུང་འགན་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ཁྱིམས་སྒྲུང་བཤད་དོན་མང་ །།།ཤ ནན་ལ།)*

གནས་སྐྱོང་བློ *དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ལོངས་པས་ཨིན། ཕེས་འཇུག་ལས་ཅན་ བྱང་པ་བཟོས་ཀི་ཁད་ཐུ་ གསར་ཐྲོང་ཕྱོང་ལས་ཀོགས་ ས་ངོ་ཤ་ ཀི་བཙོན་ཁྱིམས་ (ཐྲི་ཚོས་ །།ཤ/ཀ།/ཤ།།ཤ ཡུ་ ཀུན་ གསལ་གསར་ཕོགས་ཁོག་དང་འཛིལ་ཤུ་ད་ ས་ངོ་ཤ།ཤ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་ཅང་བ་དང་ ས་ངོ་ཤ་ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་མི་ཅང་བ།) འཛིན་ཆེ་ཡོད་པ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ཆོར་ཐབས་ཀི་ཁད་ཐུ་ བཙོན་ཁྱིམས་ངོ་ས་ཤ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་མི་ཅང་བ་འཛིལ་ཡོད་པ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཚོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཚོ་གཏུག་ཞུ་ཆེ་ཡོད་པ་ཨིན།*

༧.ཀ ལག་ཟླས་བཟློས་ཀུས་མ་དངུལ་སྐོང་འབད་ཡོད་པ་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཀ།ཀ

དགེ་ལེགས་ཕུག་ རྒྱང་བཤད་བདག་སྐྱོང་གིས་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་དང་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༧/༠ཉ/༢༠།།ཅ ལས་༢ཤ/༠ཉ/༢༠།།ཅ ཆུན་ ས་ཀིམ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཅར་ཡོད་མི་ཡུ་ འགྲུལ་འཞུས་ བདག་ལཆོ་འཞུས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཀ།ཀ ཀུས་བཟོ་ཐོག་ལས་དངུལ་སྐོང་འབད་ནས། ཨིན་རྒྱུད་ ཁྱིམས་འཕེལ་ཀྱི་ཚོད་གཞི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༧/ཉ/༢༠།།ཅ གི་སྔོན་མ་ལས་རང་མཐུན་བསྡུ་ཡོད་པ་ལས་ གོང་གི་ དངུལ་སྐོང་འདི་ ངེས་བདེན་དང་འོས་འབས་ཀན་ ཅིག་ཨིན་པའི་ མངོན་གསལ་ཨ་ཐེ་ བ། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྟད་བཀག་ཐོག་ལྟན་ ཚོགས་ལུང་ཡོད་པ་ཨིན། *(རྩིས་ཞིབ་བཤད་དོན་མང་ཀ།།ཤ།ཀ ཡུ་ ཀུན་ གསལ་གསར་ཕོགས་ཁོག་དང་འཛིལ་ཤུ་ད་ ས་ངོ་ཤ།ཤ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་ཅང་བ་དང་ ས་ངོ་ཤ་ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་མི་ཅང་བ།) འཛིན་ཆེ་ཡོད་པ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ཆོར་ཐབས་ཀི་ཁད་ཐུ་ བཙོན་ཁྱིམས་ངོ་ས་ཤ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་མི་ཅང་བ་འཛིལ་ཡོད་པ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཚོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཚོ་གཏུག་ཞུ་ཆེ་ཡོད་པ་ཨིན།*

གནས་སྐྱོང་བློ *དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ལོངས་པས་ཨིན། ཕེས་འཇུག་ལས་ཅན་ བྱང་པ་བཟོས་ཀི་ཁད་ཐུ་ གསར་ཐྲོང་ཕྱོང་ལས་ཀོགས་ ས་ངོ་ཤ་ ཀི་བཙོན་ཁྱིམས་ (ཐྲི་ཚོས་ །།ཤ/ཀ།/ཤ།།ཤ ཡུ་ ཀུན་ གསལ་གསར་ཕོགས་ཁོག་དང་འཛིལ་ཤུ་ད་ ས་ངོ་ཤ།ཤ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་ཅང་བ་དང་ ས་ངོ་ཤ་ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་མི་ཅང་བ།) འཛིན་ཆེ་ཡོད་པ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ཆོར་ཐབས་ཀི་ཁད་ཐུ་ བཙོན་ཁྱིམས་ངོ་ས་ཤ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་མི་ཅང་བ་འཛིལ་ཡོད་པ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཚོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཚོ་གཏུག་ཞུ་ཆེ་ཡོད་པ་ཨིན།*

༧.ཁ ལོང་ཚད་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་དེ་ མ་བཏོག་པར་བཞག་ཡོད་པ་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠ཤ

དགེ་ལེགས་ཕུག་ རྒྱང་བཤད་བདག་སྐྱོང་གིས་ ནི་ཏ་ཡ་བཟའ་ཁང་གི་ ཁྱིམ་ཐོག་བཀལ་ནི་ཏེ་ལུ་ནང་ལུ་ ལོང་ཚད་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠ཤ ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་འདི་ མ་བཏོག་པར་བཞག་ནུག ཁས་འབས་པས་གིས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠༢༠ གནས་པའི་ ཤེང་གི་ཟིས་ཅམམ་བཙུགས་ཡོད་ཅང་ ཅ་ཚས་གསལ་བཀོད་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.།།ཤ གནས་པའི་ ལྷག་གི་ཟིས་ཅམ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ ཐོབ་བཙོངས་ལས་ དངུལ་འཕེལ་སྐོང་འབད་ནས། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྟད་བཀག་ཐོག་ལྟན་ ཚོགས་ལུང་ཡོད་པ་ཨིན། *(རྩིས་ཞིབ་བཤད་དོན་མང་ཀ།།ཤ།ཀ ཡུ་ ཀུན་ གསལ་གསར་ཕོགས་ཁོག་དང་འཛིལ་ཤུ་ད་ ས་ངོ་ཤ།ཤ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་ཅང་བ་དང་ ས་ངོ་ཤ་ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་མི་ཅང་བ།) འཛིན་ཆེ་ཡོད་པ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ཆོར་ཐབས་ཀི་ཁད་ཐུ་ བཙོན་ཁྱིམས་ངོ་ས་ཤ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་མི་ཅང་བ་འཛིལ་ཡོད་པ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཚོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཚོ་གཏུག་ཞུ་ཆེ་ཡོད་པ་ཨིན།*

༧.ག ལྷ་བཟང་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སྐོང་འབད་ཡོད་པ་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.།༠ཅ

དགེ་ལེགས་ཕུག་ རྒྱང་བཤད་བདག་སྐྱོང་གིས་ ནི་ཏ་ཡ་བཟའ་ཁང་ཁྱིམ་ཐོག་བཀལ་ནི་ཏེ་ལུ་ནང་ ཁྱིམ་ཐོག་ལས་ གོང་གི་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.།༠ཅ དངུལ་སྐོང་འབད་ནས། ཨིན་རྒྱུད་ བཟའ་ཁང་འདི་ལུ་ཁྱིམ་ཐོག་ཅེད་པ་ལས་ གོང་གི་ དངུལ་སྐོང་དེ་ ཕྱུག་མ་ཨིན་པའི་ མངོན་ཕྱུང་ཡི། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྟད་བཀག་ཐོག་ལྟན་ ཚོགས་ལུང་ཡོད་པ་ཨིན། *(རྩིས་ཞིབ་བཤད་དོན་མང་ཀ།།ཤ།ཀ ཡུ་ ཀུན་ གསལ་གསར་ཕོགས་ཁོག་དང་འཛིལ་ཤུ་ད་ ས་ངོ་ཤ།ཤ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་ཅང་བ་དང་ ས་ངོ་ཤ་ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་མི་ཅང་བ།) འཛིན་ཆེ་ཡོད་པ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་ཆོར་ཐབས་ཀི་ཁད་ཐུ་ བཙོན་ཁྱིམས་ངོ་ས་ཤ ཁྱིམས་འཕྲས་བཏབ་ཐུ་མི་ཅང་བ་འཛིལ་ཡོད་པ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཆེ་མཚོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ མཚོ་གཏུག་ཞུ་ཆེ་ཡོད་པ་ཨིན།*

གཞན་རྒྱུར་བཅུ། *དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འཕྲིན་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་མིན། ཉེས་འཇུག་གས་ཅན་ དུང་པ་བཟོས་པ་ཞི་ཐད་དུ་ གསར་སྒྲང་རྩོད་ལག་ཕྲིམས་ཀྱི་འབྲེན་ས་ཡིས་ ས་ངོ་པ་ ཞི་བཙོན་ཕྲིམས་ (སྒྲི་ཚོས་ ༡༥/༠༧/ ༢༠༡༥ ཡུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཕོག་དང་འཕྲིལམཁ་ད་ ས་ངོ་ཅཅ ཕྲིམས་འཛིན་བཟུས་བཏབ་དུ་ཆུང་བ་དང་ ས་ངོ་པ ཕྲིམས་འཛིན་བཟུས་བཏབ་དུ་མི་ཆུང་བ།) འཕྲི་རྒྱེ་ཡོད་པ་ད་ ངོམ་བསོད་ནམས་རྡོར་ཐུབི་གཤད་དོན་ཀྱི་ཞད་ཏུ་ བཙོན་ཕྲིམས་ངོ་ས་ཅ ཕྲིམས་འཛིན་བཟུས་བཏབ་དུ་མི་ཆུང་བ་འཕྲི་ཡོད་པ་ལས་ གཤད་དོན་འདི་ ཆེ་མཐོ་ཕྲིམས་ཀྱི་འབྲེན་ས་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་རྒྱེ་ཡོད་པ་མིན།*

༧.༧༠ སྒྲིར་གྱི་ཚོས་ཁྲན་མ་བདུལ་ཁ་བཟློར་འབད་ནི་དཔའ་བཅམ་ཡོད་པ་ - བདུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༥༠འ

འཕྲུན་ཚོད་ལས་འགལ་ཐོག་ཡུ་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དུང་པ་གིས་ ཆེ་འདས་ཏི་བཟང་ཚོས་དཀར་ཞི་ ཐ་ཚན་ཚོས་ཁ་ཅིག་ ཐ་ཚན་ཚ་ཁ ཕ་ཁ ཕ་ཁ ཕ

༢.༢ བོད་འབངས་བཙུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཕྱག་ཡོངས་ - དཏྲལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༥/༥

དགེ་ལེགས་ཕྱག་རྒྱང་བཤད་སྐྱོང་གི་ ཁང་བླ་ཁར་རྩོད་མི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཕྱི། ཁང་བླ་དཏྲལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༥/༥ ཅིས་ལྷག་ཐེ་འདུག ཀན་དོན་འདི་ དན་ལྷང་བཀག་ཐོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁེས་ཀ་ཡིན། *(ཅིས་ཞིབ་བརྗ་དོན་མང་/༢༢༩༠ དོན་ཚན/༢༤ དཔྱེ/ཁ/ཅ པ)* ཅིས་འགན་ཐང་ཀར་ བསོད་ནམས་ནོར་ཐུ་ བདག་གི་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཅིས་ འགན་ཟ་བཅོད་ཅིས་ ༢༠༠༥/༦/༠༢ ཙན་མ། ཐུ་བཀོད་ཅིས་ འགན་ཟ་བཅར་འདུས། ཏུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ ༡༩/০০০৭ ཙན་མ། ཚེ་རིང་རྡོ་ ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྲིམས་སྒྲུང་འགན་པ་ དགེ་ལེགས་ཕྱག ཁྲིམས་སྒྲུང་བརྗ་དོན་མང་ ᠩᠬᠤᠯᠠᠨ ཙན་མ།)

གཞན་སྒྲུབ་ཚུ *དོན་ཚན་འདི་ ཅིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཕྱག་ཡོངས་མིན། ཉེས་བརྗོགས་ཙན་ ཏུང་པ་བཀྲིས་ཀྱི་ཐང་ཏུ་ གསར་ལྡང་ཁོད་ཀ་ཡིས་ ས་ངོ་༤ ཀྱི་བཅོན་ཁྲིམས་ (ཐྲི་ཚོས་᠒᠓/᠓᠓/᠒᠓᠓᠒ ལྷ་ ᠬᠤᠭᠤᠷ ལྷ་ གསར་ལྡང་ གསར་ཁོག་དང་འཕྲིལ་ལྡན་དང་ ས་ངོ་᠓᠓ ཁྲིམས་འཛིན་བཀྲལ་བཏབ་ཏུ་ ᠬᠤᠴᠠᠨ བ་དང་ ས་ངོ་᠓ ཁྲིམས་འཛིན་བཀྲལ་བཏབ་ཏུ་ མི་ᠬᠤᠴᠠᠨ བ།) འཕྲི་ཐེ་ཡོངས་པ་དང་ ངོམ་བསོད་ནམས་ནོར་ཞབས་ཞུ་ གནས་ཀྱི་ཐང་ཏུ་ ཀན་ཐོན་ཁྲིམས་ ངོ་ས་᠓᠓ ཁྲིམས་འཛིན་བཀྲལ་བཏབ་ཏུ་ མི་ᠬᠤᠴᠠᠨ བ་འཕྲི་ཡོངས་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཚེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ མཐོ་གཏུ་ཀ་ཞུ་ཐེ་ཡོངས་ཡིན།*

༢.᠓ ཐྲོ་གསལ་གྲོག་བརྟན་ཁང་ཤེས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ ས་རིང་ཤོང་མི་ཐེ་ཚོགས་པ་ནང་ལས་བཏང་ཡོངས།

དགེ་ལེགས་ཕྱག་རྒྱང་བཤད་སྐྱོང་གི་ ཏུང་པ་དང་བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ཀྱིས་ ས་རིང་ཤོང་མི་ཐེ་ཚོགས་པའི་རྩིས་ཁ་ནང་ལས་ ཐྲོ་གསལ་གྲོག་བརྟན་ཁང་གི་ཐོག་ལུ་མང་རབས་ཅིག་དཏྲལ་སྐྱོང་འབད་དེ་འདུག ཀན་ཐོན་ཁྲིམས་ ངོ་ས་᠓᠓ ཁྲིམས་འཛིན་བཀྲལ་ཚགས་ལུ་བཏང་ཐེ་ཡོངས། *(ཅིས་ཞིབ་བརྗ་དོན་མང་/༢༢༩᠓ དོན་ཚན/᠓ དཔྱེ/ཁ/᠒ ཁ)* ཅིས་འགན་ཐང་ཀར་ ཐུ་ཀ་ ཀ་ཤ་ ཁ་ཤ་ ཁ་ཤ་ ཁ་ཤ ཁ་ཤ ཁ་ཤ

༢.༢ མགོ་སྐྱོབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྐྱོག་གཞི་དང་མ་འཁྲིལ་བ།

དགེ་ལེགས་ཕུག་རྡུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཐྲིང་ཁྱིམ་གསུམ་གྱི་ཁྱིམ་ཐོག་བཀག་ནི་དོན་ཡུ་ ཁག་འབགས་ཡུ་ ཐོན་ཁེས་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༧.མ๙༥ བཏོན་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༧.༥༠༠ ལག་སྐྱོང་འབད་ནུག ཁྱོམ་ཐེ་ཁིས་གནང་བ་མེད་པར་ ཧླན་ཏ་ཁ་ཁས་བཟོ་ཁང་དང་ ནའི་ཏི་ཡ་བཟའ་ཁང་གི་ ཁྱིམ་ཐོག་བཀག་ལྟ་འདི་ ཁག་འབགས་ཡུ་སྐྱོང་ནུག གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྟད་བཀག་ཐོག་ཚོགས་ཡུ་ བཏང་ཡོད་པ་ཨིན། *(ཁེས་ཞིབ་བརྗ་དོན་ཆང་༡༩༩༠ དོན་ཚན་༡ དང་ཚན་༡ དང་།)* *ཁེས་འགན་ཐད་ཀར་ བསོད་ནམས་ཚེར་ཐུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་ ༢༠༠༥༠༦༠༢ ཙན་མ། ཕྱ་བཀོད་ཁེས་འགནཿ ཤཎ་དབང་འབྲས། ཏུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་ ༡༩༠༠༠༤ ཙན་མ། ཚེ་རིང་རྡོ། ཁྲིམས་བདག་འོག་མ་ ཁྲིམས་ཐུང་འགན་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་ཐུང་བཤད་དོན་ཆང་ ༧༧༡ ཙན་མ།)*

གཞན་ཐུང་བཅུ *དོན་ཚན་འདི་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་ཨིན། ཕེས་འཛ
གས་ཙན་ ཏུང་པ་བཀྲེས་པ་གི་ཐད་ཏུ་ གསར་ཐུང་ཕྱོང་ལ་ཁ་ཤས་ ལོ་ངོ་༡ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ (ཐྲི་ཚེས་ ༧།/༠๓/༢༠๗།) ཡུ་ ཀུན་གསལ་གསར་ཁོག་དང་འཕྲིལ་ཤུ་ ལོ་ངོ་๑๑ ཁྲིམས་འཛུས་བཏབ་ཏུ་ཅང་བ་དང་ ལོ་ངོ་༡ ཁྲིམས་འཛུས་བཏབ་ཏུ་མི་ཅང་བ།) འཕྲི་ཐེ་ཡོད་པ་བ་ ངོམ་བསོད་ནམས་ཚེར་ཡའི་གནད་དོན་གི་ཐད་ཏུ་ བཙོན་ཁྲིམས་ངོ་ལོ་༢ ཁྲིམས་འཛུས་བཏབ་ཏུ་མི་ཅང་བ་འཕྲི་ཡོད་པ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཚེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདྲན་ས་ མཐོ་གཏུག་ཞུ་ཐེ་ཡོད་པ་ཨིན།*

༤ ཚད་སྐྱོན་དང་ ཚོར་འཛིན་ གཙོང་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༧.๑๑๑

๔.༧ ཐོག་ཕྱིན་དང་ཉེས་ཟློ་ལས་ཀྱང་ཆ་འབད་ཁ/ཚང་མ་ལེ་མ་འབད་ཁ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༧.๑๑๤

ཀ) ཐོང་ལག་བདག་སྐྱོང་གི་ས་གནས་ཁེར་ཆེར་མི་ནང་ གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ལང་ ཐེ་རིམ་༢ པ་བཟོ་བཀྲན་ཀྱི་ལྟ་ནང་ ལག་འབགས་ཆ་མེད་བཏང་བའི་སྐབས་ ལྟ་མཐུག་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ ལག་འབགས་ལས་ བོད་ཕྱབ་ཐོན་ཁྱིན་ཁྱིན་ ཁེ་ལས་ཐོན་ཁྱིན་གཞན་ཚུ་ཀ་བ་བརྩི་ལྟེ་ ངང་ལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༧.๐๓๢ བཀྲན་ཆེད་མ་འབད་བས། ལག་འབགས་འདི་ གསར་ལྟང་ཁྱིམས་ཀྱི་འདྲན་ས་འི་ འཛུན་ཚོད་ལྟ་ཡུ་དང་ལེན་འབད་དགོས་པ་འདུག *(ཁེས་ཞིབ་བརྗ་དོན་ཆང་ ༧།๑๓๢ དོན་ཚན་ ๗.๑ ཁེས་འགན་ཐད་ཀར་ ཨའི་ཏི་རའི། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་ ๑/༠๔๠๠ ཙན་མ། ཀན་ཚོགས་ཀུགས་ ཐོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་ ༢๐๐๤๐๑/๢๢๢ ཙན་མ། ཕྱ་བགོད་ཁེས་འགནཿ གཙས་ཆུས་བསྟན་འཛིན། ཐྲོང་ལག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་ ༡༡๐༡๐๢ ཙན་མ།)*

གཞན་ཐུང་བཅུ *དོན་ཚན་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་ཁེས་འཛིག་འབད་དེ་ཡོད། ཡིག་ཆང་ ཚེས་ཏྲི/ཁེས་ཟླ་ ๒๤/๢๐๗๤-๢๐๗๤/๢๤๤๢ ཐྲི་ཚེས་๢๢/๗๥/๢๐๗๥ ཙན་མའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ ๗.๐๢๢ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་๐.๐๗๗ ཁེས་སྟོན་མས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཕྱག་ཡིག་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་๐.๗๥๗ ཡུས་ཏེ་ཡོད།*

ཁ) ཐོང་ལག་བདག་སྐྱོང་གི་ བདེ་ཁྱིད་ཁྱིང་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཚུང་བའི་ནང་ ཆབ་གསང་༢ བཟོ་བཀྲན་ཀྱི་ལྟ་ནང་ ལག་འབགས་ཆ་མེད་བཏང་བའི་སྐབས་ ལྟ་མཐུག་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ ཕྱོ་ཕྱབ་ཐོན་ཁྱིན་ཁྱིན་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་๐.๔/๗ ལག་འབགས་ལས་ བཀྲན་ཆེད་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག ལག་འབགས་ལྟ་འདི་ ཁག་ཕུད་ཀྱི་ལྟ་ནང་ འབྲུན་ཚོད་ཡུ་དང་ལེན་འབད་དགོས་པའི་ཨིན།
(ཁེས་ཞིབ་བརྗ་དོན་ཆང་ ๗།๑๓๢ དོན་ཚན་ ๗.๗; ཁེས་འགན་ཐད་ཀར་ ཕཙན་ལྷོགས་དབང་འབྲས་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་ ๢๐๗๗๐๗๢๢๢ ཙན་མ། ཕྱ་བགོད་ ཁེས་འགནཿ གཙས་ཆུས་བསྟན་འཛིན། ཐྲོང་ལག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་ ๢๢๐๢๐๢ ཙན་མ།)

གཞན་ཐུང་བཅུ *དོན་ཚན་འདི་ ཁེས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་ཨིན། གནད་དོན་དེ་ གསར་ཐུང་ཕྱོང་ལ་ཁ་ཤས་ ཤཙེར་འཛོ་འབད་འདུག ལག་འབགས་འདི་ ཤ་ཆོས་ཀྱི་ཁ་ནང་ ལག་ལེན་ཁ་ཤས་ ཁ་ཚོ་ལ་ཁ་ཤས་ ཁ་ཤས་ཐུང་ཁ་ཤས་ ཁ་ཤས་ ཁ་ཤས་

༩.༢.༢ རྩོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ རྒྱ་ཁ།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧༧ བར་ནང་ རྒྱ་ཁ་རྩོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་དངུལ་གྱི་མ་ཡ་༠.༠༧༧ གཞན་པའི་ སྒྲན་ཞུ་ཕྱལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་ལུ་ རྒྱལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྒྱ་ བོག་ལུ་བསྡུར་བསྒྲུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང་།	བཏེའུ་ཐེ།	སྤྱི་ཚེས་༡༠/༧/༢༠༢༡ རྒྱན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྒྲན་ཞུ་ཕྱལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་རྒྱ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་ བཤོལ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་ འབད་ཡོད་པ། %
༧	ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་རྒྱ་ལ་གནས།	-	-	-	-
༢	ཚང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིན་རྒྱ།	༠.༠༧༧		༠.༠༧༧	
	བཅོམས།	༠.༠༧༧	-	༠.༠༧༧	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧༧ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ རྒྱལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྒྱ་ བོག་ལུ་གློས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༧ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་རྒྱ་ལས་འགལ་བ།

༧.༧ ཕབ་ཚ་མ་བཏོགས་པར་ཕྱག་ཡོད་པ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཏུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཤིན་རྒྱ་ལ་དང་བཅིས་ལ་ཁའི་བཙོ་བསྐྱན་ཀྱི་ལྟ་ནང་ ཁག་འབགཤ་པའི་མཐའ་བཅད་འཛིན་ཤོག་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༤༢༩ གཞན་པའི་ ཕབ་ཚ་བཏུ་ཆ་པ་ མ་བཏོགས་པར་འདུག *(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་མང་ཀ་ལ་ཀ་ཅ་ དོན་ཚན་ཀ; རྩིས་འགན་ཐང་ཀར་ འཕྲིན་ལས་དཔལ་འཛྱོར། ཁྱོམ་ཐེའི་བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ ༢༠༧༠༠༧༧མ། ཅན་མ། ཐ་བཀོད་ རྩིས་འགན། ཚེ་རིང་ཚོས་འཕེལ། རྩོང་ཁག་བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ ༢༢༠༢༠༧ ཅན་མ།)*

གཞན་སྒྲུབ་ཁང་ *གཞད་དོན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། མ་རྩ་དངུལ་འབོར་འདི་ བསྐྱར་རྩེད་འབད་ཡོད་ཅང་ སྤྱི་བཏུ་ཆ་༢༩ རྩིས་འཕར་བ་ དངུལ་ཀྱམ་༥༢,༥༥༤.༥༤ བསྐྱར་རྩེད་མ་འབད་བར་ ཡོད་པ་མེན།*

༢ ཚང་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཞོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠༧༧

༢.༧ དངུལ་འཕེལ་སྤོད་འབད་ཡོད་པ་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠༧༧

ཀ) རྩོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ བཙོ་བསྐྱན་ཀྱི་ལྟ་མང་རབས་ཅིག་ནང་ ཁག་འབགཤ་ལུ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.९༠མ་ འཕེལ་སྤོད་འབད་ནུག ད་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྐར་སྤོད་འབད་ཡོད་པའི་ འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སྤོད་འབད་ཡོད་པའི་འབོར་ཚད་གཅིས་ཀྱང་པར་ཞུགས་མེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཕེན་པས། *(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་མང་ཀ་༢༧/༠ དོན་ཚན་ཀ; རྩིས་འགན་ཐང་ཀར་ ཐུ་ར་ཐུ་ནི་ཟླ་ཏ་རའི་ བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ ༢༠༠༤མ/༢༢ ཅན་མ། ཡོན্�། ཏང་ཁག་བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ ༢༠༠༤མ/༢༧০ ཅན་མ། ཐ་བཀོད་ རྩིས་འགན། ཚེ་རིང་ཚོས་འཕེལ། རྩོང་ཁག་བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ ༢༢༠༢༠༧ ཅན་མ།)*

གཞན་སྒྲུབ་ཁང་ *གཞད་དོན་འདི་ཆ་ཤས་ཅམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད། དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.०१४ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྩེད་ རྩིས་ཕྱ་ནང་བཅུགས་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.०१४ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་ བར་ཡོད།*

९.२.५ རྩོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ བཀྲིས་སྒང་།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧༧ བར་ནང་ བཀྲིས་སྒང་རྩོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.९༧ གཞན་པའི་ སྒྲན་ཞུ་ཕྱལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠//༢༠༢༠ རྒྱན་ལུ་ རྒྱལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྒྱ་ བོག་ལུ་བསྡུར་བསྒྲུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང་།	བཏེའུ་ཐེ།	སྤྱི་ཚེས་༡༠////༢༠// རྒྱན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྒྲན་ ཞུ་ཕྱལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་ རྒྱ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༣༠/०///༢०२० རྒྱན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་ འབད་ཡོད་པ། %
1	ཚང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིན་རྒྱ།	०.९७७	०.९७७	–	100
	བཅོམས།	0.९७७	०.९७७	–	

༧ ཚད་སྒྲོན་དང་ནོར་འཛིན་གཙོད་སྒྲོན།

༧.༧ ཉིས་ཐུ་དང་དངུལ་འཛིས་སྒོང་འབད་མི་འདི་ དངུལ་ཚབས་ལོག་མ་སྒོང་པར་ཡོད་པ།

རྩོང་ལས་བདག་སྒྲོང་གིས་ ལྷག་ས་ཟུར་བཀ་ཕི་ ཁྱེམ་ས་ཡང་པའི་ རྩོད་ཁྱེམ་བཙོ་བསྒྲན་ཀྱི་ལུ་ནང་ ལུ་བསྡར་སྒྲོད་མ་འབད་བའི་ཉིས་ཐུ་བཏུ་ཆ་༢༠% བཅོ་སྟེ་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.९༧༧ དངུལ་འཛིས་སྒྲོད་འབད་ནུས་ དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྡར་སྒྲོད་འབད་མེའི་ལུ་གི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སྒྲོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱང་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། *(ཉིས་ཤེས་བཟང་དོན་ཨང་༧༧ལ་༢ དོན་ཚན་༧.ཀ; ཉིས་འགན་ཐང་གཤཱ་ཕྱག་དོར་ཕུན་ཚོགས་ བཙོ་རིག་འགོ་དབོན་ཁང་ཚོ་འཛིན་འོག་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཨང་ ༧༧འ་འ་ལ།ཅ ཅན་མ། ཕྱ་བགོད་ཉིས་འགན་ཐང་ཕྱག་ཕྱོགས་ ཕྱག་དོར་ཕུན་ཚོགས་ བཙོ་རིག་འགོ་ དབོན་ཁང་ཚོ་འཛིན་འོག་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཨང་ ༧༧འ་འ་ལ།ཅ ཅན་མ།)*

གནས་སྟངས། *དོན་ཚན་འདི་ འཕྲོར་འཛིན་ཨང་ ९ལ།ལ་ལ ཐུ་ཚེས་ཅ་ལ/ ཅ/ ཅ་ལ ཐུ་ཚེས་ཅ.ཅ.ཅ་ཅ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ བཤུགས་ཡོད་པ་ལས་ ཉིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད། ཐུན་ཀྱི་ཆ་ཤས་འདི་ཡང་ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་མའི་ འཛུན་ཚོད་ཨང་ (ཆེ་མཐོ་༧ལ-ཅ།ལ)ཅ།ལ/ ཅ/ཅ/ ཐུ་ཚེས་ཅ.ཅ.ཅ.ཅ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཏུས་མཐུན་བཙོ་སྟེ་ཡོད།*

९.ཅ ཁེད་འོག་ཚུ།

༧. ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁེད་འོག

ཐུ་ཚེ་ཅ.ཅ.ཅ ཐུ་ཟླ་༧༧ བའི་ནང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁེད་འོག་བདག་སྒྲོང་གིས་ ཐུ་ཚོགས་ལུ་ ཉིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠९५ གནས་པའི་ ལྷན་ཁུལ་ལུལ་མི་འདི་ ཐུ་ཚེས་ཅ.༠/༠/ཅ.ཅ.ཅ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མེན་གཅིག་ཡང་ ཉིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཐུད་བཐུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དངོས་སྐྱེ	ཐུ་ཚེས་ཅ.༠/༧༧/ཅ.ཅ.ཅ ཚུན་ ཐུ་ཚོགས་ལུ་ལྷན་ཁུལ་མི་ ཉིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཉིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འཛིས (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐུ་ཚེས་ཅ.༠/ཅ/ཅ.ཅ.ཅ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཉིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ %
1	ཚད་སྒྲོན་དང་ནོར་འཛིན་ཚུ།	०.०९५		०.०९५	
	བཟོ་མས།	०.०९५	-	०.०९५	

ཐུ་ལོ་ཅ.ཅ.ཅ ཐུ་ཟླ་༧༧ བའི་ནང་ ཐུ་ཚོགས་ལུ་ ཉིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མེན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ལྷན་ཁུལ་བདང་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ ཐུ་ཚེས་ཅ.ཅ/ཅ/ཅ.ཅ.ཅ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ ཉིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་ཐོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༧. ཚུལ་མེན་འཛིན་སྒྲོང་- དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.०९५

༧.༧ ཐོང་གསེས་ཀྱི་ཁྱལ་མ་བཙུ་བར་ལུས་ཡོད་པ་དང་ མ་བཙུགས་པར་བཞག་ཡོད་པ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.०९५

བོ་ངོ་འདི་ནང་ ཐོང་གསེས་ཀྱི་ཁྱལ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཅ९ ཕྱུན་རིམ་བཅོལ་འཛིན་ཉིས་ཁྱ་ནང་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ནུག་ དེ་མ་ཚད་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠༧༧ མི་སེར་ཚུ་ལས་བཙུ་ལེན་མ་འབད་ བར་ལུས་ཡོད་པའི་ཨིན་པས། *(ཉིས་ཤེས་བཟང་དོན་ཨང་༧ལ།ཅ.ཅ དོན་ཚན་༧.༧) ཉིས་འགན་ཐང་གཤཱ་ ཐུན་རིམ་ཀུན་ཁྱབ་ཀུ་ར་ལ། ཏཱ་ཡོ། མི་ཁྱང་ས་ངོ་སྒྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༧०ལ།།००००ལ/ཅ ཅན་མ། ཕྱ་བགོད་ཉིས་འགན་ ཐུན་རིམ་ཀུན་ཁྱབ་ཀུ་ར་ལ། ཏཱ་ཡོ། མི་ཁྱང་ས་ངོ་སྒྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༧०ལ།།००००ལ/ཅ ཅན་མ།)*

གནས་སྟངས། *དོན་ཚན་འདི་ ཉིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་པ་ཨིན། ཁེད་འོག་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཚད་དང་འཕྲིལ་ ཆ་འཛིག་འབད་མི་འདི་ ཕྱལ་གཞུང་ཉིས་ཤེས་དབང་འཛིན་ནང་ ཨ་ཐོད་པར་བཙུག་ཐེ་ཡོད།*

९. ཅ.ཐ.ཁེད་འོག

ཐུ་ལོ་ཅ.ཅ.ཅ ཐུ་ཟླ་༧༧ བའི་ནང་ ཅ.ཐ.ཁེད་འོག་བདག་སྒྲོང་གིས་ ཐུ་ཚོགས་ལུ་ ཁྱིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་འོག་ལུ་ ཉིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཅ५ཅ གནས་ པའི་ ལྷན་ཁུལ་ལུལ་མི་འདི་ ཐུ་ཚེས་ཅ.༠/༠/ཅ.ཅ.ཅ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མེན་གཅིག་ཡང་ ཉིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཐུད་བཐུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དངོས་སྐྱེ	ཐུ་ཚེས་ཅ.༠/༧༧/ཅ.ཅ.ཅ ཚུན་ ཐུ་ཚོགས་ལུ་ལྷན་ཁུལ་ལུལ་ མི་ ཉིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཉིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་ འབོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐུ་ཚེས་ཅ.༠/ཅ/ཅ.ཅ.ཅ ཚུན་ ལྷག་ལ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ ས་ཡ་ནང་)	ཉིས་འགྲིག་ འབད་ཡོད་པ %
ཅ	ཁྱིམས་ལུགས་དང་ཟླུགས་གཞི་ཚུ་ལས་ འགལ་བ།	-	-	-	
	བཟོ་མས།	–	–	–	

ཐུ་ལོ་ཅ.ཅ.ཅ ཐུ་ཟླ་༧༧ བའི་ནང་ ཐུ་ཚོགས་ལུ་ ཉིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མེན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ལྷན་ཁུལ་བདང་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ ཐུ་ཚེས་ཅ.༠/ཅ/ཅ.ཅ.ཅ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ ཉིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་ཐོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༤. ཁྱིམས་ཡུག་དང་བཅའ་ཡིག་རྒྱ་ཡས་འགལ་བ།

༤.༡ རྒྱལ་མཐུན་གྱི་རྒྱལ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་མི་ལས་བརྟེན། བསྐར་སྟོན་འབད་བའི་ལུ་རྒྱ། ངེས་བརྟེན་བཙོ་མ་རྒྱགས་པར་ཡོད་པ།

ཤེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཟད་ས་ཡོང་ཡོངས་བསྟོམས་དཔྱལ་ཀྱམ་ས་ལ་༣.༥༠༠ ཏ་ཀུ་གི་ཕྱག་ལས་ རྒྱ་ཚད་མི་ཀྱར་༦/༥ གཏོར་ནི་དང་ཞེལ་ནི་ དེ་ལས་ བེམ་ཕུག་གཡུས་ཚན་ཁ་ཕྱག་ལུ་ ཞིང་ལམ་ཀི་ལོ་མི་ཅར་ ༢.༥ བཙོ་བསྐྱན་འབད་ནི་ནང་ཟད་ས་ཡོང་བཏང་ནུག། ཨིན་རྩང་ རྒྱལ་རྟེན་ཡིག་ཆ་དང་ ལུ་འབད་བའི་ ཐོ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མ་བཞགས་ལས་བརྟེན་ ལུ་ག་དེམ་ཅིག་འགལ་ཡོད་པ་ཨིན་ན་ གཏན་འགལ་ལས་བཙོ་མ་ རྒྱགས། *(རྟེན་ཞིབ་བཅᲫ་དོན་ཆང་᳓᳓᳓

༧. ཁྱིམས་ཕྱག་དང་ བཅའ་ཡིག་རྒྱ་ལས་འགལ་བ།

༧.༡ དགོས་མཁོ་མེད་པའི་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་དང་ བསྐུར་རྒྱུད་མ་ཚང་ - དངུལ་གྱམས་ས་ཡ་༥.ཀཀ

ཀ) གྲོང་གསར་ ཐྲག་རྩེ་སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ བདག་སྐྱོང་སྐྱེང་ཁྱིམ་དང་ སློབ་སྦྱོང་ཁང་ཚན་ བཟོ་བསྐྲན་ནང་ ཁག་འབགས་ཡུ་ ཐོབ་དབང་བགོད་པའི་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༢༦/ གི་ཐོག་ལུ་ ཚད་དང་མ་ཕྱན་པའི་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་ཀ་༢/ ཏེ་ཅིག་ གི་ཕར་འགྱངས་གནང་མི་ཉེས་རྒྱ་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༥.ཀཀ འཕྲི་ཡོད་མི་འདི་ བསྐུར་རྒྱུད་མ་འབགས་བའི་ངོས་འཛིན་འཛུང་ཡི། *(ཁྱིས་ཞིབ་བརྟ་དོན་ཆང་༡དཀཀ་༤ དོན་ཚན་༤; ཁྱིས་འགན་ཐང་གིས་ ཡང་བསྟན་རྒྱས་ཚོགས་ མདོ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟག་ཆང་ ཀ/འ૦૨૦/૨૪ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཁྱིས་འགན་ཐང་ ཡང་བསྟན་རྒྱས་ཚོགས་ མདོ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟག་ཆང་ ཀ/འ૦૨૦/૨૪ ཅན་མ།)*

གཞན་སྐྱོང་བ། *དོན་ཚན་འདི་ ཡིག་ཆང་ སི་ཨེལ་སི་ཨེས/ ཁྱིས་འཛིན-૦૨/ ૨૦૨૦/ ૯૦/ སྤྱི་ཚེས་૦૭/ ૦૭/ ૨૦૭/ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཆེ་མཐོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གཙོ་ ནང་འཛིག་ཐུའི་ཐོས་ཚོད་ཡུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ འཕྲུན་ཚོད་གནང་ཡོད་མི་ཐུར་ སྤྱི་ཚེས་૭/૪/ ૦૨/ ૨૦૨૦ ཡུ་ བསྐུར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་གོས་འཛོམས་ཐེངས་૨ པ་ ཚོགས་པའི་སྐབས་ ཆ་འཛིག་ འབད་ཐོག་ལས་ ཁྱིས་འཛིགས་འབད་དེ་ཡོད།*

૯.૫ ལས་འཛིན་ཚུ།

૯.૫.૧ གཏུང་བསམ་ཁྱི་ས་ལས་འཛིན་ཚད།

སྤྱི་ཟླ་༢૦૭/ སྤྱི་ཟླ་૭૭ པའི་ནང་ གཏུང་བསམ་ཁྱི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཁྱིས་འཛིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་૦.૫૯૯ གནས་པའི་ སྤྱི་ཚེས་૪૦/૦૮/ ૨૦૨૦ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ ཁྱིས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བསྒྲུར་བuntil་ལས་ཀྱིད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཏེའུ	སྤྱི་ཚེས་૪૦/૭૭/ ૨૦૭૮ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྐྱོན་ཞུ་ཤུལ་མི་ ཁྱིས་འཛིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁྱིས་འཛིག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་૪૦/૦૮/ ૨૦૨૦ ཚུན་ ཐུག་མ་ཤུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁྱིས་འཛིག་འབད་ཡོད་པ། %
૧	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཚུ།	૦.૫૯૯	–	૦.૫૯૯	–
	བཅོམས།	૦.૬૯૯	–	૦.૬૯૯	–

སྤྱི་ཟླ་૨૦૭/ སྤྱི་ཟླ་૭૭ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཁྱིས་འཛིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ཐུན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་૪૦/૦૮/ ૨૦૨૦ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ ཁྱིས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་ཐོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

૭. ཚད་ཀྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གཙོད་ཀྱོན། – དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་૦.૫૯૯

૭.૧ དངུལ་ལྷག་འཛིན/གཞིས་ལྷན་འབད་སྒྲོན་ཡོད་པ – དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ ૦.૫/૨

ཀ) གཏུང་བསམ་ཁྱི་ས་ལས་འཛིན་ཀྱིས་ ལས་མིའི་གླ་ཧན་དང་ དུས་འཛིན་ཀྱི་གླ་ཆའི་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབགས་པ་ལུ་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་૦.૫૭/ འཛིན་སྒྲོན་ཡོད་འབད་ཀྱག *(ཁྱིས་ཞིབ་བརྟ་དོན་ཆང་ཀ/འ૨૨૨. དོན་ཚན་ ૫.૭) ཁྱིས་འགན་ཐང་གིས་ ཐུ་ན་ ཤན་རིག་མི། ལུ་ཆུབ་ལས་རོགས། ངོ་སྒྲོད་ལག་ཕྱེར་ཆང་/૭૭૭૦/૦૦૨૪/૨/ ཅན་མ། གཡོག་ཀི་ངོ་རྟགས་ཆང་/૫ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཁྱིས་འགན་ཐུན་ ལེགས། ཞིབ་རོགས་བཅའ་སྒྲིག་པ། ངོ་སྒྲོད་ལག་ཕྱེར་ཆང་ ૭૦/૦૭/૦૦૨૪૨૯ ཅན་མ། གཡོག་ཀི་ངོ་རྟགས་ཆང་/૭૪ ཅན་མ།)*

གཞན་སྐྱོང་བ། *དོན་ཚན་འདི་ ཁྱིས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་བ་ ཡཏྟ་དགའ་ཚལ་ཇོང་ལག་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ ཟན་ཇར་འཛོ་འབད་འདུ།*

(ཁ) གཏུང་བསམ་ཁྱི་ས་ལས་འཛིན་ཀྱིས་ ཁྱིས་བཏོན་ནང་ནོར་འཛུལ་འཛུང་ཡོད་མི་ལས་བཏེན་ ཐུ་རྟོག་གི་གླ་ཆའི་ཐོག་ལུ་ ལག་འབགས་པ་ལུ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་૦.૦૭/૩ འཛིན་སྒྲོད་འབད་ཀྱག *(ཁྱིས་ཞིབ་བརྟ་ དོན་ཆང་/૨૨૨૨. དོན་ཚན་૫.૨) ཁྱིས་ འགན་ཐང་གིས་ ཐུ་ན་ཤན་རིག་མི། ལུ་ཆུབ་ལས་རོགས། ངོ་སྒྲོད་ལག་ཕྱེར་ཆང་/૭૭૭૦/૦૦૨૪/૨/ ཅན་མ། གཡོག་ཀི་ ངོ་རྟགས་ཆང་/૫ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཁྱིས་འགན་ཐུན་ ལེགས། ཞིབ་རོགས་བཅའ་སྒྲིག་པ། ངོ་སྒྲོད་ལག་ཕྱེར་ཆང་ ૭૦/૦૭/૦૦૨૪૨૯ ཅན་མ། གཡོག་ཀི་ངོ་རྟགས་ཆང་/૭૪ ཅན་མ།)*

གཞན་སྐྱོང་བ། *དོན་ཚན་འདི་ ཁྱིས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་བ་ ཡཏྟ་དགའ་ཚལ་ཇོང་ལག་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ ཟན་ཇར་འཛོ་འབད་འདུ།*

૩.૨ དངུལ་ལོག་ལྷག་སྒྲོད་ཡོད་པ – དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་૦.૦૫/૨

ཀ) གཏུང་བསམ་ཁྱི་ས་ལས་འཛིན་ཀྱིས་ ལས་མིའི་གླ་ཧན་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ལག་འབགས་པ་ལུ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་૦.૦૫/૨ ལོག་ལྷག་འབད་སྒྲོད་ཀྱག ངེ་ཡང་ ཐོ་དེབ་ནང་ལུ་ ལས་མིའི་མིང་ཐོ་ཚུ་ ཡང་བསྐྱར་ དུ་བཀོད་ཡོད་མི་ལས་བཏེན་འཛུང་ནུས། *(ཁྱིས་ཞིབ་བརྟ་ དོན་ཆང་/૨૨૨૨. དོན་ཚན་ ૫.૭) ཁྱིས་འགན་ཐང་གིས་ ཐུ་ན་ཤན་རིག་མི། ལུ་ཆུབ་ལས་རོགས། ངོ་སྒྲོད་ལག་ཕྱེར་ཆང་/૭૭૭૦/૦૦૨૪/૨/ ཅན་མ། གཡོག་ ཀི་ངོ་རྟགས་ཆང་/૫ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཁྱིས་འགན་ཐུན་ ལེགས། ཞིབ་རོགས་བཅའ་སྒྲིག་པ། ངོ་སྒྲོད་ལག་ཕྱེར་ཆང་ ૭૦/૦૭/૦૦૨૪૨૯ ཅན་མ། གཡོག་ཀི་ ངོ་རྟགས་ཆང་/૭૪ ཅན་མ།)*

གཞན་སྐྱོང་བ། *དོན་ཚན་འདི་ ཁྱིས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་བ་ ཡཏྟ་དགའ་ཚལ་ཇོང་ལག་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ནང་ ཟན་ཇར་འཛོ་འབད་འདུ།*

९.५.९ འབྲུག་བཟའ་སྨྱོད་ལས་འཛིན་ཚད།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༤ སྤྱི་བཙན་༢༢ བར་ནང་ འབྲུག་བཟའ་སྨྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༣.২৭২ གནས་པའི་ སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/০৭/২০২০ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བསྡུར་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང་	བཏུས་སྡེ	སྤྱི་ཚེས་༣༠/০৭/২০২৫ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༣༠/০৭/২০২০ ཚུན་སྒྲུབ་མ ལུས་ཡོད་པ (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་ཡོད་པ %
1	ཚུལ་མིན་འཛིན་སྨྱོང་།	0.095	-	0.095	-
3	ཚང་སྨྱོན་དང་ནོར་འཁྱལ་ཚུ	3.117	-	3.117	-
	བསྡོམས	3.212	-	3.212	-

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༤ སྤྱི་བཙན་༢༢ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/০৭/২০২০ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་བགོད་དེ་ཡོད།

༧. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྨྱོང་ – དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་০.০৭৫

༧.༧ ཁང་སྒྲ་ཅིས་ཕྱག་ – དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་০.০৭৫

ཕྱན་ཚོགས་སྒྲིང་ འབྲུག་བཟའ་སྨྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རིན་བསྡུར་ཚོང་སྨྱར་ཀྱི་ས་གོང་ས་དང་ མཚོད་ཁང་ དེ་ལས་ སྒོང་ཁང་གི་ གནས་གོང་ས་ཚུ་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་০.১০৭ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག *(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་མང་ ১২১২৫ དོན་ཚན་২) རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ པཱུ་ཚང་ཡིག་ཚང་ལས་རོགས་པ་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་ ২,৩৮০০ ཅན་མ། ཆུ་བཀོད་ རྩིས་འགན་ཁུངས་ བཟླུ་དབང་ ཕྱུག་ ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྨྱོང་པ་འོག་མ་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་ ১৩০১১০ ཅན་མ།]*

གནས་སྐྱོང: *དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་མིན། སྤྱི་ཚེས་২৭/০৭/১৮ ལས་ ০২/১০/১৮ ཚུན་ བསམ་རྩེ་ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཀྱུང་གི་ལྷོས་སྒོོན་ཞུས་འཛོམས་སྐབས་ ཁ་མི་ནང་ འཕྲི་འགན་ཡོག་པའི་ཁེ་ཁེད་ཡོད་པ་ལས་ གནད་དོན་འདི་གི་རྩོར་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྒེ་ དཔེར་ན་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཀྱུང་དང་ ཚོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་ཁྲིམས་སྲུང་ འགན་རྒྱ་ཡོད་ པ་ལས་ཆུ་ཀ་ཁྱོད་ཀྱི་ རྩིས་ཞིབ་དགོས་ཚད་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་ཡོད་ལ། ཁ་ཕར་ཁ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཀྱུང་དང་ ཚོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་ཁྲིམས་ཟླུང་ འགན་རྒྱ་ཡོད་ པ་ལས་ཆུ་ཀ་ཁྱོད་ཀྱི་ ཁ་ཕར་ཁ་ དམངས་ཚོགས་ཀྱུང་ཁ་ཅིག་ ཁ་ཕར་ཁ་ ཁ་ལས་ཆུ་ལ་ གཞུང་ཚོགས་ཞིབ་དགོས་ཚད་ཀྱི་ ཁ་ལས་ཁ་ཕར་ཁ་ ཁ་ལས་ཆུ་ལ་ ཁ་ལས་ཆུ་ལ་ ཁ་ལས་ཆུ་ ཁ་ལས་ ཁ་ལ་ ཁ་ལ་ ཁ་ལ

སྒྲི་ཡོ་འ།། སྒྲི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ སྒྲི་ཆོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྐན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ སྒྲི་ཆོས་༣༠/༠/འ།།འ།། ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གོས་བཞད་བགོད་དེ་ཡོདཿ

༧. གཡོ་ཐོག་དང་ ངན་སྐྱོང་ གློག་ཐ

༧.༡ ཡིག་ཆ་གཡོ་བཅོས་དང་ ཆོག་མིན་དཏུལ་སྟོང་འབད་ཡོད།

འབྲུག་གི་རྒྱལ་གཞུང་དཏུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ སྒྲི་ཁྱབ་བོག་མ་གིས་ འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཁྱབ་དཏུལ་ཁང་ལས་ཆུན་ཆུན་དང་ དཏུལ་འཕེལ་རྒྱུང་འཛིན་ཆོགས་པ་(SWIFT) གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ བོ་བསྐར་ཐོག་ཆོགས་དང་ འགྲེམས་བཟོན་ དེ་ལས་ ཡོངས་འཛིལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ཆུང་དེ་ཡོད་པའི་ ཕེས་ཙའི་ཕེ་ཙོ་ཕེས་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ པར་ སོང་ཡོད་མི་ནང་ ཉིན་འཐུས་ ཡུ་ཕེས་ ཏེ་༥༠༠.༠༠ ཐམ་པ་ འཐོབ་བརྗེད་བགོད་ཀྱི་ སྟོད་གནས་དང་ བཞེས་ཐོ་ཚུ་ རྩིས་ ལས་རིམ་དེ་གི་འགྲོ་སོང་ཡོངས་རྫོགས་ འགོ་འདྲེན་པ་གིས་གཏང་ནུག་ དེ་ལས་བརྒྱན་ ཆུལ་གཞུང་དཏུལ་ལས་ དབང་འཛིན་ གྱི་འཁན་འཛིན་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་༢༠༠༨ ཅན་མའི་ནང་འགོད་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ འཁན་འཛིན་པ་དེ་ལུ་ ཉིན་ འཐུས་ བཆུ་ཆ་༩༠ ལས་ཐོབ་དགོས་མིན་འདུག ཕིན་ཐུང་ སྒྲི་ཁྱབ་བོག་མ་གིས་ ཉིན་འཐུས་ཡོངས་ རྫོགས་ལེན་ནི་ གི་དོན་ལས་ གང་ན་ཞུ་འགས་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལུ་ སྒྲོན་ཞུགས་དང་ གཡོ་བཅོས་འབད་ནུག ཉིན་ འཐུས་ཡོངས་ རྫོགས་ཀྱི་དཏུལ་སྟོང་དེ་ སྒྲི་ཁྱབ་བོག་མ་གིས་ཕུལ་ཡོད་པའི་ཐོག་ལས་ཀྱི་ལུ་ ཁ་ཤས་ཀ་ཅན་ ཁ་ཤས་ཀ་ཅན་ ཁ་ཤས་ཀ་ཅན

པོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་བསྒྲུར་ཞིབ་སྟན་ཞུ་༢༠༢༥ ཅན་མ།

(སྤྱི་ཚེས་༣༠/༧༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་གནས་སྟངས།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

ཆ་དགས་༢ པཱ། ལོ་བསྡར་རྩིས་ཞིབ་སྒྲན་ཞུ་༢༠༢༥ ཅན་མའི་ བསྡུར་ཞིབ་སྒྲན་ཞུའི་བཤད་དོན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྡར་རྩིས་ཞིབ་སྒྲན་ཞུ་༢༠༢༥ ཅན་མའི་ བསྡུར་ཞིབ་སྒྲན་ཞུ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༤ སྤྱི་བོད་༧༧ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་༢ པ་ནང་ཕྱལ་ཡོད་པ་མིན། བསྡུར་ཞིབ་སྒྲན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་གྱིས་མ་ཡ་༢/༤.༧༦ ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྱིམས་༢༠༢༤ ཅན་མའི་ ལེའུ་༧ པ་ དོན་ཚན་༦༦/ ༦༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྱོལ་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཚད་སྒྲ་ཚོགས་ནང་བསྡུར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཛིན་སྐྱེ་ཡོད་རྩང་ སྤྱི་ཚེས་༢༠/ ༦༠/ ༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱིས་མ་ཡ་༢༠༦.ཀ་ཀ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ཕྱག་ལུས་ དངུལ་གྱིས་མ་ཡ་/ཀ.ཉ་ཀ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྱམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྱམ: *སྤྱི་ཚེས་༣༠/ ༠/ ༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ ལས་རྩེ་/བཀའ་གི་ཁུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་དང་ ཕྱག་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཨ་མིན།*

རེའུ་མིང།	ལས་རྩེ	ཕྱི་ཚེས་༣༠/ ༦/ ༢༠༢༠ ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚེས་༣༠/ ༦/ ༢༠༢༠ ཚུན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོད། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད། %
༡	ལྷན་ཁག་ཚུ།	23.648	3.764	19.884	15.92
༢	རྩོང་ཁག་ཚུ།	0.331	-	0.331	-
༣	ཁེད་འོག་ཚུ།	0.083	-	0.083	-
༤	རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།	22.524	-	22.524	-
འཚར་དངུལ་ལས་སྡེའི་བཤོལས-ཀ (༡-༤)		**164.609**	**46.586**	**3.764**	**42.822**
༥	ལས་འཛིན་དང་ དངུལ་འདྲེལ་གཙོག་སྡེ་ཚུ།	53.906	-	53.906	-
འཚར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེའི་བཤོལས-ཁ		**3.856**	**53.906**	**-**	**53.906**
༦	སྤྲ
་མེ་ལས་འགྱལ་ཚུ།	198.118	198.118	-	100
འཚར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ སྤྲ་ཟ་ལས་འགྱལ་ཚུ - ག			**198.118**	**198.118**	**-**
འཚར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ ང (ཁ+ག)			**252.024**	**198.118**	**53.906**
	ཡོངས་བཤོལས- ཀ= (ཀ + ཁ)	**298.610**	**201.882**	**96.728**	**67.61**

གོང་གི་ཐིག་ཁྱམ་ནང་ལས་གསལ་སྟོན་འཛུང་དོ་བཟུམ་ འཚར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཕྱལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་$ ༢,ཀ་ཀ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་$ ༩,ཀ.ཀ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་དེ་ཡོད་པ་དང་ འཚར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཕྱལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་$ ༧/ཀ.ཀ.ཀ$ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་$ ཅ.ཀ/ཀ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་དེ་ཡོད། གོང་གི་ཐིག་ཁྱམ་ནང་ལུ་ གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ འཚར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཕྲ་ཟ་ལས་འགྱལ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།

ཆ་དགས་༢ པ: བསྡུར་ཞིབ་སྒྲན་ཞུ་གཅིག་གསལ།

ཀ) ལྷན་ཁག་ཚུ།

ཀ.༡.༡ བཏ་དོན་དང་བཆུད་འཕྲིལ་ལྷན་ཁག

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༤ སྤྱི་བཙན་༧༧ བར་ནང་ བཏ་དོན་དང་བཆུད་འཕྲིལ་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ གཡོ་ཐོལ་དང་ངན་ལྷང་ ཁོག་ཟའི་འོག་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ ལྷན་ཞུ་ལུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/ ༠/ ༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཐུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོད།ཁ

རེའུ་མིང།	དངུལ་ཁྱེ	ཕྱི་ཚེས་༣/ ༦/ ༢༠༢༤ ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་ ལྷན་ཞུ་ལུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚེས་ ༣/ ০/ ༢০২০ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད། (དངུལ་ ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་ འབད་ཡོད། %
1	གཡོ་ཐོལ་དང་ངན་ལྷང་ ཁོག་ཟ།	-	-	-	-
	བཤོལས།	-	-	-	-

སྤྱི་བོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༢༢ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ རྒྱལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྐྱན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱོགས་ལས་ སྤྱི་ཚོས་༡༠/༡/༢༠༢༠ རྒྱན་གྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྣམས་ བོད་ལུ་གློག་ཡིག་བཏང་ཡོད་དེ་ཡོད།

༢. གལ་རིམ་དང་ ངན་སྤྱད་ རྩོག་ཟ།

༢.༢ དཔལ་སྦྱོང་འགན་ཡོད་མི་ཡི་རྒྱུན་རྟེན་ཡིག་ཚགས་མེད་པ་ལས་ གནང་བ་མེད་པ་དང་དཔལ་སྦྱོང་རྒྱུས་མ་ འགན་ཡོད་པའི་བང་མཚོན་བཟུང་ཡོད་པ།

བང་བཀྲུད་ལྟན་ཁག་གི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ འཆར་དཔལ་ནང་མ་དཔལ་ལྟག་ལུས་ཡོད་པའི་གཞི་ལས་བརྟེན་ ཆུས་རྟེན་ཡིག་ཚས་ དང་ ཚུལ་མཐུན་གནང་བ་ དཔལ་རྟགས་ས་ས་ལས་བརྟགས་དཔྱད་མེད་པའི་ ཟད་འགྲོ་བདག་སྲུང་དང་ ཡིག་ཐོ་ཆུན་སྒྲོང་ ལེགས་ཐོམ་སྒེ་མ་བཞག་པའི་གནད་ཀྱི་ཚུལ་ རྩིས་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཐོ་ཚང་འགྲིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ དཔལ་སྦྱོང་སྒེ་ཚོགས་ཀྱི་ ཐོག་ལས་ དཔལ་ཀྱམ་ས་ལ་ ༢.༦མ༧ ལོག་སྦྱོང་འགན་ནུག་ མ་དཔལ་ཚུ་བཀྲུད་བརྟེད་འགན་ཡོད་པ་དང་ གནད་དོན་དེ་ དབ་ཚུར་ བཀག་ཐོག་ཚོགས་ལུ་ཆུན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོད་པ་མིན། ཚུག་པར་དུ་ ཚུན་ཁག་གིས་ མི་ངོམ་དེ་ གཞུང་གལ་ཡོག་ལས་ དགོངས་གོལ་ལས་བཏང་ཡོད་པ་མིན། (*རྩིས་ཞིབ་བང་དོན་མང་༢༧/༧༨ ཐེ་ཚན་གཅིག་ དོན་ཚན་༢ ཐེ་ཚན་གསུམ་ དོན་ཚན་༢ ; རྩིས་འཁྱན་ཐང་ཀར་ བརླབ་ཚོས་ཁེད། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ (༥༠༤ཁ/ཁ) ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ རྩིས་འཁྱན། ཕྱོན་ཚེ་དབང་། རྩིས་ འཛིན་འགོ་དཔོན་ གོང་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ ༧༥༠/༠༦༠ ཅན་མ།*)

གཞན་སྐྱོང་བ། *གནང་དོན་འདི་ རྩིས་འཛིན་མ་འབད་བར་ཡོད།། དཔལ་འབོར་ཡོངས་ཟློག་གས་བཀྲུར་རྟེད་འབད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་བཀྲུར་རྟེད་ རྩིས་ཁྱབ་ནང་བཞུগས་ཅི། ཟློས་འདེབས་བཀོད་ མི་ཐུར་ གནད་དོན་འདི་ ཚོད་དཔོན་ཡོངས་ཐུབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཁྱིམས་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཐུན་ཚེན་ཁྱེད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཉེས་འཇུগས་ཅན་འདི་མེདཔ་ལས་ ཁྱིམས་འགལ་ཀྱི་ཉེས་འཇུগས་བཀལ་ཐབས་མེད་པར་ ཡོད་པ་མིན།*

༢.༢ གཞུང་གི་མ་དཔལ་ལོག་ཟློང་འབད་ཡོད་མི་ཡི་ ཉེས་ཚད་འཕྲུལ་ཡོད།

བང་བཀྲུད་ལྟན་ཁག་གི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ ལྟན་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་ཆེ་བ་དང་ བང་དོན་དང་བང་བཀྲུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་ཁ་ ནང་ལས་ དཔལ་ཀྱམ་ས་ལ་ཅ.ཅ/ཀ ལོག་ཟློང་འབད་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཉེས་ཚད་ དཔལ་ཀྱམ་ས་ལ་༠.ཀ་༥ ལྷ་གཤམ་གསལ་ལ་ལྟར་ འཕྲུལ་སོང་ནུག

རིམ་མང་	ལྟར་ཞུའི་བཤད་དོན་	འཕོར་ཚད་ (དཔལ་ཀྱམ་ས་ལ་ནང་)	ཉེས་ཚད (དཔལ་ཀྱམ་ས་ལ་ནང་)	དོན་ཚན
ཐེ་ཚན་ཀ : བང་ཁྱུད་ལྟན་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་ཆེ་བ།				
1	དཔལ་ཁང་ནང་ལས་དཔལ་ཆུང་བཏོན་ཡོད་མི་དེ་ རྩིས་ཁྲན་མ་བཀོད་པར་ཡོད།།	0.239	0.073	*2.1*
2	གནང་བ་མེད་པའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ དཔལ་ཆུང་ཐོག་ལོག་ཟློང་འབད་ཡོད།།	0.650	0.123	*2.2*
3	ཉིན་གཅིག་༢༠/ གི་རིང་ གནང་བ་མེད་པར་ དཔལ་འབོར་རང་བཞིག་འབད་ཡོད།།	0.700	0.096	*2.3*
4	ལོ་མཇུག་གི་རྩིས་ཁྲན་བཟློས་པའི་ དཔལ་ཆུང་ ཐུང་ཐོ་དང་ཟློང་ཐོ་ནང་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་ཟློང་འབད་པ་སྟེ་འཛོད་ཡོད་རུང་ ཉིན་གཅིག་༢༧ ལས་ ༡༥/ གི་རིང་ རང་བཞིག་འབད་ཡོད།།	0.485	0.059	*2.4*
5	རྩིས་ཁྲན་ནང་ ཉིན་གྲངས་གི་མ་དཔལ་སྟེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ ལོག་ཟློང་འབད་ཡོད་པ་སྟེ་ ཚུལ་མི་མཐུན་པར་བཀོད་ཐོག་ལས་ དཔལ་འཛིན་བཏོན་ཏེ་ ལོག་ཟློང་འབད་ཡོད།།	0.244	0.139	*3*
6	བཟློས་ཟློང་མ་འབད་བའི་ལྷ་ཚུ་ ཟད་འགྲོ་འབད་བཏོན་ཐོག་ལས་ མ་དཔལ་ལོག་ཟློང་འབད་ཡོད།།	0.341	0.262	*4*
ཐེ་ཚན་པ : བང་དོན་དང་བང་བཀྲུད་ལས་ཁུངས། བང་བཀྲུད་ལྟན་ལས།				
7	གནང་བ་མེད་པའི་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ དཔལ་ཆུང་ ཐོག་ལོག་ཟློང་འབད་ཡོད།།	0.758	0.121	*1.1*
8	དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲན་མ་བཤད་གསལ་པར་བཞག་ཡོད་རུང་ ཐུང་ཐོ་དང་ཟློང་ཐོ་ནང་ རྩིས་ཟློང་འབད་ཡོད་པ་སྟེ་ ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་བང་ཟློང་ཟློང་ལས་ དཔལ་ལོག་ཟློང་འབད་ཡོད།།	0.919	0.077	*1.2*
9	དཔལ་ཁང་ནང་ལས་དཔལ་ཆུང་བཏོན་ཡོད་མི་དེ་ རྩིས་ཁྲན་མ་བཀོད་པར་ཡོད།།	0.223	0.030	*1.3*
	བཟློས་	**4.559**	**0.980**	

ཉེས་ཚད་བཟློས་ཏེ་ ལོག་ཟློང་འབད་ཡོད་པའི་ མ་དཔལ་ཚུ་བཀྲུད་བརྟེད་འབད་ཡོད་པ་དང་ གནང་དོན་དེ་ ངན་ཁྱད་བཀག་ཐོག་ཚོགས་ལུ་ཆུན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོད་པ་མིན། ཚུག་པར་དུ་ ཚུན་ཁག་གིས་ མི་ངོམ་དེ་ གཞུང་གལ་ཡོག་ལས་ དགོངས་གོལ་ལས་བཏང་ཡོད་པ་མིན། (*རྩིས་ཞིབ་བང་དོན་མང་༢༧/༧༨; རྩིས་འཁྱན་ཐང་ཀར་ བརླབ་ཚོས་ཁེད། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ (༥༠༤ཁ/ཁ) ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ རྩིས་འཁྱན། ཕྱོན་ཚེ་དབང་། རྩིས་ འཛིན་འགོ་དཔོན་ གོང་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ ༧༥༠/༠༦༠ ཅན་མ།*)

གཞན་སྐྱོང་བ། *གནང་དོན་འདི་ རྩིས་འཛིན་མ་འབད་བར་ཡོད།། དཔལ་འབོར་ཡོངས་ཟློག་གས་བཀྲུར་རྟེད་འབད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་བཀྲུར་རྟེད་ རྩིས་ཁྱབ་ནང་བཞུগས་ཅི། ཟློས་འདེབས་བཀོད་ མི་ཐུར་ གནད་དོན་འདི་ ཚོད་དཔོན་ཡོངས་ཐུབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཁྱིམས་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཐུན་ཚེན་ཁྱེད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཉེས་འཇུগས་ཅན་འདི་མེདཔ་ལས་ ཁྱིམས་འགལ་ཀྱི་ཉེས་འཇུগས་བཀལ་ཐབས་མེད་པར་ ཡོད་པ་མིན།*

ཅ.༢.ཀ ས་ནས་དང་ནགས་ཚལ་ལྟན་ལག

སྤྱི་བོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༢༢ བའི་ནང་ ས་ནས་དང་ནགས་ཚལ་ལྟན་ལག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འཛིན་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་དཔལ་ལས་ཁུངས་པ་ཅ.ཅ/ཀ ཡོད་ཅིང་ ལྟན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚོགས་༡༠/༠/༢༠༢༠ རྒྱན་ལུ་ དཔལ་ཀྱམ་ས་ལ་ཅ.ཀཀ༠ རྩིས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཐོ་ཆུན་ཁྱེད་ལུ་ ལྟ་ཤུ་ཡོད་ཅིང་ ལྟ་ཤུ་ལས་ ཅ.ཀ༥ ཡོད་ཅིང་ ཁ་ཡིག་ཐོ་ཆུན་ཁྱེད་ལུ་ ཅ.ཀ ཡོད།

རིམ་མང།	དངོས་ཀྱི	ཐུན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་ཀྱི་ ཟླ་ཚེས་༡༠/༡༡/༢༠༢ རྒྱན་ ཟླ་ཚེས་ལུ་ལྟན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འཛིན་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཏུ། (དཔལ་ཀྱམ་ས་ལ་ནང་)	ཐིག་ཤུགས་ལས་ཁུངས་བའི་དཔལ་ བཏོར། (དཔལ་ཀྱམ་ས་ལ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་༡༠/༠/༢༠༢༠ རྒྱན་ ལྟག་མ་ལུགས་ཡོངས། (དཔལ་ཀྱམ་ ས་ལ་ནང་)	ཐིག་ཤུགས་ལས་ཁུངས་ ཡོངས། %

༧	ཁྱིམས་ལྷག་ས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལྷ་མ་གནས་ཤ།	14.446	1.220	13.226	8.45
	བཤོལ་མས།	**14.446**	**1.220**	**13.226**	**-**

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༤ སྤྱི་ཟླ་༢༢ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷ་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྟན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོགས་ལྷ་གོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༧. ཁྱིམས་ལྷག་ས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ — དངུལ་གྱི་མ་ས་ལ་༧᤽.᤽᤽᤾

༧.᤽ གཞུང་གི་བོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ — དངུལ་གྱི་མ་ས་ལ་᤽᤽᤾

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ཀ་ཞབས་ཏོག་ལས་ལུང་ས་ཀྱིས་ ཚན་དན་དམར་ཤོ་ འཛོན་བཟུང་འབད་ཡོད་མི་ལས་ བོང་འབབ་དངུལ་གྱི་མ་᤽᤽᤾.᤽᤽᤾ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག *(ཆེས་ཞིབ་བརྗ་དོན་མང་᤽᤽᤾᤽᤾ དོན་ཚན་᤽.᤽ ཆེས་འགན་ཐད་ཀར་ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན་ གོང་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང᤽᤾᤽᤾᤾᤽᤾ ཚན་མ། མེག་ནུ་དཀར་ལྷས་ནཏ། ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང᤽᤾᤽᤽᤽᤾᤽᤾ ཚན་མ། རིག་འཛིན་ཆུ་མཚོ། ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ ངོ་རྒྱས་མང᤽᤾᤽᤾᤾᤽᤾᤽᤾ ཚན་མ། ཤ་བཀ། ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང᤽᤾᤽᤾᤽᤾᤽᤾᤽᤾ ཚན་མ། ཤ་བཀོང་ཆོས་འབགནཔ། བཅིས་སྟོང་ཆུས། ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང᤽᤾᤽᤾᤽᤾᤽᤾᤽᤾ ཚན་མ། ཤུན་ཐུབ་མཐར་ཚེན། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང᤽᤾᤽᤾᤽᤾᤽᤾᤽᤾ ཚན་མ། ཀ་ཀ་ཚེ་རིང། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང᤽᤾᤽᤾᤽᤾᤽᤾᤽᤾ ཚན་མ།)*

གཞན་སྐྱོང་བཅུ *དོན་ཚན་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་ཆེས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད། བསྡོམས་དངུལ་གྱི་མ་ས་ལ་᤽᤽᤾.᤽᤽᤾ ནང་ལས་ དངུལ་གྱི་མ་ས་ལ་᤽.᤽᤽᤾ ཆེས་སྟོམས་འབད་བའི་ཕྱག་ལྟར་ དངུལ་གྱི་མ་ས་ལ་᤽᤽᤾ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག*

᤽᤽᤾.᤽.᤽ དངུལ་ཆེས་ལྷན་ལག

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢᤽ སྤྱི་ཟླ་᤽᤽ བའི་ནང་ དངུལ་ཆེས་ལྷན་ལག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷ་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱི་མ་ས་ལ་᤽.᤽᤽᤾ གནས་བའི་ ལྷན་ཞུ་ལྷལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་᤾᤽/᤽/᤽᤽᤾ ཚུན་ལྷ་ ཆེས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལྷ་བསྡུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང།	བཟོ་ཐེ	ཟླ་ཚེས་᤾᤽/᤽᤽/᤽᤽᤾ ཚུན་ ཟླ་ཚོགས་ལྷ་ལྷན་ཞུ་ལྷལ་མི་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྱི་མ་ས་ལ་ནང་)	ཆེས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འདོར། (དངུལ་གྱི་མ་ས་ལ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་᤾᤽/᤽/᤽᤽᤾ ཚུན་ ཕྱག་མལྷས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱི་མ་ས་ནང་)	ཆེས་འགྲིག་འབད་ ཡོད་པ། %
᤽	ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང།	2.544	2.544	-	100
	བཤོལ་མས།	**2.544**	**2.544**	**-**	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢᤽ སྤྱི་ཟླ་᤽᤽ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷ་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྟན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་᤾᤽/᤽/᤽᤽᤾ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལྷ་བསྡུད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

᤽᤽᤾. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང།

᤽᤽᤾.᤽ ཁྱལ་འབབ་ཀྱི་ཆེས་ལྷག

ཐིམ་ཕུག་ལྷང་ཐྲོག་ལས་ཡོད་ཅིང་ཁ་ཤས་ཀ་ཅན་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁྱལ་བཏབ་མི་ སོ་ས་ཚུ་ལས་ ཁྱལ་འབབ་ དངུལ་གྱི་མ་ས་ལ་᤽.᤽᤽᤾᤾ གི་ཆེས་ལྷག་འདུག *(ཆེས་ཞིབ་བརྗ་དོན་མང᤽᤾᤽᤾᤽᤾᤽᤾ དོན་ཚན᤽᤾᤽᤾᤽᤾ ཆེས་འགན་ཐད་ཀར་ དཀོན་མཆོག་ཏོ་ཌི། ཅ་དམ་ལ་ཀཙོ་འཛིན་ འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང᤽᤾᤽᤾᤽᤾᤽᤾᤽᤾᤽᤾᤽᤾ ཚན་མ། ཕྱ་བཀོད་ཆོས་འགན་ཐུ། ཏང་ལས་ཀུན་ཁྱབ་མཚན། ཡུང་ཐྲོག་མདའ་ཚེན། ཞི་གཡོག་ ངོ་རྒྱས་མང᤽᤾᤽᤾᤽᤾᤽᤾᤽᤾ ཚན་མ།)*

གཞན་སྐྱོང: *དངུལ་འབོར་ཚུ་ཀ་ར་ ཆེས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དོན་ཚན་འདི་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོདཔ་མིན།*

᤽᤽᤾.᤽.᤽ གསོ་བའི་ལྷན་ལག

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢᤽ སྤྱི་ཟླ་᤽᤽ བའི་ནང་ གསོ་བའི་ལྷན་ལག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷ་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱི་མ་ས་ལ་᤽.᤽᤽᤾ ཀན་ས་ལས་ ལྷན་ཞུ་ལྷལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་᤾᤽/᤽/᤽᤽᤾ ཚུན་ལ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལྷ་བསྡུད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང།	དངོས་སྒྲུབ	སྤྱི་ཟླ་རྒྱ་/༡༧/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་ཁྱབ་ཀྱི་ རྒྱ་ཁྱབ་མི་ ཁེལ་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེལ་འགྲོག་འབད་བའི་དངུལ་ འདོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཟླ་རྒ/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ ས་ཡ་ནང་)	ཁེལ་འགྲོག་འབད་ཡོད་པ། %
1	གཡོ་ཐོག་དང་ངན་ལྟད་ ཁྲོག་ཀ	5.602	-	5.602	-
2	ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་	1.056	-	1.056	-
	བསྡོམས།	6.658	-	6.658	

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༧༧ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཁེས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ལྷན་ཁྱབ་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ སྤྱི་ཚོས་༣༠/༧/༢༠༢༠ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ ཁེས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གློས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༧. གཡོ་ཐོག་དང་ ངན་ལྟད་ ཁྲོག་ཀ – དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༥.༥༠༢

༧.༧ བསྡུ་གསོག་འབད་ཡོད་པའི་བོང་འབས་ཚུ་ ཅུམ་ཕྱས་ཐོག་ལས་ བོག་སྐྱོང་འབད་ཡོད་པ།

ཐིམ་ཕུག་ འཛིགས་མེད་ཏོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་ ཁེས་འཛིན་ལས་རིགས་པ་གི་ལས་ཚབ་སྒེ་ལུ་འབད་མི་ ཡིག་ཚང་ལས་རིགས་པ་དེ་གིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་བོང་འབས་ཚུ་ དངུལ་ཁྱོད་ཀྱི་ དངུལ་འཛིན་བཅུགས་བཞག་ ཅུམ་ཕྱས་ཐོག་ལས་ པོག་སྐྱོང་འབད་ནུག ཁོང་འབས་ཁེས་འཛིན་ལག་དེབ་༢༠༠ཅ ཅན་མ་དང་ དངུལ་ཁེས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༧ ཅན་མའི་ དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ བོང་འབས་ཚུ་ ཉིན་གང་མ་༢ ལས་༢᳑᳓ གི་བར་ བདག་གཙང་འབད་ཡོད་པའི་མཇོན་གསལ་འབྱུང་ཡི། གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྟད་བགག་སྐྱོམ་ ལྟན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོད་པའི། *(ཁེས་ཞིབ་བརྗ་དོན་མང་᳓᳔᳔᳔ དོན་ཚན་᳓.᳓ ཁེས་འགན་ཐང་གར་ ཀུན་བཟང་ཚོས་སྐྱོན། ཡིག་ཚང་ལས་རིགས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་᳓᳔᳔᳔/᳔᳔᳔᳓ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཁེས་འགན། པང་ནས་ཁེས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་/᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔᳔ ཅན་མ།)*

གནས་སྐྱོང་བཅུ *ཁེས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཞིན། རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་སྟོན་སྨན་ཁང་གི་ལས་ཀས་ཁ་ཕྱད་མི་ནང་ ངོམ་ཀུན་བཟང་ཚོས་སྐྱོན་གཱ་ཐེ་ཡོད་པ་ཞིན་ནི་ མ་ཤེས་བར་ཡོད་པལས་ གནད་དོན་ཁ་འདི་ ཚོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ངན་ལྟད་བགག་སྐྱོམ་ལྟན་ཚོགས་ལུ་ བོག་ཐེ་ཁེས་སྐྱོད་འབད་ཡོད་པ་ཞིན།*

༧.᳔ གཞུང་གི་བོང་འབས་སྐོག་ཟ་འབད་ཡོད་པ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་᳓.᳔᳑᳒

ཀ) ཐིམ་ཕུག་ འཛིགས་མེད་ཏོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་ ཁེས་འཛིན་ལས་རིགས་པ་གི་ ལས་ཀས་ཐེ་ལུ་འབད་མི་ ཡིག་ཚང་ལས་རིགས་པ་དེ་གིས་ བོང་འབས་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་ཐེ་ལས་ཡག་ཆགས་ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ ཐད་སྐྱོང་ཕྱི་འཛུར་བཀོད་ཐོག་ལས་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ᓗ.ᓗᔑᔑ གནས་པའི་གཞུང་གི་བོང་འབས་ ཁྲོག་ཟ་འབད་ནུག གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྟད་བགག་ལྟོམ་ལྟན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོད་པའི། *(ཁེས་ཞིབ་བརྗ་དོན་མང་ ᓗᓗᔑᔑ དོན་ཚན་ᓗ.ᓘ ཁེས་འགན་ཐང་གར་ ཀུན་བཟང་ཚོས་སྐྱོན། ཡིག་ཚང་ལས་རིགས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ ᓘᓘᔑᔑᓘᓘᔑᔑ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཁེས་འགན། པང་ནས་ཁེས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ /ᔑᔑᔑᔑᔑᔑᔑᔑ ཅན་མ།)*

གནས་སྐྱོང་བཅུ *ཁེས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཞིན། རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་སྟོན་སྨན་ཁང་གིས་ཁ་ཕྱད་མི་ནང་ ངོམ་ཀུན་བཟང་ཚོས་སྐྱོན་གཱ་ཐེ་ཡོད་པ་ཞིན་ནི་ ཁ་ཤེས་ཀ་ཁ་ཡོད་ལས་ ཀུན་ཁ་ཁ་ཡོད་ ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ངན་ལྟད་བགག་ལྟོམ་ལྟན་ཚོགས་ལུ་ ཁ་ལག་ཐེ་ཁེས་ལྟོད་འབད་ཡོད་པ་ཞིན།*

ཁ) ཐིམ་ཕུག་ འཛིགས་མེད་ཏོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་ ཁེས་འཛིན་ལས་རིགས་པ་གི་ལས་ཀས་ཐེ་ལུ་འབད་མི་ ཡིག་ཚང་ལས་རིགས་པ་དེ་གིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ བོང་འབས་ཚུ་ བོང་འབས་ཀྱི་ དངུལ་དེབ་ནང་མ་བཀོད་གས་པར་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ᓘ.ᓘᔑᔑ ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ ཐད་ཀར་ ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ ཐད་ཀར་ ཁ་ལག་ཐེ་ཁེས་ལྟོད་ཡོད་ཅིང་ ངན་ལྟད་ ཁ་ལ་ ཁ་ལ་ ཁ་ལ

༢. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༡.༠༤༥

༢.༡ གཞུང་གི་བོང་འབས་བཙུལ་གས་བཞག་ཐྱི་མི་ལས་བརྟེན་ཉེས་ཚད་ཕོག་ཡོད་པ་ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༡.༠༤༥

ཐིམ་ཕུག་ འཛིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ཆུལ་ཡོངས་གཙོ་བསྐྱེན་སྒན་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བཅས་གི་ ཐིས་འཛིན་ལས་རིགས་པ་ཡི་ལས་ཚབ་སྒེ་ལུ་འབད་མི་ཡིག་ཚང་ལས་རིགས་པ་དེ་ཡིས་ བོང་འབས་ཐིས་བགོང་ལག་དེས་༢༠༠ཉ ཅན་མའི་ ཁྲིམས་དོན་༢.ཉ ཡི་ དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ གཞུང་གི་བོང་འབས་ཚུ་ ཉེན་གྲངས་༡ ལས་༤༤༤ ཡི་བར་ན་ མ་བཙུགས་པར་ཡུས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ བསྡུར་བརྗེད་འབད་དགོ་པའི་ཉེས་ཚད་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༡.༠༤༥ གནས་ཏེ་འདུག (ཐིས་ཞིབ་བརྟ་དོན་མང་༡༢/༤༢ དོན་ཚན་༡.༥ ཐིས་འགན་ཐང་ཀར་ཁ་ཀུན་བཅང་ཚོས་སྒྲོན། ཡིག་ཚང་ལས་རིགས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ ༢༠༢༠/༠༠༡ ཅན་མ། ཐྲ་བགོང་ཐིས་འགན་ཁ་ཡརྒྱ་ནས་ཆུས། བོང་འབས་ཐིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་/ཇ་ཅ་ཅ་༢༤ ཅན་མ།)

གཞན་སྙན་ངན *ཐིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་མིན། ཆུལ་ཡོངས་གཙོ་སྒྲོན་སྒྲན་བང་གིས་བཤད་མི་ནང་ ངོས་ཀུན་བཅང་ཚོས་སྒྲོན་གা་ཐེ་ཡོད་པ་མིན་ན་ཤེས་མ་ཚུགས་པ་ལས་ གཞད་དོན་ལེན། ཚོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ངན་ལྟད་བཀག་ནོས་ལྟན་ཚུགས་ཡུ་ བོག་ཐེ་ཐིས་སྒྲོད་འབད་ཡོད་པ་མིན།*

རྩོད་ལག་ཚུ།

ཇ.༡.༡ རྩོད་ལག་བདག་སྐྱོང་ མོང་སྣར།

ཟླཿལོ་༢༠༡ཅ ཟླཿཟླ་༡༡ བའི་ནང་ མོང་སྣར་ རྩོད་ལག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཟླཿཚོགས་ལུ་ ཐིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༣༣༡ གནས་པའི་ ཟླན་ཞུལ་མི་འདི་ ཟླཿཚོས་༣༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཏིག་ཡང་ ཐིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཙུད་བཟུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དབྱེ་སྡེ	ཟླཿཚོས་༤༠/༡༡/༢༠༡ ཚུན་ ཟླཿཚོགས་ལུ་ཟླན་ཞུལ་མི་ ཐིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འདོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླཿཚོས་༤༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
1	ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ལས་ འགལ་བ།	-	-	-	-
༢	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཚུ།	0.331	-	0.331	-
	བཅོམས།	0.331	-	0.331	

ཟླཿལོ་༢༠༡ཅ ཟླཿཟླ་༡༡ བའི་ནང་ ཟླཿཚོགས་ལུ་ ཐིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ཟླན་ཞུལ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ ཟླཿཚོས་༣༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཐིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་ཐོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༡. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༡.༡ གོང་གསེལ་ཞབས་ཏོག་སྒྲན་ཁང་དེ་ གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྒྲན་ཁང་སྡེ་རིམ་༢ པ་ལུ་ ཡར་ཕེར་འབད་མི་ནང་ ཚུལ་མིན་སྤྱང་ཡོད་པ།

རྩོད་ལག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཟླ་ཤུད་ལུ་ཡོད་པའི་ གོང་གསེལ་ཞབས་ཏོག་སྒྲན་བཅོས་ཁང་འདི་ གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྒྲན་ཁང་ སྡེ་རིམ་༢ པ་ལུ་ ཡར་ཕེར་འབད་བའི་སྒྲབས་ཀྱི་ ཐུང་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ཡོད།

རིམ་མང་	གནད་དོན།	དངུལ་འབོར(ཐཱ་ཡ་ནང་)	དེན་གསོ
༡	ཁྱེས་གཞོང་ ཆུའི་ཀ་ལི(ཝིས་ཀོག)ཚུ ཟླ་ཤར་བདའ་སྒེ་བཟོ་ནི་དང་ ལེན་ཏེ་བཙུགས་སྒྲིག་ འབད་ནི་ ནང་འཁོད་ཆུ་དང་བཙུགས་ནི་དང་ ཟློག་མེ་དང་འཕེལ་བའི་ལུ་ཚུ་ བཙུགས་ སྒྲིག་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།	༢.ཁ༧	ཕྱིན་འགྱངས་གྱི་ཉེས་ཚད་བཀལ་དགོས།

ཐིས་ཞིབ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་ བཟོ་བསྒྲུན་གྱི་ལུ་འདི་འབད་བའི་བསྒང་རང་འདུག (ཐིས་ཞིབ་བརྟ་དོན་མང་༡༢.༤ ཐིས་འགན་ཐང་ཀར་ཁ་ཀུན་བཅང་ཚོས་སྒྲོན། ཡིག་ཚང་ལས་རིགས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ ༢༠༢༠/༠༠༡ ཅན་མ། ཐྲ་བགོང་ཐིས་འགན་ཁ་ཡརྒྱ་ནས་ཆུས། ཡིག་ཚང་ལས་རིགས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་/ཇ་ཅ་ཅ་ཅ ཅན་མ།)

ཁས་ལེན: *ངོས་ཀྱི་ཁ་ཕྱད་ཀ་ཤས་ཡོད་ཀ་ཡིན། ཟླ་ཚོས་ཀ་ཀ ལས་ ཀ/ ༠/ ཀ/ ཡ་ ལས་ ཐལ་ཕ་ཐ་ཚོངས་ཆ་ཀ་ ངམངས་ཐིས་ཚོགས་ཆུང་ཀྱི་ཐོག་སྒྲོན་ཞལ་འཛོམས་ཆ་ཤས་ ཁས་ལེན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ མ་ཤེས་ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ སྡེ་ལས་ཀ ཐུགས་ཁ་ཕྱོད་ཀ ངམངས་ ཐིས་ཚོགས་ཆུང་ངང་ ཚོད་ དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་ཁྲིམས་ཆུང་ངང་ཀ ཐུགས་ཁ་ཕྱོད་ ངང་ཁྲིམས་ཆུན་ ཐུ་ ངམངས་ཐིས་ ཚོགས་ཆུང་ངང་ ཚོད་ དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ དེ་ལས་ཁྲིམས་ཀུང་ངང་ཀ ཐུགས་ཁ་ཕྱོད་ ངང་ ཁྲིམས་ཆུན་ ཐུ་ ངམངས་ ཐིས་ཚོགས་ཆུང་ངང་ ཚོད་ ལས་ ཁྲིམས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ ངམ་ཀ ཐ་ཚ་ ལ་ ཐ་ ཐ་ ཐ ལ ཐ ཐ ལ ཐ ཐ ལ ཐ

༢ ཚང་སྒྲོན་དང་ནོར་འཛིན་ གཙོང་སྒྲོན་ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༢༢ བ

༢.བ ངུལ་ཕྱག་འཚེལ་སྦྱོང་ཡོངས་བང་ ཕྱིར་འགྲུངས་ཀྱི་ཉེས་ཚད་ཡོཝས་ཡོངས་ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༢༢ བ

རྩོང་ལས་བདག་སྒྲོང་གིས་ སེང་སྒྲོར་ལུ་ཡོང་པའི་ ཐོང་གསེལ་གསོ་བའི་ཞལས་ཏོག་སྨན་བཙོས་ལང་འདི་ གཞི་ཏེན་གསོ་བའི་སྨན་ལང་ཐེ་རིམ་༢ པ་ལུ་ ཡར་སེར་འབབ་བའི་སྐབས་ལུ་ ངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༢༢ བ འཚེལ་སྦྱོང་འབད་ནུག ཁ་ཞན་ཡང་ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཡུན་འགྲངས་ལུས་ཡོང་མི་གིས་ ཕྱིར་འགྲངས་ཀྱི་ཉེས་ཚད་ངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༣.༦༦ མ་བཀལ་ནུག *(ཉིས་ཞེབ་བརྡ་དོན་ཨང་༦༢༥༦ དོན་ཚན་༢ ཉིས་འགན་ཐད་ཀར་ཅུན་ལེགས་ཏཥཱ་འཛོལ། ཞེབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགྲོ་ངོས། ཞེ་གཡོག་ཡོངས་ཨང་༢༠༦༠༠༦མ་༩ ཅན་མ། ཐུ་བཀྲོད་ཉིས་འགན་ཐེ་ཚེལ་ཏུས། ཕྲོང་ལས་བཟོ་རིག་འགྲོ་ངོས། ཞེ་གཡོག་ཡོངས་ཨང་ ༡༡༠༢༠༣༧ ཅན་མ།)*

གཞན་ཐུགས་ངལ *ཉིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ས་ཡོད་པ་ད་ དོན་ཚན་འདི་ ཐྲི་ཚེས་༢Ი-ᲔᲤ/ ᲐᲠ ᲘᲤ ལུ་ བསམ་གྲྭབ་ཐྲོངས་མ་ལས་ དམངས་ཉིས་ཚོགས་ཆུང་ཀྱི་ཡོས་ཐྲོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ ཐྲོངས་ལས་བདག་སྒྲོང་གིས་ ཁྱིམས་ཀྱི་འབྲེན་ས་ངང་གཅིག་ལས་ བསྒྲུར་ཞིབ་འབད་དེ་ དེ་འཛེལ་ཀྱི་སྐབས་ཞུ་ཚུ་ ཉིས་ཞིབ་དང་འཛིན་ལུ་ཐྲོངས་དགོ་པའི་བཀོད་ཆུ་གནང་ཡི།*

ཅ.༢.༣ ཐྲོངས་ལས་བདག་སྒྲོང་ བཀྲིས་སྐང་།

ཐྲི་ཟླ་༢ᲘᲠ ཐྲི་ཟླ་ᲘᲘ བའི་ནང་ བཀྲིས་སྐང་ཐྲོངས་ལས་བདག་སྒྲོང་གིས་ ཐྲི་ཚོགས་ལུ་ ཚང་སྒྲོན་དང་ནོར་འཛིན་གྱི་ ཉིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ ཐུན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ ཐྲི་ཚེས་ᲜᲚ/Ო/Ნ/ᲜᲝᲜᲝ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ ཉིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོད་ལུ་བཙུང་བཐུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང་	དཔེ་ཐེལ	ཐྲི་ཚེས་ᲜᲝ/ᲘᲘ/ᲜᲝᲘᲠ ཚུན་ ཐྲི་ཚོགས་ལུ་ཐུན་ཞུ་ཕུལ་མི་ ཉིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཉིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འདོད (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐྲི་ཚེས་ᲜᲝ/Ო/Ნ/ᲜᲝᲜᲝ ཚུན་ ཐུན་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཉིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
1	ཚང་སྒྲོན་དང་ནོར་འཛིན་ཚུ	–	–	–	ᲘᲘᲝ
	བཅོམས།	–	–	–	

ཐྲི་ཟླ་ᲜᲝᲘᲠ ཐྲི་ཟླ་ᲘᲘ བའི་ནང་ ཐྲི་ཚོགས་ལུ་ ཉིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཀ་གསལ་ ཐུན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱག་ལས་ ཐྲི་ཚེས་ᲜᲝ/Ო/Ნ/ᲜᲝᲜᲝ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ ཉིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོད་ལུ་གོས་བཅད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

Ი ཚང་སྒྲོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཙོང་སྒྲོན

Ი.Ი ཐོན་ཕྱིན་ཉིས་ཐུག

ཐྲོངས་ལས་བདག་སྒྲོང་གི་ ལས་ཆེད་པ་ས་ས་ས་དང་ ལས་འབགས་ དེ་ལས་བཏུམ་ཕེབ་བ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ᲜᲝᲘ ཐོན་ཕྱིན་ཉིས་ཐུག་ཕེ་ཅིག *(ཉིས་ཞེབ་བརྡ་དོན་ཨང་ᲘᲘᲜᲜᲘᲜᲜᲜᲜᲜᲜᲜᲜᲜ

རིམ་མང།	དངོས་སྒྲ།	སྤྱི་ཚེས་༤༠/༡༡/༢༠༢༠ ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ལྷན་ཁུངས་མི་ ཉིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ གྱི (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཉིས་འགྲོག་འབད་བའི་དངུལ་ འདོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༤༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ ཡིག་མཁན་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ ས་ཡ་ནང་)	ཉིས་འགྲོག་འབད་ཡོད་པ། %
1	ཚད་སྟོན་དང་ཞོར་འཕྲལ་ཚུ།	0.033	-	0.033	-
	བསྡོམས།	0.033	-	0.033	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༡ བའི་ནང་ ཕྱི་ཚོགས་ལྷ་ ཉིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ལྷན་ཁུབས་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ ཕྱི་ཚེས་༤༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཉིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལྷ་གྲོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༡ ཚད་སྟོན་དང་ཞོར་འཕྲལ་གཞོད་སྟོན་— དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣

༡.༡ དངུལ་འཛིན་སྒོ་ཡོད་པ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣

ཁེད་བོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གོང་གསེས་ཞལས་ཏོག་སྣན་བཅོས་ཁང་ནང་ ཐོག་མེ་བཙུགས་ནི་དང་ འཕྲལ་འཐག་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཁེད་བོག་ཡིག་ཚང་གི་མཐའ་སྐོར་ཏེ་རལ་ཀྱུབ་ནི་ལྟ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཕལ་ཆ་བཏུ་ཆ་༤ མ་བཏོག་མི་དང་ ས་གོང་མ་ནང་ལྟ་གི་ནུམ་གང་མ་ལ་ལུ་ཅིག་བསྟར་སྟོད་མ་འབད་མི་ལས་བཏེན་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣ འཐེབ་སྟོད་འབད་ནི་ཨིན། *(ཉིས་ཞིབ་བརྟག་དོན་མང་ཚན་ ༢༢།ཨ།ཅ དོན་ཚན་༢ ཉིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཡོན་ཏན་ཁོར་ཡུ། བཟོ་རིག་འགྲོ་དཔོན་ཚུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་༢༠༠༤།༠།༢༦ ཙན་མ། ཐུ་བཀོད་ཉིས་འགན་ཟིན་ མིན་དཔའ་ལ་ལ་ལྷ་ལེ། ཆུལ། མི་ཁྱངས་ངོ་སྒྲོད་ལག་ཁྱེར་མང་།༢༠༢༠/༠༠༠ཅ།།༦ ཙན་མ།)*

གནས་སྟངས: *དོན་ཚན་འདི་ ཉིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་མིན། ཕྱི་ཚེས་༤།ཅ ༠/ཅ/ །/ལ་ ལས་ ༠ཅ/ །ཅ/ །/ ཚུན་ བསམ་རྩེ་ལུ་ དཔལ་ཉིས་ཚོགས་ཁུངས་གྱི་ཐོག་སྟོན་ཞུས་འཛོམས་སྐབས་ ས་ཚོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཐུགས་ཞིན་ལས་ བདུན་ཕྲག་ཅ གི་ནང་འགོད་ལུ་ ཕྱན་ཚོགས་ཐྲིང་ ཞིབ་རོགས་ཉིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་བར་ ཁྱབ་རྒྱུན་ཡིག་ཆ་ལ་སྐོང་དང་ ཐོག་བསྟུན་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་ཁྲི་གནང་ཡི། མིན་ཅང་ དཀྱོ་ཚུན། ས་ཚོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཐུགས་ ལྷན་ཁུ་འབད་མ་བཏུབ་བར་ཡོད་པ་མིན།*

ཅ.༣.༢ ལྷ་རོ་ཕྱོང་ལས་འགན་གི་ཁེད་བོག

༡. ན་ཐ་ཁེད་བོག

ཕྱི་ཟླ་༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་༡༡ བའི་ནང་ ན་ཐ་ཁེད་བོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕྱི་ཚོགས་ལྷ་ ཉིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ ལྷན་ཁུ་ཕུལ་མི་འདི་ ཕྱི་ཚེས་༤༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལྷ་ ཉིས་འགྲོག་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལྷ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང།	དངོས་སྒྲ།	སྤྱི་ཚེས་༤༠/༡༡/༢༠༢༠ ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ལྷན་ཁུངས་མི་ ཉིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ ཚུ (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཉིས་འགྲོག་འབད་བའི་དངུལ་ འདོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༤༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ ཡིག་མཁན་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ ས་ཡ་ནང་)	ཉིས་འགྲོག་འབད་ཡོད་པ། %
1	གཡོ་ཟོར་དང་ངན་ལྟད་ ཁོག་ཟ།	-	-	-	༡༠༠
	བསྡོམས།	-	-	-	

ཕྱི་ཟླ་༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་༡༡ བའི་ནང་ ཕྱི་ཚོགས་ལྷ་ ཉིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ལྷན་ཁུབས་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ ཕྱི་ཚེས་༤༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཉིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལྷ་གྲོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༡ གཡོ་ཟོར་དང་ ངན་ལྟད་ ཁོག་ཟ

༡.༡ ཐོང་གསེས་ཀྱི་ཁྱལ་ཡོག་ཕྱོད་འབད་ཡོད་པ

ཁེད་བོག་བདག་སྐྱོང་གི་ ཅེ་མའི་ཁེད་བོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱིས་ བསྡུ་ལེན་དང་བསྡོགས་བཞག་འབད་བའི་ཐོང་གསེས་ཀྱི་ཁྱལ་ ངན་ལྟད་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠५/ ལོག་ཕྱོད་འབད་ནི་ བག་དོན་འདི་ ངན་ལྟད་ བཀག་ཐོ་མ་ལྟན་ཚོགས་ཡ་ལྟན་ཞུ་འབད་ཡོད་པ་ཨིན། *(ཉིས་ཞིབ་བརྟག་དོན་ཚན་ཀ།ཅ།ལ།ཅ དོན་ཚན་།.། ཉིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཕྱར་ལེན་ཁང་ཆུ་ལས་མཚན། ཁེད་བོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ (ཅ།ལ།ཅ།།།) ཙན་མ། དཀར་ཐོ། ཆུལ། མི་ཁྱངས་ངོ་སྒྲོད་ལག་ཁྱེར་མང་།༢༠ལ།ཅ།།ཅ།) ཙན་མ། ཐུ་བཀོད་ཉིས་འགན་ཟིན་ དཀར་ཐོ། ཆུལ། མི་ཁྱངས་ངོ་སྒྲོད་ལག་ཁྱེར་མང་།༢༠ལ།ཅ།།ཅ།) ཙན་མ།)*

གནས་སྟངས: *དོན་ཚན་འདི་ ཅེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་དེ་ འཕྲན་ཚོད་མང་ ཅེ་མཐོ-༢༠༢༠-།/ལ/ ཕྱི་ཚེས་།/ཅ ০ཆ/ ༢০২০ ཙན་མ་དང་འཕྲིན་ ཉིས་འགྲོག་འབད་ཡི།*

༥.༤.༤ ཁྱོང་གསར་རྩོང་ལས་འཕེལ་གྱི་ཞིབ་འཚོལ

༡ ལྷང་ཐལ་ཞིབ་འཚོལ

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༡ བར་ནང་ ལྷང་ཐལ་ཞིབ་འཚོལ་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༥༠ གནས་ཤུལ་ཨེ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཙུང་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང་	དངོས་སྐྱེ	ཟླ་ཟླ་ཚེས་༤༠/༢༠༢༠ ཚུན་ ཟླ་ཟླ་ཚོགས་ལུ་སྐྱོན་ཞུཡཁ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་བར་བའི་དངུལ་འདོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཟླ་ཚེས་༤༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ སྐྱག་མལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་བར་ཡོད་པ། %
1	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཚུ།	༠.༥༠	-	༠.༥༠	༠
	བཅོམས།	༠.༥༠	-	༠.༥༠	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༡ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ཤུན་ཞུ་བཏང་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཚུལ་ཁྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གོམས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༡ ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གཙོད་སྐྱོན་ – དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༥༠

༡.༡ ཕྱོགས་ཕྱིན་ཚུལ་ཤུག - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༥༠

ཞིབ་བོག་བདག་སྐྱོང་གི་ ལས་ཁུངས་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༥༠ ཕྱོགས་ཕྱིན་ཚུལ་ཤུག་འབད་འདུག *(ཚུལ་ཞིབ་བཏང་དོན་མང་ཡིག་༢༢།/ལ་ དོན་ཚན་༡ ཚུལ་འགན་ཐང་གིས་ ཤུལ་རྗེ། ཤེར། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་མང་ ༡༡།།འ།ཀ།ཀ།ཁ།ཤ ཅན་མ། ཤ་བཀོད་ཚུལ་འགན་ཤུལ་རྗེ། ཤེར། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་མང་ ༡༡།།འ།ཀ།ཀ།ཁ།ཤ ཅན་མ།)*

གནས་སྟངས། *དོན་ཚན་འདི་ ཚུལ་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཡིག་མང་ མར་ཚེ་ཚེ-ཏི་ཀྱི/ ཚེས་ཡུ་ཚེས-০৪/ ২০১/ ১০৯ ཟླ་ཚེས་ ১/ ০২/ ২০১/ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཏ་ན་ཁྱལ་འབད་ཡི།*

༥.༦ ཤང་ལྷོང་འདུས་ཚོགས

༥.༦.১ འབྲག་ཁྱལ་འཛིན་གཞུག་ལག་ལྷོད་ཁ།

ཟླ་ཟླ་༢༠༢༡ ཟླ་ཟླ་১১ བར་ནང་ འབྲག་ཁྱལ་འཛིན་གཞུག་ལག་ལྷོད་ཁ་ཡི་གིས་ ཟླ་ཟླ་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་১৬.৭৫৯ གནས་ཤུལ་ཨེ་འདི་ ཟླ་ཟླ་ཚེས་ ১/ ০২/ ২০২০ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཙུང་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང་	དངོས་སྐྱེ	ཟླ་ཟླ་ཚེས་ ১১/ ১১/ ২০১৫ ཚུན་ ཟླ་ཟླ་ཚོགས་ལུ་སྐྱོན་ཞུཡཁ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་བར་བའི་དངུལ་འདོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཟླ་ཚེས་ ১/ ০২/ ২০২০ ཚུན་ སྐྱག་མལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་བར་ཡོད་པ། %
1	ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།	0.885	–	0.885	–
2	ཁྲིམས་ལྷག་ལས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས།	14.509	–	14.509	–
	བཅོམས།	15.394	–	15.394	

ཟླ་ཟླ་༢༠༢༡ ཟླ་ཟླ་১১ བར་ནང་ ཟླ་ཟླ་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ཤུན་ཞུ་བཏང་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ ཟླ་ཟླ་ཚེས་ ১/ ০২/ ২০২০ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཚུལ་ཁྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གོམས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༡. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། – དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.২২৫

༡.༡ ཟླ་ཟླ་ཁ་ཤུ་གནས་ཚོགས་ལས་འགལ་ཡོད་མི་ཡུ་ ཉེས་ཆ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོད་པ།

རང་བཞིན་ལྷན་འཛུང་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་གིས་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་པ་གཅིག་ལས་ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་ ཕྲེགས་གཞི་འ།ཀ།འ། ཅན་མའི་ཐོག་ལུ་ ཟླ་ཟླ་ཚད་ཀྱི་གནས་ཚོགས་ཡ་ནི་ཡིན་པ་ཨིན། ཁ་ཤུ་ཡིན་ལ་ ཉམས་ཆག་ཡ་ཡ་ ২.১/৫ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག *(ཚུལ་ཞིབ་བཏང་དོན་མང་ཡིག་১১১১ དོན་ཚན་১.১; ཚུལ་འགན་ཐང་ཀོག་ཀུར་ཡུར་པ་ཏེ།ཏ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་/১৭১২০১২ ཅན་མ། ཀོག་ཀུར་ཏི་པ་ཀུ་ཅང་། ཟློབ་རིག་ཀི་ཕྱེག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ ২/০৬০০৭ ཅན་མ། ཕྱོན་འཛིན་ལས། ཟློབ་ཁུག་ཀི་ ཕྱེག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་*

རྒྱགས་མང་(༡༩༠༧།) ཅན་མ། ཕྱོགས་དབྱངས་ཅན། སོ་ནམ་ཀྱི་ཚོས་ཚན་འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་(༢༠༠ཉ)༠༡༠། ཅན་མ། ཟོག་ཀར་རེ/ལ་ཆེ་ཏི་རི། ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་ཚོས་ཚན་འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ མང(/(༡༩༠/(ཅ ཅན་མ། ཐོ་བཟང་དབལ་འབྱོར། བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང(/(ཉ)ཁ)ཁ)ཁ)ཁ ཅན་མ། ཕ་བགོད་ཁྱེས་འགན་ཟ ཟོག་ཀར་ཕུར་པ་ངོ་ཟླ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང(/(ཅ)ཁ)ཁ ཅན་མ)

གཞན་རྒྱུར: *དོན་ཚན་འདི་ ཆ་ཤས་གཅིག་ཁྱེས་འཕྲིག་འབད་ཡོད་པ། མ་རྩ་དབུལ་འབོར་བསྐྱར་རྟེད་འབད་དེ་ ཁྱེས་ཞིབ་བསྐྱར་རྟེད་ཁྱེས་ཁ་ཕ་ཅ་ཏ་ཡ་ ཁ་ཆོས་ཀ་ཡ ཤ ཧ ཀ ཨ ཀ ཁ ཀ ཁ ཀ ཁ

९.९.१ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་སྒྲུན་ཚོགས།

སྤྱི་བོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧༧ བར་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་སྒྲུན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༠༥༣ གནས་པའི་ སྐྱན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱུན་ཡུ་ རྒྱལ་མིན་གཅིག་ཡང་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྣམས་ བོས་ཡུ་བསྡུར་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

ཨིན་ཧང་།	དངུལ་སྒྲོ	ཟླ་བཅུ་ཕྲག་ཉིས་ཀྱི་ཚེས་ཆ/༧༧/༢༠༢༡ རྒྱུན་ ཟླ་ཚེས་ཡུ་སྒྲུབ་ཞུ་ཕུལ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་ རྒྱུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་ འབོག (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་བཅུ་ཕྲག་ཉིས་ཀྱི་ཚེས་༤༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
༡	རྒྱལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་	༠.༠༥༣	-	༠.༠༥༣	-
	བཅོམས།	༠.༠༥༣	-	༠.༠༥༣	

སྤྱི་བོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧༧ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ རྒྱལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་བ་གསལ་ སྐྱན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་གྱི་ནང་འགོད་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྒྱུ་ བོག་ཡུ་ཐོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༧. རྒྱལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠༠༥༣

༧.༧. ལེ་ནོ་ལེགས་ཕྱིར་སྤོར་འབད་ཡོད་མི་ནང་ ལེ་འབབ་ཀྱི་ཁེས་ལྷག — དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠༠༥༣

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་སྒྲུན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་གནས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་པ་རྒྱུ་ལ་ ལེ་ནོ་ལེགས་ ཕྱིར་སྤོར་འབད་ཡོད་མི་ནང་ བསྡུར་བརྒྱུད་འབད་དགོས་པའི་ ཞེ་འབབ་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༧༩.༢མ༠ ཁེས་ལྷག་འབད་འདུག (*ཁེས་ཞིབ་བརྗེ་དོན་མང་༧༢᪥᪥ᪧ དོན་ཚན་᪩ ཁེས་འགན་ཐད་ཀར་ བཏུབ་འཕྲིན་ལས། མངོའ་གཞུང་ཁེས་འགན་ཐད་ཀར་ ཞི་ཁག་ཡོད་ཀ་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་།ᪧ᪥᪥᪠᪠᪩ ཅན་མ། ཕྱ་བཀོད་ཁེས་འགན་ཐུས་ ཚེ་དབང་ནས་རྒྱལ་ཁྱབ། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་།᪢᪠᪠᪠᪩ ཅན་མ།)*

གནས་སྐྱོང་བྱེད *དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.᪠᪥ བསྡུར་ནས་ལེ་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ལས་ དོན་ཚན་འདི་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་མིན།*

९.९.१ འབྲུག་གི་བཙག་འཕྲ་སྒྲུན་ཚོགས།

སྤྱི་བོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧༧ བར་ནང་ འབྲུག་གི་བཙག་འཕྲ་སྒྲུན་ཚོགས་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༥.᪢᪣᪥ གནས་པའི་ སྐྱན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱུན་ཡུ་ རྒྱལ་མིན་གཅིག་ཡང་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྒྱུ་ བོག་ཡུ་བསྡུར་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

ཨིན་ཧང་།	དངུལ་སྒྲོ	ཟླ་བཅུ་ཕྲག་ཉིས་ཀྱི་ཚེས་༤༠/ᪧᪧ/᪢᪠᪡ རྒྱུན་ ཟླ་ཚེས་ཡུ་སྒྲུབ་ཞུ་ཕུལ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་ རྒྱུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་ འབོག (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་བཅུ་ཕྲག་ཉིས་ཀྱི་ཚེས་༤༠/༠༤/᪢᪠᪡ རྒྱུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
1	གཡོ་ཐོག་དང་ངན་ལྡན་ ཚོགས་ཁ	ས.᪢᪣᪥	-	ས.᪢᪣᪥	-
	བཅོམས།	ས.᪢᪣᪥	-	ས.᪢᪣᪥	

སྤྱི་བོ་᪢᪠᪡ སྤྱི་ཟླ་ᪧᪧ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ རྒྱལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་བ་གསལ་ སྐྱན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་᪣᪠/᪠/᪢᪠᪢᪠ རྒྱན་གྱི་ནང་འགོད་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྒྱུ་ བོག་ཡུ་ཐོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

ᪧ. གཡོ་ཐོག་དང་ ངན་ལྡན་ ཚོགས་ཁ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ས.᪢᪣᪥

ᪧ.ᪧ. ཕྱིར་བཏང་ཡིག་རིགས་རྒྱུ་གི་འགྲེམས་འཕྲུས་ དངུལ་སྒྲོད་ནང་གཡོ་ཐོག་དང་ངན་ལྡན་ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ས.᪢᪣᪥

འབྲུག་གི་བཙག་འཕྲ་སྒྲུན་ཚོགས་ཀྱིས་ དངུལ་འཕྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཏེར་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ སྤྱི་བོ་᪢᪠᪡ ལས་ ᪢᪠᪥᪤ རྒྱན་ སྤྱིར་བཏང་ཡིག་རིགས་རྒྱུ་གི་འགྲེམས་འཕྲུས་ལ་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ས.᪢᪣᪥ གནས་པའི་ འཕྲོར་རྡུགས་དང་ དགོས་མཁོའི་རྒྱུ་ཏེ་ཁྱེན་ཡིག་ཆས་རྒྱུ་མིག་སྟོན་འབད་ནི་མིན་འདུག ཕྱིར་བཏང་ཡིག་རིགས་རྒྱུ་ཁ་གསལ་པ་དང་ ཡིག་ལེན་པའི་ཁ་གསལ་ ཏེ་ལས་ ཡིག་རིགས་རྒྱུ་ཀྱི་ཀུངས་པ་ལ་རྒྱ་ནི་ཡང་མེད་པའི་ བཅུད་ཕྱུད་འཛིན་ཧོག་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ དངུལ་སྒྲོད་འབད་ནི་ཡིན་ལས་ རྒྱུ་ཁ་ཕྱིས་ཁེན་ཁ་ཤས་བཞིན་མ་ལས་ གནང་དོན་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་ཐེ་དང་ ཤུལ་ལས་ ངན་ལྡན་བཀག་ཐོག་ལས་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཁེས་སྒྲོད་ནང་འབྲུག

(ཁེས་ཞིབ་བརྗེ་དོན་མང་ᪧᪧ᪢᪩ དོན་ཚན་᪢ ཁེས་འགན་ཐད་ཀར་ ཐུན་བཤད་ཚོགས་ཐུགས་ཁ། ཡིག་ཀྱ་གཏོང་ལེན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་།᪢᪠᪠᪤᪠ ཅན་མ། ཕྱ་བཀོད་ཁེས་འགན་ཐད། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་།ᪧᪧ᪢᪠᪠᪡ ཅ་ནམ། ཀན་ངོ་ཐུག་ཚོ་རིང། ལས་ འགྱལ་འགོ་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་།᪣᪠᪢᪠᪠ ཅ་ནམ། ཟླ་བ་བསྡན་འཛིན། ཏུང་ཚེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་།᪢᪣᪠᪢᪠ ཅ་ནམ།)

གཞས་སྒྲངས། *དོན་ཚན་འདི་ རྒྱས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད། སྤྱི་ཚེས་༢༧/ ༡༢/ ༢༠༢༤ ཡི་ ཐོག་མའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདྲན་ས་གཡོས་གནང་བའི་སྐབས་ ཉེས་འཇུག་བཅས་ཀྱི་ ཟླ་དགུ་ཚེ་རིང་ཡི་ ལོ་ང་/ཀ་ གི་བཙོན་ཁྲིམས་ཝོག་མ་ཚད་ དཔལ་ཀྱམ་༤,০/৬,২০/.০০ ལོག་བཏབ་དགོངས་ཡོད་པ་ད་ ཉེས་འཇུག་ས་ཁ་ ཀུན་བཟང་ཚོས་སྒོས་འདི་ ཉེས་པ་ལས་ཕྱོགས་ཏེ་འདུག་ དེའི་སྒོར་སྟན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ ཚོད་དཔོན་ཡོངས་བྱས་ཡིག་ཚང་གིས་ ཐོག་མའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདྲན་ས་ལས་གནང་བའི་འཕྲུན་ཚོད་དེ་ ཆ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདྲན་ས་མཐོ་གཏུག་ཞུ་སྒེ་འདུག*

ཅ.ཅ.ཅ འཕྲུག་ཀུང་རིལ་ཚོགས་པ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་བཙན་༡༡ པའི་ནང་ འཕྲུག་ཀུང་རིལ་ཚོགས་པ་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དཔལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༡.༡༡/ གནས་པའི་ ཟླན་ཞུ་ཕྱལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣০/০৫/২০২০ ཚུན་ཡུ་ དཔལ་ཀྱམ་ས་ཡ་০.০৮/ ཚེས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ཟླཁ་ལུས་ དཔལ་ཀྱམ་ས་ཡ་১.০২২ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོས་ཡུ་བཙུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དངུལ་སྒེ	ཟླ་བཅུ་ཚེས་༣০/১১/২০১৫ ཚུན་ ཟླ་ཚོགས་ཡུ་ཟླུན་ཞུ་ཕྱལ་མི་ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཚེས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འདོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་བཅུ་ཚེས་༣০/০৫/২০২০ ཚུན་ ཟླཁ་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཚེས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
1	ཆང་སྐོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཚུ།	1.119	0.091	1.028	8.13
	བསྡོམས།	**1.119**	**0.091**	**1.028**	

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་བཙན་༡༡ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ལས་ ཟླན་ཞུ་ཕྱལ་བའི་ཤུལ་ལས་ ཚེས་འགྲིག་འབད་མི་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣০/০৫/২০২০ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ ཟླཁ་མ་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ བོས་ཡུ་ཐོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༧. ཆང་སྐོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - དཔལ་ཀྱམ་ས་ཡ་১.০২২

༧.༡. ཐོན་ཕྱིན་ཚེས་ཟླཁ

ཀ) འཕྲུག་ཀུང་རིལ་ཚོགས་པ་གི་ ཨེཁི་ཨའི་ཨེཁི་ཨེ་ཚེས་ཁྲ་ནང་ལས་ ལས་ཆེད་པ་དང་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལར་ ཐོན་ཕྱིན་སྒོང་ཆང་ བསྡོམས་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་০.৬৭/ ཚེས་ཟླཁ་འབད་འདུ། *(ཚེས་ཤེལ་བཅུ་དོན་ཨང་༢༢༢༩ དོན་ཚན་༢ ཚེས་འགན་ཐད་ཀར་ ཕྱོགས་དགས་ཡོད།། ཡོངས་བྱས་དྲུང་ཆེན། ངོ་སྒོང་ལག་ཕྱེར་ཨང་༢༢ཅ།།০২৬ཅ། ཅན་མ། ཟླ་བཅོད་ཚེས་འགན་ཐོག་ དགས་ཡོད།། ཡོངས་བྱས་དྲུང་ཆེན། ངོ་སྒོང་ལག་ཕྱེར་ཨང་།།ཅ།།০২৬ཅ། ཅན་མ།)*

གཞས་སྒྲངས། *དོན་ཚན་འདི་ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།། མ་རྩ་དཔལ་འབོར་འདི་ འཕྲུག་ཀུང་ཁེད་ ཚོགས་པའི་ཚེས་ཁྲ་བཙུགས་ཡོད་ཅང་ དཔལ་ཀྱམ་ས་১,২১১.(৩) གནས་པའི་ ཨང་ཀྱངས་৭ པའི་ཐད་ ཉེས་ཆད་བཏུབ་ཆ་২ء ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཨིན།*

ཁ) འཕྲུག་ཀུང་རིལ་ཚོགས་པ་གི་ ཨེ་ཨེཁི་ས་ཚེས་ཁྲ་ནང་ལས་ ལས་ཆེད་པ་དང་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལར་ ཐོན་ཕྱིན་སྒོང་ ཆང་ བསྡོམས་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་০.২২২ ཚེས་ཟླཁ་འབད་འདུ། *(ཚེས་ཤེལ་བཅུ་དོན་ཨང་༢༢༢༤ དོན་ཚན་༢ ཚེས་འགན་ཐད་ཀར་ ཕྱོགས་དགས་ཡོད།། ཡོངས་བྱས་དྲུང་ཆེན། ངོ་སྒོང་ལག་ཕྱེར་ཨང་།།ཅ།།০২৬ཅ། ཅན་མ། ཟླ་བཅོད་ཚེས་འགན་ཐོག་ དགས་ཡོད།། ཡོངས་བྱས་དྲུང་ཆེན། ངོ་སྒོང་ལག་ཕྱེར་ཨང་།།ཅ།།০২৬ཅ། ཅན་མ།)*

གཞས་སྒྲངས། *དོན་ཚན་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་ཚེས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད། མ་རྩ་དཔལ་འབོར་འདི་ བསྒྲར་ཟླེད་འབད་ཡོད་ཅང་ ཐྲེད་བཅུ་ཆ་২ء ཟླག་ལུས་འབད་ཡོད་པ་ལས་ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།*

ག) འཕྲུག་ཀུང་རིལ་ཚོགས་པ་གི་ ལས་ཆེད་པ་དང་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལར་ ཐོན་ཕྱིན་སྒོང་ཆང་ བསྡོམས་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་১.৭৬৩ ཚེས་ཟླཁ་འབད་འདུ། *(ཚེས་ཤེལ་བཅུ་དོན་ཨང་༢༢༢༤ དོན་ཚན་ཅ ཚེས་འགན་ཐད་ཀར་ ཕྱོགས་དགས་ཡོད།། ཡོངས་བྱས་དྲུང་ཆེན། ངོ་སྒོང་ལག་ཕྱེར་ཨང་།།ཅ།།০২৬ཅ། ཅན་མ། ཟླ་བཅོད་ཚེས་འགན་ཐོག་ དགས་ཡོད།། ཡོངས་བྱས་དྲུང་ཆེན། ངོ་སྒོང་ལག་ཕྱེར་ཨང་།།ཅ།།০২৬ཅ། ཅན་མ།)*

གཞས་སྒྲངས། *དོན་ཚན་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་ཚེས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད། མ་རྩ་དཔལ་འབོར་འདི་ བསྒྲར་ཟླེད་འབད་ཡོད་ཅང་ ཐྲེད་བཅུ་ཆ་২ء ཟླག་ལུས་འབད་ཡོད་པ་ལས་ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།*

༧.২ ཚེས་ཟླཁ་ཚུ་ལུ་འཕྲོ་མཐུད་བསྒྲར་ཞིས་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ - དཔལ་ཀྱམ་ས་ཡ་১.০২২

འཕྲུག་ཀུང་རིལ་ཚོགས་པ་གིས་ ཨེམ/ཨེསི་ ལེ་རན་ས་ཡུ་ནའི་ཅེཏ་ ཨེཁི་ནི་ལས་ ཀིང་ཨེ་ཀཱབ་২০১৬ གི་ཨོག་འཛིན་གྱི་སྒོང་ཆང་ དཔལ་ཀྱམ་ས་ཡ་২.১২০ ཚེས་ཟླཁ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ཡུ་ འཕྲོ་མཐུད་བསྒྲར་ཞིས་ མ་འབད་བར་འདུ། *(ཚེས་ཤེལ་བཅུ་དོན་ཨང་༢༢༢༢ དོན་ཚན་༣ ཚེས་འགན་ཐད་ཀར་ ཕྱོགས་དགས་ཡོད།། ཡོངས་བྱས་དྲུང་ཆེན། ངོ་སྒོང་ལག་ཕྱེར་ཨང་།།ཅ།།০২৬ཅ། ཅན་མ། ཟླ་བཅོད་ཚེས་འགན་ཐོག་ དགས་ཡོད།། ཡོངས་བྱས་དྲུང་ཆེན། ངོ་སྒོང་ལག་ཕྱེར་ཨང་།།ཅ།།০২৬ཅ། ཅན་མ།)*

གཞས་སྒྲངས། *དཔལ་འབོར་ཟླཁ་ལུས་ དཔལ་ཀྱམ་ས་ཡ་১. ০২২ བསྒྲར་ཟླེད་མ་འབད་ཁ་ལས་ དོན་ཚན་ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། སྤྱི་ཚེས་২৫-২৬/ ১১/ ১৮ ཡི་ ཐེམ་ཡིག་ ཆུལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་ འཛོམས་གང་ནང་ དགའས་ཚེས་ཚོགས་ཀྱང་ གི་ཟོས་སྒོང་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ འཕྲུག་ཀུང་རིལ་ཚོགས་པ་ཡུ་ ཐུན་ཆ་২ء བཅོ་ཁྲ་ དཔལ་འབོར་ཀ་ཀ་ སྤྱི་ཚེས་২১/ ০৫/ ২০২০ ནང་ འབོད་བསྒྲར་ཟླེད་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་ཆུ་གནང་ཡི། ཨེན་ཅང་ སྤྱི་ཚེས་২০/ ০৫/ ২০২০ ཚུན་ཡུ་ དོན་ཚན་ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།*

༤.༤.༥ རྒྱལ་ཡོངས་དཀའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྟན་ཚོགས།

སྤྱི་བོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༡ བའི་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དཀའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.᠔᠕᠓ གནས་བའི་ སྟན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/᠀/᠒᠐᠒᠐ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཙུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང་	དངུལ་སྒེ	སྤྱི་ཚོས་ ᠑᠐/᠑᠑/᠒᠐᠒᠑ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྟོན་ཞུས་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འཕོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚོས་ ᠑᠐/᠐᠄/᠒᠐᠒᠐ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
1	ཁྱིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས།	0.684	-	0.684	-
	བཟོམས།	0.684	-	0.684	

སྤྱི་བོ་᠒᠐᠒᠑ སྤྱི་ཟླ་᠑᠑ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ལྟན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ སྤྱི་ཚོས་ ᠑᠐/᠐᠄/᠒᠐᠒᠐ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་ཐོག་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

᠑. ཁྱིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ — དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་᠓.᠓᠕᠓

᠑.᠑ ཡིག་ཆས་ཚུ་མིག་སྟོན་མ་འབད་བར་ཡོད་པ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་᠓.᠓᠕᠓

ཞེ་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དབང་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ཡུ་ཨེན་དྲི་པི-འབྲེལ་གཡོས་ གཞིར་བཙོལ་གྱི་ལྟ་འབད་ རྒྱལ་ཡོངས་དཀའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྟན་ཚོགས་ལུ་ ཐོང་གསེབ་ཤེས་ཡོན་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་ དོན་ལས་ ཟང་འགྲོ་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་᠓.᠓᠕᠓ གནས་ཡོད་མི་གི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་ མིག་སྟོན་འབད་ནི་མིན་འདུག *(རྩིས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཨང་᠓᠓᠓᠓᠓ དོན་ཚན་᠓ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཤེས་འགན་འཛིན་ལས་ནུས་པ། རྒྱལ་ཡོངས་དཀའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྟན་ཚོགས། ཞེ་གཡོག་ངོ་རྩགས་ཨང་ ᠓/᠓᠐᠓᠔᠔᠔ ཅན་མ། དཀར་དབང་ཡོག་ཏན། བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ངོ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས་ཨང་᠓᠓/᠓᠐᠓᠓᠓᠔᠕ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་རྩིས་འགན། རིན་ཆེན་དབང་འབྲས། ལས་རིམ་འགོ་འཛིན་པ་གཙོ་འཛིན། རྒྱལ་ཡོངས་དཀའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྟན་ཚོགས། ཞེ་གཡོག་ངོ་རྩགས་ཨང་᠓᠓᠓᠓᠓/᠓᠓᠓᠓᠓

གཞན་སྒྲུ�sb དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད། སྤྱི་ཚེས་༢༥-༢༧/ ༡༡/ ༡༨ ལུ་ ཕེམ་ལུག་ ཆུལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛིམས་གང་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐོག་སྟོན་ཞལ་འཛིམས་ཁག་ འབྲུག་ཀེར་ཀེའི་ཚོགས་པ་ལུ་ སྤྱི་བཅུ་༧༢ པའི་ནང་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛིམས་ནང་ ཐོག་སྟོན་གྱི་དོན་ཚན་སྒེ་བཤུགས་བ་ གཞན་དོན་འདི་ ཐབས་ཤེས་གཞན་མེད་པ་ལས་ དེ་ དགོངས་ཡངས་གཞན་ཐབས་ཡོད་པའི་ཞུ་བ་བབས་དགོཔ་སྒེ་བཀལ་གཞན་ཡི། བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ཚོད་ཆུ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་དང་ལུས་དགོ་པའི་ བཀལ་ཆུ་གཞན་ཡི། ཨིན་ཅང་ སྤྱི་ཚེས་༢༠/ ༠༥/ ༢༠༢༠ ཆུན་ལུ་ མདུན་ཐོག་ཁྱོད་ཞུན་ཞུ་གི་ནི་ཡང་མ་ཟྱོད་པར་ཡོད།*

༡.༢. ཐོག་ཕྱིན་རྩིས་ལྷག་དང་ དངུལ་ཁོར་འཕྲུལ།

ཕེམ་ལུག་ འབྲུག་ཀེར་ཀེའི་ཚོགས་པ་ནང་ ཐོག་ཕྱིན་ཐོག་དང་ཚད་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༥༩༠ རྩིས་ལྷག་ཐེ་ཡོད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

- སྤྱི་ལོ་༢༠༢༢ སྤྱི་བྱ་༡ པ་ལས་ ལས་ཁྱེད་པ་དང་ མཁོ་ཐོག་པ་ཚུ་ལུ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་ ཐོག་ཕྱིན་བཐེམས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༡༡/ གི་ཁ་གསལ་དང་ ཆུབ་རྐྱེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མིན་འདུག
- རྩིས་ལོ་ ༢༡/ ༡༢/ ༢༠༢༣ གི་རྩིས་མཇུག་ལུ་ ཐོག་ཕྱིན་རྩིས་ལྷག་བཐེམས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༡༠/ ལུ་ཚོད་དེ་འདུག
- སྒོབ་ཐྲུང་ངལ་གསོ་ལུ་འགྲོ་མི་ལས་ཁྱེད་པ་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་པར་ ཐོག་ཕྱིན་རྩིས་ལྷག་ ངལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༢/༣ ལུ་ ཚོད་དེ་འདུག

(*རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་/༢/༢/ དོན་ཚན་ཅ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ འཛིགས་མེད་ཨེན་ཚོར་ཐུ། ཡོངས་ཁྱབ་བྱང་ཆུང་ཆེན། ངོ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས་ཨང་/༡/ཅ/ཡ/ཀ/ཡ/ཁ/ ཅན་མ། ཕྱ་བགོད་རྩིས་འགན་ཁ་ཕྱིགས་ འཛིགས་མེད་ཨེན་ཚོར་ཐུ། ཡོངས་ཁྱབ་ཐུང་ཆེན། ངོ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས་ཨང་/༡/ཅ/ཡ/ཀ/ཡ/ཁ/ ཅན་མ།)*

གཞན་སྒྲུconsb དོན་ཚན་འདི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྲོག་འབད་དེ་ ཡོད་པ་ཨིན། མ་ཚ་དངུལ་བསོར་འདི། བཟླས་ཆེན་འབད་དེ་ ཡོད་ཅང་ ཐུམ་བཅུ་ཆ་༢༩ ལུ་བཞི་འཕགས་བ་ དངུལ་ཀྱམ་༢༣,༢༢༥.༠༠ འཕྲོད་ཡོད་ མི་འདི། རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད།*

༥.५ ལས་འཛིན་ཚུ།

༥.५./ འབྲུག་བཟའ་སྦྱོང་ལས་འཛིན་ཚད།

སྤྱི་ལོ་༢༠/ སྤྱི་བྱ་// པའི་ནང་ འབྲུག་བཟའ་སྦྱོང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི། སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་པའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་//.३५३ གནས་པའི་ ཐུན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི། སྤྱི་ཚེས་३०/०//२०२० ཆུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་३.३/५ རྩིས་འགྲོག་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྱམ་༢.०ཅ༤ ཡོད་མི་འདི། འོག་ལུ་བསྡུར་བསྡོད་ཡོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཏེགས།	སྤྱི་ཚེས་३०////२०/८ ཆུན་ ཐུན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐེག་འགྲོག་ལུ་ལྷན་ཞུ་ ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།	ཐེག་འགྲོག་འབད་བའི་དངུལ་ འཕོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་३०/०/२०२० ཆུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོངས། (དངུལ་ཀྱམ་ ས་ཡ་ནང་)	ཐེག་འགྲོག་འབད་ ཡོངས། %
1	གཡོ་ཐོལ་དང་ངན་ལྡན་ ཚོགས་ཟ།	6.465		6.465	-
2	ཚུལ་མིན་འཛིན་སྒྲོང་།	0.323		0.323	-
3	ཁྱིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཆུ་ལུ་མ་གནས།	-		-	
4	ཚད་ཀྱོན་དང་ཐོར་འཕྲུལ་ཚུ།	4.595	3.315	1.280	72.14
	བཅོམས།	**11.383**	**3.315**	**8.068**	29.12

སྤྱི་ལོ་/२०/८ སྤྱི་ཟླ་// པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་པའི་ ཚུལ་མིན་ཁྱི་གནས་རིམ་གས་གསལ་ ལྷན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱལ་ལས་ རྩིས་འགྲོག་འབད་མི་དང་ སྤྱི་ཚེས་३०/०/२०२० ཆུན་ ཁྱེ་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ"ཐོག་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོད།

/ གཡོ་ཐོལ་དང་ ངན་ལྡན་ ཚོགས་ཟ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་४.९५५

/./ མཇོད་ཆས་དང་དངུལ་ཀྱང་ནང་ ཚད་ལུས་འཛིན་ཡོད་པ་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་२./४०

བས་མ་ཐུབ་ཐྲོངས་མཁར་འབྲུག་ཟ་སྦྱོང་ལས་འཛིན་ཁྱི་ནང་ ནང་འགོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་ དངུལ་ཀྱང་ནང་ མཇོད་ཆས་ དེ་ལས་ ཐག་མ་ཆོད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལས་ བཐེམས་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་३.५२/ གི་ཚད་ ལུས་འཛིན་ཡོད་པའི་ གསལ་སྟོན་འབད་ཀུག ཐོག་ཕྱིན་དབང་འཛིན་ཁྱིམ་ ནང་འགོད་རྩིས་ཞིབ་པའི་ཐུབ་ཅེད་ལུ་ བཐུར་ཞིབ་འབད་བའི་ཐབས་ ཚད་ལུས་དེ་གསོ་བོ་རང་ ཁེན་ཤུར་ཁྱི་བཅོང་དངུལ་དེ་ཚུ་ བཅུགས་བཞག་དུས་ཐོག་ལུ་མ་འབད་མི་དང་ ཟ་ཚས་སྒ་ཚོགས་ཚུ་ལས་ ལོག་སྟོང་འབད་དེ་འདུག

ལས་འཛིན་ཁྱི་འཛིན་སྒྲོང་གིས་ ལུང་ཕྱོགས་འཛིན་སྒྲོང་པ་བཀྲིས་པ་ལུ་ ཅེས་བཅུགས་སྒྲོལ་ཏེ་ ཕུན་ཚོགས་ཐྲིང་ ངང་ཁྱིམས་ཆུན་ཐེ་ནང་ བཏང་ནུག ཁྱིམས་ཀྱི་འཛུན་ཚོད་དང་འཁྱོལ་བ་ཅིན་ འཛིལ་ཡོད་མི་ངོམ་ འདི་གིས་ སྤྱི་ཚེས་२/०/२०१९ གི་ ནང་འགོད་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་३.५२/ བསྡུར་བཀྲེད་འབད་དགོཔ་ཡོད་དང་ དེ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་/./// བསྡུར་བཀྲེད་འབད་དེ་འདུག (*རྩིས་ཞིབ་བརྡ་ དོན་ཨང་/१४/०५ དོན་ཚན་/ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཚོ་བསྟན་ཚེ་ཤིང། ལུང་ཕྱོགས་འཛིན་སྒྲོང་པ་ལས་ཚུལ། ངོ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས་ཨང་/१५/८९००/५/९ ཅན་མ། ཕྱ་བགོད་རྩིས་འགན་ཁ་ཕྱིགས་ ཚོ་བསྟན་ཚེ་ཤིང། ལུང་ཕྱོགས་འཛིན་སྒྲོང་པ་ལས་ཚུལ། ངོ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས་ཨང་/१५/८९००/५/९ ཅན་མ།)*

གཞས་རྒྱུར་བཤད དོན་ཚན་འདི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད་པ་མིན། ཁྲིམས་ཀྱི་འདྲན་ས་ལས་བརྒྱུད་དེ་ ཡིག་མང་ ཝེཥ་སི་ཏི་ཝེཥ། ཝེཥ་སི་ཏི་ཝེཥ། ཟླ་ ། ། །

༤. ཁྲིམས་ཡིག་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༤.༡ ཨེམ/ཨིས་བ་ལ་ཇི་ཚོང་ལས་གང་ལས་ཆུམ་མཚོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ རིན་བཟོད་གཡོ་སྒྲུའི་ཐོག་འབད་ཡོད་པའི་ བང་མཚོན་འཐུང་ཡོད།

ཨེམ/ཨིས་བ་ལ་ཇི་ཚོང་ལས་ཀྱིས་ འཐུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་གླིང་མཇོད་འགང་གི་དོན་ལས་ ཆུམ་ཀྱི་དངོས་རྟམ་ "५५७" མཚོ་སྤྱོད་འབད་ནི་གི་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་དེ་ ཕྱི་ཚེས་ ०५/०३/२०१३ ཡུ་ ཐོག་ནུབ་ དེ་གི་ཉིན་ གང་ས་གཉིས་ཀྱི་ཉེ་མ་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་ལེན་ནི་དང་ ཁ་ཕྱེ་བའི་ཉིན་མ་ སྤྱི་ཚེས་०२/०३/२०१३ ཡུ་ ལས་འཛིན་ཀྱིས་ ཨེམ/ཨིས་བ་ལ་ཇི་ཚོང་ལས་འགང་ལས་ ལྷན་ས་རི་ཆུམ་ ལེན་ཡོད་པར་དང་ ཉིན་མ་དེ་ཡུ་རང་ ཨེམ/ཨིས་བ་ལ་ཇི་གི་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་དེ ཆ་མེད་བཏང་ནུག ཨིན་རྩང་ འཛིན་སྤྱོང་གིས་ ལེན་ཡོད་པའི་ ལྷན་ས་རི་ཆུམ་དེ་ ངོས་ནས་ ५५७ ཡུ་ བཟློར་ བཅོས་འབད་དེ་ བཞག་ནུག་ དེ་འབད་ཁ་ཉ་ ཉེ་མ་མཚོ་སྤྱོང་འབད་ཡོད་པའི་ལྷན་ས་རི་ཆུམ་དང་ ཆུམ་५५७ གི་རིན་གོང་བཟོད་ཡོད་མེ་དེ་ གཙིག་མཚུངས་འཐོན་ཡོད་པ་ལས་ རིན་བཟོད་ནང་གཡོ་སྒྲུའི་བང་ མཚོན་འཐུང་ཡོད་པ་ཨིན། *(ཚེས་ཞིབ་བཤད་དོན་མང་ཀ་१११०३ དོན་ཚན་/.१ ཚེས་འགན་ཐད་ཀར་ཁ་བཤད་ལྟར། ལུང་ཕྱོགས་འཛིན་སྤྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་ རྒྱས་མང་/१०११० ཅན་མ། ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་མང་ १०/०५००९९/१३ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཚེས་འགན་ཁ་ཉ་ བཤད་དབང་ལྟར། ལུང་ཕྱོགས་འཛིན་སྤྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་/१०११० ཅན་མ། ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་མང་ १०/०५००९९/१३ ཅན་མ།)*

གཞན་སྙོར་བ *ཚེས་འཛིག་མ་འབད་བར་ལུས་ལོ་ངེ། དོན་ཚན་འདི་ སྤྱི་ཚེས་१०/०/१८ ལས་ ०२/१०/१८ ཚུན་ བས་མ་ཚེ་ལུ་ དམངས་ཚེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལྷོས་སྒོན་ཞལ་འཛོམས་ཀྱི་ལྷོས་ཚོད་དང་འབྲེལ་ ཚེས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཡིས་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་དང་ལེན་གསལ་ཆུ་ བཟློར་ཞིབ་འབད་ཞིན་ཡོད། འཛིན་སྤྱོང་ཡིས་ ཆུ་ཤུན་ཡིག་ཆ་ཆུ་ཡོངས་ཐོ་ཡིགས་ཐེ་བཙུ་སྒྲིག་འབད་དེ་ ཆུ་ལ་གཞུང་ ཚེས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཡོས་མཐུན་ཡི་དོན་ལུ་ མ་སྤྲོད་པར་ཡོད།*

༥. ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཚུལ་ གཙོད་སྐྱོན་ - དཏུལ་ཀྱམ་ས་ལ་༠.१२५

༥.१.१ ལུང་ཕྱོགས་འོང་འབས་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ ནང་འཛིན་སྟོན་སྒྲགས་དང་ འཐུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཆུམ་ཀྱི་ཐོ་དེབ་ནང་ ནང་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཆུམ་ཀྱི་གཡར་ཚད་ གཙིག་མཚུངས་ མེད་པ།

ལུང་ཕྱོགས་འོང་འབས་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ནང་འཛིན་སྟོན་སྒྲགས་གི་ཡིག་ཆ་ཆུ་དང་འཁྱེལ་བ་ཅིན་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ འཐུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཀྱི་ མཇོད་ཁག་ནང་། ཆུམ་མེ་ཏེག་ཏོན་ ९/१२.३९५ འཛེབ་ འདུག ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕྱོགས་འོང་འབས་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ ནང་འཛིན་སྟོན་སྒྲགས་གི་ཡིག་ཆ་ཆུ་དང་ འཐུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཀྱི་ མཇོད་ཁག་ནང་འགོད་ཡོད་པའི་ཆུམ་ཀྱི་ཀུངས་ཚད་ལུ་ བདག་བཟུང་ལས་ ནང་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཆུམ་ཆུ་ འཐུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཀྱི་ ཐོ་དེབ་ནང་ འགོད་དེ་ཕན་ཚུན་ ནང་འཛིན་ངོ་མ་རང་འབད་ཡོད་མེད་དང་ རྩིས་ཚད་དེ་ ངོས་གཏན་མེན་འཐུག

(ཚེས་ཞིབ་བཤད་དོན་མང་ཀ་१११०३ དོན་ཚན་/२ ཚེས་འགན་ཐད་ཀར་ཁ་བཤད་ལྟར། ལུང་ཕྱོགས་འཛིན་སྤྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་/१०११० ཅན་མ། ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་མང་ १०/०५००९९/१३ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཚེས་འགན་ཁ་ཉ་ བཤད་དབང་ལྟར། ལུང་ཕྱོགས་འཛིན་སྤྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་/१०११० ཅན་མ། ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་མང་ १०/०५००९९/१३ ཅན་མ།)

གཞན་སྙོར་བ *དོན་ཚན་འདི་ ཚེས་འཛིག་མ་འབད་བར་ལུས་ལོ། ནང་མཐོན་འབད་བའི་ གསལ་བཤད་ལག་ཡིག་ཆ་ཆུ་དང་སྒྲགས་ སྟོས་མས་གྲོག་ཚེས་བརྗེད་ཆུ་ ཡོས་མཐུན་ཡི་དོན་ལུ་ ཆུ་ལ་གཞུང་ཚེས་ཞིབ་དབང་ འཛིན་ལུ་ ཚེས་མ་སྤྲོད་པར་ལོ།*

༥.२.१ ལས་ཐེ་ནང་བརྡ་དོན་ཀྱི་ཚད་འཛིན་དང་ལག་ལེན་ཆུ་ ལངམ་ཐེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཚད་ཐོན་ཡོད་པ་ - དཏུལ་ཀྱམ་ས་ལ་१.२५०

ཕུན་ཚོགས་གླིང་འཐུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཐྲང་ཆུ་མངར་ཆབ་ལུ་ ཀུ་རམ་ཀེ་ཇི་རེ་ལུ་ དཏུལ་ཀྱམ་ས་ལ་१,५.५२ འབད་ ཀེ་ཇི་१५,००० བསྡོམས་ དཏུལ་ཀྱམ་ས་ལ་१.२५१ གནས་པའི་ཀུ་རམ་ རིན་ངོ་ཕྱལ་ལས་སྤྲོད་ནི་འབད་བཙོང་ནུག ཨིན་རྩང་ རིན་ངོ་ཕྱལ་ལས་སྤྲོད་ནི་ཨིན་པའི་བཙོང་ཐོ་དེ་ འཐུག་ཟླཏེ་མཇོད་ཐོ་རིམ་ཡུགས་ནང་ལས་ སྤྱི་ཚེས་०३/०३/२०१३ ཡུ་ བཏོན་ཀཱཏ་ནུག ད་ཡང་གཙོ་བོ་རང་ བརྡ་དོན་འཛུལ་རིག་ལས་ལེན་ནང་ ཅེན་ཐུང་ཚུ་ལངམ་འབད་མེད་དང་ རིམ་ལུགས་ཚུ་ལས་ལེན་ཡོད་ལ་ ཁ་ཕྱེ་ཏོག་ཁ་ལས་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཐུང་ཚུ་ནང་ གཡོ་ བཙོས་འབད་ནི་གི་ས་ཕྱོགས་བཞག་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་འཐུང་ནུག གནད་དོན་དེ་ དན་ལྡང་བཀག་ཐོག་ལུ་བཏང་ཡི། *(ཚེས་ཞིབ་བཤད་དོན་མང་ཀ་१११०३ དོན་ཚན་/११ ཚེས་འགན་ཐད་ཀར་ཁ་ཤད་ཐུང་ ཏིས་ལ། བཤད་དོན་འཕྲལ་རིག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་/१०१२५ ཅན་མ། ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་མང་/११११०/००००१०१ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཚེས་འགན་ཁ་ཉ་ ཁ་ཕྱ་ཏུ་ཐ་ཏིས་ལ། བཤད་དོན་འཕྲལ་རིག་ཡོད་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་/१०१२५ ཅན་མ། ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་མང་/११११०/००००१०१ ཅན་མ།)*

གཞན་སྙོར་བ *ཚེས་འཛིག་མ་འབད་བར་ལུས་ལོ་ངེ་བ། གནད་དོན་འདི། ཚོད་ཏ་ཡོན་ཁྱེར་ལས་ཁྱེར་ཞིབ་ལག་ལས་ལས་ཀ་ཡོད་ལ། ཞི་ཁ་ཡ་ལ་ ཡོད་ལ་ཨིན།*

༥.१ ཆུམ་རིགས་ཚུ་ ཚད་ལུས་ཐོན་ཡོད་པ - དཏུལ་ཀྱམ་ས་ལ་१.१५५

ཕུན་ཚོགས་གླིང་འཐུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ནང་ སྤྱི་ལོ་२०१३ ཡུ་ དཏུལ་ཀྱམ་ས་ལ་१.१५५ གནས་པའི་ཆུམ་རིགས་ཚུ་ ཚད་ལུས་འཐོན་ཏེ་འདུག གནད་དོན་དེ་ དན་ལྡང་བཀག་ཐོག་ལུ་གཏང་ཡི། *(ཚེས་ཞིབ་བཤད་དོན་མང་ཀ་१११०३ དོན་ཚན་/१२ ཚེས་འགན་ཐད་ཀར་ཁ་ཤད་ལྟར། ལུང་ཕྱོགས་འཛིན་སྤྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་/१०१२५ ཅན་མ། ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་མང་ १०/०५००९९/१३ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཚེས་འགན་ཁ་ཉ་ ཁ་ཕྱ་ཏུ་ཐ་ཏིས་ལ། ལུང་ཕྱོགས་འཛིན་སྤྱོང་པ། ཞི་གཡོག་མང་/१०१२५ ཅན་མ། ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་མང་ १०/०५००९९/१३ ཅན་མ།)*

གཞན་སྙོར་བ *ཡིག་ཆང་ ཆར་ཚེ/ མོ་ཚེ/ ཚེ་ཇི-ཡི་ཀྱིང/ ཚེལ/ ཤི་ཡི/ ཚེལ-ས་१९/ २०१८/ ८/८ ཟླ་ཚེས་२०.११.२०१८ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དོན་ཚན་འདི། ཚེས་སྟན་ཞུའི་བརྡ་དོན་ཆང་१४१०५ ཅན་མའི་ནང་ ཚེས་ཞིབ་ཐུལ་འཛས་ཆང་१ པ་ཐེ་ཚུད་དེ་ཡོད་པ་ལས་ སྟན་ཞུ་ནང་ལས་ ཚེས་འཛིག་འབད་དེ་ཡོད། གནད་དོན་འདི། ཚེས་སྟན་ཞུའི་བརྡ་དོན་ཆང་१४१०५ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།*

༥.༤.༢. གཏུང་བསམ་རྩི་མ་ལས་འཛིན་ཚད།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧༧ བའི་ནང་ གཏུང་བསམ་རྩི་མ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢༢.༦༠༣ གནས་པའི་ སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཙུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དངུལ་སྒེ	སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/༧/ཟ/༢༠༢༡ ཚུན་ ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་བའི་དངུལ་འདོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/༠/ཟ/༢༠༢༠ ཚུན་ ཕྱག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་ཡོད་པ། %
1	གཡོ་ཐོག་དང་ངན་ལྟད་ཀྱི་ཐོག་ཟ།	22.603	-	22.603	-
	བསྡོམས།	22.603	-	22.603	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧༧ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ཕྱན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱག་ལས་ སྤྱི་ཚོས་ ༣༠/༠/ཟ/༢༠༢༠ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་ཡོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོད།

༧. གཡོ་ཐོག་དང་ངན་ལྟད་ཀྱི་ཐོག་ཟ — དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢༢.༦༠༣

༧.༧. ལས་རྒྱུ་གི་མ་དངུལ་ཚུ་ ཐོག་ཟ་འབད་ཡོད་པ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢༢.༦༠༣

གཏུང་བསམ་རྩི་མ་ལས་འཛིན་ནང་ ལས་རྒྱུ་གི་མ་དངུལ་ཀྱི་རྩེད་པོ་གྲུ་ བསྡོམས་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢༢.༦༠༣ གསོ་པོ་རང་ དངུལ་རྩིས་འགོ་འཛིན་དང་ ཚེ་འབས་སོང་ཡོད་པའི་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་ དཔོན་ཀྱིས་ རང་སོའི་མིང་ཐོག་ལས་ དངུལ་འཛིན་ཀྱི་བཏོགས་ཐོག་ལས་ གཡོ་ཐུན་ཞིའི་ལས་ལེན་སྣ་མང་གི་སྒོས་ལས་ མ་དངུལ་པོག་སྤྱོང་འབད་མི་ཚུ་ བསྡུད་བསྡུ་ཐོག་འཕུ་གི་ཐིག་ཁྱམ་ནང་ ལག་ཏོ་དེ་ཡོད།

དོན་ཚན་མང་	སྤྱོད་ཡོད་པའི་གཡོ་ཐུན་ཞབས་ལས།	མ་དངུལ་གློག་ཟ་འབད་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)
གནད་དོན་ ༡	ལས་འབགས་གིས་ཡོག་སྤྱོད་ཡོད་པའི་དངུལ་ གློག་ཟ་འབད་ཡོད་པ།	༠.་ཀ་ཅ
གནད་དོན་ ༢, ༢༢, ༢༣	འཛུ་བཏུས་ཀྱུ་ཡོད་འཛིན་ཨོག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐེ་ རྩིས་ལས་ཐོག་ཟ་འབད་ཡོད་པ།	༢.་ཉ་ཀ
གནད་དོན་ ༣, ༡༣, ༡༥, ༡༨, ༣༠	འཛིན་ཨོག་ཐུས་མ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་ཐེ་ དངུལ་ཐོག་ཐུས་མ་འབད་ཡོད་པ།	༥.་ཉ་ཆ
གནད་དོན་ ༤ ཤ་ ཤ་	གནང་བ་མེད་པ/ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་པའི་ རྩིས་ཨོག་ཕྱིར་ཐོག་འབད་ཡོད་པ།	༠.་ཀཀ
གནད་དོན་ ༥, ཤ, ༢༧, ༣ཀ, ཤ་	འབྲག་གི་བཙོང་ཁྲལ་ཐོག་ དངུལ་ཐོག་ཐུས་མ་འབད་ ཡོད་པ།	༡.་ཀ་ཅ
གནད་དོན་ ༧, ༡༠, ༡༡, ༡ཤ, ༡་, ༢༡, ༢ཤ, ༢་, ༢ཨ, ༣ཤ, ༣་, ༣ཤ, ཤ, ཤ, ཤ, ཤ, ཤ, ཤ, ཤ	ཚོང་མཁོན་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཐོག་ཀྱིས་ངོན་ལས་ རང་གི་མིང་ཐོག་ལས་གནང་བ་མེད་པའི་ དངུལ་འཛིན་ ཚུ་ ཕྱིར་བཏོན་ འབད་ཡོད་པ།	ཤ.་ཤ་ཤ
གནད་དོན་ ༨	འཛིན་ཨོག་ངོ་མའི་ཐོག་ ཅེ་མ་ལས་ དངུལ་ཐོག་ ཚང་འགྲིག་འབད་ཡོད་རྒྱང་ འཛིན་ཨོག་དེའི་འབྲ་ཨོག་ཐོག་ དངུལ་ཐོག་འབད་ཡོད་པ།	༠.༠ཀ་ཤ
གནད་དོན་ ་, ཀ་, ཀ།, ཤ	དངུལ་ཐོག་ལོག་ཕྱར་འབད་ཡོད་པ།	༠.་ཀ།ལ
**གནད་དོན་ ༡ཀ, ཀ་, ཀ།, ཤ, ཤ, ཤ, ཤ, ཤ, ཤ, ཤ

༥.༥.༡. རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བྲན་༢༢ བའི་ནང་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཐེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དཔྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.᱕᱔᱑ གནས་པའི་ སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚོས་ ༡༠/᱀/᱒᱐᱒᱐ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ ཐེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀྲུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང།	བཏུས་སྡེ	སྤྱི་ཚོས་ ᱑᱐/᱗᱗/᱒᱐᱒᱑ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་ ཐེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དཔྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐེས་འགྲིག་འབད་བའི་དཔྱལ་འཛིན། (དཔྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚོས་ ᱑᱐/᱀/᱒᱐᱒᱐ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དཔྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐེས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
1	ཁྱིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས།	0.237	-	0.237	-
2	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཚུ།	0.420	-	0.420	-
	བསྡོམས།	0.657	-	0.657	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢᱑ སྤྱི་བྲན་᱒᱒ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཐེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ སྤྱི་ཚོས་ ᱑᱐/᱀/᱒᱐᱒᱐ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ ཐེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གློས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

᱗. ཁྱིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་- དཔྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᱐.᱒᱔᱓

᱗.᱗ ལུ་ཚུ་བཀག་ཆ་འབད་བའི་ཕྱལ་ལུ་ ཁས་ལངས་དགོངས་གློས་མ་གཏངམ།

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འཛོ་མོ་གཙང་ཁ་ལུ་ ཡིག་ཚང་དང་ལས་གཡོག་བའི་ཁང་ཚན་གཞིས་སྒྲིལ་འབད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྒྱབ་ནི་འདི་ རིན་བཀོད་དཔྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᱗.᱓᱐᱐ སྒྲོང་ཐོག་ལས་ ཚེམ/ཚེས་/ཚེས་ འབྲུག་ཤར་ཐྲོག་གས་བཙོ་སྐྱན་ལུ་སྒྲོང་ཡོད་མི་དེ་ ཆུ་ཆེ་ཏཱ་གས་འབད་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་དང་ ལུ་གི་མདུན་སྒྲོང་མེདཔ་ དེ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གིས་བཙོ་སྐྱན་ཀྱི་ས་གོང་འདི་བདག་མེད་སྒེ་ བཀོ་བཞག་སྒེ་འབད་ཅིང་ ཁག་འབགཔ་དེ་དགོངས་གོལ་མ་གཏང་ནུས། *(ཐེས་ཞིབ་བརྟག་དོན་མང་᱗᱔᱐᱕ དོན་ཚན་᱗.᱒) ཐེས་འགན་ཁང་ཀུན་ དཀ་དབང་ཕྱན་ལྡན། ལུང་ཕྱོགས་འཛིན་སྒྲོང་པ། ངོ་སྒྲོད་ལག་ཕྱེར་མང་᱗᱐᱒᱐᱐᱐᱗᱕ ཅན་མ། ཆུ་བཀོད་ཐེས་འགན་ཁ། ངག་དབང་ལྷན་ལྡན། ལུང་ཕྱོགས་འཛིན་སྒྲོང་པ། ངོ་སྒྲོད་ལག་ཕྱེར་མང་᱗᱐᱒᱐᱐᱐᱗᱕ ཅན་མ།)*

གནས་སྟངས། *ཐེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་ མངོན་མཚོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འཛུན་ས་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་མིན།*

᱗.᱒ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཚད་མ་བཀལཔ- དཔྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᱐.᱗᱗᱐

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འཛོ་མོ་གཙང་ཁ་ གོ་ལྷན་ཏེ་ལུ་ ཡིག་ཚང་དང་ལས་གཡོག་བའི་ཁང་ཚན་གཞིས་སྒྲིལ་འབད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྒྱབ་ནི་ནང་ ཉིན་ཀུངས་ ᱓᱐᱐ ལས་ལྷག་སྐྱེ་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐང་ ཁག་འབགཔ་ལས་ཉེས་ཚད་ དཔྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᱐.᱗᱗᱐ མ་བཏོག་བས། *(ཐེས་ཞིབ་བརྟག་དོན་མང་᱗᱔᱐᱕ དོན་ཚན་᱗.᱒) ཐེས་འགན་ཁང་ཀུན་ དཀ་དབང་ཕྱན་ལྡན། ལུང་ཕྱོགས་འཛིན་སྒྲོང་པ། ངོ་སྒྲོད་ལག་ཕྱེར་མང་᱗᱐᱒᱐᱐᱐᱗᱕ ཅན་མ། ཆུ་བཀོད་ཐེས་འགན་ཁ། ངག་དབང་ལྷན་ལྡན། ལུང་ཕྱོགས་འཛིན་སྒྲོང་པ། ངོ་སྒྲོད་ལག་ཕྱེར་མང་᱗᱐᱒᱐᱐᱐᱗᱕ ཅན་མ།)*

གནས་སྟངས། *ཐེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་འདི་ མངོན་མཚོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འཛུན་ས་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོདཔ་མིན།*

᱗.᱓ བསྐྱར་སྒྲོང་མ་འབད་བའི་ལུ་ གཡོག་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁེན་གོང་བཏུ་ཚ་᱑᱐ མ་བཏོལཔ- དཔྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᱐.᱗᱒᱔

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འཛོ་མོ་གཙང་ཁ་ གོ་ལྷན་ཏེ་ལུ་ ཡིག་ཚང་དང་ལས་གཡོག་བའི་ཁང་ཚན་གཞིས་སྒྲིལ་འབད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཙོ་སྐྱན་འབད་མི་ཚུ་ ཁག་འབགཔ་དགོངས་གློས་བཤད་ཀྱིས་ ལུ་ཡོཔ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཤས་ ལས་ཀྱི་ཁ་ཤས་ ལས་ཀྱི་ཁ་ཤས་ ལས་ཀ་ཡིག་ལ་ལུ་ ཁ་ཤས་ ཁ་ཤས་ ཁ་ཤས

༢. ཚང་སྒོའི་དང་ནོར་འཕྲུལ་ གཙོ་དོན་སྒོའི་- དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.ཉཤ༠

༢.༡ ལྷ་ཆུ་ངོས་བཏེན་ཞོག་བསྟར་སྒོའི་མ་འབད་བར་དངུལ་སྒོའི་འབད་ཡོད་པ་- དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.ཉཤ༠

བས་མ་གྱུབ་སྒོངས་མཁར་ རང་བཞིན་ཞོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འཇོ་མོ་གཙང་ཁ་ གོ་ལྷན་ཏེ་ལུ་ ཡིག་ཚང་དང་ལས་གཡོག་པའི་ཁང་ཚན་གཞིས་སྐྱེལ་འབད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྱན་འབད་བའི་ སྐབས་ལུ་ བསྟར་སྒོའི་མ་འབད་བའི་ལྷ་གི་ཐང་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.ཉཤ༠ འཆེའ་སྒོའི་འབད་ནུག *(ཟིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཞལ་ཀ་ཤ།ཀ་ དོན་ཚན་།.།)* ཟིས་འཁགས་ཐང་ཀ་རཁ ཟློ་བཤད་འཚིན་ལས། ཞིབ་རོགས་ དངུལ་ཟིས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སྒྲོད་ལས།ཁྱེར་ཞལ་ཀ་།༠།ཀ།༠།(།།།།)ཅན་མ། ཕྱ་བགོད་ཟིས་འཁགས། ཙེམ་ཏྲ་ཁ་ཞལ། ཡང་ཐོག་ས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སྒྲོད་ལས།ཁྱེར་ཞལ་ཀ་།།།ཀ།།།།།།ཅན་མ།)

གཙས་སྒྲོངས། *ཟིས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ད་ གནད་དོན་འདི་ ཝང་ཏོ་ཆེས་ཀྱི་འཚུན་ས་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ཡོད་པ་མིན།*

ཉ.ཇ ངུལ་འཕེལ་གཞུག་སྒེ།

ཉ.ཇ.༡ འབྲུག་རྒྱལ་ཁྱེན་སྦྱང་ལས་འཛིན་ཚད།

ཕྱི་ལོ་།།ཀ།། ཕྱི་ཟླ་།།། བའི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁྱེན་སྦྱང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་ ཟིས་འཛིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་།།ཉ.།།ཤ། གནས་བའི་ ཐུན་ཞུ་ཡུལ་མི་འདི་ ཕྱི་ཚོས་ །།།།/།/།།།། ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ ཟིས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀྲུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དཔེ་སྒྲོ	ཕྱི་ཚོས་།།/།།/།།།། ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་ཐུན་ཞུ་ཡུལ་མི་ ཟིས་འཛིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུལ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟིས་འཛིག་འབད་བའི་དངུལ་ འབོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚོས་།།/།/།།།། ཚུན་ ཐུག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ ས་ཡ་ནང་)	ཟིས་འཛིག་འབད་ ཡོད་པ། %
1	གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྡན་ ཚོག་ཟ།	-	-	-	-
2	ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང།	19.263	-	19.263	-
3	ཁྱིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཁིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས།	-	-	-	-
	བཅོམས།	19.263	-	19.263	-

ཕྱི་ལོ་།།ཀ།། ཕྱི་ཟླ་།།། བའི་ནང་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་ ཟིས་འཛིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ཐུན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ ཕྱི་ཚོས་།།/།/།།།། ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ ཟིས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་ཐོག་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།ཁ

༡. གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྡན་ཚོག་ཟ།

༡.༡ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་གང་དང་གཅིག་གར་རྒྱུན་སྒྲོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ སི་ཨའེ་ཏི་ཚིས་ཁྲའི་ནང་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ དངུལ་ཀྱང་ཚུ་ལོག་སྒྲོད་འབད་ཡོད་ཀྱི་ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་ནང་ཡུན་རིངས་ལོ་ འབད་ཕྱིར་ཕྱིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོག་སྒྲོད་འབད་ཡོད་པ་དང་ དངུལ་ཀྱང་ཚུ་ལོག་ཟླ་ཁ་ཡོད་པ།

ཐུ་རོ་ལུ་ཡོད་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁྱེན་སྦྱང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ ཁྱེན་བསྟར་གྱི་བསྡུ་བླང་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་གང་ཚད་ཀྱི་རྒྱུས་ཁྲའི་ནང་ ཧུག་གཤོག་ནི་ནང་ ངལ་གསོ་ཚུ་མ་བཏོས་བར་ ཁྱེན་གྱངས་།། ལས་ཀ་ཅ ངེ་ཅིག་གི་ཕྱི་བཏུངས་ལུས་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཤ།ཤ ཐོན་ཏེ་འབདཔ་ ཧ་ཅ་ཤ ཐོན་ཏེ་ཡོད་པ་ཡང་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གི་དངུལ་ཀྱང་ཁུངས་ཁེ་ཏེ་ཡོད་ལ། ཚོང་ལས་ཀྱི་དངུལ་ཀྱང་ཁུངས་ཁ་ཡོད་ལ། ཁ་ཕྱིར་འབད་ཡོད་ཀྱི་ ཁ་ཕྱིར་ཕྱིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོག་ཟླ་ཁ་ཡོད་ཀ་ཡ། ཁ་ཕྱིར་ཕྱིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ཁ་ཕྱིར་ཕྱིན་ལས་ཁ་ཡ ཐོན་ཏེ་ཡོད་ཀ་ཡ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གི་དངུལ་ཀྱང་ཁུངས་ཁ་ཡ་ཡོད། ཚོང་ལས་ཀྱི་དངུལ་ཀྱང་ཁུངས་ཁ་ཡ ཐོན་ཏེ་ཡོད་ཀ་ཡ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཀ་ཡ ཐ་ལ ཕ་ཀོད་ཟིས་འཁགས་ཕ

*ཡོངས་བྱས་འཇོན་སྒྲོང་པ། ཚེ་སྲོག་ཞེན་བཅོལ། ངོ་སྦྱོང་ལག་ཕྱེར་མང་།།།འཁ་ཅ།ཅ།ཅ།ཅ། ཡེ་ཤེས་ཆུ་མཆོ། ཡོངས་བྱས་འཇོན་སྒྲོང་པ། དཏལ་ཁྱེས་དང་ ཁྱེས་འཇོན། ངོ་སྦྱོང་ལག་ཕྱེར་མང་།།ཅ།།།ཅ།ཅ།ཅ། ། སངས་རྒྱས་དབང་འབྱུས། ཡོངས་བྱས་འཇོན་སྒྲོང་པ། སྒྲིར་བཏང་ཞེན་བཅོལ། །།།འཁ་ཅ།ཅ།ཅ།ཅ། ། བདག་ཏིག་ལས། ཚོང་ལས་དྲུང་ཆེན། ངོ་སྦྱོང་ལག་ཕྱེར་མང་།།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ། ། ཕྱོགས་ཅན་ཁ་ཤས། ཡོངས་བྱས་འཇོན་སྒྲོང་ལ། ཕ་ཤེས་ཏོ་ཏེ། ཕ་ལགས། ལ་ཁ་ཤས། ཡོངས་བྱས་ཁ་ཤས། ཕ་ལ་ཁ་ཤས། ཡ་ཁ་ཤས། ཡ་ཁ་ཤས། ཡ་ཁ་ཤས། ཡ་ཁ་ཤ། ཡ་ཁ་ཤ། ཡ་ཁ། ཡ། ངོ་ལ་ཁ། ངོ་ལ། ངོ། ངོ་ལ། ངོ། ངོ། ངོ

༥.༢.༢ མང་སྤྱི་ཚུ་སྒོག་མེ་ལས་འགྱུར་དབང་འཛིན།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༢༢ པའི་ནང་ མང་སྤྱི་ཚུ་སྒོག་མེ་ལས་འགྱུར་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དཔྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢(༥.༢༢༨ གནས་པའི་ སྐྱན་ཞུ་ལུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཁ་ར་ རྩིས་འགྲོག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ཡུ་བསྡུད་བསྡུ་བགོངམ་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཟོ་སྟངས	སྤྱི་ཚེས་ ༡༠/༢༢/ཟླ་ ཚུན་ སྤྱི་ཚེགས་ལུ་སྐྱན་ཞུ་ལུལ་མི་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་བའི་ དངུལ་བཤོལ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་གནས་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་ཡོད་པ། %
2	དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་མ་བཏགས་ བར་ཡོད་པ།	198.118	198.118	-	100
	བསྡོམས།	**198.118**	**198.118**	**-**	

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༢༢ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚེགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྐྱན་ཞུ་བཏང་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ཡུ་གོས་བཤད་བགོངམ་དེ་ཡོད།

༢. ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཚད་མ་བཏགས་བར་ཡོད་པ།

དུན་ཐོ་ཚུ་ བསྐར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མཇུག་བསྡུའི་དུས་ཡུན་ཚར་གསུམ་ཕར་འགྱངས་འབད་རྒྱང་ ཁག་འབགཁ་དེ་གིས་ གཤན་གསལ་ལྟ་ལ་ཀྱི་ལུ་ ཕར་འགྱངས་འབད་བའི་དུས་ཚོད་ཁར་ཡང་མཇུག་བསྡུ་ མ་ཚུགས་པས།

རིམ་མང།	ཁག་འབགཁ།	ཁག་འབགཁ་རིན་གོང་(དངུལ་ཀྱམ་ནང་)	དྲན་གསོ།
1	ཨེམ/ཨེས་ འབྲུག་བཙོ་རིག་གོང་འཕེལ་བཙོ་སྐྱན།	104.392	ཁག་འབགཁ་ལས་ཚན་-༡
2	ཨེམ/ཨེསི་ ཐ་ལྷུང་བཙོ་སྐྱན།	93.726	ཁག་འབགཁ་ལས་ཚན་-༢
		198.118	

གནང་དོན་འདི་ ཉེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་སྐྱན་ཞུ་མང་ ཨར་ཨེ་ཨེ/ཨེ་ཨར/ཨར་ཀྱི་ཨའེ་ས་ཏྲི-ཨེམ་ཨེཅ་པི་ཨེ)/༢༠༡९/༢९པ ཐྲི་ཚེས་༢/.པ.༡९ ཅན་མའི་ཐོག་ཕྱིར་སྤོད་འབད་མིའི་ དོན་ཚན་མང་༣ པའི་ ཐོག་ལས་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་པ་དང་ རྩིས་ཞིབ་མཇུག་བསྡུའི་ཞལ་འཛིན་གྱི་སྐབས་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཚད་ཚུ་བསྐྱར་ཆ་ཅད་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་ཡོད་པ་ཨིན།

ཨིན་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁག་འབགཁ་དེ་ལུ་ དང་ལེན་གཅིག་ཡོད་མ་འབད་བར་ བཞག་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་ཐུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ཨེམ/ཨེསི་ཐ་ལྷུང་བཙོ་སྐྱན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདེན་འཐབ་པའི་དུས་ཚོད་ཁར་ ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིང་ཕྱིམ་བཙོ་སྐྱན་འབད་མ་ཚར་བར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་ཐུང་ཡི། *(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་མང་ཀ་༢༢༢། དོན་ཚན་-༢)*

གནས་སྟངས། *དོན་ཚན་འདི་གི་ཐོག་ལུ་ ཕྱལ་མའི་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ འོས་ལྡན་གྱི་ཆུལ་རྟེན་ཡིག་ཆ་དང་ ཆུལ་ཁྱད་ཆུ་བཀག་ཡོད་པ་ལས་བརྟེན་ ཡིག་མང་ ཨར་ཨེ་ཨེ/ཨེ་ཨར(ངལ)ཨར་ཀྱི་ཨའེ་ས་ཏྲི-ཨེམ་ཨེང་མི་ཡི/ ༢༠༡९/ ༢ཟ།། ཐྲི་ཚེས་ཀ/ །།/ ༢༠༡། ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྲོག་འབད་དེ་ཡོད།*

****

པོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་བསྒྲུར་ཞིབ་སྟན་ཞུ་༢༠༢༤ ཅན་མ།

(སྤྱི་ཚེས་༣༠/༧/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་གནས་སྟངས།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

ཆ་རས་༡ པཱ། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞུ་༢༠༧༨ ཅན་མའི་ བསྡུར་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་བསྒྲུང་དོན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞུ་༢༠༧༨ ཅན་མའི་ བསྡུར་ཞིབ་སྟན་ཞུ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༧༨ སྤྱི་བཙན་༧༧ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཁྲིམས་༢ པ་ནང་ཕྱལ་ཡོད་པ་མིན། བསྡུར་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༧/༢༠༧ ཚུན་ལྟ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༧༢༥.༧༥༤ ཡོད་མི་འདི་ནང་ འཚར་དངུལ་ལས་སྡེའི་ནང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༸.༥/༧ དང་ འཚར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེའི་ནང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢༷.༷/༤ གཤིས་བསྡོམས་སྟེ་མིན།

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༧༤ ཅན་མའི་ ལེའུ་༤ པ་ ངོན་ཚན་༧༧/ ལས་༧༢༣ ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྱོལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཙས་ཚན་སྒྲ་ཚོགས་ནང་བསྡུར་ཞིབ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཛིན་ལྷན་ཡོད་རྒྱང་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལྟ་ འཚར་དངུལ་ལས་སྡེའི་ནང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢༷.༢༷༤ དང་ འཚར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེའི་ནང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢༢.༥/༡༩ རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བོད་གི་ཞིག་ཁྱམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཞིག་ཁྱམ: *སྤྱི་ཚེས་༡༠/ ༠/ ༢༠༢༠ ཚུན་ཀྱི་ ལས་རྫས་/ལག་གི་ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་མི་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཨ་མིན།*

རིམ་མང།	ལས་རྫས།	སྤྱི་ཚེས་༡༠/༧/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་སྟན་ཞུ་ཕྱལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༡༠/༧/༢༠༢༠ ཚུན་སྟན་མ་ཡུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
༡	ཕྱན་ལས་ཚུ།	40.765	23.866	16.899	58.55
༢	རྫོང་ལས་ཚུ།	7.766	1.502	6.264	19.34
༣	ཁེད་འོག་ཚུ།	0.497	-	0.497	-
༤	རང་སྐྱོང་ལས་རྫས།	48.663	2.010	46.653	4.13
འཚར་དངུལ་ལས་སྡེའི་བཟོོམས-ཀ (༡ ལས་ ༤)		**97.691**	**27.378**	**70.313**	**ནན.০3**
༥	ལས་འཛིན།	7.496	3.306	4.190	44.10
༦	དངུལ་འདྲེལ་གནོད་རྫས་ཚུ།	20.297	19.388	0.909	95.52
༧	གློག་མེ་ལས་འགྱུལ་ཚུ།	-	-	-	100
འཚར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་རྫས་ - ཁ (༥ ལས་ ༧)			**27.793**	**22.694**	**5.099**
ཡོངས་བསྡོམས་= (ཀ + ཁ)		**125.484**	**50.072**	**75.412**	**39.90**

གོང་གི་ཞིག་ཁྱམ་ནང་ལས་གསལ་སྟོན་འཕྲུང་དོ་བཅུམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༧༨ སྤྱི་བཙན་༧༧ ཚུན་ལྟ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསྡོམས་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༧༢༥.ཅ་༤ཅ ཡོད་ས་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལྟ་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༥০.০৯২ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ ཕྱག་མ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་৯৯.ཅ་༧༢ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད།

ཆ་རས་༢ པཱ།:བསྡུར་ཞིབ་སྒྲོལ་འཛིན་པ་གསལ།

ཅ.༧ ཕྱན་ལས་ཚུ།

ཅ.༧.༧. ཞབས་ཏོག་ཕྱན་ལས།

སྤྱི་ལོ་༢༠༧ སྤྱི་བཙན་༧༧ བའི་ནང་ ཞབས་ཏོག་ཕྱན་ལས་གཡོ་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢༣.ཅ་༥༣ ཕྱན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༡༠/ ༠/ ༢༠༢༠ ཚུན་ལྟ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢༣.རཅ༨ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ཕྱག་ལུ་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.০২৯ ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཏུས་ཕྱེ།	སྤྱི་ཚེས་ ༡༠/ ༧/ ༢༠༧ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་ཕྱན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་ ༡༠/ ০/ ༢০২০ ཚུན་ ཕྱག་མ་ཡུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
1	ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང།	-	-	-	-
3	ཚད་སྐྱོན་དང་ཧོར་འཛུལ་ཚུ།	23.953	23.953	0.087	99.64
	བསྡོམས།	**23.953**	**23.953**	**0.087**	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧༧ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚོས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཅད་བགོད་དེ་ཡོད།

༧. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང།

༧.༡ དབུལ་བ་རི་ལས་དང་དགུང་དཔལ་ལ་ཆུལ་ཡོངས་བར་རིམ་གཞུང་ལས་ བཙོས་སྒྲུན་དང་ ལག་ལེན་ དེ་ལས་ ཆུན་སྐྱོང་གི་ ཁག་འབག་ཡོངས་སྒྲིལ་ཁ་བ་དང་ གཅ་ ཚ་མེད་གཏང་ཡོད་མི་ནང་ ཁྱབས་མེན་བའི་ཟང་ཟོང་གཏང་ཡོད།

ཞབས་ཏོག་ལྟན་ཁག་གིས་ ནེ་དར་ལེ་ཏིས་ཀྱོགས་རམ་མ་དཏུལ་གི་ ཚོ་མར་མའི་ཚོ་ལས་འགུལ་ "འཕྲུག་ལྟ་ཕྱོགས་ལུ་ལམ་ཡར་ཆུས་གཏང་ཐོག་ལས་ དབུལ་ལངས་མར་ཕན་འབད་ནི་" གི་ དབྱ་བ་རི་ལས་དང་ དགུང་དཔལ་ལ་ཆུལ་ཡོངས་བར་རིམ་གཞུང་ལམ་ རིང་ཚད་གི་ཚོ་མི་ཅར་༢༠.༥༤ འབད་མི་ལག་ལེན་དང་ཆུན་སྐྱོང་གི་བཙོ་བསྒྲན་གྱི་ལུ་ཆུ་ ལམ་གསལ་ལས་ཁྱབ་ཀྱི་ཀུན་ཤེས་ཀྱི་ཡོངས་སྒྲིལ་གསུམ་གྱི་ ཐོག་ལས་བསྡར་སྤྱོད་འབད་ནུག

རིམ་མང་	ཚ་ཚན་ལུ་གི་མིང	རིན་བཀོད་བཀའ་མིང	ཁས་ལེན་གནས་གོང་(དངུལ་ཀྱན)	དབྱ་གསོ
1	ཚ་ཚན་ གཅ: ཏུལ་བ་རི-ཚོ་ཏུལ་ཐང།	ཨེམ་ཨེས་ ཀཱ་ལི་ཀཱ (བལ་ཡུལ)-དབྱངས་ཁེལ (འཕྲུག) ཏེ་གི	355,456,712.09	ཁས་ལེན་གནས་གོང་ ནང་PS ཚུད་ཡོད་པ།
2	ཚ་ཚན་ ཁ་པ: ཚོ་ཏུལ་ཐང-དཀྱེ་ས་རལ།	ཨེམ་ཨེས་ ཏུན་ཏྲི་བཙོ་བསྒྲན(བལ་ཡུལ)	378,483,277.07	ཁས་ལེན་གནས་གོང་ ནང་PS ཚུད་ཡོད་པ།
3	ཚ་ཚན་ ཀ་པ: དགེ་ས་རལ- དར་དཀར་ དཔལ་ལ།	ཨེམ་ཨེས་ ཨེས་པི་ཨེམ་ཨེལ (ཆུ་གར)-དགའ་སེས (འཕྲུག) ཏེ་གི	358,222,414.50	ཁས་ལེན་གནས་གོང་ ནང་PS ཚུད་ཡོད་པ།

ཆུལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པའི་རིན་བཀོད་པ་ཚུ་གསལ་བསྟན་ཁག་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ཁེ་ཕྱད་མ་བཏུབ་མི་རིན་བཀོད་པ་གཤིས་ཀྱིས་ ཡོངས་སྒྲིལ་ཁ་པ་དང་ ཀ་པའི་ དོགས་གསལ་འབད་བཀོད་ནུག ཞབས་ཏོག་ལྟན་ཁག་ཀྱིས་ ཁ་ཕྱད་མ་བཏུབ་ཀར་ ཚོད་ལྟེ་ལྟེས་ཚུ་མ་གསལ་བའི་ཁར་ དཔྱལ་ཐེས་ལྟན་ཁག་དང་ མི་ཚེ་བློན་ཆེན་གིས་ བཀོད་ཡོད་པའི་ཚ་ཀྱང་ཚུ་དང་ལེན་དང་ དེ་ལས་ ངན་ལྟང་བཀག་ཐོབ་ལྟན་ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་ བར་འཛུལ་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཟླ་ཝོ་༢༠༢༩ སྤྱི་ཟླ་༡ བར་ སྤྱི་ཚོས་༧༢ ལུ་ ཁག་འབག་གནས་ཀན་ཡིག་བཀོད་ནུག འདི་དང་འབྲེལ་ ཆུལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ཁག་འབག་ཁ་འདི་ལུ་ ཟླ་ཝོ་༢༠༢༩ ཟླ་ཟླ་༡ བར་ སྤྱི་ཚོས་༢༢ ལུ་ ལྷ་གི་དགའ་ཆུ་དང་ ཟླ་ཝོ་༢༠༢༩ ཟླ་ཟླ་༩ བར་ སྤྱི་ཚོས་༧ ལུ་ ས་གནས་རྩིས་སྒྲོད་ དེ་ལས་ ཟླ་ཝོ་༢༠༢༩ ཟླ་ཟླ་༩ བར་ སྤྱི་ཚོས་༡༨ དང་ ༡༥ ལུ་ ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཁག་འབད་འཛིན་མས་ ཚོགས་ནུག

འདི་གི་ཤུལ་ལས་རང་ ཁག་འབག་ཡོངས་སྒྲིལ་ ཁ་པ་དང་ གཅ་པ་ གཞིས་ཆ་རང་ གཞུང་གིས་བཅའ་ཆུ་དང་འབྲེལ་ ཆ་མེད་གཏང་ནུག ཆ་མེད་གཏང་པའི་སྒོམས་ འཚོལ་སྒྲིལ་ཀྱི་ཐོན་ཁྱིབ་དང་ ལྟ་བསྡར་ཐུགས་ཀྱི་ལས་ཀན་ཁག་ལས་ ཁག་འབག་པ་གིས་ ཆ་ཚད་ཀྱི་ལུ་ ངན་ལྟང་ཁག་ཐོབ་ཡོད་པའི་ ཐུགས་ཀུན་ལས་ཚན་ ཁ་ཕྱད་ཀྱི་ཁ་ཕྱད

༤. ཚད་སྟོན་དང་ནོར་འཛིན་གཙོད་སྟོན། - དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.༠༢᱓

༤.༡ སྤོན་ཕྱིན་ཁེས་ལྡན་ཚུ། - དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.༠༢᱓

ཀ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བློང་མེད་ཡང་ཐོག་ལས་ཡིག་ཚང་ནང་ ཐེ་ཚན་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལར་ མི་དམངས་ལྷ་གི་ཐོན་ཕྱིན་ དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.༠༢᱓ ཁྱེས་ལྡན་ཐེ་འདུག (*ཁྱེས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཨང་᱑᱔᱓᱒᱔; དོན་ཚན་᱑; ཁྱེས་འགན་ཐང་གར།: བཅོ་ཕྲ་རྡོ་རྗེ། བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཚུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཨང་᱑᱐᱑᱐᱑᱔᱓᱓ ཅན་མ། ཕྱ་བཀོད་ཁྱེས་འགན། འཕྲིན་ལས་བསྟན་འཛིན། ལས་འགྲུལ་བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཨང་᱑᱔᱓᱒᱐᱓᱐᱕ ཅན་མ།)

གཞན་སྐྱོང: *དོན་ཚན་འདི་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་མིན། མེམ་མེས། ཕྱུན་རྡེ་ དངུལ་གྲངས་᱑᱓,᱔᱓᱕.᱐᱐ བསྟར་བཞག་འབད་འདུག ཕྲིང་མེད་ཐང་ལམ་བཅེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྐྱན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ གཞད་དོན་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་བཏང་ཏེ་ཡོད་པའི་ འཕྲུན་ཚོང་མ་རྟོག་ཡོད་ཅེར་བཤད་ཅི།*

(པ) ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞལ་ལྟང་ཡུར་ཐོག་ལས་ཡིག་ཚང་ནང་ ཐེ་ཚན་འགན་གི་མིང་ཐོག་ལར་ མི་དམངས་ལྷ་གི་ཐོན་ཕྱིན་ དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ᲜᲚ.ᲪᲢᲠ ཁྱེས་ལྡན་ཐེ་འདུག (*ཁྱེས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཨང་: ᱑᱔᱓᱒᱔; དོན་ཚན་᱕; ཁྱེས་འགན་ཐང་གར།: བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག ཁྱེས་འཛིན་ས་ཏ་ བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཨང་᱑᱔᱐᱔᱐᱓᱓ ཅན་མ། ཕྱ་བཀོད་ཁྱེས་འགན། ཀུན་རྡོ་རྡེ། བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཨང་᱑᱑᱐᱒᱑᱑᱑ ཅན་མ།)

གཞན་སྐྱོང: *གཞད་དོན་འདི་གི་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ལྷག་ཡུས་ དངུལ་གྲངས་᱑᱑, ᱑᱕᱒ ཡོད་མི་འདི་ ཕྱལ་མའི་ཁྱེས་ཞིབ་སྐྱན་ཞུའི་བཤད་དོན་ཨང་᱑᱕᱑᱒᱓ ཅན་མའི་དོན་ཚན་᱔ པའི་ནང་ བཀོད་དེ་ཡོད་པ་ལས་ དེའི་བསྟར་ཞིབ་ཡང་ དེ་དང་འཕྲིན་འབད་ནི་མིན།*

ᱧ.᱑.᱒. བཤད་དོན་དང་ བཙུད་འཕེལ་སྐྱན་ལག

སྤྱི་ཟླ་᱒᱐᱑᱑ སྤྱི་ཟླ་᱑᱑ པའི་ནང་ བཤད་དོན་དང་ བཙུད་འཕེལ་སྐྱན་ལག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ᲜᲚ.ᲪᲢᲠ སྐྱན་ཞུ་ཡུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚོས་᱓᱐/᱐᱑/᱒᱐᱒᱐ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོད་ལུ་བཙུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཤེད་སྒྲེ	ཟླ་བ་ཚོས་᱓᱐/᱑᱑/᱒᱐᱒᱑ ཚུན་ ཟླ་བ་ཚོགས་ལུ་སྐྱན་ཞུ་ཡུལ་མི་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ནང་)	ཁྱེས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་བ་ཚོས་᱓᱐/᱐᱑/᱒᱐᱒᱐ ཚུན་ ལྷག་མ་ཡུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ནང་)	ཁྱེས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
1	ཚད་སྟོན་དང་ནོར་འཛིན་ཚུ།	0.278	-	0.278	-
	བཅོམས།	0.278	-	0.278	-

སྤྱི་ཟླ་᱒᱐᱑᱑ སྤྱི་ཟླ་᱑᱑ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་གལ་ཆེ་བ། སྐྱན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ལས་ སྤྱི་ཚོས་᱓᱐/᱐᱑/᱒᱐᱒᱐ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ ཚོག་ལུ་ཡོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

᱔. ཚད་སྟོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཙོད་སྟོན། – དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ᲜᲚ.ᲪᲢᲠ

᱔.᱕ ས་ཏག་ངོ་ཅག་གི་ཁྱེག་ཐོན་ར་བའི་གྱང་ཏེན་ནང་ གཞིས་ཕྱར་དངུལ་ཐོན་འབད་ཡོད་པ། - དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ᲜᲚ.ᲪᲢᲠ

མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་ཅག་ངོ་ཅག་གི་ཁྱེག་ཐོན་ར་བའི་གྱང་ཏེན་དང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ནང་འགོད་གནས་ཀྱ་ཐང་ནང་ཁོང་ལས་བཟོ་བཟློན་གྱི་ལུ་ནང་ དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ᲜᲚ.ᲪᲢᲠ གི་གཞིས་ཕྱར་དངུལ་ཐོན་འབད་ནས། ཁེ་ས་ཅག་ངོ་ཅག་ཁྱེག་ཐོན་ར་བ་ཡིན། ས་ཅག་ངོ་ཅག་ཁྱེག་ཐོན་ར་བ་ཡིན། ཁ་ཤོང་ལས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ལས། རེན་ཡོང་བཅུད་དོན་ནང་ཐུགས་ཚད། འབག་ཝོང་ལས། ཀེཊ་ཝིར་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཕྱར། ཀེཊ་ཝིག་མི་གྲངས་ᲜᲜᲚ.ᲜᲠ གི་ཚབ་ལུ། ཀེཊ་ཝིག་མི་གྲངས་ᲜᲚ.ᲚᲠ ཚད་མཇལ་ཐོ་ཡིག་ལས། ཁམ་ལས་ཐོ་ཡིག་ལས། ཁམ་ལས་ཀ་ཁ་ཤས། ཀེཊ་ཝིག་ཁ་ཤས། ཀེཊ་ཝིག་ཁ་ཤས། ཀ་ཁ་ཤས། ཀ་ཁ་ཤས། ཀ

རིམ་མང་	དཔེ་སྐྱེ	སྤྱི་ཚེས་༤༠/༡༡/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་སྒྲན་ཞུ་ཤུལ་མི་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༤༠/০৷/২০২০ ཚུན་ ཕྱག་མ་ཕུས་ཡོངས། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་འབད་ཡོངས། %
1	གཡོ་ཐོག་དང་ངན་ལྟང་ རྩོག་ཟ།	0.260	-	0.260	-
2	ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས།	2.689	-	2.689	-
3	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིན།	2.805	-	2.805	-
	བཅོམས།	5.754	-	5.754	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༦༦ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་བ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུས་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/০৷/২০২০ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༧. གཡོ་ཐོག་དང་ ངན་ལྟང་ རྩོག་ཟ – དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.།།༥

༧.། ལས་འཕྲོད་ཞིན་སྒྲུང་གི་ཚབ་ལུ་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཐུས་མ་བཙོ་ཡོད་པ་དང་ ཞེས་ཚད་བསྒྲུར་བརྒྱུད་མ་འབད་བར་ཡོད་པ- དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.།།༥

མཁར་ས་ཐོང་ཁག་བདག་རྒྱོང་གི་ཞིབ་རོགས་བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཀྱིས་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ལས་འགུལ་(HANAs-I) གྱི་གོཙོ་རམ་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ གནས་པ་སྐང་ཁ་ལུ་ ནགས་གླིང་ལེགས་ཚང་ བཙོ་བསྒྲུན་གྱི་དོན་ལས་ ཚེམ་ཚེས་ ཀྱི་དེ་དོན་གྲུབ་བཙོ་བསྒྲུན་གྱིས་ ལས་འཛིལ་ཞིན་གྲུང་དགུ་/༦ གི་ཚབ་ལུ་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.།།༥ གནས་པའི་དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་དེ་ ཐུས་མ་བཙོ་ནུག་ བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་ལས་ རིན་བསྐུར་སྒོང་ཆེ་ནི་དང་ བཀྲག་ཞིབ་ ངེ་ལས་ལྟ་ཕྱི་ར་གྲོང་ཁྱེར་འབད་ཡོང་ཡའི་ཚོགས་ཆུང་གཞི་ བཙན་ཤེད་ལས་ ཁ་ཤས་ཀྱི་ ཁ་ཤས་ ཁ་ཤས་ ཁ་ཤས

གཞས་སྒྲངས: དོན་ཚན་འདི་ རྒྱས་འགྲེལ་མ་འབད་བར་ཡོད། ཡིག་མང་ ཨར་མེ་མེ། ཨོ་མེ་མེ་ཏཱ(ཏཱ)མེལ་ཡུ་མེས-০৭/ ২০১৮-২০১৯/ ৬১/ སྒྲ་རྒྱས་ ১৬/ ১৭/ ২০১৯ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ རྒྱས་འགྲེལ་འབད་ཡོད་ཅང་ ཕྱག་མ་དཏལ་གྱམ་ས་ལ་০.১০৭ ལུས་ཏེ་ཡོད། སྒྲ་རྒྱས་ ২৬-২৬/ ১৯/ ১/ ལུ་ ཐེམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་གང་ནང་། དམངས་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་གི་གོས་སྟོན་ ཞལ་འཛོམས་མཁས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ལག་ལུ། འཛིགས་མེད་ རྡོ་རྗེ་དཔང་ལྷུག་གྲོང་ཁྱེར་ཀ་དང་གཅིག་ལས་ འཛེལ་ཡོད་འགྲེལ་ཁགས་ ཁོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ ལྷན་ལག་ ཕྱི་ཟླ་ ২০২৮ ཕྱི་ཟླ་১২ པའི་ནང་ལོངས་ ཀྱོས་འཛོམས་ཚོགས་ཏེ་ གནད་དོན་ རྒྱས་འགྲེལ་འབད་དགོས་པའི་ བསྟོད་ཆུ་གནང་ཡི། དགུན་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་མཁས་ལུ། འཕྲས་མི་ཆུ་གོས་ དུས་ཡུན་འགྱངས་བསྟར་བཞག་ཡོད་པའི་ དམའ་ཕྱལ་ཆུབ་པའི་གནད་དོན་ཆུ་ལུ། དམིགས་བསལ་ཐེངས་དང་ཁེ་ཟེར་ ཕྱན་ལག་ལུ་ཉན་ བཏང་གནང་ཡི།

༣.১২ ཐོག་ཕྱིན་ཁྱིས་ལྷག་ཚུ - དཏལ་ཀྱམ་ས་ལ་২.৯০৫

ཀ) དམ་ཐྲི་འཛིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དཔང་ལྷུག་ཆུལ་ཡོངས་གྲྀང་ནི་ནང་ ལས་ཆྱད་པ་ཚུ་(དཏལ་ཀྱམ་ས་ལ་০.১০৭) དང་ ཐྲ་ཚན་ལག་ཚུ་(དཏལ་ཀྱམ་ས་ལ་৬.২৸৭) གི་མིང་ཐོག་ལར་ ཐོན་ཕྱིན་ཁྱིས་ལྷག་བཐོམས་ དཏལ་ཀྱམ་ས་ལ་৬.২৸০ འདུག (ཁྱིས་ཞིབ་བརྗེ་དོན་ཆང་১৭৫৭; དོན་ཚན་৭; ཁྱིས་འགན་ཐང་ཀར: ཆོ་རིང་དབང་ལྷུག། ཁྱིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་২০০২২০৯/৭/৭ ཅན་མ། ཕྱ་བསོད་ཁྱིས་འགན: ལྷན་ཐུབ་མཐར་ཕྱིན། ཐྲིང་ཀ་འཛིན་ཐྲོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་২০০২০৭০২১ ཅན་མ།)

གཞས་སྒྲངས: ཕྱི་ཟླ་২০৭১ ཕྱི་ཟླ་৯ པའི་ནང་ དཏལ་ཀྱམ་ས་ལ་০.১২১ དེ་ཅིག་ བསྒྲར་ཆ་ཤོད་ཁྱིས་ཐྲོངས་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ལས་ གནད་དོན་འདི་ ཁྱིས་འགྲེལ་མ་འབད་བར་འདུག ཕྱི་ཚེས་২৬-২৬/ ১৯/ ১/ ལུ་ ཐེམ་ཕུག་ ཆུལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་གང་ནང་ དམངས་ཁྱིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གོས་སྟོན་ ཞལ་འཛོམས་མཁས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ལག་ལུ། འཛིགས་མེད་ རྡོ་རྗེ་དཔང་ལྷུག་ཆུལ་ཡོངས་གྲྀང་ནི་ནང་ གཅིག་ལས་ འཛེལ་ཡོད་འགྲེལ་ཁགས་པའི་ མི་ངོམ་ཆུ་གཡས་ཀུར་ལྷན་ལག་ལུ། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ ལྷན་ལག་ ཕྱི་ཟླ་১২ པའི་ནང་ ལས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ལས་ ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ ལས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ ཁ་ཤ

༩.༡.༥. དངུལ་རྩིས་ལྡན་ཁག

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༡ བར་ནང་ དངུལ་རྩིས་ལྡན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༤.༡༡༥ སྒྲན་ཞུ་ཡུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་ལུ་ རྒྱལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྣམ་ བོག་ལུ་བསྒྲུང་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རེའུ་མང་	དཔྱི་སྒྲེ	ཟླ་ཟླ་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༢༠ རྒྱན་ ཟླ་ཟླ་ཚོགས་ལུ་སྒྲུབ་ཞུཡཁ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་ རྩོ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འགོལ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཟླ་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་ ཕྱག་མ་ལག་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
1	རྒྱལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་	4.115	-	4.115	0
	བཅོམས།	4.115	-	4.115	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༡ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ རྒྱལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་གལ་ཆགས་ ཟླ་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱལ་ཡས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་ མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྣམ་ བོག་ལུ་གཞིས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༧. རྒྱལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༤.༡༡༥

༧.༡ ཚོང་ཁྲལ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྐྱོང་ས་ཀྱི་ཁྲལ་ ཆ་ཚང་མ་བཀལ་བར་ཡོད་པ — དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༤.༡༡༥

ཕྱན་ཚོགས་སྒྲིང་ལུང་ཕྱོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༢༠༡༥ གི་ཟླ་ཤུ་ ནང་འདྲེན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་སྐྱམ་འགོར་ཚུ་ལས་ ཚོང་ཁྲལ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྐྱོང་ས་ཀྱི་ཁྲལ་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ ༢.᧢᧠᧠ ཆ་ཚང་མ་བཀལ་བར་འདུག བཅོ་སྐྱན་པ/ཚོང་འཛིན་པའི་ ཅ་ཁྲལ་གྱི་འཇོན་རོགས་དང་འཕྱར་ཡོད། བཅོང་གོང་འདི་ ཚོང་འཛིན་པའི་འཇོན་རོགས་ཀུ་ཞུད་ས་ཁུ་ལས་འབད་བགོད་ཡོད་མི་ལས་ བཏེན་ ནང་འདྲེན་པ་གིས་ རེན་གོང་སྟོན་བསྒྲགས་འབད་བའི་རྒྱབས་ འཕྲག་གི་བཅོང་ཁྲལ་དང་ རང་བཞིན་གནས་སྐྱོང་ཀྱི་ཁྲལ་ ཚད་ལུས་འཛུང་ནུག ཕྱལ་མར་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༤.᧤᧤ ལྷར་རྒྱེད་/རྩིས་ འགྲིགས་འབད་བའི་ཕྱག་ལུས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༤.᧡᧡ ཡོད་པ་མིན། གནད་དོན་འདི་བཤེར་འཛོར་འབད་ལུས་ཏེ་འདུག (*རྩིས་ཞིབ་བཅད་དོན་མང་᧢᧤᧥; དོན་ཚན་᧢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར: བསྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས། ཁྲལ་དོན་འགོ་དཔོན་ གོང་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་᧢᧠᧠᧡᧤᧤᧤ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་རྩིས་འགན: དོན་གྲུབ། ཅ་དམ་གཙོ་འཇོན་འགོ་དཔོན་བོཏ་གམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་᧢᧠᧥᧠᧤᧤ ཅན་མ།*)

གནས་སྐྱོང: *དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་མིན། དོན་ཚན་འདི་ ཡིག་མང་ ཨར་ཨར་སི་ཨོ/པི་ཨེལ/བདག་སྐྱོང་-᧢᧤/᧢᧠᧡/᧤᧤᧤ ལྷི་ཚེས་᧢᧡/᧠᧤/᧢᧠᧡ ཅན་མའི་ཁྲིམས་ཀྱི་འཇུན་ས་ལུ་ བཤེར་འཛོར་སྟེ་ཡོད།*

༩.᧡.᧨. ཤེས་རིག་ལྡན་ཁག

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢᧡ སྤྱི་ཟླ་᧡᧡ བར་ནང་ ཤེས་རིག་ལྡན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᧨.᧨᧥᧥ ལྷན་ཞུ་ཡུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་᧣᧠/᧠᧤/᧢᧠᧠ རྒྱན་ལུ་ རྒྱལ་མིན་གཅིག་ ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྣམ་ བོག་ལུ་བསྒྲུང་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རེའུ་མང་	དཔྱི་སྒྲེ	ཟླ་ཟླ་ཚེས་᧣᧠/᧡᧡/᧢᧠᧡᧡ རྒྱན་ ཟླ་ཟླ་ཚོགས་ལུ་སྒྲུབ་ཞུཡཁ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་ རྩོ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འགོལ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཟླ་ཚེས་᧣᧠/᧠᧤/᧢᧠᧠᧠ རྒྱན་ ཕྱག་མ་ལག་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
1	གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྡན་ ཚོགས་ཟ	6.665	-	6.665	-
	བཅོམས།	6.665	-	6.665	-

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢᧡ སྤྱི་ཟླ་᧡᧡ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ རྒྱལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཀ་གསལ་ ཟླ་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱལ་ཡས་ སྤྱི་ཚེས་᧣᧠/᧠᧤/᧢᧠᧠᧠ རྒྱན་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་ མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྣམ་ བོག་ལུ་གཞིས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༧. གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྡན་ ཚོགས་ཟ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᧨.᧨᧥᧥

༧.᧡ གནས་སྐྱོང་ངོ་མའི་ གོ་བརྡ་ཕྱི་འཚུར་འབད་ཡོད་པ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᧨.᧨᧥᧥

ཤེས་རིག་ལྡན་ཁག་ནང་ ཆུལ་སྤྱི་ཞི་ཀྱིགས་རམ་ལས་འགུལ་ཀྱིས་ སྒེན་ཐུས་སྒོར་གྱ་བར་མ་ནང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᧨.᧨᧥᧥ གནས་པའི་རྩིག་ཚོགས་(རིང་ཚད་མི་ཀྱར་᧢᧡᧠ དང་ མཐོ་ཚད་མི་ཀྱར་᧨) དང་གཅིག་ཁར་ ཤང་རིལ་ཆུབ་ས་བཟོ་བསྒྲན་མི་ལྟ་དེ་ ཨེམ་ཨེསི་ཀྱི་ཀེ་བཟོ་བསྒྲན་ལུ་ཅིན་ནུག བཟོ་བསྒྲན་གྱི་ལྟ་དེ་ ཁག་འབག་གནོ་ཡིག་དང་འཕྲིལ་ འཐུག་ཅིན་བཅོལ་ཚད་འཛིན་ནང་ ཉེན་བཅོལ་འབད་ནུག

བཟོ་བསྒྲན་གྱི་ལྷ་དེ། ༢༥/༠༤/༢༠༢༡ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པ་དང་ རྩོང་ལག་བདག་སྐྱོང་དང་ ཆེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ དེ་ལས་ སྒོབ་གྲྭ་འཛར་གཞི་དང་བཟོ་བསྒྲན་སྒེ་ཚན་བཅས་པའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལྷ་དེ། སྤྱི་ཚེས་ ༠૩/૧૨/૨૦૨૧ ལུ་རྒྱས་ལེན་འབད་ནུས། ཕན་ཕུན། ཁག་འབག་གན་ཡིག་དང་དཔྱད་སྒྲོང་གྱི་ཡིག་ཆས་ཆུ་ལུ་བསྒྲར་ཞིས་དང་ ས་གནས་ཁར་དངོས་འབྱེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ས་གནས་ཁར་རྒྱུག་སྐྱོར་མཐའམ་གཅིག་གི་ཕྱལ་ཚེ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་ཞིན། འདི་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ སྒོབ་གྲྭའི་དགེ་འཛིན་གྱིས་ ལྷ་དེ་འབད་སྒོང་པའི་བར་ན་ རྩོག་སྐྱོར་དེ་ ཆུ་རྒྱང་ཀྱིས་ འབག་ནོངམ་དང་ དེ་གིས་ཕྱལ་ལས་ ཁག་འབག་པ་གིས་རྩོག་སྐྱོར་དེ་ བསྒྲར་བསྒྲན་མ་འབད་ཟེར་བཤད་ཡོད་པ་ཞིན།

འཛིན་སྐྱོང་གིས་ རྩོག་སྐྱོར་ལུ་གནོད་སྐྱོན་འཐུང་ཡོད་པ་ཞིན་མ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་པ་དང་ ལས་འགྱལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༥.༧༥ གནས་པའི་མ་རུ་སྒོམ་བཙུགས་ཡོད་མེ་དེ་ ལེགས་ཤོམ་སྒེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ རྩོག་སྐྱོར་དེ་བསྒྲར་བསྒྲན་དང་ ཡང་ན་ གྲངས་ཚད་རྩོམ་ཐོ་ནང་ ལྟ་གི་རྒྱམ་གྲངས་གྱི་གྲལ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ ཉེན་བཙོལ་གྱི་འཕྲས་དཏུལ་ཀྱི་ཐོབ་བཟོ་བཀོད་དེ་ ཆུལ་མཐུན་གྱི་ལས་བཟང་དགོས་ཞིན་རྩིས། ཁང་ཚེད་ཐང་ཡིག་རིམ་གྱིས་འབད་བའི་སྐབས་ རྩོག་སྐྱོར་ཆུ་བདག་པའི་དགོས་མཁོ་མ་མཐོང་ལས་ བཟོ་བསྒྲན་གྱི་ལྷ་དེ། ཚ་མེད་གཏང་ཡོད་པ་ཞིན། ལས་འགྱལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་དང་ལེན་མ་འབད་མི་དེ་གིས་ ཁག་འབག་པ་དང་ཅིག་ཁར་བརྩམས་ཡོད་པའི་ བཤད་མཚོན་འཐུང་ཡོད་པའི་ ལས་ཀ་ཁག་ཆ་ཡ་ཡ་ ཁ་ཤས་ཀ་ཁ་ ལ་ཁ

ཅི་ དང་ བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན་ ངོ་མིང་དགེ་ལེགས་རྡོ་རྗེ་གཉིས་ དན་ལྷན་དང་འཛིལ་བའི་ཉེས་སྐྱོན་མ་འབད་བས། དེ་འབད་ཕ་ལས་ ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ འགན་འཛིན་བཀལ་མི་འདི་ བཏོན་བཏང་སྟེ་ཡོད།

༢. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༢.༡ ཁྱད་རིག་གི་ལས་ཆེད་པ་གཙོ་བའི་རྩོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཕྱི་འཚུར་བྱེན་ཡོད་པ།

སྨན་འཛུང་ནུས་ཕྲུག་གོང་འཕེལ་ལས་ཁྱབས་ཀྱིས་བསྟར་སྒྲོན་འབད་ཡོད་པའི་ “གྲོང་གསེབ་སྨན་འཛུང་ནུས་ཕྲུག་གོང་འཕེལ་” གིས་ ཐོག་རྒྱུན་ལས་མེད་པའི་ཁྱད་པ་ཚུ་གི་བརྡག་ཞིབ་ཡོངས་རྫོགས་འབད་ཡོད་མི་འདི་ནང་ ཨེན་ཨིས་ཌི་ནི་ཨ་ཐཱ་ཡིས་ ཁ་ཕྱེ་བཟོ་བཤུན་དང་འཛིན་རྒྱོས་སྒྲོན་པ་གིས་ རིན་བསྡུར་བརྡག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལས་ འདིའི་ཁྱད་རིག་གི་ལས་ཆེད་པ་གཙོ་བའི་རྩོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཕྱི་འཚུར་བྱེན་ནུས
ཨེས་ཨེས་འཛེ་མེད་དུ་གོས་སྒྲོན་པ་གི་ཕྱི་ནས་བདག་འཛེ་མེད་རྫོ་རྗེ་འདི་ ཨེས་ཨེས་ནོ་ར་ཁ་བཟོ་བཤུན་དང་འཛིན་རྒྱོས་སྒྲོན་པ་གི་མཐའ་འཛིན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ ཕྱི་ཟླ་ཨོག་ཟླ་རིག་པ་མཁས་མཆོག་ཕྱེ་གསལ་ལས་སྒྲོན་འབད་པ་ དཔལ་རིག་བརྡག་ཞིབ་ནང་ ཟླ་ཚད་༡༠ འཛོག་ནུག་ འདི་བཟུམ་ཕྱེ་རང་ ཨེས་ཨེས་འཛེ་མེད་དུ་གོས་སྒྲོན་པ་གི་ ཕྱི་ཟླ་ཨོག་རིག་པ་མཁས་མཆོག་ དཀའ་ལྡོང་ཀྱི་ཤེས་ཡོད་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཐོ་དེ་ ཨེས་ཨེས་ནོ་ར་ཁ་བཟོ་བཤུན་དང་འཛིན་རྒྱོས་སྒྲོན་པ་གི་ཕྱི་ཟླ་ཨོག་རིག་པ་མཁས་མཆོག་ཕྱེ་གསལ་འབད་ནི་ གི་དོན་ལས་ བཟླས་བཅོས་འབད་དེ་ དཔལ་རིག་བརྡག་ཞིབ་ནང་ ཟླ་ཚད་༢༠ འཛོག་ནུག་ བཟླས་བཅོས་འབད་ཀྱི་ ཁ་ཤས་ཡོད་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཐོ་འདི་ འཛེ་མེད་ཏོ་རྗེ་ཨ་ཐཱ་ཡིས་ ཁ་ཕྱེ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ ཕྱི་ཟླ་ཨ་ཕྲིལ་ཟླ་ཚད་༢༤ འཛོག་ནུག ཁ་ཕྱེ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ ཕྱི་ཟླ་ཨ་ཕྲིལ་ཟླ་ཚད་ ཁ་ཤས་ཡོད་ཁྱད་ཆོ

གཞས་རྩོམ: འཕྲལ་ཆས་འདི་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ རྩིས་ཕྱོགས་ཡོངས་བསས། དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འཛིག་འབད་དེ་ཡོད། ཡིག་མང་ པེ་མར་ཚོ། ༢/ རྡེ་དྲི་དྲ་ཀྱ་ཨེན་ཁ་ཤས་ཚེང་ ༢༠༢༠/ ༧།༤ ལྷུ་ རྩིས་ཡོ/ ༡།ཟླ/ ༢༠༡། ཙན་མའི་ཐོག་ལས། གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས། གོང་ཚད་རིན་བསྡུར་ཀྱི་ཐོག་ལས། བཙོང་རྒྱེ་འདུག ད་མ་ཚད། ལྷུ་རྩིས་༠/ ༠། ༢༠༢༠ ཟླ། བསྒྲུར་ཞིབ་ཚོགས་ ཆུང་ཞལ་བཙོམས་སྒོལས། ཆ་འཛིག་འབད་ཡོ།

༢. ཁྱིམས་ཕྱག་ལས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༢.༢ སྐྱོན་ཞུགས་ལེགས་བཙོས་ཀྱི་དུས་མཚམས་ནང་ སྐྱོན་ཅན་ཀྱི་ལུ་ཚུ་ ལེགས་བཙོས་མ་འབད་ཤུ་དང་ ཁག་ཡིག་གི་གནས་ཚོགས་ཚུ་ལས་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོད་པ།

གསོ་བ་སྒྲུན་ཁག་གིས་ ཉལ་ཁྲི་༣༥༠ འབད་མི་ འཛིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྒྲུན་ལང་བཙོ་བསྒྲུན་འབད་བའི་སྒབས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ དོན་ལས་འཕྲལ་ཆས་ཚུ་ སྐྱོན་ཞུགས་ལེགས་བཙོས་འབད་མི་གི་དུས་མཚམས་ལས་བརྒལ་ཡོད་པའི་བཙོ་ལ་གི་ལུ་ཚུ་ཡང་ དཀྱལ་སྨོད་འབད་དེ་འཐུག ཁཏོན་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁ་ལས་ཉམས་ཐུགས་ཁ་འབད་བར་འདུག ཁཏོན་ཁྱོད་གིས་ གན་ཡིག་འཛིས་ལས་འགལ་བཞུལ་པ་གིས་མ་ཚད་པར་ སྐྱོན་ཞུགས་ལེགས་བཙོས་འབད་མི་གི་དུས་མཚམས་ལས་བརྒལ་ཡོད་པའི་བཙོ་ལ་གི་ལུ་ཚུ་ཡང་ དཀྱལ་སྨོད་འབད་དེ་འཐུག *(རྩིས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཚན་ཨང་།།ལ།/།ལ།; དོན་ཚན་༡.༢; རྩིས་འགན་ཐད་གཏམ: བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁྱངས་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།།།ལ০།০০།০৭০৷১ ཙན་མ། དཀོན་མཆོག་བཟང་མོ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་ཁ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཨང་།/।০৯।৷৷৭ ཙན་མ། འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་ཁ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཨང་/।৭০।৷৷৯৷৷ ཙན་མ།)*

གཞས་རྩོམ: འཕྲལ་ཆས་འདི་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ རྩིས་ཕྱོགས་ཡོངས་བསས། དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འཛིག་འབད་དེ་ཡོད། ཡིག་མང་ པེ་མར་ཚོ། ༢/ རྡེ་དྲི་དྲ་ཀྱ་ཨེན་ཁ་ཤས་ཚེང་ ༢༠༢༠/ ༧།༤ ལྷུ་ རྩིས་ཡོ/ ༡།ཟླ/ ༢༠༡། ཙན་མའི་ཐོག་ལས། གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས། གོང་ཚད་རིན་བསྡུར་ཀྱི་ཐོག་ལས། བཙོང་རྒྱེ་འདུག ད་མ་ཚད། ལྷུ་རྩིས་༠/ ༠། ༢༠༢༠ ཟླ། བསྒྲུར་ཞིབ་ཚོགས་ ཆུང་ཞལ་བཙོམས་སྒོལས། ཆ་འཛིག་འབད་ཡོ།

༢.༣ ལག་ལེན་ཀྱི་སྒྲབ་ཁྲོད་དང་ ཆུས་སྐྱོང་ལག་དེབ་ ཏེ་ལས་དངོས་གནས་སྐྱོང་བརྡར་ཚུ་ མ་སྒྲོན་པར་ཡོད་པ།

གསོ་བ་སྒྲུན་ཁག་གིས་ཉལ་ཁྲི་༣༥༠ འབད་མི་ འཛིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྒྲུན་ལང་བཙོ་བསྒྲུན་འབད་བའི་སྒབས་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ དོད་ལས་ འཕྲལ་རིག་པ་ཚུ་ལུ་ ངོ་ཤེས་ཁ་ཤས་ཡོད་ཅིང་ ཁ་ལས་ ལག་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ ཁག་འབད་པ་གིས་ ལག་ལེན་ཀྱི་སྒྲབ་ཁྲོད་དང་ ཆུས་སྐྱོང་ལག་དེབ་ཀྱི་ལས་ཀའི་ མི་ཁ་ ཏེ་ལས་ འཕྲལ་རིག་པ་ཚུ་ལུ་ ངོ་ཤེས་ལག་ལེན་ཁ་ཤས་ ཡོད་ཀི། ཁ་ལས་ ལག་ལེན་ཁ་ཤས་ ཡོད་ཀི། ཁ་ལས་ ལག་ལེན་ཁ་ཤས་ ཡོ་ཡོད་ཀི། ཁ་ལས་ ལག་ལེན་ཁ་ཤས་ ཡ་ཡོད་ ལག་ལེན་ཁ་ཤས་ ཡ་ཡོ་ ལག་ལེན་ཁ་ཤས་ ཡ་ཡ་ ལག་ལེན་ཁ་ཤས་ ཡ་ཡ་ ལ་ ལ་ ལ

གཞན་རྒྱུར། འཕྲལ་ཆས་འདི་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ རྩིས་ཡུལ་ཡོད་པས་ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད། ཡིག་མང་ པི་མར་ཚོ། ༢/ རྡེ་དྲི་དྲ་ཀྱ་ཞེན་མར་ཚེཏ/ ༢༠༢༠/ ༥༢༦༥ སྒྲི་ཚོས་ ༥/ ༡༣/ ༢༠༢། ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཡོང་ཚད་རིན་བསྡུར་གྱི་ཐོག་ལས་ བཙོང་རྒྱེ་འདུག ད་མ་ཚད་ སྒྲི་ཚོས་ ༠/ ༠/ ༢༠༢༠ ཕྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ ཆུང་ཞལ་བཅོམས་སྐབས་ ཆ་འཛིག་འབད་ཡོ།

ཅ.༢. རྩོད་ལས།

ཅ.༡.༡. རྩོད་ལས་བདག་སྐྱོང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ།

སྒྲི་བོ་༢༠༡། སྒྲི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྩོད་ལས་བདག་སྐྱོང་།གིས་ སྒྲི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༡.ཅ།༢ སྐྱན་ཞུ་ཡུལ་མི་འདི་ སྒྲི་ཚོས་༣༠/ ༠/ ༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ར་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཏུམ་གྱི	སྒྲི་ཚོས་ ༣/ ༡༡/ ༢༠༡། ཚུན་ སྒྲི་ཚོགས་ལུ་སྐྱེལ་ཞུ་ཡལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་བཏོན། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྒྲི་ཚོས་ ༣༠/ ༠/ ༢༠༢༠ ཚུན་ ཕྱག་མ་ལུས་ཡོད་པས། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པས། %
1	ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས།	1.472	1.472	-	100
	བཅོམས།	1.472	1.472	-	

སྒྲི་བོ་༢༠༡། སྒྲི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ སྒྲི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྐྱན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱལ་ལས་ སྒྲི་ཚོས་༣༠/ ༠/ ༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲིག་ མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་ཐོག་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༧. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ

༧.༡ ལྷ་མཇུག་མ་བསྡུར་བར་ མཇུག་བསྡུའི་ལྷ་སྒྲེ་རྩིས་ཁར་བགོད་ཡོད་པ-དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.ཅ།ཅ།

ཀ) བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ རྩོད་ལས་བདག་སྐྱོང་བོག་གི་ ཚོང་ལྷའི་ཞོ་སྒོས་དང་ཞོང་འཕེལ་ཡར་འཕར་ལས་འགྲུལ་(ཨེམ་ཨེ་ཌི་ཨེའི་
པི) ཀྱིས་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.ཅ།༢ གནས་པའི་ ཞིང་ཆུ་རྒྱང་འཛོན་འཕར་གཞིའི་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ ལྷ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ མཇུག་བསྡུའི་ལྷ་སྒེ་ཟད་ས་ཚིར་རྩིས་ཁར་བགོད་རྒྱག དངུལ་འབོར་འདི་ ཕྱལ་ལས་དངུལ་སྒོང་འབད་ནི་ཨོན་ལུ་ ས་ཁོག་ཐོག་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་ འཕར་ཐོག་ལས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ་མེན། *(རྩིས་ཞིབ་བཤད་དོན་མང་།ཅ།ཅ/ཅ དོན་ཚན་།.།.། པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཤེ་མ་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་།༢༠།༠༠།།ཅ།༢༠ ཅན་མ། ཕྱ་བགོད་རྩིས་འགན་ཤེ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག ཕྲོང་ཁར་ལས་ཀྱི་ཡིག་ཡིག་ ངོ་རྒྱས་མང་།ཅ།།ཅ།ཅ ཅན་མ།)*

གཞན་རྒྱུར། *ཕྲོང་ཁ་ལས་ཀྱི་ལྷོ་ཡིག་ ལུགས་མཐུན་བཟོ་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ཁེ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ ཏུས་ཡུན་འགྲུངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཛིས་བཅུགས་དགོས་པ་འདི་ འཚོར་འཛིན་མང་ཀཱཏ་ཅ།།ཅ།ཅ སྒྲི་ཚོས་ ༥/ ༠ཆ/ ༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ བཅུགས་ཡོད་པ་ལས་ དོན་ཚན་འདི་ ཚེས་འགྲིག་སོང་ཡོད་པ་མེན།*

ཁ) བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ རྩོད་ལས་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་།།.།།།ཅ ཀནས་པའི་ མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཐོ་ཡིག་ཀྱི་ལྷ་ལས་ཤ་ཅིག་ མཇུག་བསྡུའི་ལྷ་ཟུར་ཟད་སོང་ཚིས་ལས་བགོད་དེ་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཕྱལ་ལས་དངུལ་སྒོང་འབད་ནི་ཨོན་ལུ་ ས་ཁོག་ཐོག་ཐོ་ཡིག་ཀྱི་ལྷ་ལས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་ཁ་ཤས་ ཁེ་ལེན་ཐེ་ཡ་ཁ་ཅིག་ ཕྱི་ལྷ་ལས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་ ཟུར་ཟོང་ལས་ ཁ་ཤས་ཀྱི་ལྷ་ལས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་ ཟུར་ཟོང་ལས་ མཐའ་མ་སྒེ་ཚིས་ལས་བགོད་མི་ལས་བཏེན་ཐུང་ཡོད་པ་ད་ ཁ་ཅིག་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་ཞིང་ ཁེ་ལེན་ཐེ་ཡ་ཁ་ཅིག་ ཕྱི་ལྷ་ལས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་ ཟུར་ཟོང་ལས་ ཁ་ཤས་ཀྱི་ལྷ་ལས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་ ཟུར་ཟོང་ལས་ ཟུར་ཟོང་ལས་ ཁ་ཤས་ཀྱི་ལྷ་ལས་ཀྱི་ལམ་ལུགས

༥.༢.༣. པཏྲ་དཀར་ཚལ་ རྩོང་ལག་བདག་སྐྱོང།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ པའི་ནང་ པཏྲ་དཀར་ཚལ་ རྩོང་ལག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༡.༧༥ སྒྲན་ཞུགས་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཙུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རེམ་མང།	བཏེའུ	སྤྱི་ཚེས་༤༠/༡༡/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྒྲུབ་ཞུགས་མི་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཆེས་འགྲིག་བར་བའི་ དཏུལ་བཟོར། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༤༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ ཕྱག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཆེས་འགྲིག་བར་ཡོད་པ། %
1	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཚུ།	1.962	-	1.962	-
	བཅོམས།	1.962	-	1.962	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་གལ་གསལ་ ཕྱན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱུལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གློས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༢. ཁྱིམས་ཡིག་དང་ བཅའ་ཁིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ - དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢.༧༥

༢.༢ དེན་ཅི་ཁྱོམ་རྩེའི་ས་གོང་ས་ནང་ སྐུམ་འགོང་ལམ་གསར་བཏོན་ནང་ཚུལ་མིན - དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢.༤༥

པཏྲ་དཀར་ཚལ་ རྩོང་ལག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དེན་ཅི་ཁྱོམ་རྩེའི་ས་གོང་ས་ནང་ ལག་འབག་པ་གིས་ ལག་འབག་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚོད་ལུ་མ་གནས་ལས་བརྟེན་ ལག་འབག་གི་ལུ་ ཆ་མེད་བཏང་ནུག ལག་འབག་པ་གི་ཡིག་ཆ་དང་ དཏུལ་རྩོང་འཛིན་ཤོག་དབྱེ་ཞིབ་ དེ་ལས་ས་གོང་ས་ནང་དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འབད་རྒྱས། རྩོང་ལག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལག་འབག་པ་གིས་ ད་ཕྱོ་ཚུན་ལུ་འབད་བའི་དཏུལ་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ད་ ཡང་ ལུ་མ་འབད་བའི་ཅེས་ཐུ་བཀྲ་ཆ་༢༠ དང་ ལས་དོན་ཅེན་ཐུང་ དེ་ལས་ལག་འབག་གིས་བཀྲ་ལེན་འབད་མི་དཏུལ་ཚུ་ ཆེས་སྐྱོམས་འབད་མི་ཤེས་ཏུ་ དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢.९/༡ མ་སྐྱོད་པར་འདུག ཁནད་དོན་འདི་བཤེར་འཛོར་འབད་འདུག *(ཆེས་ཞིབ་བརྟ་དོན་ཆང་༡༤༠༡ དོན་ཚན་༢ པ། ཆེས་འགན་ཐད་ཀར་ དམ་ཆོས་བཅང་མོ། ས་ཡོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྩགས་ཚང་/༢༠༢༠/༠㄀㄀ ཅན་མ། ཐུ་བགོད་ཆེས་འགན། ཡེ་ཤེས་ཏོ་ཌི། ཏྲོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྩགས་ཚང/༢㄀㄀㄀/㄀㄀ ཅན་མ།)*

གཞན་སྙན་ས: *དོན་ཚན་འདི་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢.༤༥ སྒྲན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། སྤྱི་ཚེས་༢㄀-㄀㄀/㄀/㄀㄀ ལུ་ བས་མ་ལྷག་ལྟོངས་མ་འབར་ དཔལ་ས་ཆོགས་ཆུང་གི་ཡོས་ཐོུན་ཞབས་ཀྱས་ བས་མ་ལྷག་ལྟོངས་མ་འབར་ རྩོང་ལག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མངོན་མཚོའི་ཁྱིམས་ཀྱི་འབྲུན་ས་དང་གཅིག་བར་ བསྡུར་ཞིབ་འབད་དེ་ དེ་འཕེལ་ཀྱི་གནས་རིམ་ཚུ་ ཆེས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ དཔལ་ས ཆེས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ ཕྱལ་དགོ་པའི་བཀོད་ཆུ་གནང་མི།*

༢.༣ དཏུལ་འཛིས་སྐྱོང་འབད་ཡོད་པ - དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.㄀㄀㄀

ཀ) པཏྲ་དཀར་ཚལ་ རྩོང་ལག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ནུ་ནོར་ཏེད་བོག་ ཚ་ཇེ་སྨོལ་གྱ་ཆུང་བ་ནང་ ཁང་ཐེ་༢ ཐེ་མི་སྨོལ་ཁང་བཟོ་བསྐྲན་ནང་ ལག་འབག་པ་ལུ་ དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.㄀㄀㄀ དཏུལ་འཛིས་ སྐྱོང་འབད་ནུག དེ་ཐེ་དཏུལ་སྐྱོང་འཛིས་ས་གོང་བའི་ཆུ་མཚན་འདི་ ལག་ལེན་འཛིན་ཨོག་ཆུ་ནང་ལས་ ཐོན་ཅིན་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་མིན་བས། *ཆེས་ཞིབ་བརྟ་ དོན་ཚན་㄀㄀㄀/㄀㄀ པ། ཆེས་འགན་ཐད་ཀར་ ཀུན་ལེགས་དབང་འབྲུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྩགས་ཚང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྩགས་ཚང་/㄀㄀㄀㄀/㄀㄀㄀㄀ ཅན་མ། ཐུ་བགོད་ཆེས་འགན། ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྩགས་ཚང/㄀㄀㄀㄀/㄀㄀㄀㄀ ཅན་མ།)*

གཞན་སྙན་ས: *དོན་ཚན་འདི་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཕྱག་ལུས་དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.㄀㄀㄀ ཕྱན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།*

༥.༢.༥ ཆུ་ཀ་ རྩོང་ལག་བདག་སྐྱོང།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ པའི་ནང་ ཆུ་ཀ་རྩོང་ལག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཆ㄀㄀ ཕྱན་ཞུ་ལུ་ལས་ཀ་ ལུ་ལས་ཀ་ ཚུལ་ལས་ ཆ་ཚད་ཀ་ ཆ་ཚད་ ཆ་ཚད་ ཆ་ཚད

༢. ཚང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིན་གཞོན་སྐྱོན། - དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.ཆཅ།

༢.༡ དངུལ་འཕེལ་སྤྱོད་ཡོད་པ། - དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.ཆཅ།

ཀ) རྒྱ་གར་ཕྱོང་བདག་སྐྱོང་གིས་ དུང་ནག་སྨོན་ལྗ་རྒྱ་ཆུང་བ་ནང་ མཚན་རིག་བརྩིག་དཔྱད་ཁང་བཟོ་བསྒྲུན་ནང་ ཁག་འབགས་པ་ལུ་ དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༧.།།༩ དངུལ་འཕེལ་སྤྱོད་ནུག་ དངུལ་འབོར་ དུམ་ཀྱ་ཅིག་བསྒར་རྒྱུད་འབད་ཡོད་པ་ད་ དེའི་གནད་དོན་འདི་བཤེར་འཛོ་འབད་འདུག (*རྒྱལ་ཁབ་དོན་མང་།།ཆ།།ཅ་ དོན་ཚན་།.། པ། རྒྱལ་གཞུང་ཕད་ཀར། ཐུ་ར་ནུ་ནི་ཐྲ་ཅའི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་།།༠།།ཅ།།། ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་རྒྱལ་གཞུས་ ཆེ་རིང་ཚོས་འཚེལ། ཕྱོང་ལག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་།།༠།།༠།།། ཅན་མ།*)

གཞན་རྒྱུར། *དོན་ཚན་འདི་ རྒྱལ་གཞུག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཐུག་ལུས་མ་ཐུ་དངུལ་འགོར་ དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.ཆཅ། ཐུན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ རྒྱལ་གཞུག་མ་འབད་བར་ཡོད།*

ཅ.༢.བ. ཕྱོང་ལག་བདག་སྐྱོང།

ཟླ་བོ་།།༢༠།། ཟླ་བ་།།།། བར་ནང་ དར་དཀར་ན་ ཕྱོང་ལག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཟླ་ཚོགས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.།བ།། ཐུན་ཞུ་ཟུལ་མི་འདི་ ཟླ་ཚེས་།།༠།/།/།།།༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྒྱལ་གཞུག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཏུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རེམ་མང།	དངོས་སྐྱེ	ཟླ་ཚེས་།།/།།/།།།། ཚུན་ ཟླ་ཚོགས་ལུ་ཐུན་ཞུ་ཟུལ་མི་ རྒྱལ་གཞུག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ནང་)	རྒྱལ་གཞུག་འབད་བའི་ དངུལ་འཕོར། (དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་།།/།/།།།། ཚུན་ ཐུག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ནང་)	རྒྱལ་གཞུག་འབད་ཡོད་པ། %
1	ཚང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིན་ཚུ།	3.370	-	3.370	-
	བཟོམས།	3.370	-	3.370	

ཟླ་བོ་།།༢༠།། ཟླ་བ་།།།། བར་ནང་ ཟླ་ཚོགས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་བ་གསལ་ ཐུན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེ་ཡི་ཕྱག་ལས་ ཟླ་ཚེས་།།/།/།།།། ཚུན་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྒྱལ་གཞུག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གཞོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༢. ཚང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིན་ གཞོན་སྐྱོན། - དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་།.།།༠

༢.༡ དངུལ་འཕེལ་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པ། -དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་།.།།༠

ཀ) དར་དཀར་ན་ ཕྱོང་ལག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གོང་གསེལ་མི་ཐེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགྱུལ་ ཥ་ཨར་ཨར་སི་ཏྲི་ཡི། ཐྲིས་ཐེ་ གཞི་བཙུགས་ཐོག་ ཚང་ཁ་ཁྲིད་བོག་གི་ བྱ་དར་ཆུ་དང་པ་སྒོང་ལའི་ཞིང་ཆུ་གཡུར་ ཉམས་གསོ་གི་ལྷ་འདི་ནང་ ཁག་འབགས་པ་ལུ་ དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་།.།།༠ དངུལ་འཕེལ་སྤྱོད་ནུག་ དེ་ཐེ་དངུལ་སྤྱོད་འཕེལ་སོང་དགོ་མི་འདི་ ཁག་འབགས་ཆ་མེད་བཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་ འགོ་དཔོན་དང་ ཕྱོང་ལག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་ ཁ་འབགས་པ་གི་ཐོབ་ཐང་ལུ་ལས་ཀུ་ལེགས་ཧོན་ཐེ་ཐེ་ཁ་ཕད་ཕ་མ་ཚང་ ཉེས་འཛིས་བང་ཐྲོན་ཁྱོད་ཀྱི་ནང་ཁ་ཕད་ཀ་ཤར་ཁ་ ཕྱོང་ལག་ཐེ་ཐེ་ཁ་ཕད་ཀ་ཤར་ཁ་ ཕ་འབགས་པ་གི་ཐོབ་ལུང་ཚུ་ལེགས་ཧོན་ཐེ་ཐེ་ཁ་ཕད་ཕ་ཚང་ ཉེས་འཛིས་ཐེ་ཐེ་ཁ་ཕད་ཀ་ཤར་ཁ་ ཕ་ཕོང་ས་ཁ་ཕ་ཚ་ ཕ་ཕ་ ཕ་ ཕ ཕ ཕ

༥.༢.༡. དུ་ རྩོང་ལག་བཏག་སྐྱོང།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བར་ནང་ དུ་ རྩོང་ལག་བཏག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྒྱེས་འཐེག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༠།། སྣན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྒྱེས་འཐེག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཙུང་བསྡུ་བགོཝ་དེ་ཡོད།

རེམ་མང།	བཏུམ་ཕྱེ	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༢།/༢༠༢༠ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྣན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྒྱེས་འཐེག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྒྱེས་འཐེག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྒྱེས་འཐེག་འབད་ཡོད་པ %
1	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཚུ	0.078	-	0.078	-
	བཅོམས	0.078	-	0.078	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྒྱེས་འཐེག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྣན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱིར་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྒྱེས་འཐེག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གློས་བཤད་བགོཝ་དེ་ཡོད།

༧. ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གཙོད་སྐྱོན-དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༠།།

༧.༡ སྤོན་ཕྱིན་རྒྱས་ལྟུ- དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༠།།

དུ་ རྩོང་ལག་བཏག་སྐྱོང་གི་ སྤྱི་ཟླ་༢༠༡༠ ལས་༢༠༡༥ ནང་འཁོད་ལུ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.།།ཆ་༨ སྤོན་ཕྱིན་རྒྱས་ལྟུ་སྦེ་འདུག (*རྒྱས་ཞིབ་བརྗ་དོན་མང་།།ཁ་ཆ་ དོན་ཚན་།། རྒྱས་ཞིབ་ཀན་ཁ་ རྒྱས་འགན་ཐང་ཀར་ ཕྱོགས་ཆེ་རིང། རྩོང་ལག་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྩགས་མང་།།འ།།འ།ཆ། ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་ལྡན། རྩོང་ལག་རྒྱས་དཔྱད་འགོ་དཔོན། མི་ཁྲངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ལྟེ་བ་ མང་།།འ།།ཅ།།ཤ། ཅན་མ། ཏཱིས་ཏོ་རྡེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཁྱུ་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྩགས་མང་།།ཡ།།།།འ།། ཅན་མ། ཕྱ་བགོད་རྒྱས་འགན། བསོད་ནམས་དབང་ཨོ། རྒྱས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་ གཡོག་ངོ་རྩགས་མང་།།འ།།།།།།ཡ། ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་འབྲུས། རྩོང་བདག། ཞི་གཡོག་ངོ་རྩགས་མང་།།ཡ།།།།། ཅན་མ།)

གཞན་སྙན་ལམ: *དོན་ཚན་འདི་ རྒྱས་ཞིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་མིན། རྩོང་ལག་བཏག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚེས་།།ཡ/ །།།/ །།།། ལུ་ ཐ་རི་ལུ་ དཀར་ཁག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཡོས་ཐུན་ཁ་ཤས་ ཁ་ཤས་ཀྱི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ ལས་ཀ་ཁ་ཤས་ ཁ་ཤས་ ཁ་ཤས་

གཞས་རྒྱུར། དོན་ཚན་འདི་ ཟིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་མིན། རྩོང་ལས་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཆུལ་གཞུང་ཟིས་ཞིབ་དང་འཛིན་ཡུ་ ཡིག་མང་ ཏི་ཨེ་པི/དཀྱལ་ཟིས/ ༠༸/ ༢༠༢༥-༢༠༢/ ༢༧/༢ སྒྲི་ཚོས་ ༢༢/ ༠/ ༢༠/ ཙན་མའི་ཐོག་ལས་ སྒྲན་ཞུ་འབད་མི་འདི་ནང་ ས/ཚོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཞུ་བཏང་ཡོད་པ་ལས་ /ས་དང་འཕེལ་བ་འཛིན་ཆུགས་པར་ ལྷ/ལག་འདུག་ ཟེར་མིན་པས/

ཅ.བ.༢. མཁར་ས་ རྩོང་ལས་བདག་སྐྱོང།

སྒྲི་ལོ་༢༠༢/ སྒྲི་བཞི་༢༢ པའི་ནང་ མཁར་ས་ རྩོང་ལས་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྒྲི་ཚོགས་ལྷ་ ཟིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཆུལ་མིན་དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༥༤ སྒྲན་ཞུ་ལུལ་མི་འདི་ སྒྲི་ཚོས་ ༣༠/ ༠/ ༢༠༢༠ ཆུན་ལྷ་ ཆུལ་མིན་དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ ཟིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཆུ་ འོག་ལྷ་བཙུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཟོ་སྒེ	སྒྲི་ཚོས་ ༤༠/ ༢༢/ ༢༠༢/ ཆུན་ སྒྲི་ཚོགས་ལྷ་སྒྲན་ཞུལ་མི་ ཟིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཆུལ་མིན་ ཆུ། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟིས་འགྲིག་འབད་བའི་ དཏུལ་འགོ། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྒྲི་ཚོས་ ༤༠/ ༠/ ༢༠༢༠ ཆུན་ ལྷག་མ་ལྷས་ཡོད། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟིས་འགྲིག་འབད་ཡོད། %
1	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཆུ།	0.058	0.030	0.028	51.72
	བཟོ་མས།	**0.058**	**0.030**	**0.028**	

སྒྲི་ལོ་༢༠༢/ སྒྲི་བཞི་༢༢ པའི་ནང་ སྒྲི་ཚོགས་ལྷ་ ཟིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཆུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཀ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱལ་ལས་ སྒྲི་ཚོས་ ༣༠/ ༡༠/ ༢༠༢༠ ཆུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཟིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཆུ་ འོག་ལྷ་གོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༡. ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གནོད་སྐྱོན། - དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༥༤

༡.༡ དཏུལ་སྒོང་གཞིས་ལྟར་འབད་ཡོད་པ། - དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༥༤

ཟླར་ས་ རྩོང་ལས་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྒོབ་ཕྲྭའི་སྒོབ་དཔོན་༢ པ་ ངོམ་བསོད་ནམས་ཆུལ་མཚན་ལྷ་ སྒྲི་ལོ་༢༠༧། སྒྲི་བཞི་༢ པ་དང་༣ པའི་དཏུལ་ཝོགས་ཀྱི་ཚད་འཐུས་ སྒྲི་ལོ་༢༠༧། སྒྲི་བཞི་༩ པ་ནང་དཏུལ་སྒོང་ འབད་ཡོད་པ་མ་ཚུར་ ད་ཅང་སྒྲི་བཞི་༨ པ་ནང་ཡང་དཏུལ་སྒོང་ནུག་ དེ་སྒེ་ནོར་འཛུལ་ཐུང་བའི་གནད་དོན་འདི་ མེ་སྐོར་བས་འགོ་དཔོན་དང་རྩེས་འཛོན་པ་ཆུ་ གི་བར་ན་ བཏ་སྒོང་དང་མཉམ་འཕེལ་མེད་མི་ལས་ བཏེན་ཐུང་ནུག *(ཟིས་ཞིབ་བཏ་དོན་ཨང་༧᠄/᠅ དོན་ཚན་༧ པ། ཟིས་འགན་ཐད་ཀར། བསོད་ནམས་དབང་ལྡན། ཟིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཨང་།།༠༠༤᠀᠀᠅ ཙན་མ། ཐུ་བགོད་ཟིས་འགན། བསོད་ནམས་དབང་ལྡན། ཟིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཨང་།།༠༠᠄᠀᠀᠅ ཙན་མ།)*

གཞས་རྒྱུར། དོན་ཚན་འདི་ ཟིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་པ་མིན། དཏུལ་འགོར་ཡོངས་བཟོས་མ་འ.᠀᠅᠄ ནང་ལས་ དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་འ.᠀᠅᠀ བཏུགས་ཡོད་པ་ད་ སྒྲི་ཚོས་ ᠅᠀/ ᠀᠅/ ᠀᠅᠀ ཆུན་ལྷ་ ཆ་ལ་ མ་དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་འ.᠀᠅᠅ ལུས་ཏེ་ཡོད།

ཅ.ཀ.᠅. ཐིམ་ལུག་ རྩོང་ལས་བདག་སྐྱོང།

སྒྲི་ལོ་᠅᠀᠅/ སྒྲི་བཞི་᠅᠅ པའི་ནང་ ཐིམ་ལུག་ རྩོང་ལས་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྒྲི་ཚོགས་ལྷ་ ཟིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཆུལ་མིན་དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་འ.᠅᠅᠅ སྒྲན་ཞུ་ལུལ་མི་འདི་ སྒྲི་ཚོས་ ᠅᠀/ ᠀᠅/ ᠀᠅᠀ ཆུན་ལྷ་ ཆུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ ཟིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཆུ་ འོག་ལྷ་བཙུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཟོ་སྒེ	སྒྲི་ཚོས་ ᠅᠀/ ᠀᠅/ ᠀᠅᠀ ཆུན་ སྒྲི་ཚོགས་ལྷ་སྒྲན་ཞུ་ལུལ་མི་ ཟིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཆུལ་མིན་ ཆུ། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟིས་འགྲིག་འབད་བའི་ དཏུལ་འགོ། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྒྲི་ཚོས་ ᠅᠀/ ᠀᠅/ ᠀᠅᠀ ཆུན་ ལྷག་མ་ལྷས་ཡོད། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟིས་འགྲིག་འབད་ཡོད། %
1	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཆུ།	–	–	–	–
	བཟོ་མས།	–	–	–	

སྒྲི་ལོ་᠅᠀᠅/ སྒྲི་བཞི་᠅᠅ པའི་ནང་ སྒྲི་ཚོགས་ལྷ་ ཟིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཆུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཀ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱལ་ལས་ སྒྲི་ཚོས་ ᠅᠀/ ᠀᠅/ ᠀᠅᠀ ཆུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཟིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཆུ་ འོག་ལྷ་གོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

ཅ. ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གནོད་སྐྱོན།

ཅ.ཅ ཐོན་ཕྱིན་ཟིས་ལྟར

ཐིམ་ལུག་ རྩོང་ལས་བདག་སྐྱོང་གི་ ཐེ་ཚན་ས་ཁ་ཤེའི་མིང་ཐོག་ལུ་ དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.᠀᠅᠆ ཐོན་ཕྱིན་ཟིས་ལྟར་ཐེ་ལུ་ *(ཟིས་ཞིབ་བཏ་དོན་ཨང་།།᠅/᠅᠂ དོན་ཚན་᠂ པ། ཟིས་འགན་ཐད་ཀར། ཐུན་དར་ཆེམ་བློན་དུ། ཟིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཨང་།།᠀᠅᠅᠆᠅᠂ ཙན་མ། དངོས་ཀྱབ་ཏོ་ཏེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཨང་།།᠀᠅᠀᠂᠅᠂ ཙན་མ། ཐུ་བགོད་ཟིས་འགན། ཏོ་ཏེ་ཕྱལ་ཆཚན། དྲང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཨང་།᠅᠀᠅᠀᠅᠂ ཙན་མ།)*

གཞན་རྒྱུར། *མ་ཚ་དཏལ་འབོར་འདི་ བསྡུར་རྟེད་འབད་ཡོད་ཅང་ ཐུན་བཀུ་ཆ་༢༩ ཡ་བཅི་འཕགས་བ་ དཏལ་ཀྱམ་༥,ཇ༣.,/ཇ བསྡུར་རྟེད་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ལས་ དོན་ཚན་འདི་ ཁིས་འགྲིག་མ་འབད་ བར་ཡོད།*

ཇ.༤ རྒྱུ་འོག་བདག་སྐྱོང།

ཇ.༤.༡. ཆུ་ལ་ཇོང་ལས་འོག་གི་ རྒྱུ་འོག་བདག་སྐྱོང།

ཇ. ཕྱན་ཚོགས་གླིང་རྒྱུ་འོག

ཐུག་ལོ་༢༠༢/ ཐུག་ཟླ་༡༡ བའི་ནང་ ཕྱན་ཚོགས་གླིང་རྒྱུ་འབག་སྐྱོང་གིས་ ཐུག་ཚོགས་ཡུ་ ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྱལ་གྱི་འོག་ལུ་ རྒྱས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ སྐན་ཞུ་ཕྱལ་མི་འདི་ ཐུག་ཚོས་༣༠/༠//ཇ་ཅ་ཇ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མེན་རྒྱས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཙུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཏུས་སྒེ	ཐུག་ཚོས་༤༠////ཇ/ཇ་ཅ/ཇ ཚུན་ ཐུག་ཚོགས་ཡུ་སྐྱན་ཞུ་ཕྱལ་མི་ རྒྱས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ ཚུ། (དཏལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྒྱས་འགྲིག་འབད་བའི་ དཏལ་འབོར། (དཏལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐུག་ཚོས་༤༠/০/ཇ/ཇ་ཅ ཚུན་ ཁྱབ་མ་ཡས་ཡོད་པ། (དཏལ་ཀྱམ་ ས་ཡ་ནང་)	རྒྱས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
1	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྱལ་ཚུ།	–	–	–	–
	བཅོམ་ལྡན།	–	–	–	

ཐུག་ལོ་ཇ/ཇ ཐུག་ཟླ་//ཇ ལའི་ནང་ ཐུ་ཚོགས་ཡུ་ རྒྱས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མེན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཀ་གསལ་ སྐན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱལ་ལས་ ཐུ་ཚོས་༣༠/০/ཇ/ཇ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ རྒྱས་འགྲིག་ མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་ཐོག་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཇ. ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྱལ་ གཅོད་སྐྱོན

ཇ.ཇ ས་རི་ན་ ལིམ་ཐུ་ཀལ་ ཐོང་གསེས་ཞལས་ཏོག་སྐན་བཅོས་ཁང་བཟོ་ཡོད་མི་ས་གཞི་འདི་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པ།

ཕྱན་ཚོགས་གླིང་རྒྱུ་འབག་སྐྱོང་གིས་ ས་རི་ན་ ལིམ་ཐུ་ཀལ་ཡུ་ ཐོང་གསེས་ཞལས་ཏོག་སྐན་བཅོས་ཁང་རྒྱབ་ཡོད་པའི་ ས་གཞི་ཨེ་གར་/ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ད་ དེ་ཡང་ ས་འི་ཇོ་བདག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ཕྱན་ཚོགས་ནང་ལས་ ལག་ཁྱམ་བཏོན་ཏེ་མ་ཅིན་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། *(ཁྱེས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཆང་/ཇ९ལ/ དོན་ཚན་/ཇ པ། ཁྱེས་འགན་ཐང་ཀར། རམ་པཱར་ལ་ས་ཁང། ཚོགས་པ། མི་ཁྱངས་ངོ་སྤྲོད་ ལག་ཕྱེར་ཆང་/০ལ////০০////ལ། ཅན་མ། ཐ་བཀོད་ཁྱེས་འགན། ཡིར་ཀ་ས་ཐ་ཏུར་རའི། ཀོར། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཆང་/০ལ////০০০ལ//ལ ཅན་མ།)*

གཞན་རྒྱུར། *དོན་ཚན་འདི་ ཁིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་མིན། དོན་ཚན་འདི་ ཐུ་ཚོས་/ཇ/ ০ཇ/ //ཇ ལས་ ০ཇ/ //ཅ/ //ཇ ཚུན་ བསམ་རྟེ་ཡུ་ དབང་ས་ཁྱེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཡོས་སྤྲོན་ཞལ་འཛོམས་སྒེལས་ ཞིང་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཆུ་ལ་གཤུང་ཁྱེས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཡུ་ བདག་ཏུ་དབང་ཐོ་སོར་དང་ ས་ཆ་ཕྱན་ཚོགས་ལས་ལག་ཕྱམ་ལ་ས་ཁོགས་པའི་ འབྱེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཆུ་ ཕྱལ་དགོ་པའི་བགོད་ཆུ་ གནང་ཐེ་ཡོད། ཨིན་ཏང་ ཐུ་ཚོས་/ཇ/ ০/ //০/ ཚུན་ཡུ་ ཐལ་ཞུ་ གི་ཡང་ཆ་ཐུ་ཏང་ བར་ཡོད།

ཇ.ཇ.ཇ. ཏཱུམ་ཐང་ཇོང་ལས་འོག་གི་ རྒྱུ་འོག་བདག་སྐྱོང།

ཇ. ཐུ་ར་ཞིང་འོག

ཐུག་ལོ་༢༠/ ཐུག་ཟླ་//ཇ ལའི་ནང་ ཐུ་ར་ཞིང་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཐུ་ཚོགས་ཡུ་ རྒྱས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་དཏལ་ཀྱམ་ས་ཡ་.ཇ/ལ། ཕྱན་ཞུ་ཕྱལ་མི་འདི་ ཐུ་ཚོས་/ཇ/ ০/ //০/ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མེན་ གཅིག་ཡང་ ཐུ་ཚོས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ ཚུ། (དཏལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་) | ཐུ་ཚོས་/ཇ/ //ཇ/ ཇ/ //ཇ ཚུན་ ཐུ་ཚོགས་ཡུ་ཕྱན་ ཞུ་ཕྱལ་མི་ རྒྱས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ ཚུ། (དཏལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་) | ཐུ་ཚོས་/ཇ/ //ཇ/ ཇ/ //ཇ ཚུན་ རྒྱས་འགྲིག་འབད་བའི་ དཏལ་འབོར། (དཏལ་ཀྱམ་ ས་ཡ་ནང་) | ཐུ་ཚོས་/ཇ/ //ཇ/ ཇ/ //ཇ ཚུན་ ཁྱབ་མ་ཡས་ཡོད་པ། (དཏལ་ཀྱམ་ ས་ཡ་ནང་) | ཐུ་ཚོས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྱལ་ཚུ། | 0.365 | – | 0.365 | – |
| | བཅོམ་ལྡན། | 0.365 | – | 0.365 | |

ཐུག་ལོ་ཇ/ཇ ཐུ་ཚ//ཇ ལའི་ནང་ ཐུ་ཚོགས་ཡུ་ རྒྱས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མེན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཀ་གསལ་ སྐན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱལ་ལས་ ཐུ་ཚོས་/ཇ/ ০/ //ཇ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ རྒྱས་འགྲིག་ མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་ཐོག་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོད།

༧. ཚད་རྒྱོན་དང་ནོར་འཛིན་ གཙོང་རྒྱོན་ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༩༥༥

༧.༧ སྒོན་ཕྱིན་ཁེས་ལྷག་ -དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༩༥༥

ཞུ་ར་ཞིང་འོག་བདག་རྒྱོང་གི་ ཤའོ་བགྲེས་པ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.९༥༩ སྒོན་ཕྱིན་ཁེས་ལྷག་སྒེ་འདུག (*ཁྱེས་ཞིབ་བརྡ་དོན་མང་།९།།། དོན་ཚན་།། པ། ཁྱེས་འགན་ཐད་གཅིག་ རྡོ་ཕྲ་དང་ཕྱུག ཤའོ་བགྲེས་པ། མི་ཁྱངས་ངོ་སྒོང་ལག་ཕྱེར་མང་།།།།०९།།།(།)། ཅན་མ། ཕྱ་བགོད་ཁེས་འགན་ཤུ། རྡོ་ཕྲ་དང་ཕྱུག ཤའོ་བགྲེས་པ། མི་ཁྱངས་ངོ་སྒོང་ལག་ཕྱེར་མང་།།།།०९།།།(།)། ཅན་མ།*)

གཞན་སྐྱོང་: *དོན་ཚན་འདི་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་པ་མིན། ཡིག་མང་ ཨར་ཚེ་ཚེས-པི་ཀྱི/ཚེས་ལུ་ཚེས-০৪/ ২০।৸/ ২।২। ཐྲི་ཚོས་।৸/ ০৯/ ২০।৸ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དྲན་སྐུལ་ཀྱི་ཡི་གུ་ བཏང་ནུག*

९.২.৫. ཀྱོང་གསར་ཚོང་ལས་འཕེལ་གི་ ཞིང་འཕེལ་བདག་སྐྱོང་།

༧. སྐོར་ལུགས་ཞིང་འཕེལ

ཐྲི་ལོ་།།།।ཐྲི་ཟླ་།།། བཞི་ནང་ སྐོར་ལུགས་ཞིང་འཕེལ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཐྲི་ཚོགས་ལུ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.০।৸ སྒྲན་ཞུ་ལུལ་མི་འདི་ ཐྲི་ཚོས་།০/০।/।།།০ ཆུན་ལུ་ ཆུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཐུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཀྲེ་སྒེ	ཐྲི་ཚོས་།০/।।/།།০।(ཆུན་ ཐྲི་ཚོགས་ལུ་སྒྲན་ཞུ་ལུལ་མི་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ ཚུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འཕོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐྲི་ཚོས་།০/০।/།།০।(ཆུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
1	ཚད་རྒྱོན་དང་ནོར་འཛིན་ཚུ།	0.097	-	0.097	-
	བཅོམས།	0.097	-	0.097	

ཐྲི་ལོ་།།།।ཐྲི་ཟླ་།།། བཞི་ནང་ ཐྲི་ཚོགས་ལུ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་གལ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ ཐྲི་ཚོས་།০/০।/।།།০ ཆུན་ཀྱི་ནང་འཕོད་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

།. ཚད་རྒྱོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཙོང་རྒྱོན་- དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.০।৸

།.।ཨི་སྒེ་ལས་འབས་ལུ་དངུལ་འཕེལ་སྒོང་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.০।৸

གོར་ལུགས་ཞིང་འཕེལ་བདག་སྐྱོང་གིས་ གོར་ལུགས་ཀྱི་འོག་ནང་མི་ལམ་བཟོ་བཟློན་དང་ ཆུ་གཡུར་ཤུལས་བཅོས་ཀྱི་ལྷ་ནང་ མི་སྒེ་ལག་ལས་ལས་ལུ་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.।২৸ དངུལ་འཕེལ་སྒོང་ཁུག ད་སྒེ་དངུལ་སྒོང་ འཕེལ་སོང་མི་འདི་ ཇིང་ཕྱང་མི་ཀུར་།৸.৫০ སྒེ་མི་མི་ལམ་ཀྱི་ཇིང་གོང་མིན་པ་ ཤུགས་སྒོན་ཐོག་བཟོ་མི་ རྩི་འབམ་ཀྱི་ཆུ་གཡུར་ཀྱི་ ཇེན་གོང་སྒོང་མི་ལས་བཏེན་ཨིན་པས། (*ཁྱེས་ཞིབ་བརྡ་དོན་མང་।।২৫।৫ དོན་ཚན་।। པ། ཁྱེས་འགན་ཐད་གཅིག་ རྡོ་ཕྲ་ལུཅ་ཚོགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཁང་བ། གཙོ་ལོག་ངོ་ཏན་ཁག་མང་།།০।৯০।০৫।০। ཅན་མ། ཕྱ་བགོད་ཁེས་འགན་ཤུ ཆུལ་ཁྲིམས་ངོ་ཕྲེ། ཤའོ། མི་ཁྱངས་ངོ་སྒོང་ལག་ཕྱེར་ མང་।।।।০২০০০।৸(।) ཅན་མ།*)

གཞན་སྐྱོང་: *དོན་ཚན་འདི་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་འཕོར་ལྷག་མ་དངུལ་གྱམ་।।,৸।.০। ཡོད་མི་འདི་ བཐུར་ཆ་ཅིད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད། ཡིག་མང་ ཨར་ཚེ་ཚེས-པི་ཀྱི/ཚེས་ལུ་ཚེས-০৪/ ২০।৸/ ।।০০९ ཐྲི་ཚོས་২/৸ ।।।/ ২০।৸ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དྲན་སྐུལ་ཀྱི་ཡི་གུ་བཏང་ནུག*

९.২.।০. ལྷ་ཅེ་ཚོང་ལས་འཕེལ་གི་ ཞིང་འཕེལ་བདག་སྐྱོང་།

།.। ཐང་ཟུར་ཞིང་འཕེལ

ཐྲི་ལོ་།།།।ཐྲི་ཟླ་།།། བཞི་ནང་ ཐང་ཟུར་ཞིང་འཕེལ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཐྲི་ཚོགས་ལུ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.০।৫ སྒྲན་ཞུ་ལུལ་མི་འདི་ ཐྲི་ཚོས་།০/০।/।།།০ ཆུན་ལུ་ ཆུལ་མིན་ གཅིག་ཡང་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཐུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཀྲེ་སྒེ	ཐྲི་ཚོས་།০/।।/།།০।(ཆུན་ ཐྲི་ཚོགས་ལུ་སྒྲན་ཞུ་ལུལ་མི་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ ཚུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འཕོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐྲི་ཚོས་།০/০।/།།০।(ཆུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
1	གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྟད་ ཚོགཔ།	0.035	-	0.035	
	བཅོམས།	0.035	-	0.035	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་རྒྱ་༡༡ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་གལས་ སྣོན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱིས་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གོམས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༡. གཡོ་རྩོལ་དང་ ངན་སྐད་ གློག་བཅོ -དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥

༡.༡ ཁྲལ་གྱི་བོང་འབབ་ཡོག་སྟོན་འབད་ཡོད་པ་ -དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥

སྒང་ཟུར་ཞེད་བོག་བདག་སྐྱོང་གི་ ཞེད་དྲུང་གིས་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ གནས་བའི་ མི་སེར་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་ གོང་གསེལ་ཁྲལ་ལོག་སྟོན་འབད་ནས་ དེ་སྒེ་ནོར་འཛིན་ཐུང་མི་འདི་ ནང་འགོད་ཚད་ འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་མིན་པས། གནད་དོན་འདི་ འཕྲལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགན་སྒེ་གིས་སྣོན་ཞུ་བཀལ་བའི་ཕྱལ་ལས་ ངན་སྐད་བཀག་ཐོབ་མི་ལས་ཁས་ཟིན་ཡོད་ཡོད། *(རྩིས་ཞིབ་བཤད་ དོན་ཚན་:༩.༧༥ དོན་ཚན་:༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀར། ཀུན་ཚོ་དབང་། ཞེད་དྲུང་བཟོས་པ། མི་ཁྱབས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཕྱེར་"ཨང་:༥འ།ཀ།ཁ།ཀ།ཁ།ཁ ཅན་མ། ཐ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཐུན། ཀུས་བཟོས་པ། མི་ཁྱབས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཕྱེར་"ཨང་:༥འ།ཀ།ཁ།ཁ།ཁ།ཁ ཅན་མ།)*

གནས་སྐྱོང: *དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་པ་མིན། སྤྱི་ཚེས་:༢ཨ-:༢།/ ༠།/ ༡།/ ལུ་ བས་མ་ཐུབ་ཚོར་མཁས་ཀ། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐོག་སྟོན་ཞིབ་ལས་འཛིན་མཁས་སྐབས། ཕྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ཀྱིས་ གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྡན་བཀག་ཐོབ་ལྡན་ཚོགས་དང་གཅིག་བར་ མཉམ་འཛེལ་ཞབས་འཛིམས་ཚོགས་བའི་སྐབས་ ཐོག་སྟོན་འབད་ནི་ སྒེ་ཐོག་ཐག་གཅོད་ཡོད་པ་ ད་ དེ་འཛེལ་གྱི་ཐོག་ཚོད་ཆུ་ ཞེད་འགྲེ་བདག་སྐྱོང་དང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ལུལ་དགོངས་ཐེ་ཡོད་པ་མིན། ཡིག་ཆང་ ཆར་ཚེ་ཚེས-ཅི་ཀྱི/ ཚེས་ལུ་ཚེས-:০৶/ ২০১৸/ ৵২২ ཐུ་ཚེས་ ১৸/ ০৶/ ২০১৸ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཏན་ཚུལ་ཀྱི་ཡི་ཀུ་བཏང་ནུག*

ཅ.২.১২. ཐུན་ནས་ཐོང་ལས་འཕེལ་གྱི་ ཞེད་འཕེལ་བདག་སྐྱོང།

༡. ཐུན་མ་ཞེད་འཕེལ

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་རྒྱ་༡༡ བར་ནང་ ཐུན་མ་ཞེད་འཕེལ་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པའི་འཕེལ་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ སྣོན་ཞུ་ཐུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠৶/ ২০২০ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འཕེལ་ལུ་བཞུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རེའུ་མཚན།	བཅའ་ཡིག	ཕྱི་ཟླ་ཚེས་ ৩০/ ০৭/ ২০১৮ ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་སྐྱོར་ཞུས་མི་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཟླ་ཚེས་ ৩০/ ০৭/ ২০২০ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་ཡོད་པ། %
1	ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས།	–	–	–	–
	བཅོམས།	–	–	–	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་རྒྱ་༡༡ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་གལས་ སྣོན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཕྱིས་ལས་ སྤྱི་ཚེས་ ৩০/ ০৭/ ২০২০ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གོམས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༡. ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༡.༡ གོང་གསེལ་འཕྲུང་ཆུ་བཀྱམ་སྒྲིལ་གྱི་ལུ་བསྡུར་སྟོན་མ་འབད་བར་ཡོད་པ།

ཐུན་མ་ཞེད་འཕེལ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཐུན་མ་དང་ཏོ་ལ་མཁའི་གོ་གསེལ་འཕྲུང་ཆུ་བཀྱམ་སྒྲིལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་ ཤེ་ཆོ་རྩི་ས་ཁི་འཕྲུང་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཀ་ཤ་ཆུབ་ནི་དོན་ལུ་ ཅ་དངོས་ཚུ་ སྟོན་དེ་ཡོད་ས་ཅི་རུང་ ལུ་བསྡུར་སྟོན་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་ཐུང་ཡི། *(རྩིས་ཞིབ་བཤད་ དོན་ཚན:༡༤ཁ/ཁ དོན་ཚན:༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀར། ཕེལ་པི་ཚེ་ཏི་རི། བཅོ་རིག་འགོ་དབོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་ཏུགས་ཨང:འ০০ཁ০ཁ/২৶২ ཅན་མ། ཐ་བཀོད་རྩིས་འགན། ཤ་མ་ཆུལ་ཚེ་ཡིང། ཀཱཡ། མི་ཁྱབས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཕྱེར"ཨང:১১০০ཤ০০০ཤ০ ཅན་མ།)*

གནས་སྐྱོང: *དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་པ་མིན། ཞེད་འགྲེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཡིག་ཆང་ ཆར་ཚེ:১২/ ০২/ ২০১৮-২০২০/ ২৶০০ ཐུ་ཚེས:১২/ ০২/ ২০১৮ ཐུ་ཚེས:১২/ ০২/ ২০১৮ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཚུལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ ཐུན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ ལུ་ཀུ་མཇུག་བསྡུ་ཐུ་ཡོད་པ་ལས་ དགེ་ཞིབ་བདེན་དཔྱད་འབད་དགོས་ཐེ་བཏུག*

ཅ.ཅ

ཅ.ཅ.১. ཚུལ་འཛིན་གཞུག་ལས་ཐོག་ལས།

ཐུ་ཟླ་ཚེས་ ১/ ০৭/ ২০১৮ ཕར་ནང་ ཚུལ་འཛིན་གཞུག་ལས་ཐོག་ལས། ཐུ་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་བཐོ་མས་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ཅ.২৬ ཐུན་ཞུ་ལུལ་མི་འདི་ ཐུ་ཚེས:১০/ ০৭/ ২০২০ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་২.০৭০ རྩིས་འགྲོག་འབད་བའི་ཐུན་ལུས། དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ཅ.২৬ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཞུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དངུལ་ཕྱེ།	ཟླ་ཟླ་རྒྱ/བཅུ/དགུ ཚུན་ ཟླ་ཟླ་ཚགས་ལྟ་སྒྲུབ་ཞུ་ཤུལ་མི་ ཁེས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེད་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲོག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཟླ་ཚགས་༤༠/༠༥/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲོག་འབད་ཡོད་པ། %
1	ཚུལ་མེན་འཛིན་སྐྱོང་།	3.357	-	3.357	-
2	ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།	24.239	-	24.239	-
3	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིན་ཚུ།	17.668	2.010	15.658	11.38
	བཅོམ་པ།	45.264	2.010	43.254	s 4.44

ཟླ་ཟླ་འབོར་ཟླ་ཟླ་རྒྱ། ཟླ་ཟླ་ཚགས་ལུ་ ཁེས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མེན་ཀྱི་གནས་རིམ་བ་གསལ་ ལྷན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱི་ལས་ ཁེས་འགྲོག་འབད་མི་དང་ ཟླ་ཟླ་ཚགས་༤༠/༠//༢༠༢༠ ཚུན་ ཀྱི་ནང་འགོད་ ཁེས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོད་ལུ་གོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༢. ཚུལ་མེན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༤.༢༥/

༢.༡ ཐོན་ཕྱིན་ཚད་ལས་བརྒལ་ཐོན་ཡོད་པལས་ ལག་ལེན་ཁེས་ཐོ་མཐའ་མ་ནང་ལུ་ གང་མ་འབོར་མ་ལང་བའི་སྐབས་ཀྱིས་ ཁེས་སྐོམས་མ་འབད་བར་ཡོད་པ། - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢.མ/

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཁྲི་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགྲུལ་ "སློབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོད་ཁང་ ཟླ་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྲིམ་ དེ་ལས་གཙུག་ལག་གི་བདག་སྐྱོང་བའི་ཐོག་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོའི་ལྷ" བསྐར་ཐོག་འབད་བ་སྐབས་ ཁག་འབགས་ལས་ ཐོན་ཕྱིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢.མ/ ཁེས་སྐོམས་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག ལས་འགྲུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ ཁག་འབགས་ལག་ལེན་ཁེས་ཐོ་/ པ་ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བཙོམས་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢༥.৬/৩ དངུལ་ཐོག་འབད་བའི་ཡོངས་བ་ ལག་ལེན་ཁེས་ཐོ་མཐའ་མ་ནང་ལས་ ཐོན་ཕྱིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢.མ/৬ ཁེས་སྐོམས་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག དེ་མ་ཚད་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ལུ་གི་འཆར་གཞི་དང་ ལས་ཐུབ་ཀྱི་ཁ་ཕྱེ་ དཔེ་མ་འབད་ བར་ཐབས་ ཐོན་ཕྱིན་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁ་ཕྱེ་ཁ་ཐུ་ ལག་ལེན་ཁ་ཕ་ ཁ་ཐུ་ ཕ་ལ་ ཐ་ལ་ ཐ་ལ ཐ་ལ ཐ་ལ

ཡ.ཇ.དཀ་ཁ ཀུང་མ་ཅིག་སྟོང་ནས། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཉེན་སྲུང་བཙན་གས་བཞག་གཞུང་བཞེས་སྒེ་བདོག་མ་བཞགས་མ་ཚད་ རིན་བསྟར་ཡང་ཆ་མེད་མ་བཏང་བས། *(ཚིས་ཞིབ་བརྗ་དོན་ཆང་།ཇ།།། དོན་ཚན་།། ཕྱི་ཚེས་འགན་ཐང་ཀར་ རིན་ཚན་པ་ཁང་བཤད། བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སྤྲོད་ལག་ཕྱེར་ཆང་།།།དག།།།ཀ།ཀ ཅན་མ། ཐུ་བགོད་ཚིས་འགན་ཐུས ཏེན་འཛིལ་དབང་འབྲས། གནས་ལག་ཕྱི་ཁ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་།ལ།།།ཀ།ཅ ཅན་མ)*

གཞས་རྒྱུར། *དོན་ཚན་འདི་ ཚིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་མེན། ཡིག་ཆང་ ཚེས་ཀྱི་ཚེས། ཚེ་ཏི་ཚེས། ། །

༣.༢ གོ�བལ্ভ্ব་པའི་ལས་ཁྱིད་པ་གཙོ་ཆེན་རིས་ཚད་ཆུང་བ་གཅིག་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོད་པ།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཕྲེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དཏལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགྲུལ་ཐོག་ལས་ "སློབ་རིག་བང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོད་བང་ ཕྱི་དོན་བང་དང་ ཉལ་གྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཛོའི་ཕྲོད་ཁྱིམ་ཆུ་བཙོ་བསྒྲན་དང་ ས་གོང་གསས་གསལ་བཙོའི་ལྟ" ཆུ་ནང་ བཙོ་བགོད་དང་བཅས་ཏུ་རྒྱ་གི་དོན་ལུ་ ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་ཆོང་མངམ་མེད་མི་ གོས་སྟོན་པ་གླ་བར་ལེན་ཡོད་པ་ དེའི་དོན་ལུ་ གླ་ཏན་དང་ཕོས་ལྷངས་ཆུ་ཚད་འཛིན་ཅིག་མ་བཙོ་བས། བཙོ་བགོད་དང་བཅས་ཏུ་རྒྱ་ཆུ་ནང་ གོས་སྟོན་ལས། བཙོ་ལས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ ཕལ་ཆེས་ ཕལ་ཏེ་ཀེ་གོས་སྟོན་ལུ་ རིན་བསྡུར་ཡོང་ཚད་དཏལ་ཀྱི་ཁ་ཕ་ཡ.ཆ๔๫ ནང་ལས་ རི་ཆོ་དང་བཙོ་བགོད་ངོན་ལུ་དཏལ་ཀྱི་ཁ་ཕ་ཡ.ཀ๑.ཀ๙๑ ནང་ བཅུ་རྒྱ་གི་དོན་ལུ་ དཏལ་ཀྱི་ཁ་ཕ་ཡ.ཀ๓๙ ལུ་སྒེ་སྟོང་ནུག
གོས་སྟོན་ཚོང་ལས་ཀྱིས་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་དང་བཙོ་རིག་གི་གོས་ལ་ཆར་ནང་ལུ་ ཉལས་ཆོང་ཅན་ཁ་ཕ་ཡ.ཀ๑.ཀ๓๙ ལུ་ཕ་ཡ.ཀ๓๙ ནང་ ཁ་ཕ་ཡ.ཀ๓๙ ལུ་ ཁ.ཀ๓๙ ནང་ ཁ

༩ ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྱལ་གཙོད་སྐྱོན་- དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་བ.ཅ.ཅ

༩.༡ དུས་ཐོག་མིན་པའི་གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཐར་གྲོལ་འབད་ཡོད་པ་ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ཁ.ཤ.ཉ

འཕྲག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཕྲེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགྲུལ་ཐོག་ལས་ "སློབ་རིག་ལང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོད་ལང་ ཐྲི་དོན་ལང་དང་ ཉལ་ཐྲི་བ.ཀ་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཚོའི་ཐོང་ཁྱིམ་ཆུ་བཙོ་བསྒྲན་དང་ ས/ཡོངས་གསས་བཙོའི་ལྷ" ཆུ་བསྡར་སྐྱོང་འབད་བའི་སྒབས་ ཁག་འབགཤ་ཆིངས་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངུལ་ལང་འགན་ཡིག་བསྐར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་དང་ དུས་ཐོག་མིན་པའི་གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཐར་གྲོལ་འབད་མི་ལུ་ཡང་ ངོས་ལེན་གা་ནི་མ་འབད་བས། ཁག་འབགཤ་ཆིངས་ཡིག་ཁྱར་ཏུ་འབད་བ་ཅིན་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་འདི་ ཁག་འབགཤ་གི་ལྷན་མཐུག་བསྡུ་ཞིན་མ་ལས་བཀྲ་ཆ་༡༠ ཐར་གྲོལ་འབད་དགོས་པ་ ལྷག་ཡུས་བཀྲ་ཆ་༡༠ དེ་ གཞོད་སྐྱོན་འཁྲི་བའི་དུས་ཡུན་ཚང་ཞིན་མ་ལས་རྒྱང་ཅིག་ སྐོང་དགོས་ཐེ་འབད་ཐུང་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ གཏན་བཞག་མ་ དངུལ་ཡོངས་བསྡོམས་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ཁ.ཤ/ཡ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ཁ.ཤ.ཉ དངུལ་སྐྱོང་འབད་མི་འདི་གིས་ བཀྲ་ཆ་/ཀ.ཉ.ཅ དེ་ཅིག་དངུལ་སྐྱོང་ཡོད་པའི་མཚོན་གསལ་ཐུང་ཡི། དངུལ་ལང་འགན་ཡིག་བཏོན་པའི་ཐོག་ལས་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཐར་གྲོལ་འབད་ཡོད་པ་དང་ དངུལ་ལང་འགན་ཡིག་འདི་ ཐྲི་ཟླ་༢༠༡༩ ཐྲི་ཟླ་༥ པའི་ཐྲི་ཚེས་༢༢ ལུ་ཆ་གནས་དུས་ཡུན་ཡོལ་ཏེ་འབད་ཐུང་ ལོག་ཏེ་བསྐྱར་གསོ་ མ་འབད་བས། (ཕྱིས་ཞིབ་བརྗེ་དོན་ཆང་༡༩།།། དོན་ཚན་༡༢ པ། ཕྱིས་འགན་ཐང་ཀར་ཅན་ཚེ་ཆེན་མཆོ་ཆེ། ཕྱིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་/།།ལ།།ལ།ཡུ། ཅན་མ། ཐྲ་བཀོད་ཕྱིས་འགན་ཤེས་ཏེན་ འཕེལ་དབང་འབྲས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་/།།།།ཀ།ཅ ཅན་མ)

གཞན་སྐྱོང: *དོན་ཚན་འདི་ ཕྱིས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་མིན། ཡིག་མང་ ཚེལ་ཀྱི་ཚེས། ཚེ་ཏི་ཚེས། ༡༠། ༢༠།།/།/ །།།། ཐྲི་ཚེས་།།/།/ །།།། ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཚེམ་ཚེས། ཐྲ་ཆུང་ཐུལ་ཏ་རས། ཀི་ཚོད་ཟློག་ཆུ་ འཕྲག་ཚོད་ཟློག་ཁ་འཛིག་ཟླ་ཁའི་ནང་ བཙུག་ས་ཏེ་ཡོད་པ་མིན།*

༩.༢ ཁག་འབགཤ་ཀིས་ཕན་ཆ་བཏུ་ཆ་༥ ཕྱིན་མི་འདི་མ་བཏོག་པར་ཡུས་ཡོད་པ་ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ཁ.།།།

འཕྲག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཕྲེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགྲུལ་ཐོག་ལས་ "སློབ་རིག་ལང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོད་ལང་ ཐྲི་དོན་ལང་དང་ ཉལ་ཐྲི་བ.ཀ་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཚོའི་ཐོང་ཁྱིམ་ཆུ་བཙོ་བསྒྲན་དང་ ས/ཡོངས་གསས་བཙོའི་ལྷ" ཆུ་བསྡར་སྐྱོང་འབད་བའི་སྒབས་ ཁག་འབགཤ་གི་ལ་ཐུག་ལས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ཁ.།།།ལ་ ཕན་ཆ་བཏུ་ཆ་༥ ཕྱིན་མི་འདི་མ་ བཏོག་པར་ཡུས་ཡོད་པ་ལས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ཁ.།།།ལ་ དངུལ་སྐྱོང་འབད་ཐེ་ཡོད་པ་ཕྱེ་མཐོན་གསལ་ཐུང་ཡི། (ཕྱིས་ཞིབ་བརྗེ་དོན་ཆང་༡༩།།། དོན་ཚན་།།/ པ། ཕྱིས་འགན་ཐང་ཀར་ཅན་ཚེ་ ཅན་ཚེ་ པ་ཕངས། བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སྐྱོང་ལག་ཁྱེར་ཆང་ཕྱིས་འགན་ཤེ། ཏེ་ཏེ་ཀ། ཞི་ཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་/།།/ །།།།ལ།ལ ཅན་ཚ)

གཞན་སྐྱོང: *དོན་ཚན་འདི་ ཕྱིས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་མིན། ཡིག་མང་ ཚེལ་ཀྱི་ཚེས། ཚེ་ཏི་ཚེས། ༡༠། ༢༠།།/།/ །།།། ཐྲི་ཚེས་།།/།/ །།།། ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཚེམ་ཚེས། ཐྲ་ཆུང་ཐུལ་ཏ་རས། ཀི་ཚོད་ཟློག་ཆུ་ འཕྲག་ཚོད་ཟློག་ཁ་འཛིག་ཟླ་ཁའི་ནང་ བཙུག་ས་ཏེ་ཡོད་པ་མིན།*

༩.༤ བཙོ་བསྒྲན་ནང་དངུལ་སྐྱོང་ཚང་མ་ཕྱེ་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.ཀ།།

འཕྲག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཕྲེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགྲུལ་ཐོག་ལས་ "སློབ་རིག་ལང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོད་ལང་ ཐྲི་དོན་ལང་དང་ ཉལ་ཐྲི་བ.ཀ་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཚོའི་ཐོང་ཁྱིམ་ཆུ་བཙོ་བསྒྲན་དང་ ས/ཡོངས་གསས་བཙོའི་ལྷ" ཆུ་བསྡར་སྐྱོང་འབད་བའི་སྒབས་ ཁྱིམ་ཐོག་གི་ཁྲིག་མ་ཆུ་ནང་ མངར་ལྷགས་བཙུག་ས་ཁྱིགས་ཀྱི་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབགཤ་ལུ་ ངང་ལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཀ།།ལ་ ངང་ལ་ལྷགས་ཀྱི་ཡིད་ཡོངས་བསྡོམས་༥།།ཀ.ཤ/ ངེ་ཀུར་ ཀེ་ཏེ་རེ་ལུ་ངང་ལ་ཀྱམ་༥༠ རེ་སྐྱོང་དགོས་ཁིན་རྒྱང་ ཀེ་ཏེ་རེ་ལུ་ངང་ལ་ཀྱམ་༢༥ ལས་བཆལ་མ་སྐྱོང་ བས། (ཕྱིས་ཞིབ་བརྗེ་དོན་ཆང་༡༩།།། དོན་ཚན་།/ པ། ཕྱིས་འགན་ཐང་ཀར་ཅན་ཚེ་ ཅན་ཚེ་ པ་ཕངས། བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སྐྱོང་ལག་ཁྱེར་ཆང་ཕྱིས་འགན་ཤེ། ཏེ་ཏེ་ཀ། ཞི་ཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་/།།/ །།།།ལ།ལ ཅན་ཚ)

གཞན་སྐྱོང: *དོན་ཚན་འདི་ ཕྱིས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་མིན། ཡིག་མང་ ཚེལ་ཀྱི་ཚེས། ཚེ་ཏི་ཚེས། ༡༠། ༢༠།།/།/ །།།། ཐྲི་ཚེས་།།/།/ །།།། ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཚེམ་ཚེས། ཐྲ་ཆུང་ཐུལ་ཏ་རས། ཀི་ཚོད་ཟློག་ཆུ་ འཕྲག་ཚོད་ཟློག་ཁ་འཛིག་ཟླ་ཁའི་ནང་ བཙུག་ས་ཏེ་ཡོད་པ་མིན།*

༩.༥ ཚོགས/ལོག/ལྷབ/དངུལ་འཕེལ་སྐྱོང་འབད་ཡོད་པ་ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.ཀ།ཉ

ཀ) འཕྲག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཕྲེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགྲུལ་ཐོག་ལས་ "སློབ་རིག་ལང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོད་ལང་ ཐྲི་དོན་ལང་དང་ ཉལ་ཐྲི་བ.ཀ་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཚོའི་ཐོང་ཁྱིམ་ཆུ་བཙོ་བསྒྲན་དང་ ས/ཡོངས་གསས་བཙོའི་ལྷ" བསྡར་སྐྱོང་འབད་མི་ནང་ བཏེགས་ཆིགས་བཙོ་བསྒྲན་དང་ ཚེམ་ཚེས་ལྷགས་ཀྱི་ལག་བཤེད་རལ་ཤུད་བཅོའི་གནད་དོན་ ཐོག་ལུ་ ཁག་འབགཤ་ལུ་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཉ།ཀ དངུལ་སྐྱོང་འཕེལ་ཚོང་ནུག ཁག་འབགཤ་གིས་ཐོབ་བརྗེད་བགོད་མི་ལྷ་གི་འབོར་ཚད་དང་ ས/ཡོངས་ནང་ཅེ་ཏེ་ཀྱི་ འབགས་ཡོད་པའི་ལྷ་གི་འབོར་ ཚད་གཞིས་ཀྱི་བར་ནི་ ཁྱད་པར་ཐྲུངས་ལས་ དངུལ་འཕེལ་སྐྱོང་ཚོང་ནུག (ཕྱིས་ཞིབ་བརྗེ་དོན་ཆང་༡༩།།། དོན་ཚན་།/ པ། ཕྱིས་འགན་ཐང་ཀར་ཅན་ཚེ་ ཅན་ཚེ་ པ་ཕངས། བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སྐྱོང་ལག་ཁྱེར་ཆང་ཕྱིས་འགན་ཤེ། ཏེ་ཏེ་ཀ། ཞི་ཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་/།།/ །།།།ལ།ལ ཅན་ཚ)

གཞན་སྐྱོང: *དོན་ཚན་འདི་ ཕྱིས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་མིན། ཡིག་མང་ ཚེལ་ཀྱི་ཚེས། ཚེ་ཏི་ཚེས། ༡༠། ༢༠།།/།/ །།།། ཐྲི་ཚེས་།།/།/ །།།། ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཚེམ་ཚེས། ཐྲ་ཆུང་ཐུལ་ཏ་རས། ཀི་ཚོད་ཟློག་ཆུ་ འཕྲག་ཚོད་ཟློག་ཁ་འཛིག་ཟླ་ཁའི་ནང་ བཙུག་ས་ཏེ་ཡོད་པ་མིན།*

ཁ) འཕྲག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཕྲེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགྲུལ་ཐོག་ལས་ "སློབ་རིག་ལང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོད་ལང་ ཐྲི་དོན་ལང་དང་ ཉལ་ཐྲི་བ.ཀ་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཚོའི་ཐོང་ཁྱིམ་ཆུ་བཙོ་བསྒྲན་དང་ ས/ཡོངས་གསས་བཙོའི་ལྷ" བསྡར་སྐྱོང་འབད་བའི་ལྷ་ལས་ ས་ཡག་ཁུ་དང་འཕེལ་བའི་ལྷ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ ཐོག་ལུ་ ཁག་འབགཤ་ལུ་ ངང་ལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཉ།། དངུལ་སྐྱོང་འཕེལ་ཚོང་ནུག ཁང་ཐེ་ཀ་ལ་དང་ཁ་བའི་འོག་ཐོག་གི་ནང་ ས་ཡག་ཁུའི་ཆུ་ཚད་ཚེམ་ཚེམ་ཅ།ཀ ཅན་མ་ཐེ་མི་འདི་ ལག་ལེན་རྩིས་ཐོ་ཇ ལ་དང་ ལག་ལེན་རྩིས་ཐོ་ཉ

པ་ནང་ལྷ་འབད་ཤ་དང་ ཚར་གཤིས་ཐོག་བརྗེད་བགོད་ནུག (ཆོས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཆེར་ཨང་།།ཧ།།།། དོན་ཚན་།། པ། ཆོས་འགན་ཐད་ཀར། རིན་ཚེན་པ་སངས། བཤོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སྤྲོད་ལག་ཕྱེར་ཨང་།།།འ།།།০০০འ།། ཅན་མ། ཟླ་བགོད་ཆོས་འགན། ཏེན་འཛིལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཨང་།ཡ།།།ཀ།ཅ། ཅན་མ)

གཞས་སྒྲངས: དོན་ཚན་འདི་ ཆོས་འཛིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་པ་མིན། ཡིག་ཨང་ ཨེལ་ཀྱི་ཨེལ། ཨེ་ཏྲ་ཨེལ། ༡༠། ༢༠།།/།། ནམ། ཁ།ཁ། ནམ། ཆུ་ཀུང་ཐུལ་ཏ་ནས། གི་ཆོད་ཀློག་ཚུ་ ལཱུགས་ཆོད་ཀློག་ནང་འཛིག་ཕྲེ་བའི་ནང་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པ་མིན།

གེ) འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཕྲེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དཏལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགྲུལ་ཐོག་ལས་ "སློབ་རིག/ལང་མིག/དང་ ཐྲི/དོན/ལང་དང་ ཁལ/ཐྲི/།།༠༠ ཤོང་ཚད/ཀྱི/ཁལ/ཁྱེམ་ དེ/ལས/ཆེ/ མཚོའི/ཐོང/ཁྱེམ/ཚུ/བཤོ/བསྒྲན/དང་ ས/ཡོངས/གསར/བཤོའི/ལྷ།" བསྒར/ཐྲོད/འབད/བའི/སྐབས་ ཆུ/ཏུང/ཚུ/བཙུགས/ཐྲིག/འབད/པའི/གནད/དོན/ཐོག/ལུ་ ཁག/འབགས/ལུ་ དཏལ/ཀྱི/ས/ཡ/།།ཤ། དཏལ/ཐྲོད/འཛེབ/ཙོང/ནུག ཁག/འབགས/གིས་ ས/ཡོངས/ནང/ལས/ ལངས/ཤོག/ནང/ ཐུངས/ཚད/ཀྱི/ཁལ/ཁྱེམ/ དེ/ལས/ཆེ/ ཤ/ཡོངས/ཀྱི/ཁ/ཕྱི/ ཤ/ཡོངས/ནང/ ཁ/ཡོངས/ཀྱི/ ཤ/ཡ/ ཁ/ཡ/ ཤ/ ཁ/ཡ/ ཤ/ ཁ/ཡ/ ཤ

འཕེལ་སོང་ནུག (རྡོས་ཞིབ་བརྟན་དོན་མང་ཀ་༤།།། དོན་ཚན་༢༠ པ། རྡོས་འགན་ཐད་ཀར། རིན་ཆེན་པ་སངས། བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སྤྲོད་ལག་ཕྱེར་མང་།།།འ།།།།།།ཀ།། ཅན་ལ། ཐུ་བཀོད་ རྡོས་འགན། རྡེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། གནོན་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཚང་།ཀ།།།ཅ།ཅ ཅན་མ)

གཞས་ཐུང: དཏལ་འགོང་འདི་ འཕྱོར་རྒྱས་མང་ཅ།འ།ཅ།ཅ། ཐྲི་ཚོས་།།། །།ཀ། འ།།། ཅན་མའི་ ཐོག་ལས་ བཙུགས་ཡོད་པ་ལས་ དོན་ཚན་ རྡོས་འགྲིག་འགལ་དེ་ཡོད།

ཀ) འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཕྲེ་གོས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དཏལ་རྒྱལ་སྲོར་ལས་འགྲུལ་ཐོག་ལས་ "སློབ་རིག་ལང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོད་ལང་ ཐྲི་དོན་ལང་དང་ ཤལ་ཁྲི།།།།ཀ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཤལ་ཁྲིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཚོའི་ རྩོད་ཁྱིམ་ཆུ་བཙོ་བཟླུན་དང་ ས/ཡོངས་གསལ་བཙོའི་ལྟ" བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་སྐབས་ དཏལ་སློབ་འཛིན་ཤོག་མང་།། པ་ནང་ ཁེ་འདམ་སྒ་བཞེས་ཀྱི་ལུ་འདི་ནང་ དགུ་ འཕས་ཁྲིས་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་ཟྭངས་ལས་ དཏལ་གྱམ་ས་ཡ།།.ཀ།ཅ། དཏལ་སློབ་འཕེལ་ཚོས་ནུག (རྡོས་ཞིབ་བརྟན་དོན་མང་ཀ་༤།།། དོན་ཚན་ཀ། པ། རྡོས་འགན་ཐད་ཀར། རིན་ཆེན་པ་སངས། བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སྤྲོད་ལག་ཕྱེར་མང་།།།འ།།།།།།ཀ།། ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ རྡོས་འགན། རྡེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། གནོན་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཚང་།ཀ།།།ཅ།ཅ ཅན་མ)

གཞས་ཐུང: དཏལ་འགོང་འདི་ འཕྱོར་རྒྱས་མང་ཅ།འ།ཅ།ཅ། ཐྲི་ཚོས་།།། །།ཀ། འ།།། ཅན་མའི་ ཐོག་ལས་ བཙུགས་ཡོད་པ་ལས་ དོན་ཚན་ རྡོས་འགྲིག་འགལ་དེ་ཡོད།

ཁ) འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཕྲེ་གོས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དཏལ་རྒྱལ་སྲོར་ལས་འགྲུལ་ཐོག་ལས་ "སློབ་རིག་ལང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོད་ལང་ ཐྲི་དོན་ལང་དང་ ཤལ་ཁྲི།།།།ཀ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཤལ་ཁྲིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཚོའི་ རྩོད་ཁྱིམ་ཆུ་བཙོ་བཟླུན་དང་ ས/ཡོངས་གསལ་བཙོའི་ལྟ" བསྟར་སྤྱོད་འབད་བའི་ཤ། ཀུགས་སྐོན་ཀྱི་ཀཱཡ་ དེ་ལས་ས་ལག་ཐུའི་ཀྱང་ཚུ་ཨང་ལཱ་ཁ་ ཀ/ཡོངས་ཚད་མཚོན་ལས་ ཁ/ཡོངས་ཀ་ཡ་ ཀ/ཡ་ཁ/ ཁ/ཡ/ ཁ/ ཁ/ ཁ

༥.༥.༥ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྟན་ཚོགས།

སྤྱི་བོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༢༢ བའི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༥༥ སྣན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཙུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང་	བཏེའུ་ལྷེ	ཟླ་ཚེས་༤༠/༢༢/༢༠༢༠ ཚུན་ ཟླ་ཚོགས་ལུ་སྣན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འགོས (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་༤༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། %
1	ཚད་སྒྲོན་དང་ནོར་འཛིན་ཚུ།	0.565	-	0.565	-
	བཅོམས།	0.565	-	0.565	

སྤྱི་བོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༢༢ བའི་ནང་ ཟླ་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་གལ་ཆེས་ ལྷན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱིར་ལས་ ཟླ་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲིག་ མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གློས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༢. ཚད་སྒྲོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གནོད་སྐྱོན - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༥༥

༢.༢ ཟུར་སྒོག་འཛིན་དང་ཟློ་ཕོགས་ཚོག་མིན་དངུལ་སྒོང་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༥༥

འགན་འཛིན་པ་གཅིག་གིས་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་ཀྱི་སྒྲོང་བརར་འབད་བའི་བར་ན་ གཟུགས་ཁམས་མ་བདེ་བའི་སྐྱོན་ཀྱིས་ སྒོག་ཏུས་དང་པ་ལས་ སྒྲོང་བརར་འཛིན་མཐུད་འབད་མ་ཐུགས་པས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་ གཡོག་ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༢/༤་ ཚོག་མིན་དངུལ་སྒོང་འབད་མི་འདི་ ཡོག་མ་ལེན་པས། མིན་ཐུང་ ཟུར་སྒོག་འཛིས་དང་སྐྱོ་ཕོགས་ སྒོག་ཏུས་༥ པ་ཚུན་ དངུལ་སྒོང་འབད་མི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༢༣༦ ལོག་ལེན་བའི་ལྟག་ལུས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༥༥ འདུག

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྟན་ཚོགས་གིས་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཀྱི་ཁངས་ཀྱི་ནང་མའི་ཁེབ་ཚང་ལུ་ གནང་དོན་འདི་ ཁྱིམས་ཞིབ་ཡོས་ལྷན་ཀྱི་ཡིག་ཚང་གི་ གོང་ཏུ་ཕུལ་དགོཔ་བའི་ ལྷན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་མིན། *(ཚེས་ཞིབ་བརྗོ་དོན་མང་ཀ་ཤ་ཆ་ཅ.ཀ.ཤ ལ། ཚེས་འགན་ཐང་ཀར་ རའི་མི་ཀུ་ཅང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྩལ་ཁང་མང་ཁ་ཀ/ཀ/ཀ/ཅ་ཅ) ཅན་མ། ཟླ་བཅོད་ཚེས་འགན་ཤ་ དཀར་མཐར་ལྷན་ཐུབ། གཙུག་ལག་ཤེས་བཅོད་ དཔེ་ཆན། ཞི་ གཡོག་ངོ་རྩལ་ཁང་མང་ཁ་ཀ/ཀ/ཅ་ཅ ཅན་མ།)*

གནས་སྐྱོང: *དོན་ཚན་འདི་ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་མིན། གཞི་གཡོག་ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་མང་ མར་མི་མེས་ཤི/ མེ་ཚེས་ཚེས་ཅ-ཅ།/ ཀ/ཀ/ཅ ཅ/ཀ/ཀ/ཅ ཅ/ཀ/ཀ/ཅ ཅ/

ནང་ "བཟླ་བཤད་ལས་སྒྲོང་པ་གིས་ ཡི་ཀུ་བཙུགས་མི་ཀུ་ཡུ་ བཙུགས་བཞག་འདི་ནང་ལས་ ཐོན་ཕྱིན་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ཐར་ཡོལ་འབད་དགོཔ་ཨིན་དང་ ལྷག་ཡས་ཚུ་བཟླ་བཤད་ལས་སྒྲོང་པ་གིས་ འཛིན་རྒྱས་ཅན་ཨིན་ཏེ" པ་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། *ཆོས་ཞིབ་བརྟ་དོན་མང་ཀ།།ལ།ཅ།། དོན་ཚན་།། པ། ཆོས་འགན་ཐང་ཀར་བཤད། ཏཱིས་དཔལ་སྒྲོན། ཆོས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ (།།)ཅ།ཅ།ཅ། ཙན་མ། ཀུམ་ཏ་སྒོལ་མ། ཆོས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་།།ཅ།།།ཅ།། ཙན་མ། ཐ་བགོད་ཆོས་འགན་ཐང་ཁ་ཅེན་དར་བ་ཀ་ལེ། ཆོས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་།།ཅ།།།ཅ།། ཙན་མ།)*

གཞས་སྒྲོལ: *དོན་ཚན་འདི་ ཆོས་འཕྲིན་མ་འབད་བར་ཡོད། ཡིག་མང་ མེས་མེས-།།/།།/ཅ།ཅ། སྒྲ་ཚོས་།།/།/ཅ།ཅ ཙན་མ་དང་འཕྲིས་ སྒྲ་ཚོས་།།/།/ཅ།ཅ ཡུ་ ཆེ་མཛོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལི་ ཁྱིམས་ཁྲི་ཆེ་བའི་ནང་ལས་ སྒྲ་ཚོས་།།/།/ཅ།ཅ ཡུ་ ཆེ་མཛོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལི་ ཁྱིམས་ཁྲི་།། པའི་ འཛུན་ཚོད་གནང་མི་ཡུ་གཞི་བཞག་ཐུང་ འཛུན་ཚོད་གནང་མི་ནང་ ཆོད་ཙུ་ཡུ་ དཏལ་ འགོར་མ་ཙུ་འདི་ ཉེས་ཐུ་དང་སྒྲགས་ དཏལ་ཀྱི་ཀུན་།།ཤ།།, །།ཤ།། ། དཏལ་སྒོང་འབད་དགོས་ཤེ་ འཛུན་ཚོད་གནང་ཀུ་ གཞི་ཅུང་ ཁོང་ཀི་ཡི་ཀུ་དང་འཕྲིལ་ ཉེས་འཇུགས་ཙན་ཀྱིས་ གནད་དོན་འདི་ མངོན་མཚོ་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཡུ་ མཚོ་གཏུ་ཞུ་ཤེ་འདུ།*

། དཔལ་ཀློང་ཁང་ ཞོར་འཛུལ་ གཙོང་སྒྲོན་ - དཏལ་ཀློམ་ས་ཡ།.།།ཅ།

།.། ཅ་ཚས་དངོས་གནས་ཀྱི་ལྟུག་ཡུས་མ་ཚང་བར་ཡོངས་བཏབ-དཏལ་ཀློམ་ས་ཡ་ཀ.ཤ།།

སྒྲ་ལོ་།།ཅ།ཆ་ སྒྲ་ཟླ་ཀ་ ཝའི་ སྒྲ་ཚེས་།། དང་།ཀ་ ཡུ་ མཁན་འཛིལ་ཐོག་ལས་དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཙུལ་གྱི་ཀིར་ཡ་གི་ བཟླ་བཤད་འཛིན་ཁྱོང་ཁྱོང་བརྟར་སྒེལ་ཁང་བཟོ་བཟླུན་ལས་འཐུལ་ནང་ཡུ་ དཏལ་ཀློམ་ས་ཡ་ཀ.ཤ།།། གནས་པའི་ ཟློག་འཛིལ་མགོ་ཚས་ཆུ་མི་ཚང་བའི་མངོན་གསལ་ཟླུང་ཡི། *ཆོས་ཞིབ་བརྟ་དོན་མང་།།ཅ།།།། དོན་ཚན་།། པ། ཆོས་འགན་ཐང་ཀར་ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། ཟློག་ཕྱོགས་ཁ་ལོ་ཡ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་།།ཅ།ཀ།ཀ།། ཙན་མ། ཐ་བགོད་ཆོས་འགན་ཐང་ དར་དཀར་ངོ་ཕྲེ། དཏལ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་།།ཅ།།།ཅ།། ཙན་མ།)*

གཞས་སྒྲོལ: *དོན་ཚན་འདི་ ཆོས་འཕྲིན་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་མིན། ཟླ་ཚེས་།ཅ-།ཆ།/ །/ ། ཡུ་ ཐིམ་ལྷག་ ཆུལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛིམས་ཁང་ནང་ དམངས་ཆོས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཀོས་ཟློན་ཞལ་ཤེས་ འཛུག་ཟླ་བཤད་ཚོགས་ལས་བཀའ་སློབ་ཀུ་ ཏེ་འཕེལ་ཀྱི་ཀོས་ཚོད་ཆུ་ ངོ་མཚན་ཟློན་ཁང་ཀུ་ ཁ་ལན་ཟླ་ཐེག་ཐང་ཡ། ཟླ་ཐོད་ཁ་གོང་ཁ་ཡོད།*

*ཡིག་མང་ མེས་མེས-ཀ།/ །ཅ།ཀ ཟླ་ཚེས་།།/ ། ཙན་མ་ཁང་ཁྲིལ་ ཟླ་བཤད་ཁང་མཁོན་ཟློང་ཆུལ་ཁང་ཁ་ལན་ གནས་ལྟ་ཤད་ལས་ གཙུ་ཀ་ཀ་ ཁྱིམས་ལྟ་ཤད་ཚོགས་ ཟླ་ཤཙལ་ཚོགས་ ཟླ་ཤཙལ་ཚོགས་ ཟླ་ཤཙལ

༧.༧ སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭའི་དོན་ཡོད་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཀྱི་སློབ་ལས་བར་སྐྱེན་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་- དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.᪅᪇᪇

འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཆོགས་སྡེ་གིས་ གཞུང་ལས་བཀའ་རྒྱ་དང་གནང་བ་མེད་པར་ སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་༢༡ ཀྱི་དོན་ལུ་ གསང་བྱའི་ཡིག་ཆ་པར་སྐྱེན་དང་ འགྲུལ་སྐྱོང་འཛིན་པ་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.᪅᪇᪇ གཞུང་གི་མ་དངུལ་ནང་ལས་ ཟད་སོང་སྐྱེལ་ནུས་ རྒྱལ་གཞུང་རྟེན་ཞིབ་དང་འཛིན་ཀྱིས་ འབྲུག་གི་སློབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཆོགས་སྡེ་ལུ་ གནང་དོན་འདི་གི་སྐོར་ ཤེས་རིག་ལྟར་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ སྒེར་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆུ་ཀླ་ར་ ར་ཧོའི་ཆོང་ལས་དང་འཛེལ་བའི་རང་གཤིས་དེ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི་འདི་ བོས་ཁབས་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་ གྲོས་ཆོད་ བཏོན་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་འབད་ཡི། ཕིན་ཅང་ ད་ཆུན་ ལྟར་ཁག་གི་ཁ་ཤུག་ལས་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་ཡོད་པའི་ལྟར་ཁ་ཤུག་ལུ་མ་ལྟོར། [ཆོས་ཞིབ་བརྟ་དོན་མང་ཀ་༧᪅᪅᪄ དོན་ཆུན་᪀ པ། ཆོས་འགན་ཐང་ཀར་ཤང་སྐྱེས་ བསམ་རྒྱས་ བཟླས་འཛིན། དོ་དམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་᪁᪂᪂᪀᪀ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཆོས་འགན་ཐུས་ བསྟན་འཛིན་ཏོ་རྗེ། ཏུང་ཚེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་᪁᪀᪂᪀᪀ ཅན་མ།]

གཞན་སྐྱོར།: *དོན་ཆུན་འདི་ ཆོས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་ཨིན། ཐྲི་ཚོས་᪀/᪀᪁/᪂᪀᪀ ཡུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་དྲན་སྐུལ་བཏང་སྟེ་ཡོད།*

᪂᪅. ལས་འཛིན་ཚུ།

᪂᪅.᪀. གཏུང་བསམ་ཆེ་ས་ལས་འཛིན་ཚད།

ཐྲི་ལོ་᪂᪀᪁ ཐྲི་ཟླ་᪀᪀ པའི་ནང་ གཏུང་བསམ་ཆེ་ས་ལས་འཛིན་ཚད་གིས་ ཐྲི་ཚོགས་ཡུ་ ཆེས་འཛིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᪃.᪂᪃᪅ སྐྱན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ ཐྲི་ཚོས་᪃᪀/᪀᪁/᪂᪀᪀ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ ཆེས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོད་ལུ་བསྡུད་བསྡོར་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དངུལ་སྐྱེ	ཐྲི་ཚོས་᪄/᪀᪁/᪂᪀᪁ ཚུན་ ཐྲི་ཚོགས་ཡུ་སྐྱན་ཞུ་ཕུལ་མི་ ཆེས་འཛིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཆེས་འཛིག་འབད་བའི་ དངུལ་བཏོན། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐྲི་ཚོས་᪄/᪀᪁/᪂᪀᪀ ཚུན་ ལྟག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཆེས་འཛིག་འབད་ཡོད་པ། %
4	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཚུ།	᪃.᪄᪃᪄	–	᪃.᪄᪃᪄	–
	བསྡོམས།	᪃.᪄᪃᪄	–	᪃.᪄᪃᪄	

ཐྲི་ལོ་᪂᪀᪁ ཐྲི་ཟླ་᪀᪀ པའི་ནང་ ཐྲི་ཚོགས་ཡུ་ ཆེས་འཛིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཀལས་ སྐྱན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱིར་ལས་ ཐྲི་ཚོས་᪄᪀/᪀᪁/᪂᪀᪀ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཆེས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོད་ལུ་གོམས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

᪂᪄ ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གཙོད་སྐྱོན། – དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᪃.᪂᪃᪅

᪂.᪂ དངུལ་སློབ་འབད་ཚར་བའི་ཡིག་ཆ་མ་ཚང་མ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᪃.᪃(᪄)

ཀ) ནང་ལས་ གཏུང་བསམ་ཆེ་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཨེན་ཨེས་ ཤར་མ་ཐ་ཆས་མཇོད་ཁང་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᪂.᪁᪂᪃ གནས་པའི་ ཆེ་ས་ཀྱོ་སྐྱབ་ཀྱི་ནང་ དངུལ་སློད་ འབད་བའི་ ཡིག་ཆ་ཚུ་མིན་འདུག (*ཆོས་ཞིབ་བརྟ་དོན་མང་᪀᪃᪄᪄ དོན་ཆུན་᪀᪀.᪀ པ། ཆོས་འགན་ཐང་ཀཤ ཚེ་འབདས་ སང་ས་ཐུལ་ཚེ་རང་། ཞིབ་རོགས་ཆོས་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྱོད་ལག་ཕྱེར་མང་᪀᪀ཀ᪄᪄᪅᪄᪅᪄᪅

༩.༥.༩ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བྲན་༢༢ བའི་ནང་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་དངུལ་གྱི་མ་ས་ཡ་༠.ཉ༥ཆ ཐུན་ཞུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་ལུ་ རྒྱལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྣམས་ བོད་ལུ་བསྒྲུར་བཙུལ་ཡོད་དེ་ཡིན།

རིམ་མང།	དངོས་སྐྱེ	ཟླ་ཚེས་༤༠/༢༢/༢༠༢༠ རྒྱན་ ཟླ་ཚེས་ལུ་ཐུག་ཞུས་མི་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྱི་ཐ་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་གྱི་ཐ་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་༤༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་ ཚུལ་མ་ཕྱས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱི་ཐ་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་ཡོད་པ། %
1	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཚུ།	0.756	-	0.756	0.00
	བཅོམས།	0.756	-	0.756	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བྲན་༢༢ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་གལ་གསལ་ ཐུན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱིར་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོད་ལུ་ཡོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོད།

༧. ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གཙོ་དགོས་ཐུན།

༧.༢ ཐོན་ཁུངས་རྩིས་ཐུག- དངུལ་ཀྱི་ཐ་ཡ་༠.ཉ༥ཆ

མོང་ཐུར་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ལས་གཡོག་པ་དང་ ཁག་འབགས་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་བར་ ལྷ་གཡོག་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་ཡ་༢.༢༢༨ རྩིས་ཐུག་འབད་འདུག (*རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་མང་:ཀ૪ཀ.༢ དོན་ཚན་ཀ*) *རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་མཁོན་རྡོ་རྗེ། ཨེའུ་ཨེ། མི་ཁྱངས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མང་:ཀ૦૪૦૨૦૦ཀ૫ཀ૨ ཅན་མ་དང་ ཐུ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཤུ་མཐིན་དབང་ཐྲུག། ཁྱང་ཐྲོག་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་ཁྱངས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་ཡ་ཨེན་ཏེ་སི་ཨེལ/ དདཀ૪ཀ૨૦૨ ཅན་མ་དང་ ཨེམ་ཏི་ཏ་མང་། ཁྱང་ཐྲོག་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་བཤེས་པ། མི་ཁྱངས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མང:ཀ૪ཀ૦૦૦૦૦૨ ཅན་མ།)*

གཞན་སྙན་ལ: *ངོས་མཁན་ནས་དོ་རྡོ་གིས་ དངུལ་ཀྱི་ཐ་ཡ་༠.ཉ༥ཆ མ་བཏབ་པར་ཡོད་པ་ལས་ དོན་ཚན་འདི་ བསྐྱར་རྩེད/ རྩིས་སྟོན་མ་འབད་བར་ཕྱས་ཡོད་པ་མིན། ཨིན་ཏུང་ ཀཱན་དོན་འདི་ མངོན་ཐུང་ཁ་ཡ་ཡ་ མངོན་ཁག་ཏུ་ཁ་ཡ་ ཡིན།*

༩.༥.ཀ૦ འབྲུག་བཟའ་སྐྱོང་ལས་འཛིན་ཚད།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བྲན་༢༢ བའི་ནང་ འབྲུག་བཟའ་སྐྱོང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་དངུལ་ཀྱི་ཐ་ཡ་૩.૪૦૫ ཐུན་ཞུ་ཞུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ བོད་ལུ་བཙུད་བསྒྲུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དངོས་སྐྱེ	ཟླ་ཚེས་༤༠/૧૧/༢༠૨૧ ཚུན་ ཟླ་ཚེས་ལུ་ཐུག་ཞུས་མི་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱི་ཐ་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྱི་ཐ་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་૪૦/૦૪/૨૦૨૦ ཚུན་ ཚུལ་མ་ཕྱས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱི་ཐ་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་ཡོད་པ། %
1	ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང།	3.306	3.306	-	100
	བཅོམས།	3.306	3.306	-	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བྲན་༢༢ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་གལ་གསལ་ ཐུན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱིར་ལས་ སྤྱི་ཚེས་૪૦/૦૪/૨૦૨૦ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོད་ལུ་ཡོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོད།

૭. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང།

૭.૧ ཟླ་འཛུས་བསྒྲ་ལེན་འབད་མིའི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྱི་ཐ་ཡ་૪.૪૦૫ ཚད་ཡུས་འཛིན་ཡོད།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲུག་བཟའ་སྐྱོང་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ཚོད་བཟེ་ཀི་ཐོན་སྐྱེད་བསོང་མི་དང་ཁོ་མི་ཚུ་ལས་ རིན་བསྒྲར་ས་གོ་ཚུ་ཟླ་བར་ཕྱིན་མི་ལས་ ཟླ་འཛུས་དངུལ་ཀྱི་ཐ་ཡ་૫૯.૭૭૭ བསྒྲ་ལེན་འབད་མིའི་ནང་ལས་ དངུལ་གཞིར་པ་གིས་དངུལ་ཀྱི་ཐ་ཡ་૪.૪૦૫ ལོག་སྐྱོང་འབད་ནུག་ གནད་དོན་འདི་འབདཝ་ཐོག་ ནང་བཤོད་རྩིས་ཞིབ་ཐེ་ཐན་ཀྱི་བདའ་ཟུན་མི་དེ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དུང་ལག་ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་ས་བཙུགས་ཡོད་པར་དང་ གནད་དོན་འདི་དང་ཁྱོ་ ངན་འཚེར་ཀུན་ཁ་ཤས་ ཕན་ཚུན་ཁ་ཤད་ཀྱི་ཐ་ལ་ ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ལས་ ཐུ་ཡ་ཁ་ཤད་ཀྱི་ཐ་ལ་ ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ལས་ ཤུར་ན་ཁ་ཤད་ཀྱི་ཐ་ལ་ ཁྱིམ་ཚོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་ཁྱངས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་ཡ་ཨེ་ཏི་ཨེ/ ཨ૦૫૫ཀ/ མི་ཁྱངས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་ཡ་ཨ૦૦૫ཀ/ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་རྩིས་ཞིབ་ཐུ་ཡ་ཁ་ཤད་། ཁྱིམ་ཚོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་ཁྱངས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་ཡ་ཨ૧૦૦૫/ མི་ཁྱངས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་ཡ་ཨ૧૦૦૨૧૨૫ ཅན་མ།)

གཞན་སྙན་ལ: *དོན་ཚན་འདི་ ཁྱིམས་ཀྱི་འདུན་སས་ འཛུན་ཚོད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ། ཟླ་ཚེས་૦/૪ ૦૭/ ૨૦૨૦ ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ (૨૦૨૦) ཚོགས་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྲོག་འབད་དེ་ཡོད།*

༤.༥. དངུལ་འཛིན་གཞུང་སྐྱེ།

༤.༥.༡. འབྲུག་རྒྱལ་ཁྱེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བར་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁྱེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༡༩.༣༤༤ སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ རྒྱན་ལུ་ རྒྱལ་མིན་རྩིས་འགྲོག་འབད་ཡོད་མི་རྣམ་ བོག་ལུ་བཙུང་བཞུ་བསགས་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཏུས་སྒྲོ	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༢༠ རྒྱན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྒྲུབ་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་ཐོ (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ རྒྱན་ རྒྱག་མ་ཕུས་ཡོད་པ (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་ཡོད་པ %
1	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཐུ།	19.388	19.388	-	100
	བཟོམས།	19.388	0.091	-	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱལ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༩/༢༠༢༠ ཐུན་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཐུ་ བོག་ལུ་གོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༢. ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གནོད་སྐྱོན

༢.༡ སྒྲེ་ཚན་ཁག་ལུ་ སྒྲུབ་འཁོར་དང་ མི་རྒྱུད་ དེ་ལས་སྒྲ་མང་ཉེན་བཅོལ་ཀྱི་ཐོབ་བཤད་དེ་རྩིས་ཕྲག་འབད་ཡོད་པ- དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༡༩.༣༤༤

ཕུན་ཚོགས་གྲོང་ བཏུག་རྒྱལ་ཁྱེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ཚོང་མཁོན་པ་ཆུ་ལུ་ སྒྲུབ་འཁོར་དང་ མེ་རྒྱུད་ དེ་ལས་སྒྲ་མང་ཉེན་བཅོལ་འཆར་གཞི་གི་ཐོག་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༡༩.༣༤༤ དངུལ་སྒྲོང་འབད་དགོས་ ཡོད་མི་འདི་ ཐོབ་བཤད་རྩིས་ཕྲག་སྒྲེ་འདུག (*རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཆང་༡༣༩/༥; དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར: འཕྲིན་ལས་ཏོ་ཇེ། འགོ་འཛིན། ཐོབ་བཤད་སྒྲེ་ཚན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཆང་ ༡༠མ/༠༠༡མ/༤མ ཅན་མ། ཕྲ་བགོད་རྩིས་འགན: གཡོག་བཏང་ཐག་ཁྱིད། ཕྱི་བཏང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཆང་༡༠མ/༡༤/༢༠༢༠ ཅན་མ།)*

གནས་སྐྱོན: *དོན་ཚན་འདི་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཕྱི་ཚེས་༠/ ০৯/ ২০২০ ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོམས་ཕེངས་དང་བཅས་ཁོ་ཀས་ཚོང་ཡུ་ཕྱུང་ཡོད་པ་ལས་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་ཡོད་མི་ལུ་གནི་བཞག་སྒེ་ ཆ་འཛིག་ཐུབ་ཡོད་པ་ལས་ དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲོག་འབད་ཡི།*

༢.༥.༢. འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བར་ནང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ཀྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠./০/ སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/༠//২০২০ ཐུན་ལུ་ རྒྱལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཨིན་རུང་ ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཐུ་གི་འོག་ལུ་ དངུལ་འཛིལ་ཀྱི་གནད་དོན་མེདཔ་ལས་བཏེན་ རྩིས་འགྲོག་འབད་ཡོད་པའི་ བཙུང་བསྡུ་འོག་ལུ"་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཏུས་སྒྲོ	སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/ ১১/ ২০২০ ཐུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྒྲུབ་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཐུ་ཚན (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/ ০৯/ ২০২০ ཐུན་ ཕུལ་མ་ཕུས་ཡོད་པ (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲོག་འབད་ཡོད་པ %
1	ཐུལ་མེན་འཛིན་སྐྱོང།	0.909	-	0.909	-
2	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཐུ།	-	-	-	-
	བཟོམས།	0.909	-	0.909	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཐུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱལ་ལས་ རྩིས་འགྲོག་འབད་མི་དང་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠/ ০৯/ ২০২০ ཐུན་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཐུ་ བོག་ལུ་གོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༢. ཐུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠./০/

༢.༡ ཚོང་མཁོན་ཕྲུས་མ་ཡིན་ཀྱི་འགྲུལ་གནང་གོལ་འབད་ཡོད་པ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.৯৬৯

ཞལ་སྒང་གི་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ཀྱིས་ ཚོང་མཁོན་ཕྲུས་མ་ཡིན་ ཀྱིན་འགྲུལ་གནང་གོལ་འབད་ཡོད་པའི་གནང་དོན་༡༢ འདུག དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.৯৬৯ གནང་གོལ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.৯৯৯ ཁེས་ལྷག་སྒེ་འདུག (*རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཆང་༡৯৯/৬; དོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀར: ནམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན། འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཆང་ ༡༡/০০/২০২৯ ཅན་མ། ཕྲ་བགོད་རྩིས་འགན: ནམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན། འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཆང་ ༡༡/০০/২০২৯ ཅན་མ།)*

གནས་སྐྱོན: *དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་པ་མིན། ཡིག་ཆང་ ཆར་མེ་ཚེས/ ཏི་ཀྱི/ ཚེས་ལུ་ཚེས-০৯/ ২০১৯/ ৭৬৮ ཕྱི་ཚེས་২৬/১২/ ২০১৯ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཏན་རྒྱལ་འབད་དེ་ ཡོད།*

༧.༢ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུ་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ལག་ལེན་མེད་པའི་འཕྲས་མི་ཚུད་ལ་ རྒྱུན་འགྲུལ་ཕྱིར་སྤོད་འབད་ཡོད་པ — དངུལ་ཀྱམས་ས་ཡ་༠.༥༥

ཀ) ཞལ་སྣང་གི་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་དངུལ་གང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཡོད་རྒྱུན་འགྲུལ་ཕྱིར་སྤོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡུགས་དང་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ལས་འགལ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུ་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ལག་ལེན་མེད་པའི་འཕྲས་མི་༢ ལྷ་ ཞེ་གཡོག་གི་རྒྱུན་འགྲུལ་བསྡོམས་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༧༠༠ ཕྱིར་སྤོད་འབད་ནུས *(ཚེས་ཞེབ་བཅུ་དོན་ཆད་༢༥།; དོན་ཚན་༢; ཚེས་འགན་ཐད་ཀར: རྣམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན། འཛིན་སྒྲོང་པ། མི་ཁྱངས་ངོ་སྤྲོད་ཆང་།།།༠༠༢༢༤༤ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཚེས་འགན: རྣམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན། འཛིན་སྒྲོང་པ། མི་ཁྱངས་ངོ་སྤྲོད་ཆང་།།།༠༠༢༢༤༤ ཅན་མ།)*

གཞན་སྐྱོང: *དོན་ཚན་འདི་ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་མིན། ཡིག་ཆང་ ཧི་ཏི་ཧི་ཚེས།/ གཞལས/ ༠༤/ ༢༠།།/ ༥/།། སྒྲི་ཚོས་ ༢༠/ །།/ ༢༠།། ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༥༥ ཚེས་ འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཏེ་ཡོད།*

ཁ) ཞལ་སྣང་ཐྲོང་ཁག་པར་གི་འབྲེལ་གོང་འཕེལ་དངུལ་གང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཡོད་རྒྱུན་ཕྱིར་སྤོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡུགས་དང་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ལས་འགལ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུ་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ལག་ལེན་མེད་པའི་ འཕྲས་མི་༣ ལྷ་ ཞེ་གཡོག་གི་རྒྱུན་འགྲུལ་བསྡོམས་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༶/།། ཕྱིར་སྤོད་འབད་ནུས *(ཚེས་ཞེབ་བཅུ་དོན་ཆད་༢༥།; དོན་ཚན་༢; ཚེས་འགན་ཐད་ཀར: ཡང་ཀླུ་གཡུ་སྒྲོན། ཡན་ལག་ལས་རིགས། མི་ཁྱངས་ངོ་སྤྲོད་ཆང་།།།༠༤།།།/ ཅན་མ། ཀན་དོན་གྲུབ། ཡན་ལག་ལས་རིགས། ངོ་ཁྱངས་ངོ་སྤྲོད་ཆང་།།།/ ཅ/ །།/ ཅ/ ཅ/ ཅ

*ཨང་༠༢༣/། ཅན་མ། ལྕང་བཟློན་རྒྱ་མཚོ། མི་ཁྱབ་པར་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།༠/།༠༧་།།།།།/།།།། ཅན་མ། གལོག་ཀི་ངོ་རྒྱགས་ཨང་།།།/།/། ཅན་མ། ཁངས་ཀྱི་ལུ་ཏེ།། མི་ཁྱབ་པར་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།།/།/།།།།/།/། ཅན་མ། གལོག་ཀི་ངོ་རྒྱགས་ཨང་།།/། ཅན་མ། བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།། མི་ཁྱབ་པར་ངོ་སྤྲོད་ཨང་།།/།/།།།།/།/། ཅན་མ། ལག་ཀི་ངོ་རྒྱགས་ཨང་།།/། ཅན་མ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་། མི་ཁྱབ་པར་ངོ་སྤྲོད་ཨང་ཀ/ཁ/ཅ/ཆ/ཇ/ཉ/ཏ/ཐ/ད/ན/པ/ཕ/ཙ/ཚ/ཛ/ཝ/ཞ/ཟ/འ/ཡ/ར/ལ/ཤ/ཧ/ཨ/ཀ/ཁ/ག/ང/ཚ/ཆ/ཛ/ཉ/ཏ/ཐ/ད/ན/ཕ/ཙ/ཚ

མང་ཕྱེ་ཆུ་སྒོག་མེ་ལས་འགྱལ་དབང་འཛིན་གྱིས་ CIF/CIP བཏྱམ་སྒེལ་དང་ མཚོ་ཆས་ཀ་ར་ཀི་Ex-Works བཏྱམ་སྒེལ་བསྡར་སྤྱོང་འབད་ནི་དང་ དགོས་མཚོའི་ལག་ཆས་ཆུ་ཆུང་པའི་ཅ་ཆས་ཆུ་ དང་ ཐབས་ཤེས་ཆུ་ ཏེ་ལས་ དཏྲལ་ཀྱམ་ས་ཡ་৭,৭৬২.৯২২ གི་དགོས་མཚོའི་སོར་ཆས་ཀྱི་ སྒོག་འཕྲལ་ལས་ཚན་ EM-৭ པ་ཏེ་ ཨེམ/ཨེས་པི་ཨེཅ་ཨི་ཨེལ་ལུ་ཏྲིན་ནུག ཏེ་མ་ཚད་ པི་ཨེཅ་ཨི་ཨེལ་གྱིས་ ལས་འགྱལ་དེ་ལག་འབག་ཡིག་ཆས་ནང་བསམ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྡར་སྤྱོང་འབད་མི་ནང་ལན་ལ་ ལག་འབག་གི་རིན་ཐང་ལས་བརྒྱ་ཆ་৭.২৸ དང་ ལས་ འགྱལ་ལུ་ དཏྲལ་འཛིལ་གྱི་གནོད་པ་དཏྲལ་ཀྱམ་ས་ཡ་৬৮.৬৮৯ (དཏྲལ་ཀྱམ་৭,৭৬২,৯২৯,২০২ x བརྒྱ་ཆ་৭.২৸)བཀལ་ཐོག་ལུ་ ཨེམ/ཨེས་ Bhutan Ventures Trading དེ་ ས་ གནས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་འབད་བསྐོ་བཞག་འབད་ནུག *(ཁྱེས་ཞིབ་བརྗ་དོན་ཆང་৭২০৬৮ དོན་ཚན་གཅིག་)* *ཁྱེས་འགན་ཐང་ཀཱར་ཀི་ཤིག་མ་ལེགས། བཙོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ལུ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཆང་৭৭৬২২৬৮০ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཁྱེས་འགན། ཨེ་ཀེ་མི་ཤ་ར། འཛིན་སྒྲོང་མདོ་ཚན། མི་ཁྱངས་ལག་ལྟེར་ཆང་৭/৬২৭৯৬ ཅན་མ་དང་ བཙན་ཅོག་ཚེ་རིང་། མཁན་འཕེལ་འཛིན་སྒྲོང་མདོ་ཚན། མི་ཁྱངས་ལག་ལྟེར་ཆང་০২৭০০০০৬০৭ ཅན་མ་ དེ་ལས་ པར་ཟིན་ནན་ཁ་ཕ་ན། མདོ་ཚན (དཏྲལ་འཛིལ་) མི་ཁྱངས་ལག་ལྟེར་ཆང་৭/৬৮৭৬৯ ཅན་མ།)*

གནས་རྟགས: *ཡིག་ཆང་ ཆར་ཚེ་ཚེ/ ཚེ་ཏི-ཚེས་པི/ ২৬/ ২০৭৮-২০/ ১১৬ ཐྲི་ཚོས་২০/ ১২/ ২০৭৮ ཅན་མའི་ ཐོག་ལས་ དོན་ཚན་ཁྱེས་འགྲིགས་འབད་དེ་ཡོད།*

****

བོད་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་བསྒྲུར་ཞིབ་སྟན་ཞུ་༢༠༢༧ ཅན་མ།

(སྤྱི་ཚེས་༣༠/༧༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་གནས་སྟངས།)

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

ཚ་ཤས་༡ པཱཿ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞུ་༢༠༢༤ ཙན་མའི་ བསྒྲུར་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་བསྡུར་དོན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྟན་ཞུ་༢༠༢༤ ཙན་མའི་ བསྒྲུར་ཞིབ་སྟན་ཞུ་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༤ སྤྱི་རྒྱ་༢༢ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་ཚོགས་ཐེངས་༢ པ་ནང་ཕྱོགས་ཡོངས་མེན། བསྒྲུར་ཞིབ་སྟན་ཞུའི་ནང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༢༢/༢༠༢༤ རྒྱན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསྡོམས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་*২৭৭.৫৫২* ཡོད་མི་འདི་ནང་ ཉམས་དངུལ་ལས་སྤེའི་ནང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་*৫৬.৫৯৯* དང་ ཉམས་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྤེའི་ནང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་*৭৭৬.০৯২* གཞིས་བསྡོམས་སྟེ་མིན།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་*২০১২* ཙན་མའི་ ལེའུ་*৬* པ་ དོན་རྩའི་*৭৭৫* ལས་*৭২৪* རྒྱན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འཁྱོལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནས་ཚད་སྒྲ་ཚོགས་ནང་བསྒྲུར་ཞིས་ མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རྒྱང་ སྤྱི་ཚེས་*৩০/০৫/২০২০* རྒྱན་ལུ་ ཉམས་དངུལ་ལས་སྤེའི་ནང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་*৯৬.২৯৪* དང་ ཉམས་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྤེའི་ནང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་*৫৯.০২০* རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོད་མི་རྒྱུ་ ཡོག་གི་ཐིག་ཁྱམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཐོག་ཁྱམ: *སྤྱི་ཚེས་*৩০/০৫/২০২০ *རྒྱན་གྱི་ ལས་སྤེ་འགག་གི་རྒྱལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་མི་རྒྱུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཕྱི་མིན།*

རིམ་ཨང་།	ལས་སྤེ།	སྤྱི་ཚེས་*৩০/১১/২০২০* རྒྱན་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷ་སྟན་ཞུ་ཕྱལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་རྒྱ (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྱམ་ ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་*৩০/১১/২০২০* རྒྱན་ ལྷག་མ་ལྷས་ཡོངས། (དངུལ་ཀྱམ་ ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་ ཡོངས། %
༡	ལྷན་ཁག་རྒྱ།	50.699	27.376	23.323	54.00
༢	རྩོང་ཁག་རྒྱ།	1.457	0.766	0.691	52.57
༣	ཁེད་འོག་རྒྱ།	6.239	0.320	5.919	5.13
༤	རང་སྐྱོང་ལས་སྤེ།	37.549	17.411	20.138	46.37
འཛིན་དངུལ་ལས་སྤེའི་བཟོས་ཀ (৩ ལས་ ৪)		**95.944**	**45.873**	**50.071**	**47.81**
༥	ལས་འཛིན།	98.014	97.020	0.994	98.99
༦	གཞུང་མིན་ལས་སྤེ།	18.034	-	18.034	-
འཛིན་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྤེ - ཁ (৫ ལས་ ৬)		**116.048**	**97.020**	**19.028**	**83.60**
ཡོངས་བསྡོམས= (ཀ + ཁ)		**211.992**	**142.893**	**69.099**	**67.40**

གོང་གི་ཐིག་ཁྱམ་ནང་ལས་གསལ་སྟོན་འཚུང་དོ་བཟུམ་ འཛིན་དངུལ་ལས་སྤེ་ཀྱི་ནང་ རྒྱལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་*২৭৬* རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ ཉག་མ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་*২৭৭.৫৫২* རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལྷས་ཏེ་ཡོད་པ་དང་ འཛིན་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྤེ་ཀྱི་གཡས་ རྒྱལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་*৭৯২.২৫৩* རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ ཉག་མ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་*৬৫.০৫৫* རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལྷས་ཏེ་ཡོད།

ཆ་རས་འ། བཀ་ལས་ཁྱད་ཆོས་གྲུབ་འཕགས་པ་གསལ།

༧.༧.༧ སྒྲུབ་ཁང་ཚུ།

༧.༧.༧.༧ ཞལས་ཏོག་སྒྲུབ་ཁང་

སྤྱི་ལོ་༢༠༧༨ སྤྱི་ཟླ་༧༧ པའི་ནང་ ཞལས་ཏོག་སྒྲུབ་ཁང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཆོས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་༢༸.༢༦༤ སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་མི་ཚུ་ བོད་ལུ་བཏུད་གསུང་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དངོས་སྐྱེ	སྤྱི་ཚོགས་༩༠/༧/ཀ་ཀ/ཀ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་ ཆོས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཆོས་འགྲིག་འབད་བའི་ དཔྱལ་འབོར། (དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚོགས་༩༠/༠/ཀ/ཀ ཚུན་ ཕྱག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དཔྱལ་ གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཆོས་འགྲིག་འབད་ ཡོད་པ། %
1	ཆང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིན་ཚུ།	29.863	24.608	5.255	82.40
	བསྡོམས།	29.863	24.608	5.255	

སྤྱི་ལོ་༢༠༧༨ སྤྱི་ཟླ་༧༧ པའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཆོས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ཕྱན་ཁ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ ཆོས་འགྲིག་འབད་མི་ ངེ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་༩༠/༠/ཀ/ཀ ཚུན་ཀྱི་ནང་བཤོད་ ཆོས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོད་ལུ་གོམས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོད།

༧. ཆང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིན་གཞོད་སྐྱོན་- དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་༢༸.༢༦༤

ཆང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིན་གཞོད་སྐྱོན་ནང་ དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་༢༸.༢༦༠ ངོས་འཛིན་ཐུང་མི་ཚུ་བོད་ལུ་བཏུང་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བརྒྱུད་ཀྱི་བཤད་དོན།	སྤྱི་ལོ་ཀ་ཀ/ཀ ཟླ་ཟླ་༧༧ བར་ནང་ ཆོས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་སྒྲུབ་ཁང་ཡོད་པ། (དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཆོས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། (དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚོགས་༩༠/༠/ཀ/ཀ ཚུན་ཆོས་ འགྲིག་མེད་པ། (དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་ ནང་)
2.ཀ	ཐོན་ཕྱིན་ཆོས་ལྷག	29.863	24.608	5.255
	བསྡོམས།	29.863		

ཆང་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཞོད་སྐྱོན་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་བོད་ལུ་བཏོག་ཡུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

༧.༧ ཐོན་ཕྱིན་ཆོས་ལྷག་- དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་༢༸.༢༦༤

ཀ) ཏིང་ཏི་སྦྲི་ ལྱང་ཐྱོགས་ལམ་སེལ་ལས་ལྟང་ཡིག་ཚང་ནང་ ཐེ་ཚན་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལར་ དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་༣༹.ཅ།) ཆོས་ལྷག་ཐེ་འདུག ཆེ་ནག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ མི་དམངས་ལུ་ གཡོག་གི་ཐོན་ཕྱིན་དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་༣༹.༧ཅ) དཔྱལ་ཡིག་ཆོས་ཁྲའི་ནང་ལས་འཛིན་ཁོལ་འབད་ནུག ཉེན་སྲུང་ཐོན་ཕྱིན་དང་ཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐོན་ཕྱིན་ལ་སོགས་བཤད་དོན་ལུ་ དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་ ༧༠.༣༡༠ ལས་འགྱལ་ཀྱི་དཔྱལ་ཡིག་ཆོས་ཁྲའི་ནང་ལས་འཛིན་ཁོལ་འབད་ནུག (*ཆོས་ཤེད་བཅུ་དོན་ཆང་༧༹/ཅ།ཅ ངོས་ཀྱི་ཚན་.༧ དང་.ཀ.ཀ*) *ཆོས་འགན་ཐང་གཤིས་ བསྒྲན་འཛིན་དབང་ཕྱུག ཆོས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་/ཅ།ཀ།ཅ ཅན་མ། ཆོས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་/ཅ།ཅ།ཀ།ཀ ཅན་མ། ཚ་བགོད་ཆོས་འགན་ཁ་ཕྱེ། ཆོས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་/ཅ།ཀ།ཀ ཅན་མ།*)

གཞན་སྐྱོང་བ། *ཆོས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མ་དཔྱལ་ལྷག་ལུས་འདི་ ངོ་ཅིའི་ཆོས་སྒྲུན་ཞུ་ཀ།ཅ-ཀ།ཅ ནང་ ཡིག་ཆང་ ཏི་ཨོ་ཆར/ཆར་ཆོ/ཆོས་འཛིན-ཀ།/ཀ།ཀ/ཅ།ཅ ཐྲི་ཚོས།ཀ།ཁ/ཀ/ཀ།ཀ ཅན་མའི་ ཐོག་ལས་ མཏུན་བསྡོད་འབད་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ངོན་ཚན་འདི་ ངོ་ཅིའི་སྒྲུན་ཞུ་ནང་ལས་ (*དཔྱལ་འབོར་ 24.167+0.441*) *འཕྲོ་མཐུན་ནི་མིན།*

ཁ) བཤོ་རིག་ཞལས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་བར་ དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་༥.ཀ།ཁ ཆོས་ཆང་ཐེ་ལྷས་ཏེ་འཁུག། ཆོས་ལོ་ཀ།ཀ/-ཀ།ཀ) ནང་ ཀ་ལི་ཁོ་ལ་གཙང་ཚུ་ཉེན་ཐུང་གི་ མི་དམངས་ལུ་ནང་ ཐོན་ཕྱིན་དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་ཀ.ཀ/ཅ ངང་ ཏུམ་ཐེ་ཟླིང་ཚུ་ཅང་ཉེན་ཐུང་གི་ལུ་ནང་ ཐོན་ཕྱིན་དཔྱལ་གྱམ་ས་ཡ་ཅ.ཀ/ཀ ཕྱིན་ནུག ཐོན་ཕྱིན་ཆོས་ཆང་འབོར་ཆེ་དུགས་ཐེ་ གསོག་འཛོག་འབད་ནི་ ཁཏོན་ཁོ་ལས་ཀ་ཡ་ཁ་ཅ ཕྱི་ཁ་ ཆུ་ལ་ ཐོ་ཁ་ཁ ཆ ཁ ཁ ཁ

*ཅ) བཤིས་དབྱངས་རྩེ་རྗོང་།གས། བོམ་ཐེ་གླིང་ཀུ་ཟུང་ཁེན་སྡུང་ཐྲི་ལྷ་བདེ། རྗོང་།གས། གོས་ཁམས། ཁམ་ཁ་ཁམ་ཁ་ཡི། ཐོག་ལས། ཤེ་ཚེས་ཀ་ཡིག ཤེ་ཚེས་ཀ་ཡིག ཤ་ཚེ ཤ ཤ ཤ

༢ ཚང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་(།.།།།)

ཚང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་(།.།།།) ངོས་འཛིན་བྱང་མི་ཚུ་འོག་ཡུ་བཙུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བརྒྱན་ཞིབ་ཀྱི་བཙུད་དོན།	ཟླཔ་སོ་།།།། ཟླ་ཆུ་།། བར་ནང་ ཐེག་འཛིག་མེདཔ་སྒྲན་ཞུ་ཡུལ་ཡོད་པ། (དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ནང་)	ཐེག་འཛིག་འབད་ཡོད་པ། (དངུལ་ གྲངས་ས་ཡ་ནང་)	ཟླཔ་ཚེས་།། པ/།།། ཚུན་ཐེག་ འཛིག་མེད་པ། (དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ ནང་)
།.1	འབྲུག་སྨོག་མེ་ལས་འཛོན་ཚང་ཀྱི་མིང་ཐོག་ལར་ཡོད་པར་ཞི་ ཐོན་ཕྱིན་ལྟག་ཚུ་ ཐེག་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ།	9.127	-	9.127
	བཅོམས།	**9.127**	**-**	**9.127**

ཚང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ཡུ་བཙུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

།.། འབྲུག་སྨོག་མེ་ལས་འཛོན་ཀྱི་མིང་ཐོག་ལར་ཡོད་པར་ཞི་ཐོན་ཕྱིན་ལྟག་ཚུ་ཐེག་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ - དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་(།.།།)

སྒྲན་རིགས་བཀྲམ་སྒྲིལ་དང་གསོ་བའི་རྟེན་གཞི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ །xདུ།།། KVA དང་ །།།། KVA འབད་མི་ཡན་ལག་སྨོག་མེ་འཛུལ་ལང་གི་ཚགས་གནས་བོག་ཐོ་ནི་དོན་ལས་ ཐེམ་ཕུག་ འབྲུག་ སྨོག་མེ་ལས་འཛོན་ཚང་ཡུ་ མི་མང་ལྷ་གི་ཐོན་ཕྱིན་ དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་(།.།།) འཛོན་གྱོལ་འབད་ནུ་ ཐོན་ཕྱིན་འདི་ཡང་ རྒྱ་གཞུང་གིས་གས་མ་དངུལ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ 'རྒྱལ་བསྟན་རྡེ་བསྟན་བཟླ་ཨའི་དང་ཨ་ལའི་སྒྲན་/བང་བཙོ་རྒྱུན་' ནང་ལས་བཏང་ཡོད་དེ་དང་ ཐྲི་ལོ་།།།། ཟླ་ཆུ་།། པའི་ནང་ ཐེག་ཞིབ་རྒྱབ་པའི་ནམ་དུས་ཡུ་ ཐེག་འཛིག་མ་འབད་བར་ལོ་ངོ་། ཆུག་ཚམ་སོང་སྟེ་འདུག *(ཐེག་ཞིབ་བཏང་དོན་ཨང་ །།མ།།། དོན་ཚན་། བ། ཐེག་འགན་ཐང་ཀར་ བསོད་ནམས་ཚེ་ཌིང། ཟློག་མ་ བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཨང་།།།ཁ།།།།།ཅ། ཅན་མ། ཕྱ་བཀོད་ཐེག་འགན། ཀུན་བཟང་ནོར་རྒྱལ། བཙོ་རིག་ འགོ་དཔོན། ཀ་ཅོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཨང་།།།།།།།། ཅན་མ།)*

གནས་སྐྱོར: *དོན་ཚན་འདི་ཐེག་འགན་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་མིན། ཐྲི་ཚེས་།ཅ-།།ཁ/།།། ལུ་ ཐེམ་ཕུག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་ཡིག་ཨང་ཁ་ཅོག་ཐེ་ཚན་ལས། ཁ་ཤས་ཐེག་ཚོགས་ཚུང་ཁ་ཀོག་ཐོག་ཞུས་ པ། ཨ་ཁ་ ཐ། ཐ། ཐ།

གཞས་སྒྲངས་ངུ དོན་ཚན་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་ རྒྱེས་འཛིག་འབངས་''དེ་ཡོད། ཡིག་ཆང་ ཆར་ཆར་གི་ཚོར། གི་ཚེན་(རྒྱེས་ཞིབ་)འཁྱོལ་ ༢༦། སྤྱི་ཚེས་༠༡ ༠༡ འཁྱོལ་ ཅན་ཆའི་ཐོག་ལས་ དཀའ་ལས་ཀྱི་ཤ་ཡ་.ཤ.ཤ.ཤ ནང་ལས་ དཀའ་ལས་ཀ་ཡ་.ཤ.ཤ ཤ.ཤ.ཤ ཤ.ཤ.ཤ.

༧. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་ — དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༢.༢༨༠

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཆུ་ལས་འགལ་མི་གནང་རྩོན་ནང་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༢.༢༨༠ ངོས་འཛིན་བྱང་མི་ཆུ་ བསྡུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལ་བཀོད་དེ་ཡོང་ཞེ།

རིམ་མང།	བཤད་ཞིབ་ཀྱི་བསྡུར་དོན།	ཟླ་བོ་འདི་ཡི་ཟླ་ཆུ་ཀུན་ ཕལ་ཆེ་བ་ལས་བསད་བའི་སྐྱན་ཞུས་ཡོངས་པ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འཛིན་ལས་ཡོངས། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཆོས་༢༠/༠པ/༢༠༢༠ ཆུན་ ཁེས་འཛིན་མེད་པ། (དངུལ་ གྱམ་ས་ཡ་ནང་)
༧.༧	ལོག་ཐོབ་བཅུགས་བཞག་ཁེས་ཟླ་ནང་ དངུལ་འཕེལ་བཅུགས་འབད་ཡོངས།	1.171	-	1.171
༧.༢	ཆུབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཆུ་མེད་པས་ དངུལ་ས་ཐོག་འབད་ཡོངས།	0.665	-	0.665
༧.༣	འཚར་དངུལ་དང་འཕེལ་བའི་ཟད་ས་ཚང་ཆུ་ བཏོགས/བསྡུར་རྩེད་འབད་ཡོང་བའི་ ཉེན་སྲུང་དང་ ཐོ་གཏད་མ་དངུལ་ནང་ལས་ ཁེས་འཛིན་འབད་ཡོངས།	0.361	-	0.361
༧.༤	གཞན་བཅོལ་ལུ་ནང་ དངུལ་འཕེལ་ཐོ་ཐད་འབད་ཡོངས།	0.083	-	0.083
	བསྡོམས།	**2.280**	**-**	**2.280**

བཅའ་ཡིག་དང ཐུག་གཞི་ལས་འགལ་བའི་གནང་རྩོན་ཆུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིན་ཞེ།

༧.༧. ལོག་ཐོབ་བཅུགས་བཞག་ཁེས་ཟླ་ནང་ དངུལ་འཕེལ་བཅུགས་འབད་ཡོངས་ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༧.༧མ།

དམ་སྒྲ་འཛིགས་མེད་ཏོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་གི་ཡིག་ཚང་གིས་ ལོག་ཐོབ་བཅུགས་བཞག་ཁེས་ཟླ་ནང་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༧.༧མ། འཕེལ་བཅུགས་འབད་དེ་འདུག་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ས་ཀོ་འདི་ལུ་ ཁག་འབག་ས/མགོ་སྐྱོང་ས་ཆུ་ལས་ བཏོགས་བཞག/བསྡུར་རྩེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༧མ། འཕེལ་ཡོངས་ངོ། ཚར་ནང་ཡོངས་བསྡོམས་ཀྱི་བསགས་དངུལ་ལས་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༧.ཅ།ཅ ལོག་ཐོབ་བཅུགས་ བཞག་ཁེས་ཟླ་ནང་བཅུགས་ཡོངས་ལས་ ལོ་མཐུག་གི་མ་དངུལ་ལྟག་ལུས་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༧.༧མ། གི་ མར་ཕབ་འབད་དེ་འདུག (*ཁེས་ཞིབ་བཏ་དོན་ཆང་༧ཡ་༠༠ཅ་ དོན་ཚན་༢.༧ པ། ཁེས་འགན་ཐང་གནས་ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག ཁེས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཆང་།།༢༠༠།/།/།/ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཁེས་འགནས། ནམ་ཆུས། ནགས་གླིང་ཀུན་ཁྱོ་ཐེའི་བཤད་ཁ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཆང་།།ཀ།།།ཅ ཅན་ཆ།*)

གནས་སྟངས: *དོན་ཚན་འདི་ ཁེས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཨིན། ཟླ་ཆོས་།།ཅ/ཀ/།།/।/ ལུ་ ཐེམ་ལུག་ ཆུལ་ཡོངས་ཆོགས་འདུའི་ཞལ་འཛོམས་གང་ནང་ དམངས་ཁེས་ཆོགས་ཆུང་གི་ཐོས་སྟོན་ཞལ་ འཛོམས་སྒོབས་ ས་ཁམ་དང་ནས་གས་ཚལ་ཆུན་ཁག་ཀོས་ ཟླ་ས་།།ཀ/।/ ལུ་ ཐེམ་ལུག་ ཆུལ་ཡོངས་གླིང་ཀུ་དང ཁ་ཕུ་ཐེག་ལས་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ཀ་ ཐ་ཚད་ ཆུན་ཁག་ཀོས་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ལས་ཁེས་ཟླ་ནང་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ཀ་ ཐ་ཚད་ ཆུན་ཁག་ཀོས་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ལས་ཁ་ཕུ་ཐེག་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ ཁ་ཕུ་ཐེག་ ཁ་ཕུ་ཐེ།*

༧.༢. ཆུབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཆུ་མེད་པས་ དངུལ་སྐྱོང་བའི་ཡོངས་ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.ཅཅ།

དམ་སྒྲ་འཛིགས་མེད་ཏོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་གི་ཡིག་ཚང་གིས་ དངུལ་ཁེས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་ ལས་སྣ་ས་ས་ཆུའི་དོན་ལས་ བསྡོམས་དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.ཅཅ། གི་ཟད་ས་ཡོངས་ བཅད་དེ་ཡོང་མི་ཆུ་གིས་ འཕེལ་ཡོང་ཆུབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཆུ་མེད་གི་ཐོག་བཏོན་འབད་ནི་ མིན་འདུག ཟད་ས་ཡིན་ ལག་ལས་ཆུ/ཉིན་འཕྲུས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཁ་ཕ་ཐེ་ཆ་ལས་ ཁ་ཕ་ཐེ་ཆ་ ལ་ཁ་ཕ་ཐེ་ཆ་ ལ་ཁ་ཕ་ཐེ་ཆ་ ལ་ཁ་ཕ་ཐེ་ཆ་ ལ་ཁ་ཕ་ཐེ་ཆ་ ལ་ཁ་ཕ་ཐེ་ཆ་ ལ་ཁ་ཕ་ཐེ་ཆ་ ལ་ཁ་ཕ་ཐ ལ་ ཕ་ཏོ་ད་ ཕ་ལ་ཀོ་ ལ་ཁ་ ལ་ ཕ་ཏ ལ ལ ལ

སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ཟང་སོང་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་པོ་མཐུག་གི་མ་དཔྱལ་ལྟག་ལུས་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག (*རྩིས་ཞིབ་བརྗ་དོན་ཚད་᠗᠔᠐᠐᠔ དོན་ཚན་᠒.᠒ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཆེ་རིང་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཚང་᠒᠐᠐᠒᠐᠓᠓᠗ ཅན་མ། ཕྱ་བཅོད་རྩིས་འགན་རྒྱུ། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགྲོ་དཔོན་ལས་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཚང་᠑᠓᠐᠐᠐᠒ ཅན་མ།*)

གཞན་རྒྱུར་: *དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མིན། ཐྱི་ཚེས་᠒᠓-᠒᠓/᠓᠓/᠓᠓ ལྷ་ ཐིམ་ལྷག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞལ་འཛིན་ལས་བར་ནང་ དགངས་རྩིས་ཚོགས་ཀྱང་གི་ཐོས་སྟོན་ཞལ་འཛིན་ལས་སྐབས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ལག་གིས་ ཐྱི་ལོ་᠒᠓᠓᠑ ཐྱི་ཟླ་᠓᠓ བཅི་ནང་འགོངས་ འཛིགས་མེད་ངོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོང་ཁྱེར་ཀ་དང་གཅིག་བར་ འཕྲི་འགན་ཞོགས་ པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ཡང་གཏོགས་འབད་ཐོག་ལས་ གནད་དོན་རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ལྟན་ལག་གིས་ གནད་དོན་བསྡུར་ཞིབ་འབད་ནི་འདི་ གལ་ཏེ་རིམ་གཅིག་ཐེ་ཁེགས་ཁེལ་སྟོན་དགོཔ་དང་ དེ་ཡང་ གནད་དོན་རྩིས་འགྲིག་མ་འཚོ་མི་ཚུ་ ནམ་དགུན་ཀྱི་ཐྱི་ཚོགས་ནང་ཡོས་བསྡུར་འབད་ནི་ ཟེར་ འཕྲེན་བཏང་གནང་ཡི།*

᠒.᠓. གཞིར་བཙོལ་ལྷ་ནང་ དཏྲལ་འཕེབ་སྒོང་འབད་ཡོདཔ་ - དཏྲལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᠓.᠓᠒᠒

དམ་ཐྱི་འཛིགས་མེད་ཏོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོང་ཡིག་ཚང་གིས་ གཞིར་བཙོལ་ལྷ་གི་དོན་ལས་ བོད་འབས་མེན་བའི་འཛིན་གྲོལ་དཏྲལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᠒.᠓᠓᠓᠔ ལས་ཞུ་སྟེ་མེད་རྩང་ ཟད་སོང་དཏྲལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᠒.᠓᠓᠔ བོད་ཟད་ལས་ དཏྲལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᠓.᠓᠓᠓᠓ ཞི་ཟད་དགོ་པ་ལས་ ཧ་ཅང་ཆེ་ཆུང་ཡོད་ཅེས་ ཁ་ཤས་ཀྱིས་ ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ་ ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས་ཀ

སྒོང་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོད་པ་དང་ དེའི་སྒྲག་ཡུས་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.༢༠༧ དེ་ བསྡུར་རྟེད་འབད་དགོས་སྒེ་འཛིན་ཏེ་འདུག (*ཆིས་ཞིབ་བརྗ་དོན་ཆང་/གང་ཡ་ཁ ངོ་ཚན་ཚན་/.ཀ། ཆིས་འགན་ཐད་ཀར་ཁ ངོ་ཚན་ཚན་/.ཀ། ཆིས་ཁགན་ཐད་ཀར་ཁ ཁ་ཁ ངོ་ཚན་ཚན་/.ཀ། ཆིས་ཁགན་ཐད་ཀ ངོ་ཚ ངོ་ཚ ངོ་ཚ

སྒོང་གླ་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཐོག་རིག་གྱངས་ཁ་༤༥(Ci5 with genuine Windows 10 OS) མགོ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ མཇུག་བསྡུ་ལྟ་གི་ཟིས་ཁྱའི་བོག་ཡུ་ དཔལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༡.༩།། བདག་སྒང་འབད་དེ་འཇུག ཁས་འབག་འདི་ མགོ་སྒྲོང་པ་ཡུ་ སྒྲི་ཚོ་༢༠།༥ སྒྲི་ཟླ་༥ པའི་ སྒྲི་ཚེས་༢༦ ཡུ་ ཕྱིར་སྒྲོང་འབད་ནུག དཔལ་ཀྱམ་༡.༩།། འདི་ མཇུག་བསྡུ་ལྟ་གི་ཟིས་ཁྱའི་བོག་གི་ བོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་ཟིས་ཁྱ་ནང་ སྒྲི་ཚོ་༢༠།༥ སྒྲི་ཟླ་༥ པའི་ སྒྲི་ཚེས་༢༩ ཡུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག མགོ་མངག་བཀའ་རྒྱ་གཏང་ཚར་བའི་ཕྱལ་ལས་ར་ ཅ་ཚས་ཆུ་མ་ཐོབ་ལས་ མཇུག་བསྡུ་ལྟ་གི་ཟིས་ཁྱའི་བོག་ཡུ་མ་དཔལ་ བདག་སྒང་འབད་མི་འདི་འཚར་དཔལ་ཀྱི་ལས་ཀུན་ཡིག་ལས་འགལ་བ་གིས་མ་ཚད་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐན་ཞུ་ཟད་ སོང་ཡང་ ཡར་ས་ཙང་འབད་དེ་འཇུག

སྒྲི་ཚོ་༢༠།།ཕ་ སྒྲི་ཟླ་༥ པའི་ནང་ ཟིས་ཁེའ་ཆུབ་པའི་ནམ་དུས་ཡུ་ མགོ་སྒྲོང་པ་གིས་ཅ་ཚས་ཆུ་ ཟླ་ཅོ་།༠ ལྷག་སོ་ཐུང་ བཀྲམ་སྒོམ་མ་འབད་བར་འཇུག འདི་གི་ཕྱལ་ལས་རང་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དཆངས་ཟིས་ལས་ ཁུངས་ལས་ ཁད་མཉམ་ཀྱི་མ་དཔལ་འཛིན་གྱོལ་ཞུ་སྒེ་ ཟིས་ཁེའ་བསྒྲར་རྟེད་ཟིས་ཁྱ་ནང་ བཙུགས་ཡོད་པ་མིན། (*ཟིས་ཁེའ་བརྡ་དོན་ཆང་།།ཅ།།ཅ།། ཟིས་འགན་ཐད་ཀར་ཡིན། ཟིས་ཁེའ་ཅོ་ཁྲལ་ཆགས་ཆགས་ཀ་ཀ། ཁེ་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་།།ཅ།།ཅ།།།།།ཅ།ཅ ཅན་མ། ཟླ་བཅོད་ཟིས་འགན། ཀ་ཀ། ཁེ་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་།ཅ།ཅ།ཅ ཅན་མ།*)

གཞན་སྐྱོར: *དོན་ཚན་འདི་ ཆ་ཤས་ཅམ་ཟིས་འགྲོག་འབད་དེ་ཡོངས་པ་མིན། དཔལ་ཀྱམ་ས་ཁ་ཡ།།ཅ།།ཅ།། བསྡུར་རྟེད་བསྡུར་རྟེད་ཟིས་ཁྱ་ནང་བཙུགས་ཡོངས་ཏང་ ཟིས་ཁེའ་ལྟན་ཞུ་ནང་ལུ་ འགོད་ཡོངས་བཞིན་ ལས་དོན་ཉིན་ཐུང་དཔལ་འགོར་འདི་ མགོ་བཀྲམ་པ་ཆུ་ལས་བསྡུར་རྟེད་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོངས།*

།.།.།.༤ ལས་གཡོག་ལྟན་ཁག

སྒྲི་ཚོ་།།ཅ།ཅ་ སྒྲི་ཟླ་།།། པའི་ནང་ ལས་གཡོག་ལྟན་ཁག་གིས་ སྒྲི་ཆོགས་ལུ་ ཟིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ཆུས་མིན་ ལྟན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྒྲི་ཚེས་།།༠/།/།།།། ཆུན་ལུ་ ཆུས་མིན་གཅིག་ཡང་ ཟིས་འགྲོག་མ་འབད་ བར་ཡོད་མི་ཆུ་ ཏོག་ལུ་བཙུང་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང་།	དངོས་ཕྲེ	ཟླ་ཚེས་།།/།།/།ཅ།ཅ ཆུན་ ཟླ་ཚོགས་ལུ ལྟན་ཞུ་ཕུལ་མི་ ཟིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི ཆུས་མིན་ཆུ། (དཔལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟིས་འགྲོག་འབད་བའི་ དངུལ་འཛིན། (དཔལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་།།/།/ཅ།ཅ ཆུན་ ལྟག་མ་ལུས་ཡོངས། (དཔལ་ཀྱམ་ ས་ཡ་ནང་)	ཟིས་འགྲོག་འབད་ ཡོངས། %
1	ཚད་སྒྲོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཆུ།	0.060	–	0.060	–
	བསྡོམས།	0.060	–	0.060	

སྒྲི་ཚོ་།ཅ།ཅ་ སྒྲི་ཟླ་།།། པའི་ནང་ སྒྲི་ཚོགས་ལུ་ ཟིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཆུས་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ལྟན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱལ་ལས་ ཟིས་འགྲོག་འབད་མི་ ད་ལས་ སྒྲི་ཚེས་།།/।/ཅ།ཅ ཆུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཟིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཆུ་ ཏོག་ལུ་ཐོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོད།

། ཚད་སྒྲོན་དང་ནོར་འཛུལ་གཙོད་སྒྲོན་- དཔལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠

ཚད་སྒྲོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གཙོད་སྒྲོན་ནང་ དཔལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ ངོས་འཛིན་ཐུང་མི་ཆུ་ཏོག་ལུ་བཙུང་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ཨང་།	བརྗེག་ཞིབ་ཀྱི་བཙུང་དོན།	ཟླ་ཚེ་།ཅ།ཅ ཟླ་ཟླ།།། པའི་ནང་ ཟིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ལྟན་ཞུ ཕུལ་ཡོངས། (དཔལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟིས་འགྲོག་འབད་ཡོངས། (དཔལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་།།/।/ཅ།ཅ ཆུན་ ཟིས་འགྲོག་མེད་པ། (དཔལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)
།.།	ཐོན་ཁྱིན་ཟིས་ལྟག	0.060	–	0.060
	བསྡོམས།	0.060	–	0.060

ཚད་སྒྲོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གཙོད་ཀྱི་ཁ་གནད་དོན་ཆུ་ཏོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་དེ་ཡོད།

།.། ཐོན་ཁྱིན་ཟིས་ལྟག- དཔལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠

ཐེམ་ཕུག་ བཅོ་རིགས་ནུ་གསུམ་སྒེལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་པ་གཙོག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ ཐོན་ཁྱིན་དཔལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ ཟིས་ལྟག་འབད་འདུག

*(ཟིས་ཁེའ་བརྡ་དོན་ཆང་།།ཅ།ཅ།ཅ ངོས་ཆུ་ཏོ།) ཟིས་འགན་ ཐད་ཀར་ཡིན། ཟླ་ཅོ་ཁྲལ་ཟིས་འགན། ཆ་དབང་དཔལ་སྒྲོན། དཔྱ་འཛིན། ཟླ་ཅོ་ཁྲལ་ཟིས་འགན། ཆ་ཤས་ཅམ་ཟིས་ཁེ། ཟླ་ཅོ་ཁྲལ་ཟིས་ཁ་ཡ།།ཅ།ཅ ཅ ཅ

༢ ཚང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིན་གཙོང་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.९९༤

ཚང་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཙོང་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.९९༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འབྲི་ལ་བཞུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཤད་ཞིབ་ཀྱི་བཤད་དོན།	སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༤ སྤྱི་ཟླ་༧༧ བར་ནང་ ཁེས་འཛིག་མ་འབད་བའི་སྒྲན་ཁུལ་ཡོད་པས། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འཛིག་འབད་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ཁེས་འཛིག་མེད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)
2.1	མཇུག་སྟོམ་གྱི་ལྷག་ལུས་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བཏེན་ཚད་ཐོན་ཡོད་པ།	0.294	-	0.294
2.२	ནུ་ལུན་/ཁྲོས་ཤོག་ཚུ་ཀླུག་མ་འབད་བར་ ཚོང་སྒྲུར་གྱི་ཞེ་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་བ/བཏོག་ཡོད་པ།	0.095	-	0.095
2.३	ཚོང་སྒྲུར་གྱི་ཞེ་འབབ་ཚང་མ་སྒྲེ་མ་བཏོག་པ།	0.059	-	0.059
	བསྡོམས།	**0.448**		**0.448**

ཚང་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཙོང་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

༢.༡ མཇུག་སྟོམ་གྱི་ལྷག་ལུས་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བཏེན་ཚད་ཐོན་ཡོད་པ། - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.२/९

སྤུ་ན་ཁ། ཆུལ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འགག་ཐེ་ ཐེ་ཚན་༢ པའི་ནང་ བྱུང་ཐོ་དང་ ཆུགས་རྒྱལ་ཕྱིར་སྟོང་མི་ནང་ ཁྱད་པར་ཐོན་མི་ལས་བཏེན་ ཆཝོ་ཆས་མཇུག་སྟོམ་གྱི་ལྷག་ལུས་ནང་ ཁྱད་པར་བྱུང་ཡོད་པ་ལས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་**༠.२/९** གནས་བའི་མཆོ་ཆས་ཆད་ལུས་ཐོན་ཏེ་འདུག ཆཝོ་ཆས་མ་ལ་ལུ་གི་མཇུག་སྟོམ་དེ་ དེས་བདེན་གྱི་ལྷག་ལུས་ལས་འཛིའ་ཐོན་ཡོད་པ་དང་ དངོས་གཙར་མ་ལ་ལུ་ཅིག་ མགོ་སྐྱོབ་འབད་མི་ལས་ཕྱིར་ སྟོང་འབད་མི་ཚུ་ འཛིའ་ཐོན་ཡོད་པ་ལས་བཏེན་ མཇུག་སྟོམ་གྱི་ལྷག་ལུས་དེ་ ཐུང་ཀོར་གྱི་འོག་མཇུག་སྒེ་ཐོན་ཏེ་འདུག འཛིན་སྐྱོང་གི་སོ་ ཆུགས་རྒྱལ་གྱི་དངོས་གཙར་ཚུ་ དུས་བང་དུས་ལུ་ཁྲོས་སྟོམས་མ་འབད་ནུག *(ཁྲོས་ཞིབ་བརྟ་དོན་ཨང་**༧**ཨ་**/**) ཁྲོས་འགན་ཐང་གར་ཕྱག་ཏེན། ཐེ་ཀིམ། པི་ཨའི་ཨེན་ **१०९५** མི་ཁྲང་ས་ལག་ལྷེར་ཨང་**११२०११०० ३९०० ཅན་**མ། ཐུ་བཀོད་ཁྲོས་འགནཿ ཀུན་ཚེ་རིང། དམག་ཕིད། ཨེས་ཨེས་པི། པི་ཨའི་ཨེན་ **२५** མི་ཁྲང་ས་ལག་ལྷེར་ཨང་**११४०४००२१९/** ཅན་མ།)*

གཞན་སྐྱོང་ས: *ལན་གསལ་ལུལ་མི་འདི་ ཕོས་འདེབས་བཀོད་མི་དང་འཕྲིལ་མེན་ལས་ དོན་ཚན་འདི་ ཁྲོས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཨིན།*

༢.२ ནུ་ལུན་/ཁྲོས་ཤོག་ཚུ་ཀླུག་མ་འབད་བར་ ཚོང་སྒྲུར་གྱི་ཞེ་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་བ/བཏོག་ཡོད་པ། - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་**०.०/५**

སྤུ་ན་ཁ། ཆུལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་ཐེའི་ཐེ་ཚན་**२** པ་གཡས་ ནུ་ལུན་/ཁྲོས་ཤོག་ཚུ་ཀླུག་ཏེ་ཡང་མ་འབད་བར་ ལས་གཡོག་པ་ཚུ་གི་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཤོགས་ནང་ལས་ ཚོང་སྒྲུར་གྱི་ཞེ་འབབ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ **०.०/५** བཏོག་ནུག ཁྲོས་ལོ་**२०१९-१५** ལས་**२०१५-१४** གི་ཁྲོས་དེབ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྒོབས་ལུ་ ཡང་མ་ཆག་གི་ཡོང་ཚད་ཐོག་ལུ་ཕྱིར་སྟོང་འབད་མི་ཚུགས་སྒལ་དང་ ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་ཤོགས་ནང་ལས་ བཏོག་མི་དེ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་**०.५५१** ཨིནམ་ད་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་**०.५५४** ཆུང་མ་གཅིག་ཁྲོས་བཀོད་འབད་ནུག བཏོག་ཆ་ཚུ་ ནུ་ལུན་/ཁྲོས་ཤོག་ཚུ་ཀླུག་མ་འབད་བར་བཏོག་ངོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཡིག་རིགས་དང་ ཡིག་ཆ་ དེ་ལས་ ཁྲོས་ཁ་ཚུ་ཏུ་ཁ་ཏུས་ཁྲོས་སྟོམས་མ་འབད་མི་ལས་བཏེན་ ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བཙོང་མི་ཆུགས་སྒལ་དང་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་བསྡུ་ལེན་/བཏོག་ཆ་ཚུ་ངེས་ གཏན་བཙོ་མ་ཚུགས། *(ཁྲོས་ཞིབ་བརྟ་དོན་ཨང་**७९५१** དོན་ཚན་**१.२**) ཁྲོས་འགན་ཐང་གར་ཕྱག་ཏེན། ཐེ་ཀིམ། པི་ཨའི་ཨེན་ **१०९१** མི་ཁྲང་ས་ལག་ལྷེར་ཨང་**११२०१००३९००** ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཁྲོས་འགནཿ ཀུན་ཚེ་རིང། དམག་ཕིད། ཨེས་ཨེས་པི། པི་ཨའི་ཨེན་ **१५** མི་ཁྲང་ས་ལག་ལྷེར་ཨང་**११४०४००२१९/** ཅན་མ།)*

གཞན་སྐྱོང་ས: *ལན་གསལ་ལུལ་མི་འདི་ ཕོས་འདེབས་བཀོད་མི་དང་འཕྲིལ་མེན་ལས་ དོན་ཚན་འདི་ ཁྲོས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཨིན།*

༢.३ ཚོང་སྐྱོན་ཁ་ཕྱེ་ལས་ཚང་མ་སྒྲེ་མ་བཏོག་པ། - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་**०.०५/**

སྤུ་ན་ཁ། ཆུལ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འགག་ཐེའི་ཐེ་ཚན་**२** པ་གཡས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་ཐེའི་ལས་གཡོག་ཚུ་ལུ་ ཡང་མ་ཆག་གི་ཡོང་ཚད་ཐོག་ལུ་ ཆུགས་རྒྱལ་ཕྱིར་སྟོང་འབད་མི་ཚོང་ཚད་ཐོག་ལུ་ ཆུགས་ཀློག་ཁ་ཕྱེ་ལས་ཚང་མ་ལ་ **०.०५/** ཚང་མ་ཐེ་མ་བཏོག་པས། ཐེ་ཚན་ཀྱིས་ འབོར་ཚང་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་ཁྲོས་སྟོམས་མ་འབད་ནུག *(ཁྲོས་ཞིབ་བརྟ་དོན་ཨང་**७९५१** དོན་ཚན་**१.१**) ཁྲོས་འགན་ཐང་གར་ཕྱག་ཏེན། ཐེ་ཀིམ། པི་ཨའི་ཨེན་ **१०९१**། མི་ཁྲང་ས་ལག་ལྷེར་ཨང་**११२०१००३९००** ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཁྲོས་འགནཿ ཀུན་ཚེ་རིང། དམག་ཕིད། ཨེས་ཨེས་པི། པི་ཨའི་ཨེན་ **१५**। མི་ཁྲང་ས་ལག་ལྷེར་ཨང་**११४०४००२१९/** ཅན་མ།)*

གཞན་སྐྱོང་ས: *ལན་གསལ་ལུལ་མི་འདི་ ཕོས་འདེབས་བཀོད་མི་དང་འཕྲིལ་མེན་ལས་ དོན་ཚན་འདི་ ཁྲོས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཨིན།*

༡.१.२.१ ཕོང་གསར་ཚོང་ལས་བདག་སྐྱོང་།

སྤྱི་ལོ་**२०१८** སྤྱི་ཟླ་**११** པའི་ནང་ ཕོང་གསར་ཚོང་ལས་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཁྲོས་འཛིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་**०.१२३** སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་**३०/०८/२०२०** ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡོད་ ཁྲོས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀྲུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དངོས་སྒྲ	ཟླ་ཟླ་ཚེས་**३०/११/२०१८** ཚུན་ ཟླ་ཟླ་ཚོགས་ལུ་ སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་ ཁྲོས་འཛིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁྲོས་འཛིག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཟླ་ཚེས་**३०/०८/२०२०** ཚུན་ ཕྱག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁྲོས་འཛིག་ འབད་ཡོད་པ། %
1	ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།	-	-	-	-
2	ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས།	0.136	-	0.136	-
3	ཚང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛིན་ཚུ།	0.047	-	0.047	-
	བསྡོམས།	**0.183**	**-**	**0.183**	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༧༧ བར་བར་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ སྤྱི་ཚེས་༤༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གྲོས་བཤད་བགོཝ་དེ་ཡོད།:

༧ ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང།

ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀྲུད་བཟུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བརྒྱལ་ཕིན་ཀྱི་བཤད་དོན།	སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༧༠ བར་ནང་ ཁྱིམ་འགྲོག་མེད་པ་སྒྲན་ཞུཡལ་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁྱིམ་འགྲོག་བར་ཡོད་པ (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༤༠/༧༧/༢༠༢༡ ཚུན་ཁྱིམ་འགྲོག་མེད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)
༧. 2.	དབང་ཚད་ཕྱིར་སྒེལ་ལས་རིམ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་དངུལ་ལག་ལེན་ནང་ནོར་འཛུལ།	-	-	རྩིས་འགྲོག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ།
	བསྡོམས།	-	-	-

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།:

༧.༢ དབང་ཚད་ཕྱིར་སྒེལ་ལས་རིམ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་དངུལ་ལག་ལེན་ནང་ནོར་འཛུལ།

ནང་སྡེད་དང་སོལ་འཛིན་ཆུན་ལག་མཁའ་འོག་གི་ བ་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ལུང་ལས་ལས་ཀྱིས་ ཀོང་གསར་ཇོང་།ལག་བདག་སྐྱོང་ལས་བཀྲུད་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༢༠༠༣ སྤྱི་བཙན་༨ བར་ནང་ ཐུགས་ཁྲེང་ཁེད་འོག་ནང་ལུ་ ཚོ་ཆས་ཁང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འི་ནོར་ཐུན་ལུ་ ཀཱཊ་མཱན་ཌུ་ཀི་ཏཱེ་ལས་ ཡུ་ཚེན་ས་ཀི་ཏྲི་ཝེཥ་ དེ་ལས་ ཚེས་ཚེན་ཁྲི་ནང་ ཥ་ནི་ཥ་དེ་ཀྱི་གོས་ 'དབང་ཚད་ཕྱིར་སྒེལ་ལས་རིམ་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་དངུལ་' ཟེར་བའི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྐལ་སྦྱོང་འབད་བ་ནས། མགོ་སྐྱེས་ཀྱི་ངོར་ལུ་ སྐྱེད་མེད་པའི་ཕྱིན་འགྲལ་ཁྱེན་ནི་ནང་ལག་ལེན་འཛིན་ཡོད་པ་ད་ སྐྱེད་འགྲལ་དེ་ཡང་ ལོ་ངོ་༢ ཀྱི་ནང་འགོངས་ཚར་༢ བཏབ་དགོས་ཐུ་འདུག

ཚེན་ཅུང་ མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཛིན་མི་ནང་ནོར་འཛུལ་ཡོད་པ་ད་ དེ་ཡང་ ལག་ལེན་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་ གནས་ཚོག་ དེ་ལས་ དངུལ་གང་ཟོས་བཤད་ལ་ སོགས་པའི་ རིགས་ཀ་གསལ་གཏན་ཁེ་ཡང་མིན་འདུག ཇོང་ལག་འདི་གི་ ཆེད་འཚོག་དང་ ཐོ་ནོར་ཐེ་ཚན་ཀྱིས་ཆེད་འཚོག་ནང་ མ་དངུལ་ཡོག་ར་མ་ཡོངས་བསྡོམས་ཀ་དེམ་ཅིག་ ཐོབ་ཡོད་པ་ཚེན་ན་དང་ ཡོག་ར་མ་འབད་ཐོལ་ལ་ཁ་ཤས་ཀ་ཤ་ཁ་ཤ་ཡོ་ཝ་ཡ་ཁ་ ཁ་ཤ་ཁ་ཤ་ཡ་ ཁ་ཤ་ཁ་ཤ་ཡ་ ཁ་ཤ་ཁ་ཤ་ཡ

ཡིག་མང་ མར་མེ་མེ/ པི་ཀི/ མེཥ་ཡུ་མེཥ-০৶/ ২০২০/ ᱨᱨᱨᱨ ᱥᱤᱞᱤᱞᱤ ᱨᱯᱞᱤ ০᱘/ ২০২০ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དབྱར་ཚེས་ལ་ཡི་ཀུ་བཏང་སྟེ་ཡོད།
২.৫ ᱵᱩᱞᱚᱢ ᱚᱫᱚᱞ ᱚᱢᱚᱞ ᱚᱵᱚᱞ ᱚᱞᱚᱢ ᱚᱞᱚᱢ ᱚᱞᱚᱢ

༧.༧.༢.༢ སྒྲ་ན་ཁ་ཕྱོང་ལས་བདག་སྐྱོང།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བར་ནང་ སྒྲ་ན་ཁ་ཕྱོང་ལས་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་བཤུལ་བོག་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་ སྒྲན་ཞུ་ཡུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་རྒྱ་ བོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང་།	བཤེས་གཞི	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༦༦/༢༠༢༠ རྒྱན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྒྲན་ཞུ་ཡུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་རྒྱ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་ ཡོད་པ། %
༡	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་བཤུལ་རྒྱ།	-	-	-	༡༠༠
	བསྡོམས།	-	-	-	-

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ རྒྱལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གོམས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༧. ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་བཤུལ་ གནོད་སྐྱོན།

ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་བཤུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་བོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།ཁ

༧.༧ ཞུ་ཆ་ཐང་ཁྱོམ་ནང་བཙོག་དུང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་ནང་ནོར་བཤུལ།

སྒྲ་ན་ཁ་ཕྱོང་ལས་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལས་འབས་གི་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚོག་ནང་ ཞུ་ཆ་ཐང་ཁྱོམ་ནང་བཙོག་དུང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ བོག་སྒེ་ཁྱམས་བཙོས་འབད་དགོས་སྒེ་ཡོད་རྡུང་ གོང་གི་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚོག་ལུ་མ་གནས་པས། ལས་འབས་གིས་ སྤྱི་མ་འགོར་ལམ་ལུ་གནོད་སྐྱོན་ཀྱི་ཆ་མི་ཚུ་ བཙོག་དུང་ བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ བོག་ཀྱི་ཁྱམས་བཙོས་འབད་དགོས་ལུ་ཁ་ཚད་ དེ་དང་མཉམ་བའི་རིན་གོང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་/.༢༥༠ བསྐྱར་རྟེད་མ་འབད་བར་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཕྱོང་ལས་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལས་འབས་གིས་ ཕལ་ཆ་བཏུ་ཆ་འ་ ལུ་བཙེ་འཕལ་བ་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་/.འ/ཅ ཕྱིན་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ མ་བཏོགས་པར་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ས་གོང་ས་ཁང་དབྱེ་ཞིབ་བའི་སྐབས་ལུ་ ལམ་གྱི་ཐད་ བོག་ལུ་ཡོད་པའི་ངོ་བ་/ཅ བསྐྱར་སྒྲོད་འབད་ཡོད་རྡུང་ ངོ་བ་/འ བི་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་/.ཅ/ཅ ཕྱིད་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ མ་ལག་ཁ་ཕྱོད་ལ་ ཁ་ཕྱོད་ལ་ ས་ཁོངས་ནང་དགེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོད་ནས། ལས་ཀྱི་ཐད་ ངོ་ཁ་ཚན་ཅ། ཁ་ཕྱོད་ལ་ ཤུ་ཆུ་འབད་ བཙོན་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཤུ་རྐྱོག་ངང་ཁ་ཕྱར་བགོད་ ལེགས་ཤོས་མ་འབད་བས། *ཚོས་ཞིབ་བརྟ་དོན་མང་/ཅ.ཅ/ཅ དོན་ཚན/ཅ ལ། ཚོས་འགན་རྟེ། ཐད་ཀར/ཅ ལ། ཚོས་ཞིབ་ལས་ཀྱི། ཐེབ་ཁ་ཀ་ཤུ་ ཁ་ཕྱོད་ལ་ ཤུ་ཆུ་ཡོད་ཀྱི། ཐེ་གཡོག་ངོ་ཁ་ཁག་མང་/འ.ཅ/ཅ/ཅ/ཅ.ཅ ཅན/མ། ཤུ་བགོད་རྟེ། ཤ་མཁྱེན་རྟེ་རྟེ། རྟོང་ལས་བཤོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་ཁ་ཁག་མང་/འ.ཅ/ཅ/ཅ/ཅ.ཅ ཅན/མ།*

གནས་སྟངས་: *མ་ཚ་དངུལ་འགོར་འདི་ འཕྲོར་ཁ་ཁག་མང་ ཀ.ཅ.ཅ ལ/ ཟླ་ཚེས་/.ཅ/ ༠/ ༢༠/ ཅ ཅན/ མའི་ཐོག་ལས་ ཚོས་ཞིབ་བསྐྱར་རྟེད་ ཚོས་ཀྱི་ཐད་ནང་བཙུགས་ཡོད་པ་མ་ཚད་ ཉེས་ཚད་བཏུ་ཆ་ དངུལ་ཀྱམ་ /.ཅ ཟླ/.ཅ.ཅ ཡང་བསྐྱར་རྟེད་འབད་ཡོད་པ་ལས་ དོན་ཚན/ འདི་ ཚོས་ཀྱིས་ལས་འབད་ དེ་ཡོད།*

༧.༧.༢.༣ དར་དཀར་ན་ཇོང་ལས་བདག་སྐྱོང།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བར་ནང་ དར་དཀར་ན་ཇོང་ལས་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཚོས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་/.ཅ/ཅ སྒྲན་ཞུ་ཡུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་/.ཅ/ ༠/ ༢༠/ ཅ ཚུན་ལུ་ རྒྱལ་ མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་/.ཅ/ཅ ཚོས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་/.ཅ/ཅ ཚོས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཙུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་ མང་།	བཤེས་ཀྱི	སྤྱི་ཚེས་/.ཅ/ ༠/ ཅ/ ཅ/ ཅ/ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ ལུ་སྒྲན་ཞུ་ཡུལ་མི་ ཚོས་འགྲིག་མ་འབད་ བའི་རྒྱལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ ནང་)	ཚོས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་/.ཅ/ ༠/ ཅ/ ཅ/ ཅ/ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཚོས་འགྲིག་ འབད་ཡོད་པ། %
1	ཁྱིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།	0.063	–	0.063	–
2	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་བཤུལ་ཚུ།	0.753	0.753	–	100
	བསྡོམས།	0.816	0.753	0.063	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ རྒྱལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་མི་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་/.ཅ/ ༠/ ཅ/ ཅ/ ཅ/ ཚུན་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གོམས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༧ ཁྱིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་/.ཅ/ཅ

ཁྱིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་/.ཅ/ཅ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་བོག་ལུ་བཙུད་བསྡུས་ཐོག་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང་།	བཤད་ཞིབ་ཀྱི་བཙན་དོན།	སྤྱི་ལོ་/.ཅ/ཅ/ ཟླ་ཟླ/ ཀ.ཅ ནས་ནང་ ཚོས་ འགྲིག་མ་འབད་བའི་སྒྲན་ཞུ་ལས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཚོས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་/.ཅ/ ༠/ ཅ/ ཅ/ ཅ/ ཚུན་ ཚོས་འགྲིག་ཨེད་པ། (དངུལ་ ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)
ཅ.ཅ.	གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་མ་འབད་ཁ་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོད་པ།	0.063	–	0.063
	བསྡོམས།	0.630	–	0.063

ཁྱིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་བོག་ལུ་བཙུད་བསྡུས་ཐོག་བགོད་དེ་ཡོད།

༧.༢ གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་མ་འབད་ཤ་དང་ ཕྱིར་འགྲངས་ཡུས་ཡོད་པ་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༥༤

གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་༢༠༢༢ ཅན་མ་ཕྱར་ དར་དཀར་ནི་རྩོང་ལག་བདག་སྐྱོང་གི་ འགན་འཛིན་པ་༣ གིས་ ཕྱི་ཟླ་༢༠༡ དང་༢༠༧ ལའི་ནང་ ཆུ་དངོས་གསལ་སྟོན་མ་འབད་བར་འདུག གཞིས་ གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཤ་ད་ ཕྱི་ཚེས་༧པ/༧༠/༢༠༧ ནང་ ཁྱེས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྒྲས་ཆུན་ཀྱི་ནང་འགོངས་ འགན་འཛིན་པ་ཆུ་ ཅེས་ཚད་གཙོམས་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༧ཅ་ བཏབ་ དགོས་འདུག ཁྱེས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཨང་༧ཅ་༤པ་ དོན་ཚན་ཅ་ཁ ཁྱེས་འགན་ཐུ་ ཐབས་ཀྱི་ནང་ ཤ་ད་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཨང་༡༥༧༢༠ཅ་༤ ཅན་མ། ཀུན་དགའ་སེང་གེ་གཉིས་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་ བདེན་ལྡང་བཀལ་མི་ཡུ་གཞི་བཞག་ཐེ་ ཁྱེས་འགྲིགས་འབད་ཡོད་ ཅང་ ཀུན་ལེགས་བསྟན་འཛིན་ཀྱི་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ཅ.༠པ༤ གནས་པའི་ གནད་དོན་ཁྱེས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོད།

གནས་སྐྱོང: *དོན་ཚན་འདི་ ཁྱེས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཨིན། བསོད་ནམས་ཆུ་ མཆོ་དང་ ཀུན་དགའ་སེང་གེ་གཉིས་ཀྱི་གནད་དོན་འདི་ བདེན་ལྡང་བཀལ་ཐེ་ ཁྱེས་འགྲིགས་འབད་ཡོད་ ཅང་ ཀུན་ལེགས་བསྟན་འཛིན་ཀྱི་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ཅ.༠པ༤ གནས་པའི་ གནད་དོན་ཁྱེས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོད།*

༢. ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གཙོད་སྐྱོན།

ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་གཙོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཉཀ༣ ངོས་འཛིན་བྱང་མི་ཆུ་འབག་ཡུ་བཙུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང་	བརྡག་ཞིས་ཀྱི་བཙུད་དོན།	ཕྱི་ལོ་༢༠༧ཅ ཕྱི་ཟླ་ཀ་ཀ་ བཤེ་ནང་ ཁྱེས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་སྒྲན་ཕུ་ཕུས་ཡོད་པ (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁྱེས་འགྲིགས་འབད་ཡོད་པ (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཟླ་ཚེས་༢༠/༠༨/༢༠༢༠ ཚུན་ ཁྱེས་འགྲིགས་མེད་པ (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)
༢.1.	ལྷ་ཕྱག་མ་ཡུས་པའི་ཐོག་ལུ་ཁྱེས་ཚད་བཀལ་མི་འདི་བསྐྱར་རྟེད་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ དངུལ་གང་འགན་ལེན་ཐུས་མ་སྟོང་ཡོད་པ།	0.455	0.455	-
༢.2.	ཁག་འབགས་ལུ་དངུལ་སྟོང་ཐེབས།	0.298	0.298	-
	བསྡོམས།	**0.753**	**0.753**	**-**

ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་གཙོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱང་མི་ཆུ་འབག་ཡུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

༢.1 ལྷ་ཕྱག་མ་ཡུས་པའི་ཐོག་ལུ་ཁྱེས་ཚད་བཀལ་མི་འདི་བསྐྱར་རྟེད་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ དངུལ་གང་འགན་ལེན་ཐུས་མ་སྟོང་ཡོད།

དར་དཀར་ནི་རྩོང་ལག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཐོག་ཀཱཏིས་ཐེ་མི་འབྲུག་སོ་ནམ་དང་བཟའ་ཚས་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་བཙོ་ཁྱུན་ནང་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༣.༩ཅ་ གནས་པའི་ལྷ་མཇུག་མ་བཟུ་བའི་ཁྱེས་ཚད་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཅ༥༥ བསྐྱར་རྟེད་མ་འབད་བར་འདུག ར་ཅོད་ཡིག་ར་གས་གནས་ཚད་ཀྱི་ ཕྱི་བཅང་ལག་ཁ་ཐེན་ ཕྱི་ཟླ་ཀ་ཀ་ ཅན་མ་ལྷ་ར་འབད་པ་ཅ་ཐེན་ ཕྱི་ར་ཁྱུངས་ལུས་པའི་ཁྱེས་ཚད་འདི་ ལྷ་མཇུག་མ་བཟུ་བར་ལྷག་མ་ཡུས་མེའི་ གནས་ཀོང་ཀི་ཐོག་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བགས་དགོས་ཨིན་རྩང་ ཁག་འབགས་ར་ཏོན་ཡོངས་བསྡོམས་ཐོག་མཐོ་ཕོས་བརྒྱ་ཆ་༦༠ ལས་བརྒལ་བགས་ནི་མེདཔ་ཐེ་ཁག་ཏུ་ གནད་ངོན་འདི་ ཡིག་ཚང་ པི་ཚེ་ཚེས་ཚར་ཚེ/ཏྲི་ཏྲི་/༢༠/༢༠༧ཅ-༧ཅ/ཀ་ཀ ཕྱི་ཚེས་༣༠/ཀ/༢༠༧ཅ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ད་ར་དཀར་ནི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་ བཤེར་འཐོ་འབད་བ་ ཁག་ཁ་ཐོ་ཁ་ཐེ་ ཆུ་ཀ་ཐོ་ངོ་ཁག ཐ་ཀྱ་དགོངས་ཡོད་ཀི། ཁ་ཀ་ཁ་ཁ ཁ་ཀ ཁ ཁ ཁ

༧.༡.༢.༩ ནུ་རྩོང་གསལ་བདག་སྐྱོང་།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧༧ བར་ནང་ ནུ་རྩོང་གསལ་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩེས་འཛིན་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་དངུལ་ཀྱི་མ་གཏན་པ་ ༠.༩༥༤ སྟན་ཞུ་ཐུལ་མི་ནང་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་ལུ་ རྒྱལ་མིན་ དངུལ་ཀྱི་མ་གཏན་པ་ ༠.༠༧༣ རྩེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་རྒྱ་ བོག་ལུ་བཙུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང་།	དངུལ་སྒེ	ཟླ་ཚེས་༣༠/༧/༢༠༢༡ རྒྱན་ཞུ་ཐུལ་མི་ རྩེས་འཛིན་མ་འབད་བའི་ རྒྱལ་མིན་རྒྱ། (དངུལ་གྱི་མ་ཡ་ནང་)	རྩེས་འཛིན་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྱི་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་ ཕྱག་མ་ཕུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ ཀྱི་ཡ་ནང་)	རྩེས་འཛིན་ འབད་ཡོད་པ། %
1	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྱལ་རྒྱ།	0.458	0.013	0.445	2.84
	བསྡོམས།	0.458	0.013	0.445	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧༧ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩེས་འཛིན་མ་འབད་བའི་ རྒྱལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྟན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཕྱལ་ལས་ རྩེས་འཛིན་འབད་མི་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་གྱི་ནང་འགོད་ རྩེས་འཛིན་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྒྱ་ བོག་ལུ་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོད།

༧ ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྱལ་ གཙོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྱི་ཡ་ཡ་༠.༩༥༤

ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྱལ་གཙོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྱི་ཡ་ཡ་༠.༩༥༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་རྒྱ་ བོག་ལུ་བཙུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང་།	བརྒྱན་ཞིབ་ཀྱི་བཙན་དོན།	ཟླ་ཚེས་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༧༧ བར་ནང་ རྩེས་ འཛིན་མ་འབད་བའི་སྟན་ཞུ་ཐུལ་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱི་ཡ་ནང་)	རྩེས་འཛིན་འབད་ ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱི་ཡ་ ཡ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱན་རྩེས་ འཛིན་མེད་པ། (དངུལ་ཀྱི་ཡ་ ཡ་ནང་)
༧. 1.	མ་དངུལ་ལྷག་མ་དངུལ་ཀྱི་ས་ཡ་༠.༠༧ བདག་བཟུང་འབད་བཞག་མི་ འདི་ཀ་ཏེ་"ཡོད་ལྟག་ངང་ བགོ་བཀྲམ་གྱི་ཐོ་བཀོད་མ་བཏུབ།	0.397	-	0.397
༧. 2.	ཐོན་ཕྱིན་རྩོས་ལྷག	0.061	0.013	0.048
	བསྡོམས།	0.458	0.013	0.445

ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྱལ་གཙོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་རྒྱ་ བོག་ལུ་བཙུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

༧.༧ མ་དངུལ་ལྷག་མ་དངུལ་ཀྱི་ས་ཡ་༠.༠༧ བདག་བཟུང་འབད་བཞག་མི་འདི་ཀ་ཏེ"ཡོད་ལྟག་ངང་ བགོ་བཀྲམ་གྱི་ཐོ་བཀོད་མ་བཏུབ་ - དངུལ་ཀྱི་ས་ཡ་༠.ཁ(།)

ནུ་རྩོང་གསལ་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཕེམ་ཀྱཱ་ལས་ ཐབ་ཤིང་སྐྱོང་པའི་འཕྲུས་ དངུལ་ཀྱི་ས་ཡ་༠.༠༧ བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་ཡིག་རིགས་ཀྱི་ རྩེ་ཐེ་བཞི་འབད་ཅིའི་ངོན་ལུ་ བཀོན་མ་བཏུབ་མ་ཚད་ ཁེད་འཛིན་ལུ་ (ཁྱིམ་ཀུང་པའི་ཀུངས་ཀ་ལུ་གཞི་བཞགས།) ཐབ་ཤིང་སྐྱོང་པའི་འཕྲུས་བསྡུ་མི་ཀྱི་བགོ་བཀྲམ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་དང་ཁྱིམ་ཀུང་པ་ཀྱི་ལུ་བགོ་བཀྲམ་ངེས་བདེན་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་གཞིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱབ་བར་མངོན་གསལ་ཐུང་ཡི། དེ་ལས་ ཁེད་འཛིན/ཁོང་ཀྱི་གིས་ བདག་བཟུང་འབད་ཡོད་མི་འདི་ རྩོང་གསལ་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསྒྲུར་རྟེད་མ་འབད་བར་འདུག ད་གིས་མ་ཚད་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ལས་ལོ་༢༠༢༢-༢༠༢༣ ལས་ ༢༠༢༤-༢༠༢༥ ཀྱི་ ཐེ་ཁེད་ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་པའི་འདི་ ཐབ་ཤིང་ཀི་སྐྱོང་ལུ་བགོ་བཀྲམ་ཀྱི་ཐོ་ཀྱི་ ཁ་ཕྱེ་ཁ་ཕྱེ་ ཐེ་ཁེད་ལུ

གཞན་སྒྲུ�s: *དོན་ཚན་འདི་ ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འཕྲིགས་འབད་དེ་ཡོད། དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.᠘᠗ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.᠐᠗᠓ རྩིས་འཕྲིགས་འབད་བའི་རྒྱུག་ཕུས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.᠐᠔᠔ རྩིས་འཕྲིགས་མ་འབད་བར་ཕུས་ཏེ་འདུག*

᠓.᠓.᠓ ཞིང་འོག་བདག་སྐྱོང་རྒྱ།

᠓.᠓.᠓.᠓ ཐུ་རོ་ཕྲོང་གཡ་འོག་གི་ཞིང་འོག་རྒྱ།

᠓. ལང་ལྷང།

ཟླ་བོ་᠒᠐᠓᠓ ཟླ་ཟླ་᠓᠓ བའི་ནང་ ལང་ལྷང་ཞིང་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཟླ་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འཕྲིགས་མ་འབད་བའི་རྒྱུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᠓.᠔᠔ སྐྱན་ཁ་ཕུལ་མི་འདི་ ཟླ་ཚེས་᠓᠐/᠐᠓/᠒᠐᠒᠐ རྒྱན་ལུ་ རྒྱལ་མིན་ གཅིག་ཡང་ རྩིས་འཕྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྒྱ་ བོག་ལུ་བཏུང་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	དངོས་གྲས།	ཟླ་ཚེས་᠓᠐/᠓᠓/᠒᠐᠓᠓ རྒྱན་ ཟླ་ཚོགས་ལུ་སྐྱན་ཁ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འཕྲིགས་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་རྒྱ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འཕྲིགས་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་᠓᠐/᠐᠓/᠒᠐᠒᠐ རྒྱན་ སྐྱ་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འཕྲིགས་འབད་ ཡོད་པ། %
1	རྒྱལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།	0.500	-	0.500	-
᠒	ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གནོད་ སྐྱོན།	0.480	-	0.480	-
	བཟོམས།	0.980	-	0.980	

ཟླ་བོ་᠒᠐᠓᠓ ཟླ་ཟླ་᠓᠓ བའི་ནང་ ཟླ་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འཕྲིགས་མ་འབད་བའི་ རྒྱལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ། སྐྱན་ཁ་འབད་ཡོད་མི་དང་ ཟླ་ཚེས་᠓᠐/᠐᠓/᠒᠐᠒᠐ རྒྱན་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འཕྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་རྒྱ་ བོག་ལུ་གློས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

᠓ རྒྱལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᠓.᠔᠔᠔

རྒྱལ་མིན་ཀྱི་གནང་དོན་ནང་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᠓.᠔᠔᠔ ངོས་འཛིན་ཟྱང་མི་རྒྱ་བོག་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཤད་ཞིབ་ཀྱི་བསྡུར་དོན།	ཟླ་ཡོ་᠒᠐᠓᠓ ཟླ་ཟླ་᠓᠓ བའི་ནང་ རྩིས་འཕྲིགས་མ་འབད་བའི་སྐྱན་ཁ་ཕུལ་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འཕྲིགས་འབད་ ཡོད་པ། (དངུལ་ ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་᠓᠐/᠐᠓/᠒᠐᠒᠐ རྒྱན་ རྩིས་ འཕྲིགས་མེད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ ནང་)
᠓. 1.	རྒྱ་འཛེན་ཟླུང་འཛུལ་ཞེང་པི་ཁེན་ཏེ་ཕུ་གླུལ་ཕྲུགས་ཚང་᠓᠐ ཅན་མ་རྒྱལ་མིན་ཀྱི་ བཤུགས་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པ།	-	-	རྩིས་འཕྲིགས་མ་འབད་བར་ ཡོད་པ།
᠓.᠓ .	ཟླིག་འཛུལ་ཞེང་པི་ཕྲུགས་ཚང་᠓᠐ ཅན་མ་ཕུ་བོས་འབད་མེད་པའི་ཟད་ས་ོང་ འཕྲིལ་ཡོད་པ།	0.500	-	0.500
	བཟོམས།	0.500		0.500

རྒྱལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནང་དོན་རྒྱ་བོག་ལུ་བགོད་དེ་ཡོད།

᠓.᠓ རྒྱ་འཛེན་ཟླུང་འཛུལ་ཞེང་པི་ཁེན་ཏེ་ཕུ་གླུལ་རྒྱགས་ཚང་᠓᠐ ཅན་མ་རྒྱལ་མིན་བཤུགས་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པ།

ལང་ལྷང་ཞིང་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཞིང་རྒྱའི་དོན་ལུ་ གསང་རྒྱ་ནང་ལས་ རྒྱ་འཛེན་ནི་ལུ་འདི་ནང་ ཟད་ས་ོང་བསྡོམས་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᠓.᠓᠘᠒ བཏང་སྟེ་ རྒྱ་འཛེན་ཟླུང་འཛུལ་གྱི་རིམ་ལུགས་བཤུགས་སྒྲིག་འབད་ནུག ཆུ་བཀྲམ་སྟེལ་གྱི་རིམ་ལུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ལྟ་བ་ དེ་སྟེ་འཛར་གཞི་མཐར་འཕྱོལ་ཅན་མེད་མི་འདི་ ཆུ་འཛེན་ཟླུང་འཛུལ་གྱི་ཤུགས་ཚད་᠓᠐ ལས་ས་ོར་བསྡུར་འབད་དེ་ ཤུགས་ཚད་᠒᠓ ཐུ་མ་ཡ་ ཐུ་ཚ་᠒ བཤུགས་ཡོད་པ་ཡ་ ཆུ་ དུང་གི་ཆུ་ཚད་ཡང་ ཨེན་ཨེན་᠓᠘᠐ ལས་ ཨེན་ཨེན་᠒᠐᠐ ལུ་ ཡར་ས་ོང་ཆུབ་མི་ལས་ བརྟེན་ ཟླུང་ནུག *རྩིས་ཞིབ་བཏང་དོན་ཙམ་᠓᠓᠔/᠓᠘ དོན་ཚན་᠓.᠘ རྩིས་འགན་ཐུ་ ཐང་ཀར་ དགོངས་ཚན་འདུས། བཤད་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཙང་᠒᠐᠐᠓/᠐᠐᠓ ཅན་མ། ཕྱ་བགོངས་ འཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱེད། ཆོ་ཡོད་བཟེགས། མི་ཁྱངས་ངོ་ཕྱོད་ལག་ལྟེར་ཙང་᠓᠐᠔᠓᠓᠐᠒᠓᠒ ཅན་མ།*

གཞན་སྒྲུconds: *དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འཕྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཨིན། དོན་ཚན་འདི་ ཟླ་ཚེས་᠒᠓/᠓᠓ ᠒᠐᠓᠓ ལུ་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐོག་སྟོན་ཁ་ལངས་པའི་སྐབས་ ས་ཡོངས་ནང་དབྱེ་ཞིབ་ དང་ བསྡུར་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོད། ཏ་ཕྱིའི་ཤུལ་གྱིས་ ཤུལ་བཤེས་པ་ལུ་ མི་ས་ཏར་ཆུ་དང་གཅིག་བར་ གསོ་ཐབས་ཀྱི་ ཀ་ཤུད་ཆ་ཚད་ དུ་ས་ོང་ཡོད་པའི་ བཤད་ཐོག་དགོངས་ཐེ་བཀའ་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ཤུལ་ཁྱེད་ལས། /ལག་ཏུལག་ཁ་ཐེ་ཡོད་པ་ཨིན་ན་འཚོལ་ཞིན་མ་ལས། དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ གང་མཁྱོགས་སྐྱན་ཁ་ཕུལ་དགོ་པའི་ བཀའ་ གནང་ཡི། ཨིན་ཅང་ ཟླ་ཚེས་᠓᠔/᠓᠓/᠒᠐᠒᠐ ཆུ་ཀྱི་ནང་འགོད། ཆུལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ སྐྱན་ཁ་ནི་ཡང་མ་ཐུགས་ཡར་ཡོད།*

᠓.᠒ ཟླིག་འཛུལ་ཞེང་པི་ཕྲུགས་ཚང་᠓᠐ ཅན་མ་ལུ་ཏོས་འབབ་མེད་པའི་ཟད་ས་ོང་འཕྲིལ་ཡོད་པ--དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᠓.᠔᠔᠔

ལང་ལྷང་ཞིང་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གསང་ཆུ་ནང་ལས་ ཆུ་འཛེན་ནི་འདི་དོན་ལུ་ ཆུ་འཛེན་ཟླུང་འཛུལ་ཞེང་པི་ཕྲུགས་ཚང་᠓᠐ ཅན་མ་མགོ་ཐུག་ཟླིག་གི་ལུ་ནང་ ཏོས་འབབ་མེད་པའི་ཟད་ས་ོང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᠓.᠒᠔᠔ བཏང་རྒྱག ཅ་ཚས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་ ཆུ་འཛེན་ཟླུང་འཛུལ་ཞེང་པི་ཕྲུགས་ཚང་᠓᠔ ཅན་མའི་རིན་གོང་དང་ ཆུ་འཛེན་ཟླུང་འཛུལ་ཞེང་པི་ཕྲུགས་ཚང་᠓᠐ ཅན་མའི་དཔག་ཚད་རིན་ གོང་ཁྱད་བསྡུར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཨ་བ་ ལག་འབག་ཁ་ཐེ་བསྡུར་ས་ོང་ཚད་ཐ་མཆ་ལས་ བཏུ་ཚ་᠒᠔᠓.᠘᠗% དེ་ཅིག་ཁ་བརྩི། ཁྱད་པར་འཛོན་ནུག

ཆུ་འཕེན་རྒྱང་འགྱུལ་ཨེང་པི་ཤུགས་ཚད་༥༠ ཅན་མ་གཅིག་ལུ་ ཁག་འབགས་གི་རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༥༥ ལས་བརྒལ་མེད་རྩང་ ཆུ་འཕེན་རྒྱང་འགྱུལ་ཨེང་པི་ཤུགས་ཚད་༢༠ ཅན་མའི་ དཔག་ཚད་རིན་གོང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠ བཏོན་ཡོད་པ་དང་ མཐའ་འཛིན་ལུ་ ཆེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དཔག་ཚད་རིན་གོང་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠ དེ་རང་དངུལ་སྟོང་འབད་ནུག་ གནད་དོན་དེ་གི་ ཐོག་ལུ་ ལེགས་ཝོམ་སྒེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བ་ཅིན་ ཆུ་འཕེན་རྒྱང་འགྱུལ་ཆས་ཨེང་པི་ཤུགས་ཚད་༥༠ ཅན་མ་ལས་ ཤུགས་ཚད་༢༠ ཅན་མ་ཡུ་ཕབ་བ་ དེ་དང་བསྡུན་པའི་གོང་ཚད་ཡང་ མར་འབབ་འགྲོ་དགོས་ འདུག

དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཛིན་ཐྲུང་མི་འདི་ འཕྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་ གོང་ཚད་མཐོ་དགས་སྒེ་བགོད་མི་ལས་གཞན། གོང་ཚད་ཁྱད་བསྡུར་འབད་ཐོག་ལས་ ཞིབ་ཚགས་ལེགས་ཝོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཚེས་ཞིབ་བརྟ་དོན་མང་ཀ་ཅ་ཤ། ཕ་ཚ་ཀ ཅ.ཤ.ཅ ཤ། ཚེས་འགན་ཁུངས་ ཐང་ཀར། ཆུ.ཤ.ཅ.ཀ ཤ། ཕ་ཚ་ཀ ཅ.ཤ.ཅ.ཤ ཤ། ཚེས་འགན་ཁུངས་ ཐང་ཀར། ཆ.ཤ.ཅ.ཤ ཤ། ཚེས་ཁ་ཤས་ ཐང་ཀར། ཁ

༢.༤ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལྷ་འབད་ཡོད་པ།

ཕང་ལྷང་ཏེད་བོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཤམ་འགོད་ཀྱི་སྐོག་འདེམ་རྒྱ་འཛིན་འཕྲལ་ཆས་ནང་སྐྱོན་ཞུགས་འཐུང་མི་རྒྱ་ ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ཀི་དོན་ལས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ བགོང་རྒྱ་མ་འབད་བར་འདུག

ཀ) རྒྱ་མཚོ་ཁང་གི་ཨར་ཨར་ཨེམ་ཀྱང་གིར་ རྩི་ས་ཁི་ཕྱི་ལ་རྒྱབ་མི་རྒྱ་བོག་ཕྱེ་ གཏིང་འགྱམ་རྒྱ་འགས་འགྱོ་ནུག ད་བཟུམ་མའི་རྩོར་འཛིལ་ཐུང་མི་འདི་ ས་བརྒོ་རྡོ་ལྟོག་གི་ལྟ་ ཐུས་ཚད་ལྟན་ དུག་ དེ་ཅིང་ ས་ཚད་ལྟ་ དགོད་ལེགས་ཤོག་ལྟ་ ཁ་ཤད་ཀྱི་ ཁ་ཤད་ ཁ་ཤ་ ཁ་ཤ་ ཁ་ཤ

༤ ཕྱུམ་རལ།

སྤྱི་བོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༡ བའི་ནང་ ཕྱུམ་རལ་""ཁེང་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠རས། སྒྲན་ཞུ་ཡུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚོས་༡༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་རྩེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཙུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང།	བཏུས་སྒེ	ཕྱི་ཚོས་༡༠/༡༡/༢༠༡༨ ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་ སྒྲན་ཞུ་ཡུལ་མི་ རྩེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཚེས་འགྲིག་འབད་བའི་ དཏུལ་འབོར། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚོས་༡༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་ཡུས་ཡོད་པ། (དཏུལ་ ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཚེས་འགྲིག་ འབད་ཡོད་པ %
1	གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྟད་ གོགས་ཟ།	0.085	_	0.085	-
	བཟོམས།	0.085	-	0.085	

སྤྱི་བོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༡ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ སྤྱི་ཚོས་༡༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གློག་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༧ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྟད་ གོགས་ཟ - དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠རས།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྟད་གོགས་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༧.༧ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཚུ་བཀྲམ་སྒེལ་གྱི་ཅ་ཆས་མ་ཚང་མ - དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠རས།

ཕྱུམ་རལ་ཁེང་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠རས། གནས་བའི་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཚུ་བཀྲམ་སྒེལ་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཚང་བར་འདུག ངེ་མ་ཚད་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་ནང་ཐོ་བཀོད་ཀྱི་འི་ལུ་ཡང་ ཁེང་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱིས་མེན་པར་ ཁེང་འོག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་འབད་ཡོད་པ་ལས་ ཚུལ་མིན་ཁུབས་ཅན་སྒེ་མཇོན་གསལ་ཐུང་ཡི། ངེ་སྒེ་ནོར་འཛུལ་ཐུང་མི་འདི་ འཕེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྐང་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལས་འབད་ཡོད་པ་ལས་བརྟེན་ཕིན་པའི་མཇོན་གསལ་ཐུང་ཡི། *ཚེས་ཁེབ་བཏང་དོན་མང་ཅ་ཤས་ཅ.ཅ/ཅཤ ངོན་ཚན་ཅ.ཅ ཚེས་འགན་ཁེ་ཕན་ཀཱར། ཕར་ཀཱ། མི་ལྷངས་པོ་ རྒྱོད་ལག་ཕྱེར་མང་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ ཅན་མ། ཐུ་བགོངས། ཁུངས་རྒྱུས། ཁུངས་བཤེས་པ། མི་ལྷངས་པོ་རྒྱོད་ལག་ཕྱེར་མང་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ ཅན་མ།*

གནས་སྐྱོང: *ངོན་ཚན་འདི་ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཕིན། ཡིག་མང་ ཅ/ཇ-ཞེ་ཏི་ཞེམ/ ཅ་ཅ/ཅ-ཅ་ཅ/ ཅཤ/ ཅ/ཁ/ ཅ་ཅ/ ཅན་མའི་ ཐོག་ལས་ ཁེང་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འཕྲི་ལན་ཁ་ཕབ་ཡོད་ཅེས། ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཚད་ཁང་ གཙོ་ལས་ཡོ་ཀུ་འོག་ཅ་ཁང་ བཤད་ཁུངས་ཡོད་ཅེས། ལན་ཁྱབ་ཡི་ཀུ་འོག་ཅ་ཁང་ བཤད་ཁུངས་ཡ་ཁ་ཐུགས་ ཡོད་ཅེས།*

ཅ.ཅ.ཤ.ཅ ལས་ཀར་ཐོ་ཕྱིར་ལས་ཀ་ཁེང་འོག་ཀྱི་ཁེང་འོག་ཚུ།

ཅ. ལ་ཡ།

སྤྱི་བོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༡ བའི་ནང་ ལ་ཡ་ཁེང་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢.ཅཇ༠ སྒྲན་ཞུ་ཡུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚོས་༡༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་ གཅིག་ཡང་ རྩེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཙུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང།	བཏུས་སྒེ	ཕྱི་ཚོས་༡༠/༡༡/༢༠༡༨ ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་ སྒྲན་ཞུ་ཡུལ་མི་ རྩེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཚེས་འགྲིག་འབད་བའི་ དཏུལ་འབོར། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚོས་༡༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་ཡུས་ཡོད་པ། (དཏུལ་ ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཚེས་འགྲིག་ འབད་ཡོད་པ %
1	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཚུ།	2.740	_	2.740	-
	བཟོམས།	2.740	-	2.740	

སྤྱི་བོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༡ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ སྤྱི་ཚོས་༡༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གློག་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༧ ཚད་སྟོན་དང་ནོར་འཛིན་གཙོ་སྟོན། - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢.བ๙๐

ཚད་སྟོན་དང་ནོར་འཛིན་གཙོ་སྟོན་ནང་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢.བ๙๐ ངོས་འཛིན་ཐུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀྲུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཤད་ཞིབ་ཀྱི་བསྡུར་དོན།	སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༤ སྤྱི་རྒྱ་༢༧ བར་ནང་ཁེས་འཛིག་མ་བདད་བའི་སྐྱན་ཞུ་ཤུལ་ཡོད། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འཛིག་བདད་ཡོད། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཁོས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ཁེས་འཛིག་མེད། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)
༧.1.	འགྲུལ་འཛུས་དང་ཉིན་བསྐར་འཚོ་འཛུས་ཀྱི་རྒྱུར་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་མེད་པར་དངུལ་སྤོད་འབད་ཡོད།	0.037	-	0.037
༧.2.	ཁེས་ཤོག་མ་ཚང།	2.703	-	2.703
	བསྡོམས།	**2.740**		**2.740**

ཚད་སྟོན་དང་ནོར་འཛིན་གཙོ་སྟོན་ནང་ ངོས་འཛིན་ཐུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

༧.༡ འགྲུལ་འཛུས་དང་ཉིན་བསྐར་འཚོ་འཛུས་ཀྱི་རྒྱུར་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་མེད་པར་དངུལ་སྤོད་འབད་ཡོད།-དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠༣᪁

ལ་ཡ་ནོད་འོག་བདག་སྟོང་གིས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠᪁ གནས་པའི་ འགྲུལ་འཛུས་དང་ཉིན་བསྐར་འཚོ་འཛུས་ཚུ་ རྒྱུར་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་མེད་པར་དངུལ་སྤོད་འབད་ནུག། འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ འགྲུལ་འཛུས་དང་ཉིན་བསྐར་འཚོ་འཛུས་ཀྱི་ཁྱིས་ཤོག་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་གནང་བ་ དེ་ལས་ཉིན་བསྐར་འཚོ་འཛུས་དང་ ཡིག་ཚང་བཀལ་ཆུ་ འགྲོ་འགྲུལ་སྐྱན་ཞུ་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ གཅིན་ཡང་མ་བཏུགས་པར་ དངུལ་ཆུང་སྦེ་དངུལ་སྤོད་འབད་ནུག། *ཁྱེད་ཀྱིས་བརྗེ་དོན་ཆང་ཀ་ཡ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཕ་ཅང་ཐུག། ཁྱེད་ཀྱིས་ཕ་ཅང་ཐུག། ཁྱེད་ཀྱིས་ཤོག་ཅོ་ཏགས་ཆང་འ་༠༠༤༠གཅིག་ཅན། ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཤེ་སྐན་ཀུ་ཅང། དངུལ་ཁྱེས་འགོ་དགོས། ཞེ་གཡོག་ཅོ་ཏགས་ཆང་འ་༠ཀ་འ་༠ཀ།ཀ།ལ། ཅན་མ། ཐུ་ལགོ་ཤེ་ཐེ་ཀུ་ཅང། ཞེ་གཡོག་ཅོ་ཏགས་ཆང་འ་༠ཀ་ཀ་ཀ།ལ། ཅན་མ།*

གནས་སྟངས།: *དོན་ཚན་འདི་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་མིན།*

༧.༢ ཁྱེས་ཤོག་མ་ཚང། - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢.᪁᪠᪣

ལ་ཡ་ནོད་འོག་བདག་སྟོང་གིས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༢.᪁᪠᪣ གནས་པའི་ ཁྱེས་ཤོག་ཀ᪁ ལྷོ་ཤོག་ནི་ཁེན་འདུག ཏེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཛིན་པ་ཡིས་ གནས་ས་ཁོ་ར་མ་ཁ᪁།ལ་ཡ་ ཁྱེས་ལགོ་ཡིག་རིགས་ཚུ་ཁྱེས་སྟོང་ཤོག་ཤོག་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཕིན་པས། འཛིན་སྟོང་གི་གས་ཐུག་ལས་ འཛེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཡུ་ ཧོས་ལྷན་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་མ་ཚང་ དངུལ་འབོར་ཡང་བསྐར་ནྱེད་མ་འབད་བར་འདུག *ཁྱེས་ཤེབ་བརྗ་དོན་ཆང་ཀ᪁ཡ། ཁྱེས་ཤེབ་ཕ᪁ ཁྱེ་ཤ᪁ ཁ᪁ ཁ᪁ ཁ

	བཤོལ་མས།	0.154	-	0.154

ཚད་སྒྲོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཙོད་སྒྲོན་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ཡིག་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།:

༡.༡ ཏི་ཧོལ་ཨེཊ་ཨེས་ཏི་ཚད་སྒྲོན་ཐུང་ཡོདཔ་ - དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.༠༥༤

ཡུ་ན་ན་ཁེད་འོག་བདག་སྒྲོང་གིས་ དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.༠༥༤ གནས་པའི་ ས་སྒྲམ་ཏི་ཧོལ་ལི་ཏར་༡,ཆ༡༠ ཚད་སྒྲོན་ཐུང་ནུ། སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འཛུལ་ཆས་སྐྱེ་བའི་ས་བཀོ་འཛུལ་ཆས་སྒྲམ་འགོར་གྱི་དོན་ཡུ་ ས་སྒྲམ་ཨེཊ་ཨེས་ཏི་ཡོངས་བཤོལས་ལི་ཏར་༡༠,༢༡༠ ཉོ་ཡོད་མི་ནང་ལས་ འགྲུལ་སྒྲོང་ཐོ་དེབ་དང་འཁྲིལཡཱུ་ད་ ལི་ཏར་༥,ཇ००० ཆུངམ་ཅིག་ཟླུག་ཡོད་པའི་ཆུག་མ་ ཆུ་ཏོ་ཆ་ ཡོད་མི་ཀུར་བཙོ་ཕབ་ད་ ལི་ཏར་ ༡,ཇ००० ལུས་ཡོངས་ཨིན་ཐུང་ ལི་ཏར་༡,ཆ༡༠ ཚད་སྒྲོན་ཐུང་ཡི། དེ་བཟུམ་གྱི་ནོར་འཛུལ་ཐུང་མི་འདི་ དགག་བཤེར་དང་ ས་སྒྲམ་ས་ཁོངས་ནང་ རྩིས་སྡོད་རྩིས་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལེགས་རྫོགས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། *རྩིས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཨང་༡ཇ་ཅ༡ དོན་ཚན་༢.༡ པ། རྩིས་འགན་ཁྲི ཕད་ཀུར་ ཤེས་རབ་ཚོས་འགེལ། རྒྱུ་ནོར་ཁག་ཐང་ཡོད་ཅིང་། ཞི་གཡོག་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཕྱེར་ཨང་༢༠༠༧།༥།༠༥ ཙན་མ། ཐུ་བཀོངས་མཁོན་ཡོ་ཚེ་རིང་། ཆགས་ཁྱིས།། མི་ཁྱངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཕྱེར་ཨང་༧༠ཇ་༠ཇ་༠༠ཇ།།ཅ། ཙན་མ། ཀ་ཀཱ། ཆགས། མི་ཁྱངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཕྱེར་ཨང་༧༠ཇ་༠ཇ་༠༠ཇ།ཅ། ཙན་མ།*

གནས་སྟངས་: *དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མིན།*

༡.༢ ཆུལ་མིན་ཅན་གྱི་སྐོམས་སྐྱེག/དངུལ་སྤྲོད་ - དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.༠༣༤

ཡུ་ན་ན་ཁེད་འོག་བདག་སྒྲོང་གི་ ཁེད་འོག་བདག་སྒྲོང་འགོ་དཔོན་གྱིས་ མཁོན་ཚོ་ཕྱག་ལས་རྩ་མི་ན་ཆུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྱན་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ས་དོར་སྟེང་ཅིའི་འཕྲལ་ཆས་ཤུམས་བཅོས་ འབད་བའི་འཛིན་ཨོག་ནང་རྩིས་བཏོན་གྱི་ནོར་འཛུལ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.༠༣༤ དངུལ་སྤྲོང་ཕེབས་ཕོང་ནུག ངེ་སྒེ་ནོར་འཛུལ་ཐུང་མི་འདི་ ཤེས་ཡོངས་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འཛིན་ཨོག་ཆུ་ལེགས་ཨོམ་ སྒེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བར་ དངུལ་སྤྲོང་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཐུང་ནུག *རྩིས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཨང་༧ཇ་ཅ༡ དོན་ཚན་༢.༢ པ། རྩིས་འགན་ཁྲི ཕད་ཀུར་ ཤེས་རབ་ཚོས་འགེལ། རྒྱུ་ནོར་ཁག་ཐང་ཡོད་ཅིང་། ཞི་གཡོག་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཕྱེར་ཨང་༢༠༠༧།༥།༠༥ ཙན་མ། ཀ་ཀཱ། ཆགས། མི་ཁྱངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཕྱེར་ཨང་ ༧༠ཇ་༠ཇ་༠༠ཇ།།ཅ། ཙན་མ།*

གནས་སྟངས་: *དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མིན།*

༡.༣ འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚོ་འཐུས་གཉིས་ཆུས་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.༠༣༤

ཡུ་ན་ན་ཁེད་འོག་བདག་སྒྲོང་གིས་ ར་མི་ན་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྱན་ནང་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ཡུ་འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚོ་འཐུས་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.༠༣༤ དངུལ་སྤྲོད་གཉིས་ཆུས་ཕོང་ནུག ངེ་སྒེ་ནོར་ འཛུལ་ཐུང་མི་འདི་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཨོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཐུང་ནུག *རྩིས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཨང་༧ཇ་ཅ༡ དོན་ཚན་༢.ཇ པ། རྩིས་འགན་ཁྲི ཕད་ཀུར་ ཤེས་རབ་ཚོས་འགེལ། རྒྱུ་ནོར་ཁག་ཐང་ཡོད་ཅིང་། ཞི་གཡོག་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཕྱེར་ཨང་༢༠༠༧།༥།༠༥ ཙན་མ། ཀ་ཀཱ། ཆགས། མི་ཁྱངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཕྱེར་ཨང་ ༧༠ཇ་༠ཇ་༠༠ཇ།ཅ། ཙན་མ།*

གནས་སྟངས་: *དོན་ཚན་འདི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མིན།*

༤. ཀ་སྒྲུག

སྤྱི་ཟླ་༢༠༧། སྤྱི་ཟླ་༧། བཞི་ནང་ ཀ་སྒྲུག་འོག་བདག་སྒྲོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཆུལ་མིན་དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.༧༠༠ སྐྱན་ཁ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚོས་༣༠/༠ཤ/༢༠༢༠ ཆུན་ལུ་ ཆུལ་མིན་གཙོག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཆུ་ འོག་ལུ་བཀྲད་བཙུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་ཨང་།	དངུལ་རྫི	སྤྱི་ཚོས་༣༠/༧།/༢༠༧། ཆུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྐྱན་ཁ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཆུལ་མིན་ཆུ། (དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚོས་༣༠/༠ཤ/༢༠༢༠ ཆུན་ ཕྱག་མ་ལུས་ཡོངས། (དངུལ་ གྲངས་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་ འབད་ཡོངས། %
1	ཚད་སྒྲོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཆུ།	0.100	-	0.100	-
	བཤོལ་མས།	0.100	-	0.100	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༧། སྤྱི་ཟླ་༧། བཞི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཆུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཀ་གསལ་ སྐྱན་ཁ་འབད་ཡོད་མི་དང་ སྤྱི་ཚོས་༣༠/༠ཤ/༢༠༢༠ ཆུན་གྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཆུ་ འོག་ལུ་ཐུགས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༧ ཚད་སྒྲོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གཙོད་སྒྲོན་ - དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.༧༠༠

ཚད་སྒྲོན་དང་ནོར་འཛུལ་གཙོད་སྒྲོན་ནང་ ངོས་འཛིན་ཐུང་མི་ཆུ་འོག་ལུ་བཀྲད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

༧.༧ ས་སྒྲམ་ཚད་སྒྲོན་ཐུང་ཡོངས་ - དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.༧༠༠

ཀ་སྒྲུང་ཁེད་འོག་བདག་སྒྲོང་གིས་ དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.༧༠༠ གནས་པའི་ ས་སྒྲམ་ཏི་ཧོལ་ (ཨེཊ་ཨེས་ཏི།) ལི་ཏར་༢,༠ཤ༡ ཚད་སྒྲོན་འཛོན་ཏེ་ཡོད། ཁེད་འོག་བདག་སྒྲོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠ཤ།-ཤ/ ལའི་ནང་ ཁེད་འོག་གནང་ཕྱིན་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དང་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྱན་དང་ཉམས་བཅོས་ཁག་སོ་སོའི་ངོ་བྱ་ལུ་ ཏུམ་ཐང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འཛུལ་ཆས་སྐྱ་ཁའི་ འཛུལ་ཆས་སྐ་ཁའི་ལས་ཀ་ཆུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཡོ་ཤུས་ཀ་ཏི་ལ་ ས་སྒྲམ་ཏི་ཧོལ་མགོ་སྐྱབ་ནང་ དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༠.ཇ།ཇ། ཟང་ཕོང་འབྲིལ་ནུག

ཟང་ཕོང་རྩིས་ཨོག་ཨོག་དང་ འཛིན་ཨོག/དངུལ་འཛིན་ ཐོ་ཁགོངས་མ་ཡིག་ ངེ་ལས་འགྲུལ་བསྐྱོང་ཐོ་དེབ་ངེ་ཆུ་ དཔྱེ་ཞིབ་འབད་ཤ་ད་ ས་སྒྲམ་ཏི་ཧོལ་ (ཨེཊ་ཨེས་ཏི།) ལི་ཏར་༢,༠ཤ༡ ཚད་འཛིན་ལ་ཡིག་ ནང་ལོ་ཤ/ཤ/ ཟླ་ཚེས་ཤ/ ལ་ ཁ་ཕུ་ ཁ་ཕ ཁ ཁ ཁ

༡.༡.༤.༤ མོང་སྒར་ཚོང་ལས་འཕྲིན་ཁྱིམ་ནས་ལས་ཀྱི་རྩིས་རྒྱུ།

༡. ས་གླིང་།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བའི་ནང་ ས་གླིང་ཁྱིད་འཕྲིན་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༡༥ སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡིན་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཙུངས་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང་།	དངུལ་སྒེ	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༡༡/༢༠༡༩ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ ཕྱག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་ འབད་ཡོད་པ། %
2	ཚད་སྐྱོན་དང་ཆོར་འཛུལ་ཚུ།	0.190	_	0.190	0
	བཟོ་མས།	0.190	-	0.190	

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ། སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསོལ་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

༢. ཚད་སྐྱོན་དང་ ཆོར་འཛུལ་ གཞོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༡༥

ཚད་སྐྱོན་དང་ཆོར་འཛུལ་གཞོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༤༠༣ ངོས་འཛིན་བྱང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

༢.༡ ཕབ་ཆ་ཕྱིན་ཡོད་མི་འདི་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠༡.༥

ས་གླིང་ཁྱིད་འཕྲིན་བདག་སྐྱོང་གིས་ གླིང་མེད་ཐང་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ཁང་བཟོ་སྐྱན་ནང་ ཁག་འབགས་གིས་ སྒོབས་གཅིག་གི་ཕབ་ཆ་བཙོམས་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༤༠༣ ཕྱིན་ཡོད་མི་འདི་ མ་བཏོག་པར་ལུས་ནས་ཤུག ངེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགས་གི་ལག་ལེན་རྩིས་ཨོག་ཚུ་ཐོབ་བཙོངས་པའི་སྐབས་ ཐོབས་ཁུངས་དང་བཏོག་དགོས་ཚུ་ ཕྱ་བཀོད་བཙོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཀྱི་ཐད་ཀར་ ཞུ་ཡིག་བཙོ་ཁག་ཁ་ཕབ་ཀྱི་ཐད་ནས། ཞིས་ཁ་ནང་ ངོ་སྤྲོར་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་འདི་གིས་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་སྒྲ་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་རྒྱས་སྐྱོན་ལི། *རྩིས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཨང་:༡༤༧༥ དོན་ཚན་:༤ ཟླ་:༥། རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ སྒྲན་ཞུ་ བཙན་ལས་ཀྱི་ཁ་ལོ་ ཆུ་ཚོ་ཡི། ཞ་ཡིག་ཁ་ཕབ་ཀྱི་ཚེ་ ཕ་ཡི། ཁ་ཡི། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང:༡༠བ།༠ཟ།༠༠བ།༠།ཅ ཚན་མ།*

གཞན་སྐྱོང་བཤད *དོན་ཚན་འདི་ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མིན། སྤྱི་ཚེས་:བ+ ཟ/༠/།/ ལུ་ བསམ་གྲྭབ་སྤྲོང་མ་ལགས་ དཔང་མ་ཚེས་ཚུང་གི་ཐོག་སྒོན་ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ ཁེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ གིས་ ཁག་འབགས་དང་གཅིག་ལས་ ཕན་ཚའི་དངུལ་འབོར་བསྐྱར་ཟློས་འབད་ཅིའི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡི།*

ཁ. མོང་སྒར།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བའི་ནང་ གེ་ས་ར་གླིང་ཁྱིད་འཕྲིན་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༢༣ སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་:༣/༠/།/ ལུ་ ཕྱག་ཡིག་ཁ་ཕབ་ཀྱི་ཐད་ནས། ཞིས་ཁ་ནང་ ཚད་ལྡན་ཡོད་ཀྱི་ ཚུལ་ཁ་ཕབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཕ་ཡ་ ཕ་ མ་ ཡོད་ པར་ཡོདཔ།

རིམ་མང་།	དངུལ་སྒེ	སྤྱི་ཚེས་:༣// /:/ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་:/ /:/ ཚུན་ ཕྱག་ཡ་ལུས་ཡོདཔ། (དངུལ་ ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་ འབད་ཡོདཔ། %
1	ཚད་སྐྱོན་དང་ཆོར་འཛུལ་ཚུ།	0.231	0.231	-	100
	བཟོ་མས།	0.231	0.231	-	

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ། སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ སྤྱི་ཚེས་:/ /:/ ཚུན་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསོལ་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

༡ ཚད་སྐྱོན་དང་ ཆོར་འཛུལ་ གཞོད་སྐྱོན།

ཚད་སྐྱོན་དང་ཆོར་འཛུལ་གཞོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཙུངས་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

༡.༢ ཁག་འབགས་ལུ་ལག་ལེན་རྩིས་ཨོག་མཐའ་མམ་གྱི་དངུལ་སྒོང་ཆུག་མ་མ་སྒོང་བར་ཡོདཔ།

མོང་སྒར་ཁྱིད་འཕྲིན་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཀོན་བར་ས་ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྱན་དང་ ཛོ་ཅ་དང་ཕྱེམ་བཙུག་སྒྲིག་ དེ་ལས་ བཏེག་ལམ་ལ་ས་ཁོག་ཁ་བཟོ་སྐྱན་གྱི་ལུ་ནང་ ཁག་འབགས་ལུ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༢༣ དངུལ་སྒོང་མ་འབད་བར་འདུག ཁག་འབགས་ཁ་ལག་ལེན་རྩིས་ཨོག་མཐའ་མམ་ནང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.ཀ/ ཐོབ་བརྗེད་བཀོད་ཡོདཔ་མིན་ཅང་ རྩིས་ཁ་འཇུག་བསྡུས་པ་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ ༠.ཀ།ཟ་ ལས་བཏོལ་མ་སྒོང་པ་ལས་ ཆུག་མ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༢༣ མ་དངུལ་མེད་པ་ལས་བཏེན་ དངུལ་སྒོང་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག *རྩིས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཨང:/:ཟ།ཟ/ དོན་ཚན:/.:ཤ ཤ ཤ

༤. ནུ་རང།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བོ་༢༢ བའི་ནང་ ནུ་རང་ཁེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་དཔྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠༩༧ སྟན་ཞུ་ཕྱལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མེན་གཅིག་ཡང་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཙུད་བསྡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང།	བཟོ་སྒྲི	ཕྱི་ཚོས་༡༠/༢༢/༢༠༢༡ ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ཡུ་ སྟན་ཞུ་ཕྱལ་མི་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡནད་)	ཆེས་འགྲིག་འབད་བའི་དངུལ་འོས། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚོས་༡༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ ལྷག་མ་ཡུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཆེས་འགྲིག་ འབད་ཡོད་པ། %
1	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཚུ།	0.046	-	0.046	-
	བཅོམ་པ།	**0.046**	**-**	**0.046**	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བོ་༢༢ བའི་ནང་ ཕྱི་ཚོགས་ཡུ་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མེན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྟན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ ཕྱི་ཚེས་༡༠/༠/༢༠༢༠ ཚུན་ཀྱི་ནང་འཁོད་ ཆེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གློས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

༢ ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གཙོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠༩༧

ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་གཙོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

༢.༢ དངུལ་འཕེལ་སྤྱོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠༩༧

ནུ་རང་ཁེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁ་ཡོང་ལམ་ཆུ་གྱམ་ཀྱི་ས་ཡོངས་ནང་ ཀྱང་རྒྱན་བཟོ་སྐྱན་འབད་བའི་སྐབས་ ལྟའི་འགོར་ཚད་ལས་ལྷག་ཕྱེ་དངུལ་སྤྱོད་འབད་མི་ལས་བརྒྱན་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠༩༧ དངུལ་སྤྱོད་འཕེལ་སོང་ནུས་ དཀ་ནོར་འཛུལ་བྱུང་མི་འདི་ ཁཏ་འབགས་པ་ཀི་ལག་ལེན་རྒྱས་ཤོག་ལུ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཀི་ཚུ། ཕན་ཐུབ་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ལས་ཀྱི་ཕ་ཚན་ཁ་ཤས་ ཐོག་ཞུན་ཁ་ཤས་ ཕྱི་ཁ་ནས་ཕྱིན་ཅི་ཡོད་ཅེས་ ཁ་ཕྱི་ཞིབ་བཏང་ཟ་ཡི། ཁ་ཕྱི་ཞིབ་ཀྱི་ཐོ་ཡིག་ལས་ཀྱི་ཕ་ཚན་ཁ་ཤས་ ཐོ་ཡིག་ཕ་ཚན་ཁ་ཤས་ ཡང་ཐུ

མིན་རྩང་ ཁག་འབག་གིས་ལྟ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དཏུལ་སྨོད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དཔྱི་ཞིབ་འབད་ཤ་དང་ ཁག་འབག་པ་དགོངས་གོལ་བཏང་བའི་སྐབས་ མ་དཏུལ་བསྐྱར་རྟེད་འབད་དགོས་པའི་བཅོ་བཏོན་འབད་བའི་ སྐབས་ ནོར་འཛུལ་ཐྲུང་ཡོད་པ་ལས་ ནོར་བ་ཚུ་ཝེགས་བཅོས་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.།།ཅ།། དཏུལ་སྨོད་འཛིབ་སོང་ཡོད་པའི་མངོན་ལུ་ གསལ་ཡོད་ཐུང་ཡི། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཛུལ་ཐྲུང་མི་འདི་ ཤ་ཏོག་འབད་མི་འགན་འཛིན་པ་གིས་ དཔྱི་ཞིབ་ཝེགས་ཨོམ་མ་འབད་བར་ དཏུལ་སྨོད་འབད་མི་ལས་བཏེན་ཐྲུང་ནུག། *ཚེས་ཞིབ་བརྗེ་དོན་མང་ཀ་།།ཅ།།ལ།། དོན་ཚན་།། པ། ཚེས་འགཤཱ ཐང་ཀར་ཐོག་ལྟ་ཁང་ཕྱག་ བཤོ་རིག་འགོ་དགོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་།།ཀ།།ཅ།།ཅ།།ཅ།།ཅ།ཅ ཅན་མ་དང་ མི་ཁྱབས་ངོ་སྨོད་ལག་ཕྱེར་མང་།།ཅ།།ཅ།།ཅ།།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ ཅན་མ། ཤ་བཀོངས། ཁེམ་ཏོ་ཏེ་ཤེར་བ། ཀཱསོ། མི་ཁྱབས་ངོ་སྨོད་ལག་ཕྱེར་མང་།།ཀ།།ཅ།།ཅ།།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ ཅན་མ།*

གཞན་སྙན་ས། *དོན་ཚན་བདེ། ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་མིན། ཁྱིམས་ཀྱི་འཕྲན་ས་གིས། ཕྲོང་ལག་བདག་སྐྱོང་བདེན་མ་ཐུ། འཛུན་ཚོད་གནང་ལས། ཁེས་འཇུགས་ཅན་ཡིས། གནད་དོན་བདེ་བདེ། ཆེ་མཚོ། ཁྱིམས་ཀྱི་འཕྲན་ས་ལུ་མཚོ་གཏུ་ཞུ་ཞུ་ཡོད།*

ཀ. དགེ་ལེགས་ཕུག

སྤྱི་ཟླ་།།ཅ།།ལ། སྤྱི་ཟླ་།།། བཞི་ནང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁེད་བོག་བདག་སྐྱོང་གིས། སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་།།ཅ།། ཐུན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚོས་།།ཅ།།ལ།།ལ།། ཚུན་ལུ་ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཙུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང་།	དཔྱི་ལྷེ།	*ཕྱི་ཚོས་།།ཅ།།ལ།ལ། ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་ ཐུན་ཞུ་ཕུལ་མི་ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)*	*ཚེས་འགྲིག་འབད་བའི་ དཏུལ་འབོར། (དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)*	*ཕྱི་ཚོས་།།ཅ།ལ།ལ། ཚུན་ ལྷག་མ་ཕུས་ཡོད་པ། (དཏུལ་ ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)*	*ཚེས་འགྲིག་ འབད་ཡོད་པ། %*
3	ཁྱིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།	0.196	-	0.196	-
4	ཚང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཚུ།	0.153	-	0.153	-
	བཅོམ་པ།	**0.349**	**0.000**	**0.349**	

སྤྱི་ཟླ་།།ཅ།།ལ། སྤྱི་ཟླ་།།། བཞི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ། ཐུན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ ཐྲི་ཚོས་།།ཅ།ལ།ལ། ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་ཐོག་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

། ཁྱིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ། - དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་།།ལ།

ཁྱིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ བོག་ལུ་བཙུད་བསྡུས་ཐོག་བགོད་དེ་ཡོད།

།.། དུས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཛིས་མ་བཀལ་བར་ཡོད་པ། - དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་།།ལ།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁེད་བོག་བདག་སྐྱོང་གིས། ཕྲེལ་རི་ཐང་ཀ་སྟོང་ལུ་ པ་ས་ངས་ཀུ། ཆུ་གཡུར་ཤམས་བཅོས་ཀྱི་ལྟ། དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ ཕྱིར་འགྱངས་གི་ཉེས་ཚད་ དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་།།ལ།ལ། མ་བཀལ་ བར་འདུག ཁག་འབག་པས་ ལྟ་མཇུག་བསྡུའི་སྐན་ཞུ་མ་ཕུལ་ཐ་མ་ཚང་ ལག་ལེན་ཁྱོས་ཨོག་མཐའ་མཆ་ཡང་ མ་བཙུགས་པས། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཛུལ་ཐྲུང་མི་འདི་ ཁག་འབག་ཚང་དང་གནས་ཚོག་ ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བཏེན་མིན་པས། *ཚེས་ཞིབ་བརྗེ་དོན་མང་།།ཅ།ལ།ལ། དོན་ཚན་།.། ཚེས་འགཤཱ ཐང་ཀར་ཐོག་ ལྟ་ཁང་ཕྱག་ བཤོ་རིག་འགོ་དགོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་།།ཀ།།ཅ།།ཅ།ཅ ཅན་ཁ ལྟ་བཀོངས། ཕྱོགས་ལུས་ཚོགས། བཤོ་རིག་འགོ་དགོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཕྱག་ ཀཱསོ། མི་ཁྱབས་ངོ་སྨོད་ལག་ཕྱེར་མང་།།ཀ།ལ།ལ།ཅ།ཅ ཅན་ཁ།*

གཞན་སྙན་ས། *དོན་ཚན་བདེ། ཚེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་མིན། ཡིག་མང་ ཨར་ཚེ་ཚེ། ཚོ་ཚེ་ཚེ་ཏེ (ཀྱི) ཚེས་ལུ་ཚེས་-།།ལ།ལ-།།ལ།ལ།ཅ།ཅ) ཐྲི་ཚོས་།།ལ། །ལ། །ལ།ལ། ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཁྱིམས་ མཐུན་ངེས་ལེན་ཀྱི་དུས་ལུན་དང་ འཛིལ་བའི་དུན་སྐྱལ་པོ་ཀུ་བཏང་ཐུ་ཡོད།*

། ཚང་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གནོད་སྐྱོན། - དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་།།ལ།

ཚང་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་ཐྲུང་མི་ཚུ་ ཁེག་ལུ་བགོད་དེ་ཡོད།

།.། དཏུལ་འཛིབ་སྨོད་འབད་ཡོད་པ། - དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་།.།ལ།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁེད་བོག་བདག་སྐྱོང་གིས། ཕྲེལ་རི་ཐང་ཀ་སྟོང་ལུ་ པ་ས་ངས་ཀུ། ཆུ་གཡུར་ཤམས་བཅོས་ཀྱི་ལྟ་ནང་ དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་།.།ལ། དཏུལ་འཛིབ་སྨོད་ནུག ཁག་འབག་གིས་ དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་།.།།ལ། ཁག་ལེན་ཁྱོས་ཨོག་ཡ། དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་།.།ལ།ལ་ དེ་ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་།.།ལ།ལ་ དཏུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ཀ ཁ་ཁངས་ནང་ལྟ་ཚུ་ལེན་ཁྱོས་ཨོག་ལ་ ཁ་ཁངས་ཁ་ཅ་ལ་ ཁ་ཁངས་ཁ་ཅ ཁ་ཁངས་ཁ་ཅ ཁ་ཁངས་ཁ་ཅ

རིམ་མང།	དངོས་རྫས།	ཟླ་བོད་ཚེས་༢༠/༡༡/༢༠༢༠ ཕྱིན་ཟླ་ཐམ་ཕྱི་ཆུ་ཚད་ཀྱི་ཁེལ་འཕྲིན་མ་འབད་བའི་ཕྱག་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེལ་འཕྲིན་འབད་བའི་དངུལ་འབོར། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་བོད་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཕྱིན་ཟླ་མ་ཡིན་ཡོད་པ། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེལ་འཕྲིན་འབད་ཡོད་པ། %
1	གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྟང་ཁྲོག་ཟ།	0.117	-	0.117	-
	བསྡོམས།	0.117	-	0.117	

ཟླ་བོ་༢༠༡༨ ཟླ་བ་༡༡ པའི་ནང་ ཟླ་ཚོས་ཀྱི་ཕྱི་ཁེལ་འཕྲིན་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ། སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ ཟླ་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ཁེལ་འཕྲིན་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོད་ཡུ་གོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོད།

༡ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྟང་ཁྲོག་ཟ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ།[1][2]

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྟང་ཁྲོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་བོད་ཡུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

༡.༡ ཀོ་མ་ཚ་ཆུའི་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལུ་ཆུའི་ཟང་སོང་ཚུ་ ས་བསྟར་བརྩེ་ཟླའི་ནང་ལས་གཏང་ཡོད་མི་དེ་ སྟོམ་ཕྲིག་ཚུལ་མཐུན་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.[1][2]

དགོན་ཤ་རིས་ཁེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཀོ་མ་ཚ་ཆུའི་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལུ་ཆུའི་ཟང་སོང་ཚུ་ ས་བསྟར་ཀྱི་ཁང་བྲྀ་ནང་ལས་ བཅོ་ཁ་དང་ཉམས་བཅོས་འབད་བའི་ཟང་སོང་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.[1][2] ཚུལ་མིན་ཐོག་སྟོམ་ཕྲིག་འབད་དེ་འཕྲག ཟླ་བོ་༢༠[1] དང་༢༠[2] ཚེའི་ ས་བསྟར་ཀྱི་ཁང་བྲྀ་བསྡོམས་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.[1][2] ནང་ལས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༠[2] ཆུན་རིམ་བཅོལ་འཛིག་ཁྱིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོད་པ་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.[1][2] ཐམ་པ་འདི་ ཁེད་འོག་ཚོགས་འཛུ་ནང་ལས་གནང་བ་དང་ ཆུ་ཤུན་ཏེན་ཡིག་ཆས་ཆུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ བཅོ་ཁ་དང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ཟང་སོང་གི་ཁྱིས་ཁར་སྟོམ་ཕྲིག་འབད་ནུག *ཁྱིས་ཞིབ་བརྟག་དོན་ལང་༡༩᠔᠔ དོན་ཚན་བཅུ། ཁྱིས་འགན་ཁྱཻ ཐང་ཀར་ཨ་ལགས་ཐོ་ཡིག། མི་ཁྲངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ལང་།[1][2][3][4][5][6] ཅན་མ། ཕ་ཁོ། མགོན་ཤ་རིས། མི་ཁྲངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ལང་།[1][2][3][4][5][6][7] ཅན་མ།*

གནས་སྐྱོང: *དོན་ཚན་འདི་ བསྒྲུར་ཞིབ་ཚར་ལེ་ཤ་འབད་ཅང་ ཁྱིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་མིན།*

༢ རྒྱ་ཚོགས

ཟླ་བོ་༢༠[1] ཟླ་བ་[1][1] པའི་ནང་ རྒྱ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱོང་གིས་ ཟླ་ཚོགས་ཀྱི་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.[1][1][6] སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ ཟླ་ཚེས་༣༠/༠[1]/[2]༠[2]༠ ཚུན་ཀྱི་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོད་ཀྱི་བཙུང་གསུང་བཀོད་དེ་ཡོད།

| རིམ་མང། | དངོས་རྫས། | ཟླ་ཚོགས་༢༠/[1][1]/[2]༠[1] ཕྱིན་ཟླ་ཐམ་ཕྱི་ཆུ་ཚད་ཀྱི་ཁེལ་འཕྲིན་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་) | ཁེལ་འཕྲིན་འབད་བའི་དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་) | ཟླ་ཚེས་[1]/[2]/[2]/[2

༡.༡.༤.༧ དབང་འདུས་ཤོ་ཐང་རྫོང་ལས་ཁུངས་བོད་གཞི་ཁྱིམ་བདག་སྐྱོང་རྒྱ།

༡. དཀར་ས་ཚོ་བོད་གཞི།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༡ བའི་ནང་ དཀར་ས་ཚོ་བོད་གཞི་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་རྒྱལ་མིན་དངུལ་གྱི་མ་ས་ཡ་༠.༠༤/ སྣན་ཞུ་ཕྱལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠//༢༠༢༠ རྒྱན་ལུ་ རྒྱལ་མིན་རྒྱ་ཁེས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་རྒྱ་ བོད་ལུ་བཅུད་བསྡུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང་	དཔེ་སྒྲ	ཟླ་ཚེས་༤༠//༡/ དང་ ཟླ་ཚོགས་ལུ་ སྣན་ཞུ་ཕྱལ་མི་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ རྒྱལ་མིན་ཀྱི (དངུལ་གྱི་མ་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་གྱི་མ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་༣༠/০//২০২০ རྒྱན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ གྱི་ས་ཡ་ནང་)	ཁེས་འགྲིག་ འབད་ཡོད་པ། %
1	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཀྱི	0.089	0.089	-	100
	བཟོམས	0.089	0.089	-	

སྤྱི་ལོ་২০২১ ཟླ་ཟླ་১১ བའི་ནང་ ཟླ་ཚོགས་ལུ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ རྒྱལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཀ་གསལ་ ཟླན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ ཟླ་ཚེས་৩০/০৫/২০২০ རྒྱན་ཀྱི་ནང་འགོད་ ཁེས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ རྒྱ་ བོད་ལུ་ཐོག་བཤད་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༢. ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གཙོད་སྐྱོན།

ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་གཙོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་རྒྱ་བོད་ལུ་བགོད་དེ་ཡོདཔ།

༢.༡ ཐོན་ཁྱིན་ཁེས་ལྟག

དཀར་ས་ཚོ་བོད་གཞི་ཁྱིད་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁེས་པོ་২০১৪-২০১৯ ནང་ མི་དམངས་ལྟ་གཡོག་གི་ཐོན་ཁྱིན་ དངུལ་ཀྱི་མ་ས་ཡ་০.০/৪ ཐོན་ཁྱིན་ཁེས་ལྟག་མེ་འདུག *ཁེས་ཞིབ་བརྟག་དོན་མང་১৯১৯ དོན་ཚན་১ པ། ཁེས་འགན་ཐད་ཀར་ཁུན་བཟང་འཛིན་ལས། ཤུལ། མི་ཁྱབས་ངོ་སྤྲོད་ལས། ཕུར། མི་ཁྱབས་ངོ་སྤྲོད་ལས། ཕུར། མི་ཁྱབས་ངོ་སྤྲོད་ལས། ཕུ། ཁ་ལས།/ ཁ/ ཁ/ ཁ/ ০১/০১ ཁ/ ০১/১৯ ০১/১৯ ཁ/ ০১/১৯ ০০ ০১/১৯ ཁ/ ০১/১৯ ০০ ০১/১৯ ཁ/ ০১/১৯ ০০

༤. ཀ་གཞི།

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བའི་ནང་ ཀ་གཞི་ཁེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༥/༢༠༢༠ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཙུད་བཟུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བཏུས་སྡེ།	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༢༢/ཟླ་ ཚུན་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ སྒྲན་ཞུ་ཕུལ་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་གྲངས་ས་ཡནད་)	རྩིས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༥/ཟླ་ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ གྲངས་ས་ཡ་ནང་)	རྩིས་འགྲིག་ འབད་ཡོད་པ། %
1	ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས།	–	–	–	100
	བཟོ་མས།	–	–	–	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྒྲན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༥/ཟླ་ ཚུན་ཀྱི་ནང་འཁོད་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གློས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོད།

༢ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་མེནཔ།

༢.༡ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྒྲུན་ནང་སྐྱོན་ཅན་ཀྱི་ལྷ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད།

ཀ་གཞི་ཁེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཆུ་ཆུ་ན་ལས་ཅ་གི་ན་ཚུན་ཀྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དང་ ངེ་དོ་ཁ་ལས་དཔང་ཀུ་ཚུན་ཀྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གཉིས་ཤན་ལས་བཅོས་ཀྱི་ལྷ་ནང་ རྩ་རྒ་དང་ཕྱེམ་བཏལ་རིའི་སྐྱོན་ཅན་ལྷ་ ངོས་ལེན་འབད་ནུས ས་གནས་ཀྱི་རྩ་བཏོན་ས་ནང་ལས་ རྩ་རྒ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུས རྩ་ཚུ་སྦོམ་ཆུང་སྐྱོན་ཏོག་ཏོ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་ལས་བརྟེན་ རྩ་རྒ་དང་ཕྱེམ་བཏལ་བའི་ཤུལ་ལས་ཡང་ ལམ་སྟོན་ཏོག་ཏོ་མེན་འདུག ལྷག་ཚད་དང་གཟར་ཚད་ རྩ་རྒག་ལག་ལེན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་དཔྱེ་ཞིས་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ལྷ་གི་སྒྲས་ཚད་ནང་ སྐྱོན་ཡོད་པ་གཏན་འཁེལ་ས་ལས་ ཁེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་ འཕེལ་ཡོད་འགོ་དབོན་ཚུ་གིས་ ཉ་རྩོག་དང་ཉ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ སྒྲས་ཚད་ཕྱན་ཏོག་ཏོ་མ་ཐུང་བའི་སྐྱོན་འདུག *རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་མང་ཅཱཀ་ཅ་ཅ། དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགལ་ཐེབ་ཀ་རར། ཁེ་ཁྲལ་ཨང་ ༢༢/ཀ/ཀ/ཀ

2.4	ལྷ་ཆུལ་མེན་ཐོག་ལུ་ཕྱིན་ཡོངས་དང་ ཡིག་ཆ་ཆུ་སྟོན་ནི་ མེདས།	-	-	རྒྱས་འགྲོགས་མ་འབད་བར་ ཡོངས།
	བསྡོམས།	-	-	-

ཆང་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཆུ་འོག་ལུ་བགོད་དེ་ཡོངས།

༢.༣ རིན་བསྡུར་ནང་གསལ་བགོད་མ་འབད་བའི་དངོས་གྲངས་ལུ་དངུལ་སྤྱོད་འབད་ཡོངས་- དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༢༥༤

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་རྫེ་གོས་ ཁྲོག་འཛེལ་གྱི་རོ་སྲེག་ཐབ་ཀྱི་ངོན་ལུ་ རིན་བསྡུར་ནང་གསལ་བགོད་མ་འབད་བའི་ བཅའ་བཤེད་མ་ཆུགས་པའི་སྐྱོན་ཀྱི་ངོན་ལུ་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༢༥༤ དངུལ་སྤྱོད་འབད་ནུག ཆུལ་ གཞུང་རྒྱས་ཞིས་ཞིབ་དང་འཛིན་ཀྱི་འབད་བ་ཅིན་ ཤ་ཆེ་སྐྱོད་འདི་ ཁྲོག་འཛེལ་གྱི་ཐེག་ཐབ་གསུམ་མཚོ་ཆུབ་འབད་མི་ཆ་ཤས་སྒེ་བོང་དགོ་བའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱོད་དེ་ཡོངས་ཤེན། དེ་མ་ཚད་ བཅའ་བཤེད་མ་ཆུགས་ པའི་སྐྱོད་འདི་ ཁྲོག་འཛེལ་གྱི་ཐེག་ཐབ་གསུམ་མཚོ་ཆུབ་འབད་མི་ཆ་ཤས་ཁ་ཕྱེ་ཏོང་ཁའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱོད་དེ་ཡོངས་ཤེན། ད་ལན་ ཁྲོག་ཐེག་ཐབ་ཆ་ཅིངམ་གྱི་བཟོ་བགོད་ཀྱི་ངོན་ལུ་ཤེན་ལས་ འཕྲལ་ཆས་གསར་པ་དང་གཅིག་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པར་འདུག ད་ལན་ཤ་ལས་བདེན་འཕྲལ་ཆས་གསར་པ་གི་ངོན་ལུ་བཅའ་ བཤེད་མ་བཏུབ་པའི་ སྐྱོད་ངོས་ལེན་འབད་མི་དང་ དངུལ་ སྤྱོད་འབད་མི་འདི་ཁུངས་མཐུན་ཅིག་ཤེན་ལུ་ རིན་ཆེན་བཅང་ཁ་ཤས་ ཁ་ཕྱེ་ཏོང་ཁ་ཤ་ཆ་ཅི་ཇི་ལ་ ཁ་ཕྱེ་ཏོང་ཁ་ཤ་ཆ་ཅི་ཇི་ལ་ ཁ་ཕྱེ་ཏོང་ཁ་ཤ་ཆ་ཅི་ཇི་ལ་ ཁ་ཕྱེ་ཏོང་ཁ་ཤ་ཆ་ཅི་ཇི་ལ་ ཁ་ཕྱེ་ཏོང་ཁ་ཤ་ཆ་ཅི་ཇི་ལ་ ཁ་ཕྱེ་ཏོང་ཁ་ཤ་ཆ་ཅི་ཇི་ལ་ (ཁ་ཕྱེ་ཏོང་ཁ་ཤ་ཆ་ཅི་ཇི་ལ་)

༢ ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཕྲལ་གཙོང་སྐྱོན་ - དཏྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༢༩༠

ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཕྲལ་ གཙོང་སྐྱོན་ནང་ དཏྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᧨᧧.᧢᧢᧢ ངོས་འཛིན་ཕྱོང་མི་ཚུ་འོག་ལྟ་བཀྲུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཨིམ་ཡང་།	བཤད་ཞིབ་ཀྱི་བཤད་དོན།	ཕྱི་ལོ་᧢᧠᧡ ཕྱི་ཟླ་᧣᧧᧧ བར་ནང་ རྒྱེས་འཛིག་མ་འབད་བའི་སྟན་ཁྲལ་ཡོད་པ། (དཏྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྒྱེས་འཛིག་འབད་ཡོད་པ། (དཏྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཟླ་རྒྱེས་᧡᧠/᧠᧡/᧢᧠᧢᧠ ཚུན་རྒྱེས་འཛིག་མེད་པ། (དཏྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)
᧣.᧡	ཨེམ་/ཨེས་ Greener Way ལྟ་རྩོག་མིན་ཀྱི་ལྷོན་ཕྱིན་སྒོང་ཡོད་པ།	15.641	15.641	རྒྱེས་འཛིག་ཨ་འབད་ཡོད་པ།
᧣.᧣	དཏྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᧠.᧢᧢᧠ འཕེལ་སྒོང་འབད་ཡོད་པ་དང་ འདི་དང་འཕྲེལ་བའི་ སྐྱོན་ཅན་ཀྱི་ལུ་ཚུ།	0.230	-	0.230
᧣.᧤	ཚད་འཛལ་ཀྱི་དེབ་ནང་ལྟ་ལུ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་ཁ།	-	-	རྒྱེས་འཛིག་ཨ་འབད་ཡོད་པ།
	བསྡོམས།	**15.871**	**15.641**	**0.230**

ཚད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཕྲལ་ གཙོང་ཕྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལྟ་བཀོད་དེ་ཡོད།

᧢.᧡. ཨེམ་/ཨེས་ GREENER WAY ལྟ་རྩོག་མིན་ཀྱི་ལྷོན་ཕྱིན་སྒོང་འབད་ཡོད་པ།

ཐིམ་ལྟག་ཁྲོམ་རྒྱ་གཡས་ ཕྱུག་ས་ཀྱིག་བཟླ་ལེན་འབད་ནི་སྒྲམ་འགོར་མཚོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ Greener Way ལྟ་རྩོག་མིན་ཀྱི་ལྷོན་ཕྱིན་ དཏྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᧡᧥.᧤᧤᧡ སྒོང་ནུ་ ལྷོན་ཕྱིན་འདི་གི་ དོན་ལུ་ ཁྲོམ་རྒྱ་རྩོག་རྒྱ་ནང་ལས་གནང་བ་མ་ལེན་ནུ། དེ་མ་ཚད་ མཚོ་སྒྲུབ་ཁྲིམས་ལྟག་ཁ་ནང་བཅའ་ཡིག་᧢᧠᧠ ཅན་མའི་དགོས་མཚོ་ནང་འཁྲིལ་ འདི་བཟུམ་མའི་སྒོང་དཏྱལ་ཚུ་ ཁས་འབག་གི་ཡིག་ཆ་ནང་ ཡང་མ་ཚུད་པའི་ཁར་ བཀག་འཛིན་མེད་པའི་དཏྱལ་གང་འགན་ལེན་ཡང་མ་ཐོབ་ནུ། ཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལྟག་ཁ་ནང་ ཁས་འབག་གན་ཡིག་ནང་མ་འཁྲིལ་བར་ དཏྱལ་འཛེལ་ནང་ ཆུལ་སྐྱོར་གཞན་ཕྱིན་ མི་འདི་ ཁས་འབག་ལྟ་བོས་འབར་མེད་པའི་ གོགས་རམ་ཕྱིན་ མི་ནང་དོ་མཉམ་ཞིན་པས། (*རྒྱེས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཚད་᧢᧠᧡᧤ དོན་ཚན་᧣ པ།*) *རྒྱེས་འགན་ཐད་ཀར་ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། མི་ཁྱང་ལས་ལག་ཁྱེར་ཚད་᧢᧠᧠᧠᧠᧡᧤᧤ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་རྒྱེས་འགན་ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ། མི་ཁྱང་ལས་ལག་ཁྱེར་ཚད་᧢᧠᧠᧠᧠᧡᧤᧤ ཅན་མ།*)

གཞན་སྐྱར་: *དོན་ཚན་འདི་ ཆུལ་ལོའི་བཀག་ཤོག་ཚད་ ཆུལ་ཟིམ/ཁྲིམས་སྒེ། ᧡᧠᧡᧤/᧡᧥᧤ སྒྲ་ཚོས་᧡᧠/᧠᧡/᧡᧠᧢᧠ ཅན་མ་དང་འཕྲེལ་ རྒྱེས་འགྲིགས་འབད་དེ་ཡོད།*

᧢.᧢. དཏྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᧠.᧢᧢᧠ འཕེལ་སྒོང་འབད་ཡོད་པ་དང་ འདི་དང་འཕྲེལ་བའི་ སྐྱོན་ཅན་ཀྱི་ལུ་ཚུ།

ཀ) ཐིམ་ལྟག་ཁྲོམ་རྒྱ་གཡས་ ན་གཞོན་ཁོང་འཕེལ་ས་ཁོངས་ཁང་ བར་ཀྱང་དང་ཀྱེན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་བཟོ་སྒྲན་ཀྱི་ལུ་ནང་ ཨེམ་/ཨེས་མཐུན་ལམ་བཟོ་སྒྲན་ལུ་དཏྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᧠.᧢᧢᧠ འཕེལ་སྒོང་ནུ། དཏྱལ་འཕེལ་དེ་ཡང་ དཏྱལ་སྒོང་འབད་མིའི་འགོར་ཚད་དང་ ས་གནས་ལར་ངོས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ལུ་གི་འགོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་བར་ལས་བརྟེན་ཐྲུང་ནུ། (*རྒྱེས་ཞིབ་བཤད་དོན་ཚད་᧢᧠᧡᧤ དོན་ཚན་᧢᧠ པ།*) *རྒྱེས་འགན་ཐད་ཀར་ཀུན་ལེགས་ཀུན་ཀི་རིལ། བཟོ་རིག་བགོད་ཁྱབ་ཀ་རིལ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཚང་᧢᧠᧠᧠᧢᧤᧥ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་རྒྱེས་འགན་ཐེ་རིང་དཔལ་འབྱོར། ནལ་གསོ་ཚལ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཚང་᧡᧠᧠᧠᧥᧤᧥ ཅན་མ།*)

གཞན་སྐྱར་: *དོན་ཚན་འདི་ རྒྱེས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་མིན། ᧡᧠᧡᧤-᧢᧥/᧠᧡/᧠᧡ ལུ་ ཐིམ་ལྟག་ ཆུལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞུས་ཡིག་ཚད་ལས་ནང་ དམངས་རྒྱེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཡོས་སྒྲོན་ཞུས་ འདོམས་ཀྱི་ཡོས་ཚོད་ཁྱར་ ᧡᧠᧡᧤/᧠᧡/᧢᧠᧡᧠ ལུ་ ཆུལ་གཤུང་རྒྱེས་ཞིབ་དཔང་འཛིན་དང་ ཐིག་ལྟག་ཁྲོམ་སྒེ་གཏིས་མཉམ་འཛེལ་ཞུས་ འདོམས་ཚོགས་ནི་ སྒེ་ཆ་འཛིག་ལྟར་སྒྲེ་ཡོད། ཨེན་ཅང་ ᧡᧠᧡᧤/᧠᧡/᧢᧠᧢᧠ ཆུན་ལུ་ ཐིག་ལྟག་ཁྲོམ་སྒེ་ཡིས་ ᧡᧠᧡᧤/᧠᧡/᧡᧠᧡᧤ ལུ་ མཉམ་འཛེལ་ཞུས་ འདོམས་ཚོགས་མིའི་ཡོས་ཚོད་ཁྱར་ ཁྲིམས་མཐུན་འདེས་ལེན་ མ་འབད་བས།*

ཁ) ཐིམ་ལྟག་ཁྲོམ་སྒེ་ཡིས་ དབྱངས་ཅན་ལྟག་འཕྲོང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མའི་ནང་ ཆྱུང་ཆར་གི་ཆུ་གཡུར་བང་ རྐ་འབབ་ལུ་ ཁྲོམ་སྒྲིའི་ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྒྲན་འབད་ནི་ནང་ ཨེམ་/ཨེས་ཨེན་ཨའི་ཀྱི་ཀྱི་བཟོ་སྒྲན་ལུ་ དཏྱལ་ཀྱམ་ས་ཡ་᧠.᧢᧢᧠ འཕེལ་སྒོང་ནུ། དཏྱལ་འཕེལ་དེ་ཡང་ འཛལ་ཚད་འཕེལ་ངོས་ལེན་འབད་མི་ལུ་དང་ ས་གནས་ལར་ངོས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ལུ་གི་འགོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ནང་ ཕན་ཚུན་ཁ་ཕྱེ་ཡོད། ཨེན་ཅང་ ᧡᧠᧡᧤/᧠᧡/᧢᧠᧢᧠ ཆུན་ལུ་ ཐིག་ལྟག་ཁྲོམ་ཁ་ཕྱེ་ཡིས་ ᧡᧠᧡᧤/᧠᧡/᧡᧠᧡᧤ ལུ་ ཨ་ཅན་ཀ་ཀ་ཐ། ཞི་ཁ་ཡོ་ཁ་ངོ་རྒྱགས་ཚང་᧢᧠᧡᧠᧡᧢᧤᧥ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཁ་ཕྱེ་ཡིས་ ᧡᧠᧡᧤/᧠᧡/᧡᧠᧡᧤ ལུ་ ཨ་ཅན་ཀ་ཀ་ཐ། ཞི་ཁ་ཡོ་ཁ་ངོ་རྒྱགས་ཚང་᧢᧠᧡᧠᧡᧢᧤᧥ ཅན་མ།*)

གཞན་སྐྱར་: *དོན་ཚན་འདི་ རྒྱེས་འཛིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་མིན། ᧡᧠᧡᧤-᧢᧥/᧠᧡/᧠᧡ ལུ་ ཐིམ་ལྟག་ ཆུལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཞུས་ཡིག་ཚད་ལས་ནང་ དམངས་རྒྱེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཡོས་སྒྲོན་ཞུས་ འདོམས་ཀྱི་ཡོས་ཚོད་ཁྱར་ ᧡᧠᧡᧤/᧠᧡/᧢᧠᧢᧠ ལུ་ ཆུལ་གཤུང་རྒྱེས་ཞིབ་དཔང་འཛིན་དང་ ཐིག་ལྟག་ཁྲོམ་སྒེ་གཏིས་མཉམ་འཛེལ་ཞུས་ འདོམས་ཚོགས་ནི་ སྒེ་ཆ་འཛིག་ལྟར་སྒྲེ་ཡོད། ཨེན་ཅང་ ᧡᧠᧡᧤/᧠᧡/᧢᧠᧢᧠ ཆུན་ལུ་ ཐིག་ལྟག་ཁྲོམ་སྒེ་ཡིས་ ᧡᧠᧡᧤/᧠᧡/᧡᧠᧡᧤ ལུ་ ཨ་ཅན་ཀ་ཀ་ཐ། ཞི་ཁ་ཡོ་ཁ་ངོ་རྒྱགས་ཚང་᧢᧠᧡᧠᧡᧢᧤᧥ ཅན་མ།*

᧢.᧣. ཚད་འཛལ་ཀྱི་དེབ་ནང་ལྟ་ལུ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་ཁ།

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གོས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༥༠.།།༥ གནས་པའི་འཚོར་ལམ་གསུམ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལྟ་འབད་མི་འདི་ ཚད་འཛལ་ཀི་དེབ་ནང་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་ནུག། མཚོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ཅ་དངོས་ཀུ་ཚད་འཛལ་ཀི་ དེབ་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་རྒྱང་ བསྒར་སྐྱོད་འབད་མི་ལྟ་གི་འཛལ་ཚད་དེ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་ནུག (རྟེས་ཞིབ་བཤད་དོན་མང་ཅི་ཧ་ཅ།ཅ།ཨ། དོན་ཚན་ཅ།ཨ། ར) རྟེས་འགན་ཐད་ཀར་ཅ་ཀ ཀུ་མར་ལུ་རྟ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཅ། པ། ཞི་གཡོག་ཅོ་ཧུགས་མང་ལ০ཀཀ০ཀ།ཅ། ཅན་མ། ཐ་བཀོད་རྟེས་འགན་ཟས་ནས་ཆུས་དབང་ལྟུག། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཅོ་ཧུགས་མང་།/ཀ০།০ཨ། ཅན་མ།)

གནས་སྐྱོང: ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་རྡེ་གོས་ ད་ལས་པར་ ལས་རྡེ་གོས་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ཆུབ་མི་བཟོ་སྒྲུན་དང་འཛེལ་བའི་ ཐོ་བཀོད་ལེགས་ཤོས་ཆུན་སྐྱོང་འཛིན་ཁ་ཤེར་ ཁེ་ལེན་འབད་ཡོད་པ་ལས་ དོན་ཚན་འདི་རྟེས་འགན་འགྲིགས་འབད་དེ་ཡོད།

ཀ.ཀ.ཁ.དེ ལྷ་ཚང་ལྟན་ཚོགས།

ཕྱི་བོ་ཁ০ཀ། ཟླ་བ་ཀཀ ལའི་ནང་ གེ་ས་རྒྱིང་ཁེད་ཨོག་བཙག་སྐྱོང་གིས་ ཟླ་ཚོགས་ལུ་ རྟེས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མེན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ཀ.།།ཅ.ཅ།ཀ ལྷན་ཁུ་ཐུལ་མེ་འདི་ ཟླ་ཚེས་༡༠/০/ཁ০ཁ০ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་ མེན་གཅིག་ཡང་ རྟེས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་བཙུད་བཟུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རེམ་མང།	བཀྲེ་ལྷ	ཟླ་ཚེས་༡༠/ཀཀ/ཁ০ཀ་ ཚུན་ཁུ་ཐུལ་མི་ ཟླ་ཚོགས་ལུ་ལྷན་ཁུ་ཐུལ་མི་ རྟེས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མེན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཚོགས་ལུ་ལྷན་ཁུ་ཐུལ་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་༡༠/০/ཁ০ཁ০ ཚུན་ ལྷན་མ་ཡིན་ཡོད་པ། (དངུལ་ ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་འགྲིགས་ འབད་ཡོད་པ། %
1	ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།	2.340	-	2.340	-
2	ཚད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཛུལ་ཚུ།	14.211	-	14.211	-
	བཅོམ་པ།	**16.551**	**-**	**16.551**	

ཕྱི་བོ་ཁ০ཀ། ཟླ་ཚ་ཀཀ ལའི་ནང་ ཟླ་ཚོགས་ལུ་ རྟེས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མེན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ། ལྷན་ཁུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ ཟླ་ཚེས་༡༠/০/ཁ০ཁ০ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ རྟེས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ལུ་གསོལ་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཀ རྒྱུན་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ཁ.།།ཅ০

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ཁ.།།ཅ০ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་བོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

རེམ་མང།	བརྗེ་གཞི་ཀྱི་བཤད་དོན།	ཟླ་ཚེ་ཁ০ཀ། ཟླ་ཚ་ཀཀ ལའི་ནང་ རྟེས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ལྷན་ཁུ་ཐུལ་ཡོད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	རྟེས་འགྲིགས་འབད་ཡོད་པ། (དངུལ་ ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཟླ་ཚེས་༡༠/০/ཁ০ཁ০ ཚུན་ རྟེས་འགྲིགས་མེད་པ། (དངུལ་ཀྱམ་ ས་ཡ་ནང་)
ཀ.ཀ.	ལྟ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ ཉེས་ཚད་བཀྲ་ཆ་ཀ০ མ་བཀལ་ཕ།	-	-	རྟེས་འགྲིགས་འབད་དེ་ཡོད།
ཀ.ཁ.	གོས་སྐྱོན་པའི་འཕྲས་དང་འཛེལ་བའི་ཐང་ཚུགས་པའི་ཟུར་སོང།	2.340	-	2.340
	བཅོམ་པ།	**2.340**	**-**	**2.340**

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

ཀ.ཀ. ལྟ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཚད་བཀྲ་ཆ་ཀ০ མ་བཀལ་ཕ།

གྲ་ཚང་ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་མོང་ཟླར་ཐོང་ཡག་ ཡག་པོ་ཟླང་ལུ་ ཐོ་གལས་པ་དབྱངས་ཅན་གྱིང་མ/ཅེམ་གཱི་ཅིམ་ཟོར་གྱ་ཆེ་བ་ བཟོ་ཟླན་འབད་བའི་ཟླབས་ལུ་ ཕྱི་བཏང་ཀ་འབད་ལེན་གི་གནས་ཚོག་ངང་འཁྱོལ་ ལྟ་མཇུག་ མ་བསྡུ་བར་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཚད་བཀྲ་ཆ་ཀ০ མ་བཀལ་ནུག (རྟེས་ཞིབ་བཤད་དོན་མང་ཅ་ཅ/ཀ ཀ/ཚད་ཀ.ཀ ཁ) རྟེས་འགན་ཐད་ཀར་ རིག་འཛིན་ཕུར་བ། ལས་འགལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ ཅོ་ཧུགས་མང་/ཁ০ཀ০ཁ། ཅན་མ། ཟླ་བཀོད་རྟེས་འགན་ཟུར་ཐོ་ཚོ་རིང་། ལས་འགལ་འཛིན་སྐྱོང་བ། ཞི་གཡོག་ ཅོ་ཧུགས་ མང་ཁ০০/০ཀ/ཁ། ཅན་མ།)

གནས་སྐྱོང: དོན་ཚན་འདི་ རྟེས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་མེན།

ཀ.ཁ ཚོས་ལྟ་ལས་ཁ་ཤེ་ལས་ཁ་ཤེ་ལས་ཁ་ཤེ་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ཁ.།།ཅ০

ཀ་ཚང་ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་ མོང་ཟླར་ཐོང་ཡག་ ཡག་པོ་ཟླང་ལུ་ ཐོ་ལས་ཟླ་ཚ་ཀ ཀ/ཚ་ཀ ཁ/ཚ་ཀ ཁ/ཚ་ཀ ཁ/ ཚ་ཀ ཁ/ ཚ་ཀ ཁ/

༢ ཚང་སྒོན་དང་ནོར་འཛིན་གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༡༤.༢༧༧

ཚང་སྒོན་དང་ནོར་འཛིན་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་༡༤.༢༧༧ ངོས་འཛིན་བྱང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀྲུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

རིམ་མང་།	བཤད་ཞིབ་ཀྱི་བཤད་དོན།	སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བླ་༧༧ བར་ནང་ ཕྱིས་འཛིག་མ་འབད་བའི་སྐྱན་ཁ་ཕྱིས་ཡོད་པ། (དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱིས་འཛིག་འབད་ཡོད་པ། (དངུལ་གྲངས་ས་ཡ་ནང་)	སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༤/༢༠༢༠ ཚུན་ ཕྱིས་འཛིག་མེད་པ། (དངུལ་ གྲངས་ས་ཡ་ནང་)
༢.༡.	ཁག་འབགས་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སྤྲོད་ཡོདཔ།	0.052	-	0.052
༢.༢.	མི་མང་ལུ་གི་ལྟོན་ཕྱིན།	14.159	-	14.159
	བཅོམས།	**14.211**	**-**	**14.211**

ཚང་སྒོན་དང་ནོར་འཛིན་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀྲུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

༢.༡ ཁག་འབགས་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ། - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༥༢

ཀ་ཚང་སྐན་ཚོགས་ཀྱིས་ མོང་སྒར་ཇོང་ཁག་ ཡག་པོ་སྒང་ལུ་ *ཆོ་གསལ་དབྱངས་ཅན་གྱིང་མ/ཅེམ་གཞི་རིམ་བློན་ཀུ་ཆེ་བ་* བཟོ་སྐྱན་འབད་བའི་སྒབས་ལུ་ ལས་སྣ་དག་པ་ཅིག་ལུ་ རིན་བཀོད་འབད་མི་གོང་ཚད་ ལས་མཐོཤ་འབད་དངུལ་སྤྲོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགས་ལུ་དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.༥༢ དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག་ ནོར་འཛིན་འདི་ཡང་ བཟོ་རིག་གིས་སྒོན་ཁ་བ་དང་ ལས་འགྱལ་བཟོ་རིག་འགོ་ དཔོན་ཀྱིས་ཁྱེས་ཤོག་ཚུ་བཏེན་ སྐྱོར་འབད་བའི་སྒྲགས་ལུ་འཛོལ་སྐྱོན་ལུ་ཁྱོད་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བཅཻ་ཚཆོན་ལང་སྒོན་མེན་པས། *(ཁྱེས་ཞིབ་བརྟ་དོན་ ལང་༡༩།།/ དོན་ཚན་༡.ཅ ཁ) ཁྱེས་འགན་ཐང་ཀར་ རིག་འཛིན་ལུར་པ། ལས་འགྱལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཚང་/༤༠།།/།།/།།/ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཁྱེས་འགན་ཐུགས་ ཕྱོན་ཚེ་རིང། ལས་འགྱལ་ འཛིན་སྒྲིང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ཚང་།།/།།/།།/།།/ ཅན་མ།)*

གནས་སྟངས་: *དོན་ཚན་འདི་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མིན།*

༢.༢. མི་མང་ལུ་གི་ལྟོན་ཕྱིན་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༡༤.༢ཅ.

ཀ་ཚང་སྐན་ཚོགས་ཀྱིས་ མོང་སྒར་ཇོང་ཁག་ ཡག་པོ་སྒང་ལུ་ *ཆོ་གསལ་དབྱངས་ཅན་གྱིང་མ/ཅེམ་གཞི་རིམ་བློན་ཀུ་ཆེ་བ་* བཟོ་སྐྱན་འབད་ནི་ནང་ ཁག་འབགས་ལུ་ལས་ཀྱི་མིང་ཐོག་ལུ་ ཁྱེས་སྐྱོན་མ་འབད་བའི་མི་མང་ལུ་གི་ལྟོན་ཕྱིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་*༡༥.ཅ/།།* སྤྲོད་ཚད་ལུས་ཏེ་འདུག ཕྱི་ལོ་*༢༠༢།* ཟླ་*༤* བར་ནང་ཁྱེས་ཞིབ་ཀྱུར་བའི་སྒྲགས་ལུ་ ཁག་འབགས་ལུ་ལས་ལྟ་བཏུ་ཆ་*/༥* དེ་ཅིག་མཇུག་གཅིག་ལུ་ ཁྱེས་སྐྱོན་ཡོད་རུང་ འཕོལ་སྒྲབ་ཀྱི་ རྩོད་ཕྱིན་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་*༢./།།* ཁྲི་ཅན་ལུ་ཁ་འདུག ཕྱི་ལོ་*༢༠༢།* ཟླ་*ཅ* བར་ཁྱེས་ཞིབ་ཀྱུར་ལུ་ ཁ་ཕྱེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཕྱི་ནང་བཏང་ཁག་འབགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཅིག་དང་འཁྲིལ་ཡོད། ཁག་འབགས་ཀྱི་ལྟ་བཏུ་ཆ་*/༠* མཇུག་བསྡུ་བའི་སྒྲགས་ལས་པ་ རྩོད་ཕྱིན་གཅིག་ཁ་ཤོག་ལེན་ངོས་ཨིན་པས། *(ཁྱེས་ཞིབ་བརྟ་དོན་ལང་*/ཅ*/ དོན་ཚན་ */.*/ ཁ) ཁྱེས་འགན་ཐང་ཀར་ རིག་འཛིན་ལུར་པ། ལས་འགྱལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ ངོ་རྒྱགས་ཚང་/*/*/*/ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཁྱེས་འགན་ཐུགས་ ཀུན་ལེགས་རོ་རྗེ། གཙོ་འཛིན། བདག་སྐྱོང་དང་ ངན་ལས་ཁྱེས་ཐེབ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ ཚང་*/*/*/ ཅན་མ།)*

གནས་སྟངས་: *དོན་ཚན་འདི་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཐུག་ལུས་ ངན་ལས་ཀྱམ་ས་ཡ་*/ཅ.*/*/ ཅན་མ་འདི་ ང་ཐུ་ཚུན་ཁྱེས་འགྲིས་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད།*

/./.ཅ.*/ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་ཐུ།

ཕྱི་ལོ་*༢༠/*/ ཕྱི་བླ་*/*/ བའི་ནང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་ཐུ་གིས་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ངན་ལས་ཀྱམ་ས་ཡ་*༢.*/*/ ཐུན་ཞུ་ཕུལ་མི་འདི་ ཕྱི་ཚེས་*/ཅ/*/*/ ཚུན་ལུ་ ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ཅིན་རུང་ ཚང་སྒོན་དང་ནོར་འཛིན་ལུར་ཀྱི་འོག་ལུ་ ངན་ལས་ཀྱི་འགོ་ཁྱེན་ཚང་ཀྱི་གནད་དོན་མེད་པ་ལས་བརྟེན་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་ཡོད་པའི་ འགོ་ཁྱེན་ཚང་ཀྱི་ གནད་ཀ་ཅིག་ ངན་ལས་ཁྱེས་ཐེབ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་ ཚང་*/*/*/ ཅན་མ།

རིམ་མང་།	དཔེ་སྒྲོ།	ཕྱི་ཚེས་*/*/*/ ཕྱི་ཟླ་*/*/ ཚུན་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་ སྐྱན་ཞུ་ཕུལ་མི་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁྱེས་འགྲིག་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར། (དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཕྱི་ཚེས་*/*/*/ ཚུན་ ལྷག་མ་ལུས་ཡོད་པ། (དངུལ་ ཀྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཁྱེས་འགྲིག་ འབད་ཡོད་པ། %
1	ཚུལ་མིན་འཛིན་སྒྲོང་།	2.233	-	2.233	-
2	ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཁེག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པ།	-	-	-	100
3	ཚང་སྒོན་དང་ནོར་འཛིན་ཚུ།	-	-	-	-
	བཅོམས།	**2.233**	**0.000**	**2.233**	

ཕྱི་ལོ་*༢༠/*/ ཕྱི་ཟླ་*/*/ བའི་ནང་ ཕྱི་ཚོགས་ལུ་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ ཐུན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ དེའི་ཤུལ་ལས་ ཁྱེས་འགྲིག་འབད་མི་ དེ་ལས་ ཕྱི་ཚེས་*/*/*/ ཚུན་ཀྱི་ནང་འགོད་ ཁྱེས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གོས་ལས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

*/ ཚུལ་མིན་འཛིན་ཐུ།

/./ ས་ཁྲལ་ཁྱེས་ཚད་ལུས་ཡོདཔ། - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་*/.*/*/

ཕྱན་ཚོགས་གྲོང་དང་བསམ་འཚེལ་གྲོང་ཁྱེར་བོད་གི་བོད་ཡུ་ ས་ཁོངས་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་མི་གི་ཐད་ ཁྲོམ་ཐེའུ་ས་ཁྲལ་དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༣.༠༥༧ ཟིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག (*ཟིས་ཞིབ་བརྟ་དོན་མང་ཀ་༡༩༩༨ དོན་ཚན་༦.༩ ར*) *ཟིས་འགན་ཐད་ཀར་ཤུལ་ཁ་ཕབ་ཀྱི། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་འ།།ཀ།།ཀ། ཅན་དོན་འཕྲལ་རིག་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ཁ།ཀ།།ཀ། ཅན་མ། ཕྱ་བཀོད་ཟིས་འགན་ཤུན་དཀའ་རྡོ་རྗེ། བཙོ་རིག་གསོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་ཁ།།ཀ།།ཀ།ཁ། ཅན་མ། ཟེས་རབ་བསྟན་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་མང་འ།།ཀ།ཀ།།ཁ། ཅན་མ།*)

གཞན་སྐྱོར་བཅུ དོན་ཚན་འདི། ཟིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡུས་ཡོད་པ་མེན། དོན་ཚན་འདི། སྤྱི་ཚེས་༢༧/ ༠༨/ ༢༠ ལས་ ༠༢/ ༡༧/ ༢༠ ཆུན་ བསམ་རྩེ་ལུ། དགངས་ཟིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གོོས་སྟོན་ཞལ་འཛོམས་སྒེར་ཁྲོམ་ཐེ་ཡིས་ ས་ཞི་ཁྲལ་མ་བརྒྱ་བར་ཟིས་ལྟག་ཐེ་ཡོད་པའི་རྒྱོད་ བཤད་བཀྲུད་ཚུ་ནང་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་དགོས་པ་ དེ་ལས་ཡང་བཤད་མ་བཏུབ་པ་ཅིག་ ཆུལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྟན་ཚོགས་དང་ གཅིག་བར་ དེ་འཕེལ་ཀྱི་ ཁྲིམས་མཐུན་འགས་ལེན་ཀ་ཅིག་བཟུམ་འབད་དགོ་པ་ནི་ མེན་ནའང་ བཤད་ཀྱི་ཚུལ་ ཁྲིམས་ཐེ་ཡིས་ ཟླ་ཟླ་ཚོགས་ཡོད་པའི་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་ཀ་ཅིག་ཟུང་ཟུང་ཁ་ཤར་ཡོད། ཁྲིམས་ཐེ་ཡིས་ ཟླ་ཟླ་ཚོགས་ཡོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་ཐེ་ཡིས་ ཟླ་ཟླ་ཚོགས་ ཨ་ཤ་ཁ་ཕམ་ཐོ་ཡོ་ ཁ་ཤར་ལམ་ཆ་ཤས་ཐོ་ཡོ་ ཁ་ཤར་ལམ་ཆ་ཤས་ ཁ་ཤར་ལམ་ཆ་ཤས་ ཁ་ཤར་ལམ་ཆ་ཤས

༧ ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་རྒྱ་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.ཤ།ཤ

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་རྒྱ་ལས་འགལ་མི་གནང་དོན་ནང་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༢.ཤ།ཤ དོས་འཛིན་བྱང་མི་རྒྱ་འགོ་ལུ་བགོད་དེ་ཡོད།

རིམ་མང།	བརྒྱན་ཞིབ་ཀྱི་བསྡུར་དོན།	ཐོག་ལས་ཟླ་ཨ་ཏི་ཡོད་ཅིང་ ཐོག་འཕྲིན་མ་འབད་བའི་རྒྱན་ཁྱབ་ཁྱབ་ཡོད། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐོག་འཕྲིན་འབད་ཡོད། (དངུལ་ གྱམ་ས་ཡ་ནང་)	ཐོག་ཚོས་༢༠/༠༤/༢༠༢༠ རྒྱུན་ཐོག་ འཕྲིན་མེད། (དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ ནང་)
1.1	མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་འཛིལ་ཏེ་གང་མ་ཙ་ཤུལ་ཡོད།	-	-	ཐེག་འཕྲིན་འབད་ཡོད།
1.2	ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཆུལ་མེན་ཐོག་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་རིན་བསྡུར་དཔྱད་དཔྱད་ འབད་ཡོད་པ་དང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་མ་འཕྲིལ་བའི་མཁོ་ཆས་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོད།།	0.813	-	0.813
1.3	རིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་ ལྷ་ཤུགས་སྟེ་འབད་ཆུགས་པའི་འཕྲལ་ཆས་ འཛིན་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད།	1.770	1.770	-
	བཅོམས།	**2.583**	**1.770**	**0.813**

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་རྒྱ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་རྒྱ་ ཀཤན་གསལ་ལྷར་མེན།

༧.༧ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་འཛིལ་ཏེ་གང་མ་ཙ་ཤུལ་ཡོད།

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྷ་ཤུགས་ཅན་འབད་ཆུགས་པའི་འཕྲལ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༨ ཅན་མའི་རྩ་ཚན་༡.༣.༧.༧ (ཀ)པའི་ནང་བཀོད་ པ་ཡོད་མི་ རིམ་པ་གཞིས་འབད་མི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་འདི་ཡག་ཅེས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ལས་ལྟེ་འདི་གིས་ ལྟ་གོང་ལས་ངེས་བདེན་ཀྱི་གསལ་བཀོད་འབད་མ་ཆུགས་པ་དང་ ཐུག་འཛམས་ལེགས་ཧོམ་དང་འོས་ལྡན་མ་འབད་ཟླུང་ནི་དོན་ལུ་ ཐག་གཅད་ནི་དང་གསལ་བཀོད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁ་མས་ཚུངས་ཅན་ཀྱི་རིན་བཀོད་པ་ཆུ་ལས་ ནང་ འབདཔས་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་ཟླུང་པའི་སྐབས་ལུ་ལག་ལེན་འཛིན་མེན་པས།

ཕེན་ཅུང་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ རིན་བསྡུར་གསལ་བཐུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལས་པ་ དགོས་མཁོའི་གསལ་བཀོད་ཀ་ར་ཐོབ་མི་ལས་བརྟེན་ འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་མ་ཟུངས་ལས་ ཁང་ལེན་འབད་མི་ཀྱ་རིམ་ དེ་ནོར་བ་/དགོས་མཁོ་མེད་པ་སྟེ་ཚོར་ཡོད་པའི་ངོས་ཟིན་ཡོད། (ཕྱིས་ཞིབ་བརྟག་དོན་མངོ་ཀ་ཨ་ཡིངས་ ངོས་མཚན་མི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་/ཀ)ཀ)ཀ)ཀ ཅན་མ། ཟླ་བཀོད་ཕྱིས་འགན་རྩི། ཞི་བ་ནུས་པར་དུན། སི་མེས་མི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང/ཀ)ཀ)ཀ)ཀ ཅན་མ)

གནས་སྟངས། *ཡིག་མང་ ཚེན་ཆེས་སི་ཚེས/ཚེ་ཏི་ཚེས/ ༢༠༧/ཀ-༢༠༢༠/ ཀ)ཀ)ཀ)ཀ ཟླ་ཚོས་/ཀ/ ༠ཁ/ ༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་ ཡིག་ཚང་བཀའ་ཆུ་ཚང་ ཚེན་ཆེས་སི་ཚེས/ ཚེང་ཚར་ཏྲི/ ༠ཁ/ ༢༠ཁ/ ༠ཁ/ཀ/ ཟླ་ཚོས་ཁ/ ཀ/ ༢༠ཁ/ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ འཕྲི་འགན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོ་ངོམ་ཆུ་གི་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་ཡོད་པ་ལས་ དོན་ཚན་འབད་མི་ ཕྱིས་འཛིགས་འབད་ནི་ ཚེས་འཛིགས་ཀྱི་ཡོད།*

༧.༢ ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཆུལ་མེན་ཐོག་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་རིན་བསྡུར་དཔྱད་འབད་ཡོད་པ་དང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་མ་འཕྲིལ་བའི་མཁོ་ཆས་ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་པ་- དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.ཤ།ཤ

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ཁྱད་རིག་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལྷ་ཤུགས་ཅན་འབད་ཆུགས་པའི་འཕྲལ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་རིན་བསྡུར་དེ་ ཆུལ་མེན་ཐོག་ལུ་དཔྱད་དཔྱད་ འབད་མི་དང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་མ་འཕྲིལ་བའི་མཁོ་ཆས་ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཐང་ཆུགས་པའི་དཀའ་ངལ་ཁག་ལས་ ཤར་ཆུགས་པའི་ཁ་དཏུལ་འཛིལ་ཀྱི་གནོད་པ་དཏུལ་ཀྱིས་ལས་ཀ་ས་ཡ་༠.ཤ།ཤ འཕྲི་ནུག ཆ་འཛོག་འབད་མི་རིན་བསྡུར་ཀྱི་ཡོངས་བཟོས་མས་དེ་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་ཀ.ཁ)ཁ ཨིན་མ་དང་ ཆ་འཛོག་མ་ཐུག་མི་རིན་བསྡུར་ཀྱི་ཡོངས་བཟོས་མས་དེ་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.ཀ(ཁ ཨིན་པས།

ཁྱད་རིག་གི་རྒྱུ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་གིས་ M/s Office Automation “MPW 3601” འདི་ ནོར་འཛུལ་ཐོག་ལས་ “MPW 3061” སྟེ་གསལ་བཀོད་ འབད་མི་ལས་བརྟེན་ རིན་བསྡུར་འདི་ཕྱིར་གཏོན་འབད་ནུག ཨིན་རུང་ བཀྲམ་སྟེལ་འབད་མི་གིས་གནས་ཐོག་བཙུགས་མི་ནང་ལུ་ རིན་བསྡུར་འདི་ “MPW 3601” གི་ངོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་གསལ་རིལ་ རི་འབད་བཀོད་ཡོད་པ་ལས་ རིན་བསྡུར་པ་ལས་ བདེན་ཁུངས་མ་ལེན་པར་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནུག དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་ཕྱལ་ལུ་ ཆ་འཛོག་ཐུག་མི་རིན་བསྡུར་པ་ ཨེམ/ཨེས་ ནུ་ནུ་ཆོང་ལས་ཀྱིས་ གསལ་ བཀོད་འབད་མི་ “MPW 3601” མེན་པར་ “MPW 2401” (གཞི་བཀོད་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ M/s Office Automation རིན་བཀོད་པ་དམའ་ཐོས་འབད་བཀོད་ ཡོད་པ་) འདི་བཀྲམ་སྟེལ་འབད་ནུག

རིན་བསྡུར་ཆུ་ཚུལ་མེན་ཐོག་ལུ་དཔྱད་དཔྱད་འབད་མི་དང་ གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་མ་འཕྲིལ་བའི་མཁོ་ཆས་ངོས་ལེན་འབད་མི་དེ་ འཕྲེལ་བ་འཛིན་པ་མི་འགན་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ ཐོག་ལས་ཟླ་ཤས་བ་ལུ་ངོས་མེན་ཀྱི་ ཐོག་ལས་རིན་ཆ་ཡོད་པ་དང་ གཡོ་སྒྲུའི་ལག་ལེན་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ནི་ཨིན་པས། (ཕྱིས་ཞིབ་བརྟག་དོན་ཨང་/ཀ)ཀ)ཀ)ཀ ཅན་མ་ ཀ)ཤ)ཁ)ཁ ཟླ་ཚོས་/ཀ/ ཀ)ཁ)ཁ ཅན་ཨ་ཡ ཀ)ཤ)ཁ)ཁ ཅན་ཨ)

གནས་སྟངས། *དོན་ཚན་འདི་ ཆ་ཤས་ཅིག་ ཕྱིས་འཛིགས་འབད་དེ་ཡོད། ཡིག་ཆང་ ཚེན་ཆེས་སི་ཚེས/ཚེ་ཏི་ཚེས/ ༢༠༧/ཀ-༢༠༢༠/ ཀ)ཀ)ཀ)ཀ ཟླ་ཚོས་/ཀ/ ཀ/ ༢༠ཁ/ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ངོམ་ཏུ་མཐོན་དབང་ རྒྱལ་ (ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་/ཀ)ཁ)ཁ) དང་ ཡིག་ཕར་ནང་ པར་ཏུན་ (ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང/ཀ)ཀ)ཀ)ཁ) གཞིས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་དེ་འདུག་ ངོམ་སོ་ཤན་དོན་སྒོར་ (ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང་/ཁ)ཁ)ཁ) དང་ ཚུན་ཏོ་ (ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང/ཀ)ཀ)ཀ)ཁ) གཞིས་ འཛི་འཁགས་ངོ་ཡོངས་པ་ལས་ བཏོན་བཏང་སྟེ་ཡོད། ཨིན་ཅུང་ ཀེ་པི་ཏ་མང་ (ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱགས་མང/ཁ)ཀ)ཀ) ཀེ་ཐོག་ལུ་ འཛི་འཁགས་མི་འདི་ ཕྱིས་འཛིགས་མ་འབད་བར་ཡོད།

ཡིག་ཆང་ ཚེ་སི་ཏེ/ཏི་ཚོ་པི་ཚེས་ཏི་ཏུ/ ཚེཁ་ཚེ-ཀ/ ༢༠༢༠/ ཀ)ཀ/ ཟླ་ཚོས་ཀ/ ཅ/ ༢༠༢༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ མཁས་མཚོག་ཅ་ ཡ་ ངོམ་ཀེ་པི་ཏ་མང་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ ངེས་ལེན་ཀྱི་ ཁནད་དོན་སྐོར་ རྒྱལ་ཁབ་ཞི་གཡོག་ཚུན་ཆོགས་ཚུ་བཅད་ཡོད་པར་ དེ་ ཟླ་ཚོས་/ཀ/ ཅ/ ༢༠༢༠ ཚུན་ཁ་ཤ་ཆ་ནི་ཡང་མ་རྟོད་ཡར་ཡོད།

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་སྐྱན་ཚོགས་ཀྱིས་ རིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་ ཞེས་/ཞེས་ནུ་ནུ་ཚོང་ལས་ལས་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༧.།།༠ སྒྲོད་ཐོག་ལས་ པར་འཕྲུལ་འཛིན་མགོ་སྒྲིག་འབད་ནི། རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་སྐྱན་ཚོགས་ཀྱིས་ པར་འཕྲུལ་འཛིན་དགོ་པའི་དགོས་མཁའི་དཔྱད་དཔྱད་འགོ་འདེན་མ་འཐབ་ནུས། ཅི་མའི་རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ པར་འཕྲུལ་གཅིག་རྒྱུར་མ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་གསལ་སྒོར་འབད་དེ་འདུག། ཕྱག་པར་དུ་ བཀྲམ་སྒྲོལ་འབད་མི་གིས་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྱོལ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ “MPW 3601” མེན་པར་ ཆ་ཚང་ས་ས་སྒྲེ་མི་ “MPCW 2200” འབད་མི་ཁྱིན་ཏེ་འདུག

མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ཚུལ་མིན་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐུང་མི་དེ་ བཀྲམ་སྒྲོལ་འབད་མི་དང་ འཕེལ་བ་འཐབས་མི་འགན་འཛིན་པའི་བར་ན་ མཐུན་འགྱུར་ཡོད་པའི་བཤད་ཡང་ཚོད་མཚོན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། (ཚེས་ཞིབ་བརྗེ་དོན་ཆང་ ༡༩།།དཔ་ཚན་།.ཅ པ) ཚེས་འགན་ཐད་ཀར་ ཡིན་པ་ནུས་པར་དུན། གི་ཞེས་ཀི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་(༠།།༠།)པ། ཅན་མ། ཕྱ་བཀོད་ཚེས་འགན། ཡིན་པ་ནུས་པར་དུན། གི་ཞེས་ཀི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྒྱས་ཆང་(༠།།༠།)པ། ཅན་མ)

གཞན་སྐྱོང དངུལ་འབོར་ཐུང་པར་འཛིན་མི་ དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.།།པ། ཐམ་པ་འདི་ འཕྲོར་རྒྱས་ཆང་ཅ.ཀ.ཀ.ཅ། སྒྲོ་ཚེས་།ཀ།/།ཀ/།།།ཀ ཅན་མའི་ཞོག་ལས་ བཅུག་ས་ཡོད་པ་ད་ ཡིག་ཆང་ ཞེན་ཞེས་ཀི་ ཞེས/ཞི་ཏི་ཞེས/།།།ཀ-།།།།/།།།།ཀ ཅན་ཆ་ངང་ ཡིག་ཚང་བཀའ་ཆུ་ཆང་ ཞེན་ཞེས་ས་ཞེས/ཞེང་ཆར་ཏི/।ཀ/।।।ཀ-।ཀ/।।।।ཀ/ ཅན་ཆ་ངང་ ཡིག་ཚང་ལས་ ལཕ་ལ་ལས་ ཁ.ཀ.ཀ.ཅ ཕ.ཀ.ཀ.ཅ ཅན་ཆ་ངང་ ཡིག་ཚང་ལ་ཁ.ཀ.ཀ.ཅ ཅན་ཆ་ངང་ ཡིག་ཚང་ལ་ ཁ.ཀ.ཀ.ཅ ཅན་ཆ་ངང་ ཡིག་ཚང

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་བཙན་༢༢ བའི་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་ ཁེས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཀྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྣན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༧/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འཚོང་ ཁེས་འགྲིག་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ཡུ་གྲོས་བཤད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

༢ ཚུལ་མིན་འཛིན་ཐུམ།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་(འ).༠༢༠ ངོས་འཛིན་འཛུང་མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བོག་ཡུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ།

༢.༡ བཟོ་ལས་དང་གླིག་མེ་འཕྲལ་བཟོའི་ལུ་ཕྱི་རྒྱུད་འབད་ནི་ཕྱི་མི་ལས་བརྟེན་ ཕྱི་ར�ངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་འཛིན་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་(འ).༠༢༠

རྒྱང་གི་ཕྱིས་གླིག་མེ་ནུས་ཤུགས་ཚད་འཛིན་ཀྱིས་ ཡོངས་སྒྲིལ་གཙོ་བོ(MP1) - བཟོ་ལས་དང་ གླིག་མེ་འཕྲལ་བཟོའི་གཞི་བཀོད་ལུ་ ཕྱི་རྒྱུད་འབད་ནི་ ཉིན་གངས་༢/༡༩ ཡུན་འཛིན་བས་འབད་ལུས་ ཡོངས་པ་ལས་ ལས་འགྱལ་མཇུག་བསྡུ་ནི་འཚོས་གང་བས་ཡང་ཁ་འཛིན་བས་ལུས་ཁྱོད་ནི་ཕྱི་ནས་ བདེ་གོས་ དངུལ་འཕྲལ་ཀྱི་ཐྲོང་ཀུད་ དམིགས་བསལ་དུ་ བོང་འབས་ཀྱི་ཐྲོང་ཀུད་དང་ རིན་གོང་ཡར་འཕེལ་ཚུ་བོང་ནི་ཕེན། འདི་གིས་མ་ཚད་ གླིག་མེ་ཅོ་ཕྲུས་ཀྱི་ གནས་ཡིག་དང་འཛིལ་ PTC India Ltd. ལུ་ གླིག་མེ་མགོ་ཐྲོང་འབད་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ ཚོང་ཐེ་ལུ་ ཕྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་(འ).༠༢༠ འཛིས་ཁྱིད་ནི་ཕེན། *(ཁྱིས་ཞིབ་བཤད་དོན་མང་ཅཆ/ཅ/ཅ དོན་ཚན་༢.༡ པ། ཁྱིས་འགན་ཐད་ཀར་ གཟུ་ཚོས་འཚེལ། འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་ཐྲོང་ཀུད། མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་མང་:༧/ཅ/ཅ:ཅ:ཅ ཚན་མ། ཐུ་ཡིན་བའི། འཛིན་ཐུགས་ཀྱི་ཐྲོང་ཀུད་ཀྱི་ ཁ་ཕྱི་ཁ/ མེས་ཁ/ ཁ/ ཁ/

	བཅོམས།	0.506	-	0.506	

སྤྱི་ཟླ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་༡༡ བར་ནང་ སྤྱི་ཚོགས་ཡུ་ ཟིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནས་རིམ་ཁ་གསལ་ སྟན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠/༠༧/༢༠༢༠ ཚུན་གྱི་ནང་འགོད་ ཟིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་ བོག་ཡུ་གྲོས་བཤད་བགོད་དེ་ཡོད།

༧ ཆང་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཙོད་སྐྱོན་ – དངུལ་གྱམ་ས་ཡ་༠.५०४

ཆང་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཛིན་ གཙོད་སྐྱོན་ནང་ གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱང་མི་ཚུ་བོག་ཡུ་བགོད་དེ་ཡོད།

༧.༡ ཟིས་སྦྱོང་ལེན་འབད་བའི་སྒབས་ ཟི་ས་ཆད་ལུས་ཡོད་པ་ - དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.५०४

གཏུང་བས་མ་ཟི་ས་ལས་འཛིན་གྱིས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ངོ་ཁང་ནང་ འཕེལ་ཡོད་ངོ་ཚལ་གཤིས་གྱི་བར་ན་ ཅ་ཆས་ཟིས་སྦྱོང་ལེན་འབད་བའི་སྒབས་ དངུལ་ཀྱམ་ས་ཡ་༠.५०४ གནས་བའི་ ཟི་ས་ཆད་ལུས་ཤོར་ཏེ་འདུག ཀི་དེབ་ནང་ ཟི་ས་ཀྱི་གྲངས་ཆད་འདི་ མེ་གྲིག་ཏོན་/(ཁ.)-།५ ཡོད་པ་ཕེན་ཅང་ དངོས་གནས་ལུ་ མེ་གྲིག་ཏོན་-।९.।० ཆུང་མ་ཅིག་ཡོད་པ་ལས་ མེ་གྲིག་ཏོན་-।९.।५ ཆད་ལུས་ཤོར་ཏེ་འདུག (*ཟིས་ཞིབ་བརྟ་དོན་མང་।९२ཀ།४ དོན་ཚན་-। པ། ཟིས་འགན་ཐང་ཀ་རཏ་ བོད་གསལ་ལྷན་ཐུབ། ཞི་གཡོག་ངོ་ཁྲགས་མང་/(/०२)।४४ ཅན་མ། ཐུ་བཀོད་ཟིས་འགན། མ་ལོག་ས།ང་། ཞི་གཡོག་ངོ་ཁྲགས་མང་/(/९९९९०/ ཅན་མ།*)

གནས་སྟངས་ལུ *དོན་ཚན་འདི་ ཟིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་པ་མིན། བཟློར་ཞིབ་ཡིག་མང་ མར་ཚེ་ཚེ། ཚོ་ཚེ་ཚེ་ཏི-ཚེས་ཏེ། ཚེ་མར-।९ཎ་ཏ། སི་ས་ཚེས-ངང་ལམ/ །०।५/ །०४ ཐྲི་ཚོས་।४ཁ། ।।ཁ/ །०।५ ཅན་མའི་ཡོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་ཡིས་ ཚོགས་པ་ས་ཚོས་ཚུ་དང་ གཅིག་ལས་ ཟིས་ཞིབ་ཀ་ཚ ཀ ཀ ཀ

ཚན་༢༠ དེ་ ཁག་འབག་གི་གནས་རྒྱ་གསར་བཟོ་ཐོག་ལས་ འཕྲག་སྒོག་བརྟན་བཀྲམ་སྒེལ་བ་དང་གཅིག་གར་ར་བཞག་ནུག ཆོས་ཞིབ་རྒྱབ་པའི་ཟླ་ཚོས་གར་ འཕྲག་སྒོག་བརྟན་བཀྲམ་སྒེལ་བ་ལས་ ཟླ་གར་ལེན་པའི་འཕྲུས་དངོས་གྲྭམ་ས་ཡ་ཨ.༵༥༢ དེ་མ་ལེན་པར་འདུག (ཆོས་ཞིབ་བརྟན་དོན་མང་ཀ.ཨ.ཀ.ཀ) ཆོས་འགན་ཐང་ཀར་ཤ་མཱིན་དབང་ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྒྲོང་པ། འཕྲག་སྒོག་བརྟན་བཀྲམ་སྒེལ། མི་ཁྱངས་ལག་ཁྱེར་མང་ཀ/ཀ/ཅ/ཅ/ཅ

སྒྲ་ན་གཙང་ཚུ་སློག་མེ་ལས་འགྱལ་དབང་འཛིན་།། གིས་ དམིགས་ལྟ་ཡོད་པའི་ ཞེས་ས་-༢ པ་ལུ་ ཁྱད་མཐུན་མཐུན་མེན་པའི་དུས་ཡུན་ཐར་འགྱངས་འབད་དེ་ཕྱིན་ནུས་ དམིགས་ལྟ-།། དང་། པའི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ཡུས་མི་ དང་ དམིགས་ལྟ་ཨ་བ་དེ་ ཤེན་གྱང་ཨ་༤༥ཨ་ གི་ཐར་འགྱངས་འབད་མི་ལས་བཏེན་ དམིགས་ལྟ-༢ པ་དེ་ ཤེན་གྱང་།།ཨ་ཅ ཕྱིར་འགྱངས་ཡུས་ཡོད་པ་ལས་ ཞེས་ས་-༢ པ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ ཤེན་གྱང་ །།༠༦༥ (ཤོ་འ་ དང་རྒྱ་།) གི་ཕྱིར་འགྱངས་ཡུས་ཏེ་འདུག

ཤེན་གྱང་།།༥ء ཕྱིར་འགྱངས་འབད་མི་གནང་བ་འདི་ནང་ སློག་འཕྲལ་ལྟ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ལྟ་ཚུ་ **(WORK FRONT)** ཞེས་སློང་ལེན་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཤེན་གྱང་།།འ།། ཚུད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ བོས་འབས་ཕྱན་ཏོག་ཏོ་མིན་འདུག་ དམིགས་ལྟ-ء པའི་ལྟ་ཚུ་ སྒྲ་ཤོ་འ།།། སྒྲ་རྒྱ་། པའི་ནང་ ཞེས་ཞིབ་ཆུབ་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་ ལྟ་ཚུ་འབད་བའི་བརྒྱུད་ར་ཡོད་པལས་ ཐར་འགྱངས་འབད་བའི་དུས་ཚོད་དེ་ གོང་གསལ་གྱི་མཇུག་བསྡུའི་རྒྱ་ཚོས་ལས་ཡང་ལྟག་ལས་ཡོད་ནི་མིན་པས། *(ཞེས་ཞིབ་བརྟག་དོན་ནང་།།ཨ།།ཤ།། དོན་ཚན་།།.།) ཞེས་འགན་ཁག་།། ཐར་ཞེན་པར་རྒྱ་ཡི། འཛིན་ཐུགས་ཀདོ་ཚེན། ཏྲལ་ཕྱི་པའི་ཞེན་ཀ།།ལ།།ཀ།།།།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ ཀན་ཆ། ཏྲལ་ཁོངས་ཕྱན་ཚོགས་ནོར་ཐུ། ཇི་ཞེས་དཔྲ་ལས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ལས་ཀུན་ཁྱེར་ཐང་།།།ཤ།།།།།།ཅ ཀན་ཆ། ཕི་ཀི་ཚཕ་པི། ཏ (ཞེབ) ལྷག་ཁག། ཏྲལ་ཕྱ་པི་ཞེན་།།ཀ།ལ།།།ཤ ཀན་ཆ། ཕཤེ་ཀི་ཁར་ཆ། ཏ (ཀྲི)། ཏྲལ་ཕྱ་པིན་ཞེན་།།ལ།།ཤ།།ཨ ཀན་ཆ། ཐ་ཁཀོད་ཞིས་འགན་ཁ། ཐར་ཞེན་པར་རྒྱ་ཡི། འཛིན་ཐུགས་ཀདོ་ཚེན། ཏྲལ་ཕྱ་པི་ཞེན་།།ལ། །ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ།ཅ ཀན་ཆ། ཏྲལ་ལོངས་ཕྱ་ཡོད་ཚུལ་ཚོགས་ནོར་ཐུ། ཇི་ཞེས་ཏྲ་ལ་ཀ་ཁ ཐ་ཁ ཐ ཐ ཐ